



Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitetska misao

asopis za nauku, kulturu i umjetnost

GODINA 2015, BROJ 14

Novi Pazar, 2015. godine

UNIVERZITETSKA MISAO

asopis za nauku, kulturu i umjetnost

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Izdava :

Za izdava a:

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Suad Be irovi , Rektor IUNP

Redakcija:

Suad Be irovi , glavni i odgovorni urednik

Amela Luka Zorani , zamjenik glavnog i odgovornog urednika

Dženis Bajramovi , sekretar redakcije

Edin Kori anin, tehni ki urednik

Ure iva ki odbor:

Muzafer Sara evi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Be ir Kala , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Mustafa Feti , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Jahja Fehratovi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Elma Elfi -Zukorli , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Fehim Huskovi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Aleksandar Ivanovi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Samina Dazdarevi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Šefket Krci , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Izdava ki savjet:

Tarik Obrali , Univerzitet u Travniku

amil Suki , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Marija Krivokapi , Univerzitet Crne Gore

Tibor Petreš, University of Szeged

Julijana Vu o, Univerzitet u Beogradu,

Tomaž Onaži , Univerzitet u Mariboru,

Dragana Mašovi , Univerzitet u Nišu,

Miodrag Jovi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Halid Kurtovi , Univerzitet u Zenici

Sanjin Kodri , Univerzitet U Sarajevu,

Lars Petter Soltvedt, Buskerud University

Šemsudin Plojovi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Enes Osman evi , Univerzitet u Tuzli

Emina Avdi , Univerzitet Cirilo i Metodije

Senad Bušatli , Internacionalni Univerzitet u Sarajevu

Lektor:

Adnan Hasanovi , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Korice:

Elvis Noki , Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Tiraž:

200 primjeraka

Štampa:

GrafiColor, Kraljevo

ISSN:

1451-3870

Adresa redakcije:	Univerzitet u Novom Pazaru Ul. Dimitrija Tucovića bb 36300 Novi Pazar Telefon: +381 20 316 634 E-mail: um@uninp.edu.rs
Sajt asopisa:	http://um.uninp.edu.rs/
Bibliografska baza:	<ul style="list-style-type: none">- Repositorijum NBS- Kobson - Spisak asopisa iz Srbije dostupnih u e-formi- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)- University Library of Regensburg

UNIVERZITETSKA MISAO
asopis za nauku, kulturu i umjetnost
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

SADRŽAJ

Mustafa Feti	Nezamjenljiva uloga igre u procesu u enja	5-14
Sanela Lutvi	Razvoj fonologije engleskog jezika kroz historiju	15-32
Elma Ujkanovi	Motivisanje zaposlenih u institucijama odgoja i obrazovanja	33-45
Hasim Luboder Edin Koričanin Muzafer Saračević Hamza Kamberović	Tehnologije i alati za razvoj web i mobilnih aplikacija i njihova primena u nastavi	46-61
Adela Karišik Nikuli	Značaj igre u razvoju predškolskog djeteta	62-90
Fahreta Fijuljanin Adnan Hasanović Aldin Rastić	22 milje do nade: Aleksijev prikaz života u rezervatu i van njega	91-107
Mahmut Suljović	Kulturalno pamoćenje u romanu „Bedova“	108-118
Branimir Vuković	Ozbiljne igre u obrazovnom i vaspitnom procesu	119-128
Emruš Azizović Karakula Muljaim Melisa Azizović	Plan online kursa pedagoškog obrazovanja asistenata na fakultetima	129-142
Melida Župljanin Mustafa Feti Fatima Kriještorac	Uloga nastavnika u vaspitno-obrazovnom procesu	143-149
Mirza Totić	Krivična pravna zaštita životne sredine	150-173
Mediha Ribić Nusreta Omerdić Samira Beba	Obrazovne mogućnosti osnovnih škola na podorujuju SBK-a u eri informacionih tehnologija	174-186
Zlatka Pavlić	Osnovne primene ravnatelja u nastavi matematike	187-198
Branka Turkić	Proces učenja i informacione tehnologije	199-204
Prilog: Šefket Krcić - Smisao djelovanja individue u informatičkom vremenu (filozofsko-pedagoški pristup)		205-219

MUSTAFA FETI

UDK: 159.922.72-053.4

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

371.382-053.4

mustafa.fetic@uninpl.edu.rs

NEZAMJENLJIVA ULOGA IGRE U PROCESU UČENJA

AN INDISPENSABLE ROLE OF GAMES IN THE LEARNING PROCESS

Apstrakt - *Igra je, bez sumnje, kompleksna ljudska aktivnost i može se posmrtrati sa više aspekata. Fenomen igre se još uvijek izučava, a nova otkriće o značaju i ulozi igre, ovo područje je i njenu problematiku i ne složenijom, ponekad, sa mnogo neusaglašenosti i protivurječnim rezultatima istraživanjima. Igrame aktivnosti se ne mogu odrediti i objasniti jednim mehanizmom, niti ih sve određuju isti skup uslova. "Termin "igra" je dugo vremena bio lingvistički korpa za otpatke, za ponašanje koje izgleda dobrovoljno, ali se ne vidi da ima jasnu biološku ili socijalnu upotrebu." (Millar, 1972, 11.)*

injenica je da neuhvatljivost igre potiče najviše otuda što se ona, s jedne strane, pojavljuje na specifičan način utaknuta u sve ljudske aktivnosti, a s druge strane kada pokušamo da dođemo do biti njene specifičnosti, da oblik ogre razlučimo od drugih životnih aktivnosti i oblika, tada do izražaja dolazi njena dalekosežna samostalnost." Igra po pravilu izvana podvojenosti mudrosti-ludosti, istina-neistina, izvana dobra i zla." (Huizinga, 1970, 16.) Motive igre, suštinska svojstva, i njenu namjeru teško je razumjeti i objasniti racionalnim pojmovima. Za to, nekako više pogoduje metafore i jezik književnosti. Možda bi vrijedilo konstruisati jedan novi pojmovni sistem koji bi dubinski osvijetlio ono što znamo o ovjeku, te sagledali igru na način kako to odgovara njenoj prirodi. "U igri se spaja ono što je protivrečno u običajnom životu, i iz tih spojeva nastaju neobični, posebni kvaliteti. Istovremeno se civilizacija pojavljuje kao totalna igra, kao igra nad igrama." (Kajava, 1965, 138.) Kad god igra postaje, i to samo na prvi pogled, kao beskorisna i besmislena ljudska aktivnost, bez svrhe i cilja, ali ona postaje najkorisnija kada shvatimo da baš ona rasplamsava naš životni žar i čini da na momente zaboravimo fenomen smrti.

Ključne reči - Igra, dijete, ljudska aktivnost, učenje, priroda.

Abstract - *The game is, without doubt, a complex human activity and can be observed from several aspects. The phenomenon of game is still studied, and new discovery of the importance of the game, this area and its issues make more difficult, sometimes, with a lot of inconsistencies and contradictory to the results of research. Game activities can not be defined and explained by a single mechanism, nor are all determined by the same set of conditions. "The term "game" has long been a linguistic waste basket, for behavior that looks voluntarily, but it can not be seen that there is a clear biological or social use. " (Millar, 1972, 11)*

The fact is that elusiveness of game drives the most from the fact that it is, on the one hand, occurs in a specific way woven into all human activity, on the other hand we try to get to be its specificity to form ogre distinguish from other life activities and form, then came to the forefront of its far-reaching autonomy. " the game is based outside dichotomy wisdom-madness, truth-falsehood, beyond good and evil. " (Huizinga, 1970, 16) Motives of the game, the essential properties, and its purpose is difficult to understand and explain with the rational terms. For this, somehow it is more favorable metaphorical language literature. It might be worth to construct a new conceptual system that deeply illuminate what we know about the man, and comprehend the game in a way that suits her nature. " The game combines what is contradictory in ordinary life, and of these compounds arise unexpected, special quality. At the same time, the civilization appears as a complete game, as the game of games. " (Caillois, 1965, 138.) Sometimes the game becomes, and this is only at first glance, as useless and meaningless human activity, without purpose and objective, but it becomes most useful when we realize that it just inflames our life grill and makes it at times forget the phenomenon of death.

Key words - Game, child, human activity, learning, nature.

UVOD

Igra je fenomen koji zaokuplja maštu i istraživa ku misao mnogih pregalca koji se bave nau nim promišljanjem i istraživanjem igre, kako filozofa, sociologa i antroploga na jednoj strani, tako i psihologa, pedagoga i autora dje ije književnosti sa druge strane, a koji imaju zajedni ki cilj – proniknuti u bit i suštinu dje ije igre. Ovaj rad bi bilo prikladno odpo eti Klaparedovom mišlju po kojoj "ono što ini jedno dje ije bi e nije ono što bi e zanemaruje, ve ono što ono želi da zna i ono što želi još više da postane. Osobina djeteta nije da bude nedovoljno, nego da bude kandidat za nešto. Igra nije ništa drugo nego manifestacija te kandidature. (Chateau, 1955, 52,26.) Kroz igru dijete u estvuje u aktivnostima odraslog, ono se podiže u svijet viših bi a, i postaje uzrokom ne ega. Tada dijete, bez sumnje, stvara vlastiti prostor u jednoj kulturi ljudske komunikacije, te

kroz igru predstavlja "prevazilaženje sebe" i teži ka ostvarenju sna svakog pojedinca da prevazi e granice sopstvenog iskustva. (Clarck, 1970, 7.)

Zbog svoje dominantne uloge u dje jem djetinjstvu, igra je bila uvijek u fokusu onih koji su pokušavali da izgrade originalan sistem vaspitanja predškolske djece. Nastoji se igra ubaciti u centar predškolskih aktivnosti radi njenog oplemenjivanja i kultivisanja i kvalitativnog dejstva na pravilan razvoj dje ije li nosti. Po etkom dvadesetog stolje a, a takva tendencija je nastavljena do dandanas, igra se sve više javlja kao motiv prisutan u školskim programima i školskim aktivnostima, naro ito pod uticajem pokreta "aktivne škole" za koju igra predstavlja "kamen temeljac" itavog rada. Igra se, naime, smatra za jedan od najmo nijih pokreta a latentne energije kod djece, i sva je vještina vaspita a u tome da svoje izlaganje i kompletну edukaciju djeci predstavi u obliku igre. Nastava u obliku igre ili takmi enja je sve više poželjna kod djece jer u njima izaziva zadovoljstvo što je stvarni stimulans za u enje. "U enje kroz igru, koja je zadovoljstvo, postaje i samo izvor sre e i motivacije, a njegova osnovna obeležja su spontanost i izostavljanje svake prinude." (Ferijer, 1932, 139.)

Igra se zasniva na aktivnostima i interesu koji izaziva napor, a zbog ega padaju prigovori i primjedbe onih koji smatraju da igra služi za to da se napor izbjegne i zamijeni zabavom. Dijete kroz igru ne treba da radi šta ho e, ve da se igrom postigne da ho e i želi da radi ono što treba. "Težnja za emancipacijom ljudske li nosti, razvojem njenih stvarala kih mogu nosti i vaspitanjem, kao sredstvom razotu enja, vaspitno-obrazovne institucije se ponovo okre u igri kao "neiscrpnom izvoru" svega što je potencijalno u ovjeku. U obrazovanju se sve više isti e da se znanje ne može naturati strahom i sankcijama od strane autoriteta, i da je zauspjeh potrebno probuditi interes i etuzijazam koji obezbje uju igre. Smatra se da kod djece postoji snažna želja i sposobnost da shvataju i da u e, ali da ne postoje adekvatni obrasci nastave, te da ih guši teret i stereotipnost tradicionalne nastave koja ih u i da odvajaju u enje od igre i znanje od života. "Sve je ve i broj autora koji smatraju da je igra, naro ito u ranim uzrastima, kapitalni metod u enja i razvoja li nosti." (Pregrad, 1970, 92. / Erikson, 1972, 132.) Igra kao aktivnost proisti e iz specifi nog susreta motivacije djeteta i njegovih kognitivnih mogu nosti, te predstavlja aktivnost koja ima

najviše izgleda da angažuje dijete jer je ono i izabralo.

"Igra je uvijek povezana sa dje ijim potrebama i predstavlja njihopvo specifi no zadovoljenje. Otuda se i djeca sasvim druga ije odnose prema zadacima koji se pojavljuju u igri, nego kada su oni formulisani na neki drugi na in. To je izraženo posebno kod predškolske djece kod koje je napor za rješavanje zadataka povezan sa "li nom satisfakcijom u istraživanju i ispoljavanju svoga Ja" (Chateau, 1995,100.) Zahvaljuju i visokoj motivaciji i aktivnoj ulozi koju predstavlja u kognitivnom i svekolikom dje ijem razvoju, igre mobilišu i usmjeravaju dje iju pažnju na predvi enu aktivnost, u e i ih da savla uju ak i ono što im ponekad nije drago, što im je dosadno i neprijatno. Igra je tako postala ekskluzivan metod kojim se djeca u e na koncentraciju i pažnju. Igra svojom atmosferom opuštenosti i neobaveznosti pogoduje sticanju složenijih vještina za razliku od tradicionalnih na ina u enja. Ona ostaje životna, konkretna, aktuelna djelatnost na polju dje ijeg razvoja, pa i onda kada se u tu svrhu angažuju više kognitivne sfere. "U esnik u igri je oslobo en unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, tako da može kombinovati akcije u duhu fleksibilnosti, kojim se proširuje nivo njegove aktivnosti." (Bruner, 1976, 193.) U tradicionalnoj nastavi, disciplinovanost u enika je uslov da oni prate sistem nastavnog izlaganja predvi en nastavnim planom i programom, te na taj na in ograni ava dje ju potrebu za slobodom. Jedan od glavnih kvaliteta igre primjenje u vaspitno – obrazovnom radu jeste taj što ona pruža priliku djetetu da slobodno djeluje te ga kreativno i stvarala ki stimuliše. Pogrešno je igru identifikovati sa razjularenos u i anarhijom, jer se ona uvijek rukovodi odre enim pravilima, makar ona, katkada i odrstupala od svakodnevnog života. Igra se javlja kao izraz djetinjeg otpora prema sopstvenim skromnim mogu nostima, kao i ograni enjima koja mu name e okolina, prema stereotipnosti svakodnevnice. Igra i umjetnist, prema tezi uvaženog pedagoškog istraživa a Vi entija Raki a, uti u osloba aju e na ljudsku u malost, produbljuju sposobnosti, otklanjaju površnost i formalizam, te osloba aju dje iji razvoj od prepreka." (Vi entije Raki , 1946, 23-24.)

Meklaun isti e: "Umjetnost i igre omogu uju nam da stojim po strani od materijalnih pritisaka rutine i konvencije, posmatraju i i postavljaju i pitanja." (McLuhan, 1971, 293.) Igre prenose poznato iskustvo u nove forme, bacaju i iznenadnu svjetlost na mra nu i mutnu stranu stvari. U

zabavi i igri mi postajemo integralne linosti, dok u svakodnevnom svijetu ili na svom poslu, možemo koristiti tek deli svoga bi a. Djecu treba u iti igrana kojih ima u svakoj kulturi, a iji je motiv, isklju ivo, zadovoljstvo prevazilaženja neke prepreke i nema druge koristi izuzev ovog zadovoljstva. Na kraju, valja postaviti pitanje – šta je osnovna vrijednost igre? Možda bi najbolji odgovor na postavljeno pitanje bile rije i Šilera: ” ovjek se igra samo onda kada je u punom zna enju rije i ovjek, i on je samo onda ovjek kada se igra.”(Shiller, 1967, 168.)

VASPITNE VRIJEDNOSTI IGRE

S obzirom na osnovne i o igledne posljedice igrovnih aktivnosti koje dovode dijete u vezu sa drugim djitetom, kroz komunikaciju i druge vodove kontakata, kao i to da se dijete kroz igru susre e sa narali itijim vrstama materija, te da igru stalno prate mašta i kreativnost, igru možemo svrstati u one nezamjenjive vrijednosti koje imaju zna ajnu ulogu u razvoju i u enju predškolskog djeteta. Ve ina djece se igra iz zadovoljstva, ali igra nije za njih zabava kao za odrasle, ve aktivnost kojom zadovoljavaju svoje osnovne potrebe, razvijaju umne i stvarala ke sposobnosti, u e, ja aju zdravlje i socijalizuju se. Prisutne su predrasude po kojima dje ija igra predstavlja besciljno gubljenje vremena, ali ona, ustvari, predstavlja napor tog ”malog ovjeka” da prevazi e raskorak izme u sopstvenih mogu nosti i poželjnih obrazaca ponašanja koje mora da usvoji da bi se uspješno uklju ilo u životnu sredinu, tako da u igru djeca ulažu svu svoju snagu, pamet, vještinu i strpljenje, što nije slu aj kod drugih dje ijjih aktivnosti. U vaspitno-obrazovnom pogledu najve a vrijednost igara jeste u tome što su u stanju da privuku pažnju i motivišu dje iju zainteresovanost na predvi enim programskim sadržajima, te ih jednostavnu uklju uju u te aktivnosti. Djeci treba pružiti šansu da se igraju i organizuju igrovne aktivnosti sa sredstvima i rekvizitimima koje su ljudi pronašli, osmislili i dizajnirali, izgra ivali i usavršavalii, stvaraju i tehni ka, umjetni ka i nau na djela, ime se postavljaju temelji za valjan i kvalitetan razvoj djeteta kroz usvajanje djelatnih, misaonih, estetskih i konkretnih primjenjivih vještina, umije e i navika. Ogroman doprinos igre leži u nesvjesnom oslobo anju djece od unutrašnje napetosti, što ima ta posljedicu uravnoteženje i amortizovanje ”unutrašnje drame” a što doprinosi stabilnosti i pravilnom razvoju njihove li nosti. U igri, po rije imma Ajzeksa, ”dijete prera uje svoje želje, strahove i maštanja, integriše ih u svoju

li nost i postiže unutrašnju harmoniju. Zato je važno da mu se, i ku i i ud eijem vrti u, obezbijede uslovi za sasvim slobodnu, neometanu, neorganizovanu i imaginativnu igru, kao i didakti ka sredstva i ostale materijale i sredstva za razvoj fizi kih sposobnosti.” (S. Ajzebs, 1967, 425.)

Za vaspita a kao potencijalnog faktora koji uti e na organizaciju i kreaciju same igre, naro ito je važno što se u igri gubi otpor koji djeca esto imaju prema odraslima jer ih osje aju kao nadre ene sebi, budu i da su odnosi u igri uvijek partnerski i jaranski, i zasnivaju se na me usobnom uvažavanju i povjerenju. To je prostor koji je oslobo en bilo kakve prinude, direktnih nare enja i prisile, zbog ega se dijete opušta i pokušava da uradi ono što ne može u obi nom životu. Iznimno je važno da se odrasli suzdrže od bezpotrebnih intervencija, požurivanja djeteta, kako ne bi dijete steklo utisak da je pogriješilo u svojim aktivnostima. Nasuprot, jako je važno dijete ohrabriti kroz iskrenu radost za njegov uspjeh jer e to djelovati podsticajno na njega da se upusti u složenije i komlikovanije vrste aktivnosti.

MOTIVACIJOM I TAKMI ENJEM DO KVALITETNE IGRE

Budu i da je igra povezana sa osnovnim potrebama djece, te da predstavlja njhovo zadovoljstvo, ugo aj i sre u, djeca se sasvim druga ije osje aju i odnose prema zadatim obvezama koja proisti u kroz igrovne aktivnosti, nego kada takve zahtjeve upu ujemo na neki drugi na in. Taj unutrašnji samoangažiraju i faktor koji je produkt igre, jeste zapravo, i ono što najviše nedostaje tradicionalnom modelu nastave, a koja je gušila mogu nost da dijete isproba vlastite potencijale i dokaže sposobnost kroz jedno plemenito nadmetanje sa samim sobom, sa izazovom poput rješavanja igrovnih problema i dilema kroz takmi enje sa drugima. Kod djece je potrebno izgraditi osje anje da se putem igre bave ne im što je važno i zna ajno za njih, te da sa razlogom trebaju ispoljavati radost i zadovoljstvo za postignuti uspjeh na tom putu. Osnovni motivi za bavljenje igrovnim aktivnostima djece, a koji e imati razvojni efekat, treba da budu: interesovanje, radoznanost i radost otkri a, sticanje samopouzdanja i kompetencija u nekoj oblasti, te takmi arski elan koji ga vodi ka ostvarenju cilja. Kada je u pitanju takmi arski duh, kako zapaža Šato, ”djeca poslije tre e godine tragaju za publikom u igri, jer im ona izgleda poput ogledala u kojem vide

svoju snagu ili eventualno prepoznaju svoje pogreške. Zato im je u igri, u kojoj svoje raznovrsne mogu nosti isprobavaju, potrebno da imaju svoje svjedočke i komentatore.” (Chateau, 1955, 60-61.)

Vješto organizovano takmičenje ne mora uvijek imati strukturu suprostavljenih strana, već katkada mogu imati i kvalitetan uvod u saradnji i druženje. Svaka igrovna aktivnost i sadržaja imaju u sebi težnju da se prvočinkova strana nadmaši, ali i da se sa njima sarađuje kako bi nese igra odvijala lijepo i atraktivno. Takmičarski motivi i duh sposbni su kod djece da, jednu obiju nu vježbu ili svakodnevnu saradnju, pretvore u igru i zabavu. Istovremeno treba imati u vidu da prilikom takmičenja esto dolazi do konflikata koji mogu izazvati sukobe među djecom, a zbog težnje da se po svaku cijenu dođe do željene pobjede, te da se bude bolji od ostalih. Da bi se očinilo duh ferplej igre potrebno stalno ostvarivati ravnotežu i balans između težnji djece da se protivnik pobijedi po svaku cijenu, i potrebe da se s njim sarađuje kako bi se igra dovela do kraja.

Naravno je važno da glavni kontrolori i akteri igre budu djeca, da samostalno i spontano nadgledaju njen tok, intervenišu u slučaju odstupanja od pravila i predlažu zmjene i korekcije u njima. ”Ni u jednoj drugoj životnoj situaciji djeca nemaju tako značajnu ulogu u odlučivanju o pravilima i njihovom doslednom pridržavanju, kao u igri. Organizovane igre svode na minimum trvanje u grupi, dodjeljuju i gotove uloge i određena pravila ponašanja svim igračima.” (Millar, 1972, 198.)

U igri se posebno razvija samokontrola, vladanje svojim impulsima i usklađivanje sa ostalim članovima grupe, što se prenosi i na ostale situacije života i rada. ”Za dijete je poziv da se uključi u igru više nego prilika za bavljenje privlačnom aktivnošću, koja za njega ima egzistencijalni smisao. Uključivanje u igru znači i sticanje identiteta i statusa među onima kojima se vjeruje i koji vjeruju, što je od centralnog značaja za proces socijalizacije.”(Vandenberg, 1986, 82-83.)

ULOGA IGRE U INTELEKTUALnim PROCESIMA

Zna aj broj autora koji se bavi ranim razvojem djeteta i pojavama koje se u ovom prepoznatljivom periodu dešavaju, isti e povezanost izme u igrovnih aktivnosti i razvoja i potsticaja intelektualnih procesa. Me u njima posebno mjesto zauzimaju Pijaže i Vigotski sa svojim teorijama i shvatanjima o povezanosti u enja i razvoja mišljenja kod djece, a koji se dešavaju kroz razvojne etape ili faze. "U ruskoj pedagoškoj misli igra se esto smatra kao posebna vrsta aktivnosti koja obezbje uje samoobu avanje." (Zaporozec i Neverovi , 1965, 161.) Dijete sa svojom okolinom stupa u dodir na na in posve razli it od onog kako to ini odrastao ovjek, i otuda se kod njega razlikuje sami put iskustva od odraslih, kao i oblici njegovog izražavanja. Saznavanje i u enje kroz igru, kao osobitu praksu predškolskog vaspitanja predškoleke djece, ima svoju specifi nost. Usvajanje znanja se javlja kao nužna posljedica spontanog u enja kroz igru i u vezi je sa prakti nim motivima. "Takva dje ija saznajna aktivnost ima empirijski karakter, što, ustvari, zna i da dijete usvaja ona znanja koja su trenutno nephodna, a ne ona koja e mu biti potrebna kasnije u neodre enoj budu nosti." (V. Štern, 1972,150.) Nesumnjivo je da na in na koji dijete misli u igri postaje jedan od osnovnih pokreta kih motiva intelektualnog razvoja. U njoj se aktiviraju sve psihi ke snage i na ini funkcionalisanja ljudske svijesti kao što su pam enje, razmišljanje, saznavanje i sl., kao i složenije strukture poput mašte i mišljenja što doprinosi njihovom razvoju, usavršavanju i kultivisanju. U obimnoj literature koja se bavi fenomenom igre i njenoj problematici u kontekstu obrazvonog medija, na i emo i definiciju "da je igra na in na koji dijete u i ono što ga niko ne može nau iti". (Matterson, 1975, 13.) Igri se u svakom slu aju daje prednost u odnosu na druge obrazovne metode jer ona podrazumijeva akciju u kojoj dijete kombinuje i upražnjava operacije manipuliš i kako na fizi kim objektima, tako i na simboli kom materijalu.

Postavlja se pitanja zašto je igra ovako efikasna i pogadna za dje iji razvoj, posebno intelektualni i saznajni?

Prije svega, prednost igre je što dijete u njoj stvara situacije koje su pod njegovom kontrolom i koje može u cijelosti da nadzire i razume, te u njima osje a sigurnost, nasuproz životnoj zrcici

svakodnevnice. Igra uti e na intelektualni razvoj djeteta, budu i da se u njoj dijete u i da uopštava predmete i radnje, kao i da se koristi rije ima koje se ne odnose na konkretne stvari, ve na na ono što te stvari predstavljaju. Kroz specifi nu imitaciju u igri, dijete usvaja mnoge djelatne i misaone tehnike, standardne na ine ponašanja, osmišljava svoje iskustvo i u estvuje u radu. Prema tome, vjerovatno je da u shvatanju igre kao tvorca pogodnog modela svijeta leži objašnjenje njenih kognitivnih mogu nosti, koje zbog toga ine nezamjenjivom u odnosu na druge ljudske aktivnosti. Iz potrebe za raspravljanjem i dokazivanjem, koje se javlja u igri, kod mla e djece se pojavljuje teorijsko i hipotetsko razmišljanje, a koje je karakteristi no za znatno starije uzraste.

ZAKLJU AK

Igra je izuzetno kompleksna ljudska aktivnost i može se posmatrati sa više aspekata. Fenomen ugre je još uvijek tema izu avanja i istraživanja mnogobrojnih stru njaka iz nau nih oblasti koje se bave dje ijim razvojem i njegovim etapama. Djeci treba ponuditi igru kao obrazac poželjnog usvajanja znanja i edukacije, bez muke i predrasuda. Djeca kroz igru treba da u e i da se u e i igraju. To je obaveza svih faktora u odgojno-obrazovnom procesu da im priušte, svako na svoj na in, kako roditelji, tako vaspita i u itelji. Biti prijatelj djeteta u igri, u formi roditelja ili vaspita a, je važna edukativna uloga koju ne može neko drugi umjesto nas obaviti. Susret jednog deteta sa dobrim vaspita em ili nastavnikom može promijeniti njegov životni tok. Dobre predškolske ustanove i kvalitetne škole koje njeguju kulturu igre i uvažavaju njene mogu nosti, stvaraju civilizacijski, socijalni i ekonomski napredak jednog društva. Gotovo sva istraživanja pokazuju da razlika izme u dobre i loše škole, dobrog i lošeg odgoja, leži u ambicioznom i kreativnom nastavniku, vaspita u ili roditelju. Da bi igra ostvarila svoju ulogu u kultivisanju djece, te produktivno uticala na njihov intelektualni razvoj, i roditeljima i vaspita ima je potrebna stalna inspiracija i obnova. Pretjerana opuštenost i pogrešan pristup igri, te nerazumijevanje ili omalovažavanje njenih stvarala kih potencijala kod djece, moglo bi ovaj fenomenalni vaspitno-obrazovno model potcijeniti i neiskoristiti njegove ogromne potencijale.

LITERATURA

- Kamenov, E., De je igre, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006.
- Ivić, I., Razvoj pojmove kozervacije, Psihologija, Beograd, 1972.
- Rakić, V., Vaspitanje igrom I umetnošću, Prosveta, Beograd, 1946.
- Zaporozhe, A.V., Psihološke karakteristike starijeg predškolskog uzrasta, Beograd, 1996.
- Millar, S., The psychology of Play, Penguin Books – Harmondsworth, 1972.

SANELA LUTVI

UDK: 811.111'344

Univerzitet u Prizrenu

sanelalutvic@hotmail.com

RAZVOJ FONOLOGIJE ENGLESKOG JEZIKA KROZ HISTORIJU

DEVELOPMENT OF PHONOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE THROUGH HISTORY

Apstrakt - Ljudski in proizvo enja zvukova kao in komunikacije izme u ljudi je nevjerovatan sam po sebi. Pitanja koja se odnose na prirodu ljudske komunikacije, prirodu razli itih kombinacija zvukova u maternjem ili stranom jeziku, akcenata kao i drugih obilježja su konstantno prisutni. Ipak na ve inu ovih pitanja, lingvistika je dala odgovor.

Za fonologiju se kaže da je „gramatika“ zvukova, te je tako i priroda fonologije objasnjena lingvisti kom analizom. U radu je dat pregled fonologije kao lingvisti ke subdiscipline i njen razvoj kroz historiju. Rad je prikazao neke od najvažnijih teorija bivših lingvisti kih škola i njihov pristup fonologiji engleskog jezika.

Klju ne re i - fonologija, fonetika, lingvistika, strukturalizam, Praška fonološka škola, Bloomfield.

Abstract - The human act of producing sounds as an act of communication between people is amazing itself. The questions according the nature of human communication, the nature of different combination of sounds in mother or foreign language, accents and other remarks are constantly present.

However, on the most of these questions, linguistics had given the answer. It is said that phonology is „grammar“ of sound, so then the nature of phonology is explained by linguistic analyse.

In this paper is given a review of phonology as a linguistics subdiscipline and his formation through history. The paper has presented some of the most important theories of former linguistic schools and their attitude to phonology of English language.

Key words - phonology, phonetics, linguistics, structuralism, Prague School Phonology, Bloomfield

UVOD

Me u brojnim lingvisti kim disciplinama, fonetika se zajedno sa fonologijom naporedo razvijala i tako uspostavljala principe i pravila na kojima se temeljio jezik.

Fonološka struktura svakog jezika je veoma kompleksna, ali ipak vrlo ograni ena. Ljudski glas se može smatrati instrumentom koji proizvodi zvukove koje fonologija izu ava. Fonologiju možemo smatrati „gramatikom“ zvuka. Sam ljudski in proizvo enja zvukova tj. in govora je nevjerovatan sam po sebi, jer je to na in komunikacije izme u ljudi. Kada ljudi komuniciraju oni proizvode zvukove, govore rije i, a svaka izgovorena rije je nastala fonetskom kombinacijom ograni enog skupa vokala i konsonanti, i jedinica govora. Koliko je sam predmet lingvistike i fonologije interesantan ljudima pokazuje i injenica da su ljudi kroz historiju konstantno postavljali pitanja zašto se odre ene stvari kažu na odre en na in a ne na neki drugi, te ih je zanimalo zašto ljudi koji žive na jednom kraju države ne pri aju istim akcentom kao oni na drugom kraju te iste države. Na sva ova pitanja na koje je ovje anstvo zahtjevalo odgovor, odgovor nudi lingvistika a do odre ene mjere i fonologija.

Fonologija se kao samostalna lingvisti ka disciplina poela razvijati izme u 1900. i 1930. godine, postepeno postaju i predmet interesovanja raznih lingvista i istraživa a. Svaka nova teorija je imala za cilj što eksplisitnije i temeljitije objašnjavanje fonoloških osobina razli itih jezika do krajnjeg uspostavljanja, konkretno u engleskom jeziku, Me unarodnog Fonetskog Alfabeta (International Phonetic Alphabet- IPA) kao jedne od najrasprostranjenijih metoda u u enju izgovora engleskog jezika.

RAZVOJ FONOLOGIJE U STAROM VIJEKU

S obzirom na osnovne i o igledne posljedice igrovnih aktivnosti koje dovode dijete u vezu sa drugim djetetom, kroz komunikaciju i druge vodove kontakata, kao i to da se dijete kroz igru

susre e sa narali itijim vrstama materija, te da igru stalno prate mašta i kreativnost, igru možemo svrstat u one nezamjenjive vrijednosti koje imaju zna ajnu ulogu u razvoju i u enju predškolskog djeteta. Ve ina djece se igra iz zadovoljstva, ali igra nije za njih zabava kao za odrasle, ve aktivnost kojom zadovoljavaju svoje osnovne potrebe, razvijaju umne i stvarala ke sposobnosti, u e, ja aju zdravlje i socijalizuju se. Prisutne su predrasude po kojima dje ija igra predstavlja bescilno gubljenje vremena, ali ona, ustvari, predstavlja napor tog "malog ovjeka" da prevazi e raskorak izme u sopstvenih mogu nosti i poželjnih obrazaca ponašanja koje mora da usvoji da bi se uspješno uklju ilo u životnu sredinu, tako da u igru djeca ulažu svu svoju snagu, pamet, vještinu i strpljenje, što nije slu aj kod drugih dje ijih aktivnosti. U vaspitno-obrazovnom pogledu najve a vrijednost igara jeste u tome što su u stanju da privuku pažnju i motivišu dje iju zainteresovanost na predvi enim programskim sadržajima, te ih jednostavnu uklju uju u te aktivnosti. Djeci treba pružiti šansu da se igraju i organizuju igrovne aktivnosti sa sredstvima i rekvizitima koje su ljudi pronašli, osmislili i dizajnirali, izgra ivali i usavršavali, stvaraju i tehni ka, umjetni ka i nau na djela, ime se postavljaju temelji za valjan i kvalitetan razvoj djeteta kroz usvajanje djelatnih, misaonih, estetskih i konkretnih primjenjivih vještina, umije e i navika. Ogroman doprinos igre leži u nesvjesnom oslobo anju djece od unutrašnje napetosti, što ima ta posljedicu uravnoteženje i amortizovanje "unutrašnje drame" a što doprinosi stabilnosti i pravilnom razvoju njihove li nosti. U igri, po rije imma Ajzeksa, "dijete prera uje svoje želje, strahove i maštanja, integriše ih u svoju li nost i postiže unutrašnju harmoniju. Zato je važno da mu se, i ku i i ud ejem vrti u, obezbijede uslovi za sasvim slobodnu, neometanu, neorganizovanu i imaginativnu igru, kao i didakti ka sredstva i ostale materijale i sredstva za razvoj fizi kih sposobnosti." (S. Ajzebs, 1967, 425.)

Za vaspita a kao potencijalnog faktora koji uti e na organizaciju i kreaciju same igre, naro ito je važno što se u igri gubi otpor koji djeca esto imaju prema odraslima jer ih osje aju kao nadre ene sebi, budu i da su odnosi u igri uvijek partnerski i jaranski, i zasnivaju se na me usobnom uvažavanju i povjerenju. To je prostor koji je oslobo en bilo kakve prinude, direktnih nare enja i prisile, zbog ega se dijete opušta i pokušava da uradi ono što ne može u obi nom životu. Iznimno je važno da se odrasli suzdrže od bezpotrebnih intervencija, požurivanja djeteta, kako ne bi dijete

steklo utisak da je pogriješilo u svojim aktivnostima. Nasuprot, jako je važno dijete ohrabriti kroz iskrenu radost za njegov uspjeh jer e to djelovati podsticajno na njega da se upusti u složenije i komlikovanije vrste aktivnosti.

RAZVOJ FONOLOGIJE U SREDNJEM VIJEKU

Kroz srednji vijek se ne doga a ništa bitno za razvoj lingvistike tako da je i interesovanje za fonetiku i fonologiju skoro neznatno. Priscijanova i Donatova gramatika su tada predstavljale jedina dijela na koja se obra ala pažnja. Svaka od tadašnjih rasprava se smatrala nejasnim i nepotpunim jer nije bilo dovoljno izvornih tekstova. (Glovacki- Bernardi, 2001:22). Teorije nepoznatih gramati ara predstavljaju za etke razvoja fonetike. Robins navodi jedan od veoma rijetkih primjera u tadašnjem razvoju lingvistike, dijelo pod nazivom First grammatical treatise kao jedno od najzna ajnijih radova iz ovog perioda. First grammatical treatise koju je napisao nepoznati islandski autor u 12 vijeku predstavlja prvo istraživanje tadašnje islandske gramatike. U ovom dijelu velika pažnja se posye uje reformi u pisanju rije i i unapre ivanju i upotrebi alfabeta. Njegova opažanja koja se ti u izgovora jezika pokazuju i da je bio jedan od prvih foneti ara tog perioda u Evropi. (Robins 1997: 86).

RAZVOJ FONOLOGIJE U NOVOM VIJEKU

U periodu od 16. do 19. vijeka dolazi do velikog pomaka u razvoju nauke i tehnologije pa se i samim tim usložnjavaju pristupi i stavovi o jeziku i lingvisti kim disciplinama. Od 16. do 18. vijeka fonetika se izu ava u okviru disciplina koje su bile poznate kao „ortografija“ i „orthoepija“. Te su discipline su danas poznate pod nazivom fonetika i fonologija.

U 17. vijeku John Wilkins izdaje svoje djelo pod nazivom „Esej“od 454 strane. U dijelu Wilkins predlaže postojanje jednog univerzalnog jezika. Upotrebom univerzalnog jezika svaka bi svaka rije bila predstavljena jednim odre enim znakom. Kako navodi Robins, Wilkins je tako e osmislio i sistem univerzalne fonetike, ili „slova“ koja su predstavljale glavne kategorije izgovora. (Robins, 1997: 133). Wilkinsova istraživanja i dostignu a na ovom polju su omogu ili budu im

generacijama lingvista bolje razumjevanje ove nauke. Uporedo tada u Engleskoj dolazi do osnivanja „Engleske škole fonetike“. Jedan od glavnih razloga nastajanja ove škole bio je engleski jezik zbog svoje prirode pisanja engleskih rije i kao i tadašnji empirijski stav koji je preovladavao u britanskoj filozofiji, objašnjava Robins. (Robins 1997: 135). U ovom periodu, glavni zadatak je bio da se odredi na in pisanja ili „spelling“ te da se utvrdi tadašnji službeni jezik tj. „Kraljev jezik“.

U 19. vijeku dolazi do velikog pomaka u istraživanju jezika i stvaranju jedne nove ideje u shvatanju lingvisti kih metoda. Engleski foneti ar i gramati ar Henry Sweet je zna ajnim prou avanjima doprineo tadašnjem razvoju engleske fonologije uklju uju i i njema ki i stari engleski jezik. Sweet se tako er, pominje kao jedan od vode ih ljudi u Reformskom pokretu (Reform Movement)pored drugih foneti ara (Wilhelm Vietor, Paul Passy, Otto Jespersen) koji su pokušali da novim i modernijim edukativnim metodama predstave jednu novu granu lingvistike-fonetiku. Važno je spomenuti da je Sweetovo polje istraživanja, tj. fonetika i fonologija, bilo inspiracija djela velikog irskog književnika Bernarda Shawa pod nazivom Pygmalion. Kaže se i da je glavni lik djela, profesor fonetike Henry Higgins, bio Shawova verzija Henry Sweeta. Nakon objavlјivanja ovog djela, predstava je postala veliki hit, te je snimljen i film pod nazivom My Fair Lady sa velikim filmskim zvjezdama tog doba poput Rex Harrisona i Audrey Hepburn, te je tako predmet fonetike i fonologije i nauke o dijalektima bio predstavljen mnogo široj publici.

Godina 1877. je veoma važna zato što tada Henry Sweet objavljuje *Handbook of phonetics* (Priru nik fonetike), gdje ve u predgovoru navodi kako je važnost fonetike temelj jezika. Knjiga je podjeljena u etiri djela. U prvom dielu Sweet predstavlja organe govora, te objašnjava koji organi se koriste da bi se izgovorili odre eni znakovi i proizveli odre eni zvukovi. U drugom djelu Sweet vrši analizu i podjelu zvukova, te razlikuje one koji poti u iz grla od onih iji izgovor poti e iz nosa, tzv. nazalni zvukovi. Tre i dio priru nika je posve en sintezi, te Sweet u ovom dijelu objašnjava podjelu konsonanti. etvrti dio je posve en sistemu bilježenja zvukova prave i razliku izme u razli itih zvukova koji zavise od fonetskog okruženja ili razlikovanje zvukova na razli ite jezi ke jedinice. Važna karakteristika ovog djela jeste da Sweet u njemu ne koristi termin fonema iako jasno pojašnjava predmet fonetike i fonologije, tako da i neko ko nije stru an može razumjeti

cilj proučavanja ove nauke. Njegova istraživanja su imala veliki uticaj na lingviste današnjeg doba pa ga većina lingvista smatra "ovjekom koji je naučio Evropu što je fonetika" (Robins, 1997:127,128).

Kao jednog od važnih preteča strukturalista spominje se poljski lingvista, Jan Ignacy Baudouin de Courtenay, poliglota koji je govorio i pisao na više jezika a ideje mnogo uticale na Saussureove spoznaje o jeziku. Dok je De Courtenay predavao na Sveučilištu u Kazanju oko njega se okupljala jedna grupa lingvista (Kruszevski, Bogorodicki), formirajući Kazanjsku školu. Baudouin De Courtenay je bio lingvista koji je veliku pažnju pridavao terenskom proučavanju živih jezika. Sasvim je sigurno da prvi svojim učenjima prenio pojam fonema. On je isticao važnost poznavanja fonetike za dalja jezična proučavanja i zahtjevao je da se jasno napravi glasovna i grafička razlika, odnosno razlika između slova i glasova. Kao jedan od utjecajljivih naučnika o fonemu i fonologiji, De Courtenay je razlikovao „glas“ kao rezultat titranja govornih organa i vazduha i „fonem“ kao jezični element koji ima zadatak da u riječi razlikuje značenje. I konično, 1895. godine odredio je fonem sa stanovista individualne psihologije kao ono što govornik misli da izgovara, a slušalac misli da čuje. (Glovacki-Bernardi, 2001: 78).

PRIKAZ RAZVOJA FONOLOGIJE U STRUKTURALIZMU

Pravi procvat na svakom polju istraživanja, lingvistika doživljava u 20. vijeku. Razvoj strukturalizma u Evropi i istraživanja proistekla iz radova poznatih evropskih lingvista su se uglavnom temeljili na istraživanjima Saussura. Međutim strukturalizam u Evropi se dosta razlikovao od strukturalizma koji je uporedno nastao u Americi i koji se temeljio na radovima uvenog antropologa Franza Boasa.

UTICAJ EVROPSKOG STRUKTURALIZMA NA RAZVOJ FONOLOGIJE

Već smo u prethodnom poglavljiju napomenuli koliki je bio uticaj de Saussura na lingvistiku 20. vijeka. U to vrijeme, ne prave i razliku između slova i glasa većina lingvista su fiziologiju glasova nazivali fonetikom. Ferdinand de Saussure je bio među prvima koji je te terminе smatrao

neodgovaraju imo i uveo pojamo fonologiju. Imaju i na umu istraživanja svojih prethodnika, Saussure se u potpunosti posvje uje svim op elingvisti kim teoretskim pitanjima, promatraju i žive jezike i dijalekte. U bilješkama, kasnije prezentiranim u dijelu Cours de linguistique généralé (1916), Sausure pod terminom fonologija podrazumijeva nauku o fonemama, tj glasovima u funkciji jezi kih znakova koji omogu avaju sporazumijevanje. Dakle, fonema ima distinkтивnu ulogu jer služi obilježavanju razlike zna enja. U korist ovoga, navodi i to da je zadatak fonetike prou avanje razvoja glasova, i da pod istim imenom ne bi trebalo izjedna avati dvije potpuno razli ite oblasti istraživanja. Saussure smatra da je fonetika predmet izu avanja dijahronijske lingvistike dok je fonologija izvan vremena jer je mehanizam artikulacije skoro uvijek isti.

Objašnjavaju i razliku izme u fonetike i fonologije, Saussure smatra da se one kao dvije oblasti istraživanja ne podudaraju jer imaju razli ite zadatke ali nisu u suprotnosti jer su istovremeno usko povezane. Smatraju i fonetiku jednom od osnovnih disciplina nauke o jeziku, fonologiju navodi kao jednu pomo nu disciplinu koja proizilazi iz govorenja.

Prema Saussureu jezik (*langue*) je sistem znakova koji služi za izražavanje misli i da ga treba posmatrati kao cjelinu, dok je language sposobnost da se sporazumijevamo glasovnim znakovima, te obuhvata zajedništvo jezi nih pojava i pojedina nih jezika. To je bio jedan od razloga zašto je Saussure insistirao na poznavanju fonologije. Smatrao je da je fonologija veoma bitna u izu avanju jezika kao i na pravljenju razlika izme u izme u grafijskog i glasovnog nivoa, odnosno razlika izme u slova i glasova (Glovacki-Bernardi, 2001:77,84). Saussure je pokušao da razgrani i pristup sinkronijskom i dijakronijskom istraživanju jezika daju i prvenstvo sinkronijskom prou avanju jezika. Kako dalje navodi Glovacki-Bernardi, za Saussurea u jeziku nisu važni glasovi, nego glasovne razlike koje naziva differences phoniques-fonemske razlike. Te glasovne razlike omogu uju da se jedna rije razlikuje od druge. Stoga su i foneme, po Saussureu opozitivne, negativne i relativne o emu svjedo e i slobode kojima govornici raspolažu pri realizaciji fonemske jedinica sve dok iste ostaju razli ite od realizacija drugih fonema istog jezika. Novi sistem vrijednosti, koji se stvara upore ivanjem jezi nog sistema kao niza razlika u glasovima kombiniran sa nizom razlika u idejama,stvara vezu izme u glasovnih i psihi kih

elemenata unutar svakog znaka. (Glovacki-Bernardi,2001:94).

PRAŠKA FONOLOŠKA ŠKOLA

Iako su se sljedbenici Saussurove teorije svrstavali u Ženevsku školu, jedan broj strukturalista, imaju i razliite stavove u svojim poimanjima lingvistike, je formirao nekoliko škola u Evropi. Među njima najviše su se isticale Praška fonološka škola, Moskovska (fonološka) škola i Londonska škola.

Na razvoj fonologije najveći uticaj je imala Praška fonološka škola. Djelovanjem lingvista koji su sa injavili Praški lingvisti ki krug (Cercle Lingüistique de Prague), 1926. godine nastaje Praška fonološka škola. Ova škola je po etiku nazivana i Školom funkcionalne lingvistike ili Školom fonologa. Prašku fonološku školu je sa injavala grupa lingvista koja se uglavnom sastojala od evropskih strukturalista-lingvista, koji su djelovali i svoja istraživanja vršili između 1928 i 1939 godine. Pražani su svoje viđenje lingvistike uglavnom zasnivali na idejama Saussurea i De Courtenaya i od samog početka su bili zainteresirani za fonološku problematiku. Na Prvom internacionalnom kongresu lingvista koji je održan 1928. godine u Hagu, Pražani su izložili Teze (kasnije objavljene u Travaux du Cercle Lingüistique de Prague) u kojima veoma jasno predstavljaju i uvode fonologiju kao novu lingvističku disciplinu. Iznose i veliki broj zapažanja koja su se prvenstveno ticala fonologije, Pražani su se zalagali za opisivanje fonoloških sistema pojedinih jezika, za utvrđivanje fonoloških korelacija, kao i za uspostavljanje poredbine fonologije koja bi upravljala odnosima između različitih korelacija jednog fonološkog sistema. Po njima razvoj fonološkog sistema jednog jezika i akustička analiza trebaju da budu u prvom planu jer sve fonetske promjene proizilaze iz sistema u kojem se dješavaju. Ukipanje antinomije sinkronijske fonologije i dijakronijske fonetike bio je jedan od stavova za koji su se zalagali Pražani u proučavanju fonologije. (Glovacki-Bernardi,2001:107,108).

Osnivačima Praške fonološke škole smatraju se ruski lingvisti Roman Jakobson i Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy. Kao jedan od osnivača fonologije knez Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy

se prvenstveno, zalagao za potpuno odvajanje fonetike od fonologije. Za vrijeme svoga angažovanja u Praškom lingvisti kom krugu veoma pomno i detaljno je radio na uspostavljanju fonoloških principa, tako da 1939 god. u Travaux du Cercle Lingvistique de Prague izlazi njegova knjiga Osnovi fonologije (Grundzüge der Phonologie) koja je bila osnova daljem izu avanju fonologije. Trubetzkoy je u ovom djelu prouio više od dvjesta fonoloških sistema, dok druga njegova knjiga u kojima su se nalazili primjeri sa opisima fonoloških sistema nikada nije objavljena. (Glovacki- Bernardi,2001:111).

Svoje prouavanje fonoloških sistema Trubetzkoy zasniva na Saussureovoj dihotomiji langue/parole, gdje se svaki glasovni izraz može podijeliti na određeni broj glasovnih razlikovnih jedinica koje se nazivaju fonemima. Svaki jezik sadrži strogo određeni i ograničeni broj fonema dok se foneme razlikuju prema u glasovnih svojstava koja su razlikovna. Svaki fonem sadrži određeni broj takvih svojstava ili obilježja dok je u jeziku taj broj obilježja strogo određeni i ograničeni. (Glovacki- Bernardi,2001:113). Po njemu, u fonološkom pristupu glas se ne posmatra kao fizička pojava nego kao jezična, pa nase u glasu zanimaju same ona obilježja koja su razlikovna. Ne postoji opšti izraz „fonemi“ nego samo fonemi konkretnih jezičnih sistema. Kako fonemi u jednom jeziku nom sistemu mogu imati dosta razlika tako fonemi mogu imati i dosta sličnosti što je veoma bitno pri utvrđivanju njihovih odnosa. Veliku pažnju Trubetzkoy je posvetio neutralizaciji fonemske opozicije, gdje se u određenim situacijama opozicije neutraliziraju, kao i utvrđivanju razlika između fonema, njihovih varijanata i njihovoj klasifikaciji.

Drugi veoma važan predstavnik Praške fonološke škole je Roman Jakobson, lingvistički širokog pogleda, predvodnik i organizator velikih književnih, lingvističkih i drugih zbivanja u 20. vijeku. Sa svojim djelom Osnove povijesne fonologije (1939, 1964, 1970) postavio je temelje novom istraživanju jezika koje se uglavnom zasnivalo na Saussureovom stavu o sinhronijskom i dijahronijskom pristupu jeziku. Nastavljajući i da radi, zajedno sa svojim saradnicima, na svim bitnim pitanjima vezanim za lingvistiku, Jakobson je vrlo temeljito razradio opštu teoriju fonološkog sistema koja se mogla primjenjivati na slovenske jezike. Imajući u vidu razmatranja Praške fonološke škole i njihov stav o artikulacijskim opozicijama među obilježjima koje su

djelimi no binarne, Jakobson je 1938 godine predstavio jedan novi pristup analizi i opisu fonema. Kasnije je tu teoriju u više navrata prepravljaо i dopunjavaо, te je 1956 godine objavio novu fonološku teoriju koja ће se kasnije dobiti naziv binarizam. (Glovacki-Bernardi,2001:121). U svojoj novoj teoriji Jakobson predstavlja dvanaest parova dihotomnih, razlikovnih obilježja pomo u kojih bi mogli opisati bilo koji jezik:

1. vokalno/nevokalno (engl. *vocalic/non-vocalic*);
2. konsonantno/nekonsonantno (engl. *consonantal/non-consonantal*);
3. nazalno/nenazalno (engl. *nasal/non-nasal*);
4. kompaktno/difuzno (engl. *compact/diffuse*);
5. neprekidno/prekidno (engl. *continuant* ili *continuous/discontinuous* ili *abrupt*);
6. stridentno (kreštavo)/blago (engl. *strident/non-strident* ili *mellow*);
7. glotalizirano/neglotalizirano (engl. *glottalized/non-glottalized, checked/unchecked*);
8. zvu no/bezvu no (engl. *voiced/voiceless*);
9. napeto/nenapeto (engl. *tense/lax*);
10. nisko/visoko ili gravisno/akutno (engl. *grave/acute*);
11. zaokruženo/nezaokruženo ili bemolizirano/nebemolizirano (engl. *flat/non-flat*);
12. povišeno/nepovišeno ili dijesizirano/nedijesizirano (engl. *sharp/non-sharp*).

(Glovacki-Bernardi, 2001: 121-122).

Iako su Pražani istraživali foneme jednog odre enog jezika, Jakobson je govorio uopšteno o fonemama bilo kojeg jezika, o univerzalnim na elima njihovih sastava i ustrojstva. Kako se njegova istraživanja nisu odnosila niti na jedan jezik posebno, ova teorija je bila rado prihva ena od strane svih lingvista te je našla primjenu u svim jezicima. Tokom Drugog svjetskog rata Jakobson odlazi u Ameriku gdje nastavlja raditi na raznim ameri kim univerzitetima prou avaju i i dalje fonologiju. (Glovacki Bernardi,2001:125).

ANDRÉ MARTINET I NJEGOV DOPRINOS RAZVOJU FONOLOGIJE

Da su tadašnji stavovi Pražana imali veliki uticaj na Evropu a posebno na Francusku i njene lingviste govore nam radovi uvenog lingviste Andréa Martineta koji je veoma aktivno u estvovao u radu Praškog Lingvisti kog kruga zajedno sa L.Tesniereom i E.Benvenisteom. André Martinet je bio uvaženi lingvista koji je, ve u svom drugom doktorskom radu pod nazivom La phonologie du mot en danois ili Fonologija rije i u danskom (1937), predstavio jedan veoma detaljan i potpun fonološki opis jezika. (Glovacki - Bernardi, 2001:125). Po njemu jedini kriterij za utvr ivanje fonema jeste njegova komunikacijska i obavještajna funkcija pa se zato fonem može posmatrati kao funkcionalni glas. (Glovacki- Bernardi, 2001:126,129). U dijelu Économie des changements phonétiques (1955), Martinet analizira dijahronijsku fonologiju nastoje i da pomiri stavove tradicionalne lingvistike sa fonologijom. Tokom svog dugogodišnjeg rada na polju lingvistike, Martinet je tvrdio da je u prirodi jezika da se stalno mijenja i da se prilago ava novim komunikacijskim potrebama. (Glovacki- Bernardi,2001:130). Martinetova zasluga se ogleda u velikom doprinosu u izu avanju opšte lingvistike, opšte i deskriptivne fonologije, dijahronijske fonologije i jezi ne tipologije. U oblasti opšte i deskriptivne fonologije Martinet je predložio neke ideje koje su ubrzalo postale osnove strukturalne lingvistike.

UTICAJ AMERI KOG STRUKTURALIZMA NA RAZVOJ FONOLOGIJE

Krajem 19. i po etkom 20. vijeka razvija se strukturalizam u Americi. Ve ina ameri kih lingvista se školovalo u Evropi pa su samim tim ponijeli i veliki dio evropskog strukturalizma koji e bitno

utjecati na daljnji razvoj strukturalizma u Americi. Ve smo napomenuli da je Franz Boas, antropolog i deskriptivista, bio najzna ajniji predstavnik ameri kog strukturalizma koji se prvenstveno bavio istraživanjem indijanskih jezika. Edward Sapir i njegova knjiga *Language* predstavlja prvi pokušaj u Americi da se istraži jezik na osnovu njihovih fonoloških sistema - patterns. (Koerner, 2002:80). Glovacki- Bernardi navodi da Sapir u ovom dijelu isti e razliku izme u fonetike odnosno onoga šo izgovara govornik i fonologije odnosno onoga što govornik misli da izgovara, a sagovornik misli da uje. Sapir naglašava postojanje sitnih foneti kih razlika u jeziku koje omogu uju razlikovanje rije i, a koje naziva "to kama u uzorku" ili „points in the pattern“ koje bi odgovarale fonemama. (Glovacki- Bernardi, 2001:99,100). Ve ina prepostavki koje je Sapir iznio u ovom djelu su se podudarale sa Saussureovim tvrdnjama.

BLOOMFIELDOV DOPRINOS RAZVOJU FONOLOGIJE

Igra Leonard Bloomfield je bio jedan od osniva a ameri ke strukturne lingvistike i veliki zagovornik biheviorizma. Bloomfield se prvenstveno bavio prouavanjem indijanskih jezika. Tokom svog istraživanja problema pedagogije jezika Bloomfield je oštro kritikovao stavove i metode „edukatora“ koje su bile suprotnost sa razumijevanjem i prouavanjem moderne lingvistike. U svom glavnom djelu *Language* (1933) Bloomfield iznosi stavove o tadašnjem stanju opšte lingvistike uvode i jednu novu „ameri ku“ crt u pisanju o jeziku na psihološkoj osnovi jezika. (Anderson, 1985:252). Kako je u životu Bloomfielda veliku ulogu imao biheviorizam, za njega je i u istraživanju biheviorizam bio opšta nau na metoda. Polaze i od jezika za koje nisu imali nikakve podatke, Bloomfield zajedno sa svojim saradnicima uvodi teoriju deskriptivizma prema kojoj se lingvisti ka analiza zasniva na konkretnim injenicama i ograničavaju i se na gramatiku bez zna enja. Za Bloomfielda i njegove saradnike nije bilo važno objašnjenje jezika ve njegova deskripcija, pa se tako lingvisti ki postupak sprovodio u tri koraka:

1. skupljanje korpusa i segmentacija izreka na sastavne jedinice,
2. razvrstavanje jedinica u klase i

3. formuliranje opših tvrdnji pomo u klasa i njihovih odnosa.

Da bi se opisao korpus posmatra se i analizira distribucija jezi nih jedinica uvijek na odre enom nivou. Prema tome, distribucionalisti smatraju da opis jezika mora i i sljede im redoslijedom: 1.fonologija, 2.morfologija, 3.sintaksa i 4.diskurs,vode i ra una da ne dolazi do miješanja nivoa. (Glovacki-Bernardi,2001:160). Važna karakteristika predstavnika ove škole jeste to što su pridavali veliku pažnju glasovnim promjenama odnosno stavljali fonologiju na prvo mjesto u svojim istraživanjima. Oni se nisu bavili prou avanjem sintakse pa je i radova iz ove oblasti veoma malo.

GENERATIVNA FONOLOGIJA

Generativna fonologija je kao nauka ro ena u Sjedinjenim Ameri kim Državama, iji korijeni sežu daleko u prošlost, od njenog prvog pominjanja sredinom 20. vijeka. Kako navodi Sampson, razvoj generativne fonologije je zapo eo sa razvojem djela Romana Jakobsona o fonološkim univerzalima, ali je ova tradicija ubrzo neutralizovana u Sjedinjenim Ameri kim Državama sredinom 1950-ih godina. (Sampson,1980:187). Za izvorni termin „generativna“, Josipovi nam ukazuje kao na jedan pristup lingvistici koji je zapo eo iz sintakse, a u kasnjem periodu, ta nije 1950-ih godina se taj isti pristup primjenio na fonologiju. Sigurno je da je ve tada generativna fonologija predo ila niz pravila pomo u kojih se fenomen izgovora proizvodi iz osnovnog popisa fonoloških svojstava. (Josipovi ,1999:89,90). Ve smo napomenuli da je najzna ajniji predstavnik ovog pravca Avram Noam Chomsky, lingvista koji je za etnik kognitivnog pristupa lingvistici. Smatra se da je generativna fonologija u modernom smislu izum Hallea (Sampson, 1980: 187), me utim ne smije se zanemariti da je Halle radio sa Chomskym jer su u to vrijeme obojica bili profesori na odsjeku za lingvistiku. Iako su njihova istraživanja trajala od 1956 godine, možemo re i da pravi napredak u razvoju generativna fonologija doživljava tek 1968godine. Naime, te godine Noam Chomsky i Morris Halle objavljaju svoj zajedni ki rad The Sound Pattern of English (SPE). U ovom djelu autori predstavljaju fonologiju kao jedan lingvisti ki podsistem, zaseban od drugih lingvisti kih komponenenata, koji transformiše unutrašnji fonemski niz prema pravilima i proizvodi fonetsku formu kao krajnji rezultat koji izgovara govornik. Autori uklju uju neke od

teorija kao što su: autosegmentalnu fonologiju (autosegmental phonology), leksi ku fonologiju (lexical phonology) i teoriju optimalnosti (optimality theory).

Principi generativne fonologije, koje je uspostavio Chomsky, su bili u svojoj osnovi formalna i distribucionalisti ka vrsta ameri kog strukturalizma. Nasuprot njemu Halle je bio Jakobsonov student iji su se stavovi oslanjali na evropsko poimanje jezika. Taj spoj je rezultirao jednom novom teorijom u fonologiji koja se razlikovala od dotadašnja oba uporišta, ali je u osnovi poticala od oba pravca i ameri kog strukturalizma i Praške fonološke škole. (Anderson,1985:310.). Mada se Chomsky jednakovo bavio prou avanjem lingvistike na svim poljima, Morris Halle se smatra najzaslužnijim za razvoj generativne fonologije i za uspostavljanje nekih pravila koja su se odnosila kako na engleski tako i na veliki broj indijanskih i drugih jezika. U prilog ovome govore i druga istraživanja u kojima se Halle bavi fonologijom tokom 1980-tih.

Pokušavaju i da pojednostavi fonološka pravila, Morris Halle i njegov saradnik G. N. Clements objavljaju knjigu Problem Book in Phonology. Knjiga daje prikaz rješenja za neke lingvisti ke i fonološke probleme a sadrži šest poglavlja: Phonetics, Complementary distribution, Natural Classes of Sounds, Phonological Rules, Rules Systems and Prosodic Phonology. U svakom poglavlju Halle se bavi razliitim fonološkim problemima od transkripcije do tona i akcenta, uspostavljuju i pritom pravila koja e pomo i pravilnom fonološkom razvoju jezika. Kako Halle navodi glavni problem fonetike i fonologije jeste da obezbijedi "nau nu karakterizaciju percepcije i produkcije govora koja je bit ljudskog postojanja". (M.Halle,N.Clements,1983:15). Ovo svakako, nije bilo jedino zajedni ko djelo lingvista na polju fonologije. I u godinama koje slijede primje ujemo da je uticaj fonetike i fonologije rezultirao velikim brojem zajedni kih radova evropskih i ameri kih lingvista. Bez Chomskog, Morris Halle nastavlja svoj rad na prou avanju fonologije. U to vrijeme i Jakobson dolazi u Ameriku pa se njih dvojica udružuju i po inju raditi na fonologiji. Neki od zajedni kih stavova i ideja po pitanju fonologije ali i ostalih oblasti, Jakobson i Halle iznose u svom radu Fundamentals of language (Osnove jezika) objavljenom 1956 god. U prvom djelu knjige autori opisuju svojstva jezika i tipove svojstava i njihov tretman u lingvistici, distinkтивna svojstva i njihovu identifikaciju kao i fonemske obrasce i neke od

fonemskih operacija. Drugi dio knjige se odnosi na tipove jezika i afazi ne poreme aje. (R. Jakobson, M. Halle, 2002:10).

U narednom periodu, veliki broj drugih generativista nastavlja dalje analizirati fonologiju i njene specifinosti. Bez obzira o kojem se vremenskom periodu radilo i Saussure i Chomsky i Halle su razmišljaju i o lingvistici izvukli zaklju ak da lingvistika kao nauka ne može obuhvatiti sveukupnost onoga što izu ava sam predmet fonologije, te da postoji potreba da se fonologija kao nauka otcjepi i postane zasebna. Zato je generativna fonologija pokušala obezbjediti jedinstvenu klasifikaciju govornih zvukova primjenjivu na sve jezike i u tome se ogleda njen veliki uspjeh.

PROZODIJSKA FONOLOGIJA

Savremeni pristupi fonologiji engleskog jezika podrazumijevaju nove fonološke teorije koje se razvijaju nakon 1990-tih a iji je fokus prvenstveno na odnosima (relationship) izme u predloženih površinskih i unutrašnjih opisivanja. Dok je SPE fonologija bila uspostavljena na komplikovanim pravilima, sve kasnije teorije (post SPE teorije) maksimalno pojednostavljaju pravila na kojima se zasnivaju proste operacije (Josipovi ,1999:159).

Kao jednu od savremenih teorija koje se bave fonološkim pitanjima spomenemo prozodijsku fonologiju. Objasnjavaju i neke principe prozodijske fonologije, Josipovi navodi, da postoji jedna vrlo važna kategorija svojstava koji se protežu dalje od jezika ili govora do svojstava koje predstavljaju naše misli kao posebne segmente. Te fonološke ili foneti ke variable koje upu uju na domenu a koja se ne sastoji samo od jednog segmenta poznata su kao suprasegmentalna ili prozodi ka svojstva (Josipovi , 1999:113).

Prozodi ni model razlikuje prozodi na svojstva (prosodic movement) koja su potrebna za opisivanje pokreta i druga inherentna svojstva (inherent movement). Koliko su segmenti jezika u sprezi govori nam knjiga A Prosodic Model of Sign Language Phonology autorice Diane Brentari koja je prikaz analize fonologije u dodiru sa jezikom. U ovom djelu autorica analizira konvencionalni znakovni jezik sa svojim parametrima kao što su pokret, lokacija ili orientacija

odnosno mjesto artilkulacije te pokazuje njihov odnos sa apstraktnijim jedinicama posebno sa segmentima, slogovima ili prozodi nim rije ima. Dalje se u knjizi objašnjavaju pojedine specifi ne forme znakovnog jezika kao veoma rasprostranjeno fonološko ponašanje gdje svaki pokret tijela sa svojim svojstvima mora imati fonološki znak. Ova i sli na svojstva jezika su i dalje predmet izu avanja lingvista. Me utim, ono što je intresantno za ovu teoriju jeste s jedne strane primjena principa univerzalne gramatike a sa druge strane jedan novi pristup fonologiji i uopšteno gramatici kojim se obuhvata kako znakovni tako i govorni jezik.

ZAKLJU AK

Razvoj savremene tehnologije i dostignu a ine da se jezik razvija i oboga uje sa novim rije ima i pojmovima. Usvajamo rije i iz drugih jezika i koristimo posu enice da bi prenijeli svoja mišljenja drugim ljudima. U itavom tom procesu fonologija igra veliku ulogu, iji je napredak bio dosta brz s obzirom da se kao samostalna grana lingvistike pojavila prije manje od 100 godina. Cilj ovog rada je bio da se pokaže razvoj fonologije kroz historiju s osvrtom na razvoj lingvistike.

Ve ina lingvista smatra da se lingvistika može podijeliti na period prije i poslije Saussurea. Naime, pojava strukturalizma, iji je osniva Ferdinand de Saussure postavlja temelje novom izu avanju lingvistike. Saussureovo tuma enje jezika se temelji na pet dihotomija koju je on svaku od njih razgrani io i pojasnio. Primjetno je da je ve tada Saussure insistirao na razlici izme u fonetike i fonologije. Na razvoj fonologije u tom periodu presudnu ulogu je odigrala i Praška fonološka škola. Pražani sa na elu sa Trubetzkoyom i Jakobsonom najzaslužniji u uspostavljanju osnovnih fonoloških pravila. Uporedo se sa strukturalizmom u Evropi razvija i strukturalizam u Americi. Ameri ki strukturalisti sa Franzom Boasom na elu su insistirali na tipološkom prou avanju jezika na sinhronijskim osnovama i istraživanje prije svega indijanskih jezika upotreboru distribucionalisti kih i deskriptivisti kih metoda. Istraživanja Sapira, Bloomfielda, Pikea i ostalih su bila veoma zna ajna za dalje razvijanje fonologije.

Pojava Noama Chomskog, filozofa i lingviste koji se smatra osniva em generativne lingvistike,

oznaava novo razdoblje u prouavanju lingvistike. Novo poimanje u istraživanju fonologije kod generativista podrazumijeva pristup analizi jezika sa psihološkog aspekta. Zajedničko djelo Chomskog i Hallea The Sound Pattern of English predstavlja fonologiju kao zaseban lingvistički podsistem analizairajući fonemu i njenu krajnju realizaciju. Iako su postojala mimoilaženja u poimanju lingvističkih stavova u pomenutim pravcima, konkretnije razlike nailazimo između strukturalizma i generativne lingvistike. Dok se kod strukturalista jezik zasniva na formi i sistemu znakova, generativna gramatika naglašava suštinu i sistem pravila jezika. Strukturalisti naglašavaju odnos između langue i parole, generativisti naglašavaju odnos između linguistic competence i linguistic performance.

Nakon ovog preokreta sva dalja izučavanja se razvijaju u smjeru što boljeg tumačenja fonologije i jednostavnijeg pristupa fonološkim pravilima.

LITERATURA

- Glovacki-Bernardi, Zrinjka, August Kovačec, Ranko Matasović, Milan Mihaljević, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Perzinger, Richard Schrodt (2001). Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.
- Jauk Pinhak, Milka (1972). Stara indijska lingvistička teorija. Suvremena lingvistika, uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katić. (1972)
- Josipović, Višnja (1999). Phonetics and Phonology for Student of English. Zagreb: Targa.
- Robins, R.H. (1997). A Short History of Linguistics. London: Addison Wesley Longman Limited.
- Roach, Peter (2000). English Phonetics and Phonology: A practical course. Cambridge: University Press.
- Sampson, Geoffrey (1980). Schools of Linguistics: Competition and Evolution. London: Hutchinson Publishing Group.
- Sweet, Henry (1877). A Handbook of Phonetics. London: MacMillan and Co.
- Morris Halle and G.N. Clements (1983), Problem Book in Phonology. Cambridge: The MIT Press
- Anderson Stephen Phonology in the Twentieth Century. London, The University of Chicago Press,

1985

- Koerner, E.F.K. (2002). Toward a History of American Linguistics. London, Routledge.
- Diane Brentari A Prosodic Model of Sign Language Phonology, Cambridge, The MIT,1998
- Roman Jakobson,Morris Halle Fundamentals of language, 2002, Berlin, New York, Mouton de Gruyter).
- <http://www.thefreedictionary.com/linguistics>
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/phonology>
- <http://www.dekada.org/?Hrvatski%20jezik%20i%20knji%C5%BEevnost,stoji-fonologija&d=7620>
- <http://www.archive.org/stream/ahandbookphonet00sweegoog#page/n12/mode/2up>
- [www.scribd.com/doc/47315379/LINGVISTIKA\).](http://www.scribd.com/doc/47315379/LINGVISTIKA)
- (www.most.ba/120/0441).

ELMA UJKANOVI

UDK: 159.947.5:373.211.24

331.101.3

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

elmauj@hotmail.com

MOTIVISANJE ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

MOTIVATING EMPLOYEES IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Apstrakt - Autorica u ovom radu dala kratak prikaz procesa i zna aja motivacije zaposlenih u institucijama odgoja i obrazovanja. U prvom dijelu rada iznete su teorijske osnove motivacije zaposlenih, a u drugom dijelu dati su rezultati istraživanja motivacije u dje ijem obdaništu Revda i Vildan u Novom Pazaru.

Klju ne re i - Motivacija, insitucije odgoja i obrazovanja, dje ije obdanište Revda i Vildan

Abstract - The author of this paper gave a brief outline of the process and importance of the motivation of the employees in the educational institutions with special emphasis on pre elemetary school institutions. In the first part of the paper author reviews the theoretical bases of motivation of employees, while the second part she presents the results of research of motivation in the child care center Revda and Vildana in Novi Pazar.

Key words - Motivation, institutions of education, child day care Revda and Vildan..


UVOD

Više nego bilo koja druga mentalna funkcija, motivacija je zna ajna za socijalno ponašanje pojedinca. Odgovor na pitanje: "šta je motivacija?" razlikuje se od epohe do epohe, a tako e i od kulture do kulture. Proces motivacije je kompleksniji nego što ve ina ljudi vjeruje. Ljudi imaju razli ite potrebe, postavljaju razli ite ciljeve kako bi zadovoljili potrebe i preduzimaju razli ite akcije da bi ostvarili ciljeve. Pogrešno je prepostaviti da postoji jedan pristup motivaciji koji se uklapa u sve situacije, pa iz tog razloga motivacija predstavlja složenu oblast ljudskog ponašanja.

Sam izraz motivacija poti e od latinske re i moves, movere što zna i; kretati se. Motivacija je veoma složen fenomen koji ini veliki broj inilaca koji uti u da se ljudi u organizaciji ponašaju na odre eni na in, naro ito da ulažu napore kako bi nešto postigli, ostvarili. Dakle, motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmjerava prema postizanju odre enih ciljeva.

Motivacija je složen psihi ki proces pokretanja, usmjeravanja i reguliranja djelatnosti usmjerene ka odre enom cilju¹. To je proces koji ra una na spremnost pojedinca da pokaže visok nivo napora u postizanju organizacionih ciljeva, uslovljenih sposobnoš u da se ispune neke individualne potrebe. Iz ove definicije mogu da se uo e tri klju na elementa: napor, organizacioni ciljevi i potrebe².

Element napor je mjera intenziteta ili energije. Motivirana osoba ulaze veliki trud. Ali visoki nivoi napora ne e dovesti do povoljnog izvršenja posla ukoliko napor nije kanalisan u pravcu koji donosi korist organizaciji. Treba da tražimo napor koji je konzistentan i usmjeren prema ciljevima organizacije. Napokon, motivaciju tretiramo kao zadovoljenje potreba što je dato u prikazu-1³.



Prikaz 1: Proces Motivacije

¹ Trebješanin, Ž., *Re nika psihologije*, Stubovi kulture, Beograd, 2008, str. 283.

² Robbins, S., Coulter, M., *Menadžment*, Data Status, Beograd, 2005, str. 392.

³ Robbins, S., Coulter, M., *Ibid*, str. 393.

Potreba je unutrašnje stanje koje in da neki ishodi izgledaju privla no. Neostvareno zadovoljstvo stvara tenziju koju pojedinac smanjuje ulaganjem li nih napora. S obzirom da smo zainteresovani za radno ponašanje, ovaj napor mora da bude usmjeren prema organizacijskim ciljevima.

Motivacija za rad je kompleks sila koje iniciraju i zadržavaju zaposlenog da radi na odre enom mjestu u organizaciji. Sa aspekta pojedinca, to je interno stanje koje vodi ostvarivanju cilja i na koje uti e mnoštvo faktora. Sa aspekta menadžera, motivacija je aktivnost koja osigurava da zaposleni teže definisanim ciljevima organizacije. Radna motivacija podrazumeva ukupnost razli itih metoda i procesa izazivanja, održavanja i podsticanja takvog ponašanja koje je usmereno na postizanje odre enih radnih ciljeva. Motivacija predstavlja snage koje deluju na ili unutar osobe, koje uzrokuju da se osoba ponaša na specifi an, ciljno usmeren na in⁴. Pošto specifi na radna motivacija zaposlenih uti e na njihovu produktivnost, jedan od zadataka menadžmenta jeste da kontroliše motivisanost zaposlenih za dostizanje organizacionih ciljeva.

Organizacija kao cjelina, a posebno organizacije odgoja i obrazovanja trebaju da obezbijede kontekst unutar koga se mogu dosti i visoki nivoi motivacije obezbje enjem inicijativa i nagrada, zadovoljavaju eg posla i mogu nosti za u enje i rast. Menadžeri treba da igraju glavnu ulogu u motivisanju zaposlenih kako bi ih pri-dobili da daju svoj maksimum, koriste i pritom motivaciona sredstva obezbije ena od strane organizacije⁵. Da bi to uradili, neophodno je da shvate proces motivacije, kako ona funkcioniše i koji su razli iti tipovi motivacije koji postoje.

Iz mnogobrojnih definicija motivacije kojima obiluje teorija organizacije i upravljanja može se zaklju iti da definicija motivacije sadrži tri imenitelja. U literaturi motivacija se definiše kao funkcija tri inioča i to: 1) valence (vrednosti) koje pojedinac najviše ceni; 2) o eki-vanja da e ono što in dovesti do takvog ishoda; i 3) motivacione sile koja nastaje kao rezul-tat o ekivanja i valence.

⁴ Iovanovi , M., Živkovi , M., Cvetkovski T., *Organizaciono ponašanje*, Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2003.


⁵ Armstrong M. A., *Handbook of Human resource Management Practice*, 8th ed., Kogan Page, London, 2001

Zaposleni u organizaciji žele razli ite stvari. Menadžer mora da bude u stanju da identifikuje i shvati ove razlike i da pomogne zaposlenima da zadovolje svoje želje i potrebe kroz organizaciju. Iznena uju e je, ali mnogi menadžeri nisu sigurni, koje nagrade njihovi zaposleni vrednuju. Eksperti ne moraju da se slože oko svega što motiviše zaposlene i oko efekata radnih uslova u njihovoj karijeri, ali se slažu da organizacija mora da: privu e ljude i da ih ohrabri da ostanu u njoj; dozvoli ljudima da izvršavaju zadatke zbog kojih su zaposleni i stimuliše ljude da prevazi u rutinske performanse (rutinsko izvršenje zadataka) i da postanu kreativni i inovativni u svom radu.

Klju ni princip motivacije kaže da su performanse bazirane na nivou sposobnosti i motivaciji osobe. Ovaj princip se esto prikazuje sljede om formulom:

$$\text{Performanse} = f(\text{sposobnosti} \times \text{motivacija}).$$

Prema tom principu, ni jedan zadatak ne može biti uspješno izvršen ukoliko osoba koja je zadužena da ga obavi nema sposobnost da to uradi. Sposobnost je talenat osobe za izvršenje zadatka povezanih sa ciljem. Taj talenat uklju uje intelektualne i fizi ke kompetentnosti. Me utim, bez obzira na to koliko inteligentna, vešta ili spretna osoba bila, sama sposobnost nije dovoljna. Osoba mora, tako er, da želi da ostvari visok nivo performansi. Diskusije u vezi sa motivacijom uopšteno se ti u sljede ih pitanja: Šta usmjerava ponašanje? Koji je pravac ponašanja? Kako održati to ponašanje?⁶



⁶ Armstrong M. A., *Ibid*

Prikaz 2

Pod motivacijom za rad podrazumijevamo sve ono što iznutra ili spolja pokreće neku ljenost na određenu aktivnost i sve ono što usmjerava ili obustavlja tu aktivnost. Između radnog angažovanja, motiva i organizacionih ciljeva postoji vrsta međusobna povezanost. Ukupno ponašanje svakog pojedinca uzrokovano je njegovim potrebama - motivima koji mu daju snagu i određuju ciljeve njegove aktivnosti.

Motivacija je usko povezana sa radom i organizacionom efikasnošću. Motivaciju u organizaciji možemo definisati kao usmjereni ponašanje zaposlenih prema organizacionim ciljevima uz istovremeno zadovoljavanje njihovih potreba i ciljeva, prikaz 2.

Ovako definirana motivacija ima tri osnovna aspekta:

motivi radnika;

ciljevi organizacije;


individualni ciljevi.

Motivacija u organizaciji je efikasna ako radnici kroz organizacione ciljeve zadovolje i svoje sopstvene potrebe i ciljeve. Motivacija kao takva izražava voljnu komponentu ovjekovog ponašanja i predstavlja energiju koja nas pokreće na određene postupke i ponašanja.

OSNOVNE FAZE PROCESA MOTIVACIJE U ORGANIZACIJI

Proces motivacije počinje identifikovanjem potreba osobe. Potrebe su nedostaci koje osoba osjeća u određenom trenutku. Ti nedostaci mogu biti: psihološki (kao što je potreba za priznanjem), fiziološki (kao što je potreba za vodom, vazduhom ili hranom) ili društveni (kao što je potreba za druženjem). Kada je prisutan deficit potreba, pojedinac će vjerovatno povezati napore (faza 2). Deficit potreba kreira tenziju unutar pojedinca, koji otkriva da su tenzije neugodne i želi da ih

redukuje ili eliminiše. Motivacija je ciljno usmerena (faza 3). Cilj je specifi an rezultat koji pojedinac želi da ostvari. Izvršenje cilja može zna ajno da redukije potrebe. Ciljevi zaposlenih se mogu posmatrati kao vode e snage. Na primer, neki za posleni imaju snažnu potrebu za napredovanjem. Njihova o ekivanja su da e prekovremeni rad na projektu voditi unapre enju. Takve potrebe i o ekivanja esto kreiraju neprijatnu tenzi ju unutar pojedinca. Veruju i da odre ena specifi na ponašanja mogu da nadja aju ova osje anja, zaposleni e raditi na tome da smanje tenziju ponašaju i se na takav na in (faza 4). Promocije i unapre enja su dva na ina na koje organizacija namjerava da održi željena ponašanja. One su signali (povratna sprega) zaposlenima da su njihove potrebe za napredovanjem i priznanjem i njihovo ponašanje uskla eni (faza 5). Kada zaposleni prime nagrade ili kazne, oni e ponovo procijeniti svoje potrebe (faza 6), prikaz 3⁷.



Prikaz 3

⁷ Mullins, L., *Management and Organisational Behaviour*, 7th ed., Financial Times/Pitman Publishing, London. 2005.

ZNA AJ MOTIVACIJE ZA RAD

Postavlja se pitanje: *Zašto je motivacija u organizacijama odgoja i obrazovanja važna?* Odgovor na ovo pitanje je višestruk. Motivisani ljudi su u radu biti:

produktivniji,

istrajniji,

kreativniji,

kvalitetniji,

gradi su bolje međuljudske odnose,

osjećaju se ja u povezanost sa organizacijom,

cijeniti su uspeh organizacije kao daje njihovim lični,

boriti se protiv neuspjeha organizacije jer ga doživljavaju kao svojim ličnim neuspjeh itd.

Motivisanost zaposlenih je jedan od ključnih preduslova za uspeh organizacija odgoja i obrazovanja. Zato je neophodno stalno proučavanje i usavršavanje ovog sistema. Dobro motivisani prosvjetni radnici znaju što treba da rade i kojim putem da na brzo i efikasno nađu dobro definisanog cilja odgoja i obrazovanja.

TEORIJE MOTIVACIJE

Motivacija za rad je veoma složen pojam kojim se ljudi bave toliko dugo koliko i samim fenomenom organizovanja i upravljanja ljudskim radom. Ozbiljnije naučno bavljenje problemom motivacije počinje tek sa razvojem industrije, tridesetih godina ovoga stoljeća. Danas se smatra da

dobar menadžer mora da bude dobar strateg, poznavalac tehnologije rada, politi ar i lider-motivator.

Nastanak teorije motivacije vezuje se za etke organizovanog rada, ona nastaje sa razvojem organizacije i organizacione teorije po etkom XX stolje a. Teorijski interes za motivaciju prouzrokovale su neposredne, prakti ne potrebe za razumijevanjem mehanizma ljudskog ponašanja, kako bi se pronašli odgovaraju i instrumenti za pove anje napora i doprinosa zaposlenih ostvarivanju organizacionih ciljeva, ali i radi poboljšanja kvaliteta radnog života u organizaciji.

ISTRAŽIVANJE MOTIVACIJE U DE IJEM OBDANIŠTU REVDA I VILDAN

Svoje istraživanje provela sam u de jem obdaništu Revda i Vildan koji rade pri Mešihatu Islamske Zajednice u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Institucija postoji petnaest godina i imala je veliki broj polaznika.

Obdanište ima 20 grupa i 24 vaspita ice. Grupe su raznolike i broje od 20 do 40-oro djece, zavisno od uzrasta i sposobnosti djeteta. Pored vaspita ica tu su i voza i koji nakon završene smjene razvoze djecu do ku e, pomo no osoblje koje servira hranu, spremi, sre uje i održava higijenu u prostorijama obdaništa.

Pored materijalnih strategija motivacije ispitivala sam i brojne nematerijalne elemente motivacije, za koje se ispostavilo u ovoj organizaciji ine zna ajan udio u ukupnoj motivaciji zaposlenih.

NEMATRIJALNE STRATEGIJE MOTIVISANJA

Od dobijenih rezultata kako se u tabeli vidi ispitanicima je vrlo važno da im posao stvara osje aj zadovoljstva. Sa djecom se to postiže na jedan prefinjen na in i rezultati su odmah vidljivi. Polaznici mekteba Revda i Vildan aktivno se uklju uju u sve programe koji se prire uju prilikom razli itih praznika i obilježavanja važnih datuma isl. Vaspita ice tako er uzimaju u eš e u programu i daju svoj doprinos tome. Sama injenica da e djeca nastupati pred velikim brojem

ljudi, da e svojim istim, iskrenim rije ima oduševiti sve prisutne vaspita ici je dovoljan motivator za rad sa njima i u njoj se stvara osje aj zadovoljstva sobom, svojim poslom i radom. To se u dosadašnjem radu ove odgojno-obrazovne institucije pokazao kao jedan od motivatora koji podst i kako djecu tako i sve prisutne za dalji i dodatni rad. Vaspita ice se ak angažuju oko dekoracije prostora, odje e djece ukrašenoj razli itim detaljima, kao i oko cijelog ambijenta u djeca mogu da pokažu svoja umije a i znanje koje su stekli. U ovoj aktivnosti vidjelo se da velika ve ina vaspita ica željeli dati svoj doprinos i da su nastojali da zajedno razmjenjuju i svoja mišljenja i iskustva postigne najbolje rezultate i dobiju javno priznanje od velikog broja okupljenih ljudi koje se odražava kroz oduševjenje i gromki aplauz nakon dje ijeg nastupa.

Kroz organizovanje ovakvih manifestacija se vaspita icama omogu uje da do e do izražaja njihova kreativnost i smisao za inovacije organizacije rada sa djecom. Kao potvrda njihovog rada je veliki osje aj zadovoljstva postignutim rezultatima.

OBLIKOVANJE POSLA U VRTI U

Oblikovanje posla je proces kojim se utvr uje sadržaj posla- raznolikost, autonomija i kompleksnost zadatka, težina i cjelovitost zadatka- njegove funkcije-odgovornost, autoritet, tok informacija, metode rada i zahtjevi koordinacije i socijalni odnosi na poslu kako bi se postigli organizacijski ciljevi zadovoljile individualne potrebe njegovih izvršitelja.

Rad sa djecom je odgovoran i kompleksan posao koji zahtjeva veliku pažnju,strpljenje, interesovanje za aktivnosti djeteta kako bi se zadovoljile ne samo potrebe djeteta nego i potrebe roditelja. Oni o ekuju od odgajatelja da pruže djetetu istu dozu ljubavi kao i oni što to rade, veliku brigu i pažnju za njihovo dijete. Stoga je odgovornost odgajateljica velika.

Ona mora da je prije dolaska svoje grupe u u ionici, provjeri urednost u ionice, da sa eka djecu, pogleda ko je tu, ko nije, , pogleda stanje me u u enicima, a zatim po ne sa dnevnim programom koji je predvi en za taj dan. Svako dijete je individua za sebe i zahtjeva pažnju i rad sa njim. Vaspita ica svojim umije em pokušava da pri e svakom djetetu, zadovolji njegove psihološke

potrebe, odradi ono što je predvi eno programom, bilo da je u enje slova, brojevi, ra unanje... A onda dolaze na red pjesme, recitacije, glasno pjevanje i igranje u grupama.

Posao vaspita ice je dinami an, svake minute zahtijeva pažnju, njenu aktivnost, odgovornost, kreativnost i spremnost da svako dijete prihvati i pri e mu kao svom. Sredstva kojim se služi pored table, krede i knjige su i razne novine, ukrasni papir, kolaži, slikovnice, natpisi sa raznim detaljima za djecu koja su edukativne prirode i služe kao zanimljivi detalji za njih. Unutrašnja potreba odgajateljice je da svoj posao obavi na najkvalitetniji na in što e se odraziti na djecu, njihovo ponašanje, interesovanje i opštu atmosferu u obdaništu. Ta mala nevina ljudska bi a saznanja o svom okruženju, prirodi dobijaju i od svojih odgajatelja kroz sijaset najlepših pri a, pripovjedki koje uju od njih. Oni to upijaju poput „sun era“ i to su im na neki na in i prva saznanja. Primera radi vaspita ica pita djecu: Šta je to elektri na energija? Kako se dobija elektri na energija? Zbog ega se proizvodi?...Sve je to vid prvih saznanja o objektivnoj stvarnosti. Želja da se zadovolje ta prva znanja je veoma jaka i vaspita ice nastoje na što bolji na in prenijeti prva znanja djeci.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA POSLA

Dobra radna klima, organizacija u kolektivu stvara dobre uslove za rad. Menadžeri u znatnoj mjeri mogu doprinijeti motivaciji zaposlenih u organizaciji. Svojim stavom, na inom djelovanja, na inom ponašanju, komunikacijom sa zaposlenima, mogu stvoriti povoljnu ili nepovoljnu radnu klimu. Sprovode i anketu me u zaposlenim vaspita icama došlo se do zaklju ka da svima odgovara demokratski stil rukovo enja koji je u principu zastavljen i kod njih, po mišljenju ve ine. Ispituju i detalje u emu se ogleda posebno taj demokratski stil rukovo enja u njihovoj ustanovi radnici su odgovorili slede e: U donošenju odluka na sastancima koji se održavaju mjesecno, a po potrebi i više puta tokom mjeseca, donošenje zajedni kih odluka uz uvažavanje mišljenja kolektiva. Vo enju dijaloga sa roditeljima od strane vaspita ica, a ako je potrebno obavestiti i upravnika o bitnim detaljima razgovora, eventualnim problemima i zahtjevima roditelja. U ovakvim slu ajevima vaspita ica je karika izme u uprave i roditelja. Ona je dužna da zna eventualne probleme kod djece bilo da su porodi ni, socijalni, zdravstveni i druge prirode. Njeno

se mišljenje cijeni, njena se odluka poštuje, ona dobro poznaje dijete koje svaki dan kod nje provede osam najaktivnijih sati. Upravnik poziva vaspita icu da uje i njeni mišljenje po nekom pitanju kao i o opštoj atmosferi u grupi. Prema tome rad obdaništa ne može dobro da funkcioniše bez trougla: roditelj – vaspita ica, upravnik- dijete.

Upravnik u obdaništu praktikuje da dobro odra en posao nagradi na razne na ine. Primera radi ako vaspita ica dobro obavi posao- pripremi predstavu sa djecom ili uspješno sproveđe izlet bi e nagra ena dodatnim hefti nim odmorom mimo uobi ajenih odmora, a nju e zamijeniti druga koleginica koja radi kao pomo na vaspita ica u ovakvim i sli nim situacijama. Tu je i dodatna materijalna motivacija kao dodatak na platu.

Postoji i praksa da se javno na sjednici pohvali uspjeh vaspita ice i njen rad te istaknu svi pozitivne stavovi u njenom djelovanju. Tako er, i pomo no osoblje ima svoj princip nagradivanja i motivacije za uredno obavljanje posla. Oni budu oslobo eni nekih aktivnosti, a kao nagradu dobiju slobodan dan, pravo da ih neko zamijeni prilikom slu ajnog odsustva, tj. dodatne slobodne dane i sl.

Iz dosad navedenog izlaganja vidimo da zaposleni imaju veliki stepen partipacije u kolektivu i da se to podržava. Uprava ne samo da vodi ka tome nego i cijeni kad zaposleni u estvuju u odlu ivanju. Posebno kad se radi o inovacijama, novim idejama, promjenama koje su neophodne da se izvrše kako bi se unaprijedio rad i postigli bolji rezultati.

U predškolskim ustanovama teško da se organizuje fleksibilno radno vrijeme. Ta no je odre eno vrijeme rada u ustanovama ali postoje fleksibilna odsustva gdje jedan radnik po potrebi može da odsustvuje uz zamjenu jer je priroda posla takva da mora postojati ta no odre eno vrijeme rada.

PRIZNANJE I „FEEDBACK“

Komunikacija menadžera sa radnicima je od izuzetne važnosti za dobre rezultate rada. Poželjno je da menadžeri to praktikuju u svojoj praksi i da pokažu veliku dozu interesovanja za rad svojih

zaposlenih. To je slu aj i u ovim predškolskim ustanovama i od samog po etka se praktikovalo da radnici dobiju povratnu informaciju o rezultatima rada. To se inilo putem redovnih sjednica, sastanaka kod roditelja, velikih sve anih doga aja gdje bi veliki broj ljudi izrazilo svoje oduševljenje prigodnim de ijim programom. Najvrednije vaspita ice bi pokazale najviše interesovanje za svoj rad, najbolje bi spremile program na kome se vidi spremnost djece, njihovo ponašanje, rad sa njima.

ZAKLJU AK

Evidentno je da se u dje ijem vrti u Revda i Vildan primjenjuje više modela motivacije koji se prije svega oslanjaju na Mek Gregorovu Teoriju Y koja prepostavlja da su zaposleni kreativni, da uživaju u radu, da traže odgovornost i da rad smatraju prirodnom aktivnoš u. Da bi se održala ovakva predpostavka posebna pažnja u primjeni teorije pravednosti je potrebna, naro ito pošto je rad odgajateljica transparentan i svi imaju prilike vijdeti sva ije rezultate. Imaju i to u vidu motivisanje zaposlenih se prije svega zasniva na nagra ivanju izuzetnih rezultata. Nagrade se ogledaju u javnom priznanju koje odgajateljice dobijaju prilikom razli itih manifestacija kao i nagradnim slobodnim danima.

LITERATURA

- Rahimi Z, *Menadžment ljudskih resursa*, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2010.
- Trebješanin, Ž., *Re nik psihologije*, Stubovi kulture, Beograd, 2008.
- Robbins, S., Coulter, M., *Menadžment*, Data Status, Beograd, 2005.
- Ivanovi , M., Živkovi , M., Cvetkovski T., *Organizaciono ponašanje*, Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2003.
- Armstrong M. A., *Handbook of Human resource Management Practice*, 8th ed., Kogan Page,

London, 2001

- Mullins, L., *Management and Organisational Behaviour*, 7th ed., Financial Times/Pitman Publishing, London. 2005.
- Mitchell, T. R, Daniels, D., *Industrial and Organizational Psychology*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003
- Eden, D., "Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling prophecies in organizations", *Leadership Quarterly*, 3, 1992.
- Locke, E. A., „The Ideas of Frederick W. Taylor: An Evaluation", *Academy of Management Review*, vol. 7, no. 1, January 1982, pp. 14-24.
- Coker, *Effective Behaviour in Organizations*, 7th ed., London McGraw-Hill, London, 2002. Babić, L., Poglavlje VIII: Motivacija; Mašić, B. (redaktor), *Menadžment*, Univerzitet "Singidunum", Beograd, 2009.
- Maslow, A. H., *Motivacija i ljudi*, Nolit, Beograd, 1982
- Grinberg, B., Baron, R. A., *Ponašanje ljudi u organizacijama*, Želnički, Beograd, 1998
- Hackman, R, Lawler, E., Porter, L, Perspectives on Behavior in Organizations, New York: McGraw Hill, 1977.

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 46-61, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 06.06.2015.

Datum prihvatanja rada: 23.06.2015.

HASIM LUBODER

UDK: 004.438

371:004

Gimnazija "30. septembar", Rožaje, Crna Gora

hasimluboder91@gmail.com

EDIN KORI ANIN

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

e.koricanin@uninp.edu.rs

MUZAFER SARA EVI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

muzafers@uninp.edu.rs

HAMZA KAMBEROVI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

hamza.kamberovic@uninp.edu.rs

TEHNOLOGIJE I ALATI ZA RAZVOJ WEB I MOBILNIH APLIKACIJA

I NJIHOVA PRIMENA U NASTAVI

**TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR DEVELOPING WEB AND MOBILE APPS
AND THEIR APPLICATION IN TEACHING**

Apstrakt - *U ovom radu opisane su dostupne tehnologije i alati koje se koriste za razvoj web i mobilnih aplikacija. Od dostupnih tehnologija opisane neke najpopularnije kao što su Ajax, ColdFusion, Django, HTML, Java, Perl, PHP, Python i Xojo. U najpoznatije alate za razvoj mobilnih aplikacija ubrajamo Android Studio, Xcode, Eclipse, Appcelerator Titanium, PhoneGap, MoSync i Sencha Touch. U radu je predstavljen konkretni primer primene nekih tehnologija i alata*

u nastavi.

Klju ne re i – tehnologije, alati, web aplikacije, mobilne aplikacije

Abstract - This paper describes the available technologies and tools that are used for developing web applications and mobile applications. From the available technology are described some of the most popular such as Ajax, ColdFusion, Django, HTML, Java, Perl, PHP, Python and Xojo. The most well-known tools for developing mobile applications we include Android Studio, XCode, Eclipse, Appcelerator Titanium, PhoneGap, Sencha Touch and MoSync. In the paper is presented concrete example of the implementation of some technologies and tools in the teaching.

Key words – technologies, tools, web apps, mobile apps

UVOD

Ljudi koriste aplikacije kako bi pove ali produktivnost i postali efektivniji i efikasniji u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Jedan od razloga zašto ljudi koriste kompjuter jeste komunikacija i dijeljenje informacija sa drugima. Razliite vrste aplikacija mogu avaju svojim korisnicima bržu obradu podataka i mogu nost bolje realizacije odre enih zadataka. Sistemski softver kontroliše na in na koji kompjuterski sistem funkcioniše i mogu ava korisniku da pristupi hardveru sistema i aplikativnom softveru. Aplikativni softver ne kontroliše sistem, ve mogu ava korisniku da obavlja svakodnevne poslove poput kreiranja dokumenta i web stranica.

POJAM I VRSTE APLIKACIJA

Aplikativni softver ili aplikacija je skup ra unarskih programa dizajniranih da mogu e korisniku izvršavanje koordiniranih funkcija, zadataka ili aktivnosti. Aplikativni softver ne može da se izvršava sam po sebi, ve za izvršavanje zavisi od sistemskog softvera. Primjeri aplikacija uklju uju aplikacije za obradu teksta, za projektovanje i upravljanje sistemskim tabelama, vazduhoplovni simulator leta, igra ka konzola, aplikacija za crtanje, slikanje i sistem za upravljanje bibliotekama. Aplikacija može biti sastavljena od jedne izvršne datoteke ili stotine fajlova koji uklju uju dodatne softverske module, konfiguracije datoteke i pomo ne datoteke sa podacima (PC Magazine, 2015).

Termin aplikacija se koristi za razlikovanje od sistemskog softvera, koji upravlja i integriše sposobnostima ra unara. Tipovi aplikativnog softvera mogu uklju ivati ra unovodstveni softver, media plejer i softverski paketi. Mnogi aplikativni programi se uglavnom bave obradom dokumenata. Aplikacije se mogu isporu ivati u paketu s ra unarom i njegovim softverskim sistemom. A mogu biti objavljeni odvojeno i mogu biti napisane kao vlasni ke aplikacije (engl. proprietary), aplikacije otvorenog koda (engl. open-source) ili kao univerzitetski projekti. U informacionim tehnologijama, aplikacija je ra unarski program osmišljen da pomogne ljudima u obavljanju neke djelatnosti. Aplikacija se na taj na in se razlikuje od operativnog sistema (koji radi na kompjuteru), uslužnog programa (koji vrši održavanje ili obavljanje poslova opšte namjene) i alata za programiranje (sa kojima se pišu i kreiraju kompjuterski programi). U zavisnosti od djelatnosti za koju je projektovana, aplikacija može da manipuliše tekstom, brojevima, grafikom ili predstavljati kombinaciju ovih elemenata. Neki aplikativni paketi se fokusiraju na jedan zadatak, kao što su obrada teksta, a drugi, takozvani integrисани softver obuhvata nekoliko razli itih aplikacija (Ceruzzi, 1998).

WEB APLIKACIJE

Web aplikacija je bilo koji kompjuterski program koji se izvršava u web pretraživa u. Kreiran je u programskom jeziku kojeg podržava web pretraživa (kao što je kombinacija JavaScript, HTML i CSS) i oslanja se na web pretraživa za prikazivanje aplikacije (Nations & Daniel, 2015). Web aplikacije su popularne zbog opšte rasprostranjenosti web pretraživa a i pogodnosti koriš enja web pretraživa a kao klijenta, koji se esto nazivaju i tanki klijenti. Sposobnost ažuriranja i održavanja web aplikacija bez distribucije i instaliranje softvera na hiljade potencijalnih ra unarskih klijenata je klju ni razlog za njihovu popularnost, kao što je svojstvena kompatibilna podrška za unakrsne platforme. Uobi ajena web aplikacija uklju uju webmail, onlajn maloprodaju, onlajn aukcije, wiki i mnoge druge funkcije.

U ranijim ra unarskim modelima, npr. u klijent-server periodu, zahtjevi za aplikacije su podijeljenina osnovu koda koji je se nalazio na serveru i koda koji je bio instaliran na svakom klijentskom

ra unaru. Aplikacije su imale svoj klijentski program, tj. korisni ki interfejs koji je morao da se posebno instalira na svakom klijentskom ra unaru. Nadogradnja koda na serveru zahtjeva e i nadogradnju koda na na svakom klijentskom ra unaru, daju i na taj na in povoljniju cijenu i smanjuju i produktivnost.

S druge strane, web aplikacije koriste web dokumenta napisana u HTML i JavaScript-u, koje podržavaju razli iti web pretraživa i. Web aplikacija se može smatrati kao posebna varijanta klijent-server softvera gdje se klijentski softver preuzima na ra unaru prilikom posjete neke web stranice, primjenom HTTP ili nekog drugog protokola. Tokom sesije, web pretraživa interpretira i prikazuje stranice i u ovom slu aju se ponaša kao univerzalni klijent za bilo koju web aplikaciju. Koncept web aplikacija je uveden 1999. godine u Java programskom jeziku. Primjenom Java, JavaScript, DHTML, Flash, Silverlight i drugih tehnologija, omogu eno je crtanje na ekranu, reprodukcija zvuka i pristup tastaturi i mišu radi interakcije. Web programeri su koristili skripte na klijentskoj strani u cilju ostvarivanja što ve e funkcionalnosti i pružanja interaktivnog iskustva. Aplikacije su podijeljene na slojeve i svaki sloj je imao svoju ulogu. Web aplikacije su imale n-slojeva i najpoznatija struktura bila je troslojna aplikacija. Web pretraživa je bio prvi sloj, središni sloj je bio pokreta koji koristi neke tehnologije poput ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, JSP/Java, PHP, Perl, Python, Ruby, i tre i sloj je bio baza podataka. Komunikacije se odigravala tako što je web pretraživa slao zahtjeve srednjem sloju koji kreira upit za bazu podataka. Kompleksnije web aplikacije, koriste n-slojni pristup.

TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ WEB APLIKACIJA

Razvoj web aplikacija predstavlja proces i praksu razvoja web aplikacija. Baš kao i tradicionalne desktop aplikacije, i web aplikacije imaju razli ite nivoe rizika. Tako npr. Personal Home Page nosi mnogo manje rizika nego, na primjer web sajt za trgovanje sa akcijama. Za neke projekte bezbjednost i softverske greške su glavni problemi. Ako je vrijeme na tržištu ili tehni ka složenost briga, onda dokumentacija, testiranje, planiranje, kontrola promjene, analiza zahtjeva, arhitektonski opis i

formalni dizajn i praksa razvoja onda mogu ublažiti rizik. Za razvoj web aplikacija koriste se slede e tehnologije:

- **Ajax**¹ (skra enica za asinhroni JavaScript i XSM) je grupa povezanih tehnika za razvoj web aplikacija koje se koriste na strani klijenta da se stvori asinhrona web aplikacija. Sa Ajax-om, web aplikacije mogu slati i preuzimati podatke sa servera asinhrono (u pozadini), bez uplitanja na ekranu i uticanja na ponašanje postoje e stranice. Podaci mogu biti vra eni pomo u XMLHttpRequest objekata. Uprkos imenu, upotreba XSM nije potrebna (JSON se esto koristi u Ajax varijanti) i zahtjevi ne treba da budu asinhroni.
- **ASP**²(engl. Active Server Pages) predstavlja jedan od jezika za razvijanje Internet sajtova, koji je razvio Microsoft.
- **ASP. NET**³ je server-side frejmwork otvorenog koda za razvoj web aplikacija dizajniran za razvoj dinami kih web stranica. Razvio ga je Microsoft da omogu i programerima razvoj dinami kih web sajtova, web aplikacije i web servisa.
- **ActionScript**⁴je jezik za objektno orijentisano programiranje originalno razvijen od strane Macromedia Inc. (sada Adobe Sistems). To je derivacija HiperTalk, jezika za skriptovanje za HiperCard. Sada je dijalekt ECMAScript (što zna i da je nadskup sintakse i semantike jezika šire poznat kao JavaScript), iako je prvobitno nastao kao njegov produžetak, oba su pod uticajem HiperTalk jezika za skriptovanje.
- **Apache Flex**⁵ nekada poznat i kao Adobe Flex, je skup ra unarskih alata (engl. Softvare Development Kit - SDK) za razvoj i postavljanje višeplatformskih (engl. cross-platform) internet aplikacija zasnovanih na Adobe Flash platformi.

¹<http://www.w3schools.com/ajax/>

²<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa286483.aspx>

³<http://www.asp.net/>

⁴<http://www.actionscript.org/>

⁵<http://flex.apache.org/>

- **CSS⁶**(engl. Cascading Stile Sheets) je stilski jezik koji se koristi za opisivanje izgleda i formatiranje dokumenta pisanog u jeziku za ozna avanje (engl. markup language). Iako se naj eš e koristi za promjenu stila web stranica i korisni kih interfejsa napisanih u HTML i XHTML, jezik može da se primjeni na bilo koju vrstu XML dokumenta, uklju uju i i obi an XML, SVG i XUL. Zajedno sa HTML i JavaScript, CSS predstavlja kamen temeljac tehnologija koju ve ina web sajtova koristi da stvori vizuelno privla ne web stranice, korisni ki interfejs za web aplikacije i korisni ki interfejs za mnoge aplikacije za mobilne ure aje.
- **ColdFusion⁷**je komercijalna platforma za brz razvoj web aplikacija koju je izmislio Jeremi Allaire i JJ Allaire 1995. godine. Programski jezik koji se koristi sa tom platformom se tako e esto naziva ColdFusion, a poznatiji je i kao CFML. ColdFusion je prvobitno dizajniran za lakše povezivanje jednostavnih HTML stranica u bazu podataka. Od verzije 2 koja se pojavila 1996. godine, postala je punopravna platforma koja je ukljuivala i IDE pored punog skript jezika.
- **CGI⁸**(engl. Common Gateway Interface - CGI) je standardna metoda koja se se koristi za generisanje dinami kog sadržaja na web stranicama i web aplikacijama. CGI, kada se implementira na web serveru, pruža interfejs izme u web servera i programa koji generišu web sadržaj. Ovi programi su poznati kao CGI skripte ili jednostavno CGI-ovi i oni se obi no pišu u skript jeziku, ali mogu biti napisani i u bilo kom drugom programskom jeziku.
- **Django⁹**je besplatan frejmwork otvorenog koda za razvoj web aplikacija. Napisan je u Python programskom jeziku, koja prati arhitektonski obrazac model-pregled-

⁶<http://www.w3schools.com/css/>

⁷<http://www.adobe.com/products/coldfusion-family.html>

⁸<http://www.w3.org/CGI/>

⁹<https://www.djangoproject.com/>

kontroler (engl. model–view–controller - MVC¹⁰). Za održavanje je zadužena nezavisna neprofitna organizacija Django Software Foundation (DSF).

- **Drupal**¹¹ je besplatni frejmwork otvorenog koda za upravljanje sadržajem napisan u PHP-u i distribuira se pod GNU General Public License. Koristi se kao back-end frejmwork za najmanje 2,1% svih lokacija web sajtova širom sveta u rasponu od li nih do korporativnih blogova, politi kih i državnih sajtova. Tako e se koristi za upravljanje znanjem i poslovnu saradnju.
- **HTML5**¹²je osnovna tehnologija jezika za ozna avanje na Internetu koji se koristi za strukturisanje i predstavljanje sadržaja za World Wide Web. Od oktobra 2014. godine ovo je kona na i potpuna peta revizija HTML standarda od strane World Wide Web Consortium (W3C). Prethodna verzija, HTML4 je standardizovana 1997. godine.
- **Java**¹³je jezik kompjuterskog programiranja opšte namjene koji je konkurentan, zasnovan na klasama, objektno-orientisan i specijalno dizajniran da ima što je manje mogu e zavisnosti implemntacije. Namjera je da se omogu i programerima aplikacija da "pišu jednom, a pokrenu bilo gdje" (engl. write once, run anywhere - WORA), što zna i da kompajlirani Java kod može da radi na svim platformama koje podržavaju Javu, bez potrebe za rekompajliranjem.
- **JavaScript**¹⁴, uklju uje slede e frejmwork tehnologije AngularJS, Ember.js, React i jQuery. Java Script je tako e poznat i kao ECMAScript (nezašti eno ime koje se koristi za standard), je dinami an programski jezik. Naj eš e koristi kao dio web pretraživa a, ija implementacija omogu ava klijentskoj strani skripte za interakciju sa korisnikom, kontrolu pretraživa a, asinhronu komunikaciju i mijenjanje sadržaja dokumenta koji je prikazan.

¹⁰Model-View-Controller je dizajn obrazca koji se esto koristi u arhitekturi aplikacija kod krajnjeg korisnika. Primarni cilj ovog projekta je da se odvoji poslovna logiku od logike prikaza. Model je aplikacija podataka. Pogled je metoda prikaza prezentacije korisniku. Kontroler vrši interakciju izme u korisnika, modela i pregleda.

¹¹<https://www.drupal.org/>

¹²<http://www.w3.org/TR/html5/>

¹³<https://www.java.com/en/>

¹⁴<http://www.w3schools.com/js/>

- **Nginx: web server**¹⁵je reverzni proksi server otvorenog koda za HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP protokole, kao i raspore ivanje optere enja, HTTP keš i web servera. Nginx projekat je zapo eo sa jakim fokusom na jaku konkurenciju, jake performanse i malu upotrebu memorije.
- **Node.js: web server**¹⁶je unakrsna platforma otvorenog koda za razvoj i pokretanje (engl. runtime environment) aplikacije namijenjena serverskoj strani i umrežavanju aplikacija. Node.js aplikacije su napisane u JavaScript-u i mogu se pokrenuti u okviru Node.js runtime na OS X, Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, NonStop i IBM.
- **Perl**¹⁷je programski jezik ije je ime akronim od engleskih rije i "Practical Extraction and Report Language". Predstavlja familiju programskih jezika visokog nivoa, opšte namjene za tuma enje i dinami ko programiranje.
- **PHP**¹⁸(engl. Hypertext Preprocessor - PHP) je skriptni jezik koji je namijenjen za izradu razvoj web sadržaja i izvršava se na serverskoj strani. Koristi se i kao programski jezik opšte namjene.
- **Python**¹⁹je programski jezik opšte namjene i visokog nivoa. Odlikuje ga itljivost koda, a njegova sintaksa omogu ava programerima da izraze koncepte u manje linija koda nego što bi to bilo mogu e u C++ ili Java programskim jezicima.
- **Ruby**²⁰, uklju uju i i Ruby on Rails je dinami an, reflektuju i, objektno-orijentisan programski jezik opšte namjene. Dizajniran je i razvijen sredinom 1990-tih. Njegov tvorac je Yukihiro "Matz" Matsumoto iz Japana.
- **WordPress**²¹je besplatni alat otvorenog koda namijenjen za blogovanje i sistem za upravljanje sadržajem (engl. content management system CMS) zasnovan na PHP i MySQL. Wordpress raspolaže velikim brojem templejta, ima mogu nost jednostavne i

¹⁵<http://nginx.org/>

¹⁶<http://expressjs.com/>

¹⁷<https://www.perl.org/>

¹⁸<http://php.net/>

¹⁹<https://www.python.org/>

²⁰<https://www.ruby-lang.org/en/>

²¹<https://wordpress.org/>

napredne nadogradnje i predstavlja jedan od najpopularnijih sistema za upravljanje sadržajem.

- **Wt**²²je frejmwork za web aplikacije otvorenog koda namijenjen za C++ programski jezik. Razvio ga je Emweb. Posjeduje API koji podse a na Qt biblioteku C++ desktop aplikacije.
- **Xojo**²³je komercijalno programsko okruženje razvijeno od strane Xojo, Inc iz Ostina u Texasu za razvoj softvera namijenjen za slede e platforme Mac OS X, Microsoft Windows, 32-bit x86 Linux, iOS. Koristi vlastiti objektno-orientisan BASIC dijalekt, tako e poznat i kao Xojo.

MOBILNE APLIKACIJE

Aplikacija za mobilne ure aje je kompjuterski program koji je napravljen da radi na pametnim telefonima, tablet ra unarima i drugim mobilnim ure ajima. Mnoge aplikacije za mobilne telefone su preinstalirane na samim ure ajima, dok se neke mogu preuzeti sa distributivnih platforma proizvo a a. Neke aplikacije su besplatne, dok neke moraju da se kupe.

Termin aplikacija (engl.app) je skra enica od termina softver. Izraz je postao veoma popularan, a 2010. godine je naveden kao **Rije godine** od strane Ameri kog društva za dijalekt (American Dialect Society, 2015). 2009. godine, kolumnista David Pogue je rekao da se noviji pametni telefoni mogu nazvati "aplikacijski telefoni" (engl. app phones) kako bi se razlikovali od ranijih, manje sofisticiranih pametnih telefona (Pogue, 2015). Aplikacije za mobilne ure aje su prvobitno ponu ene za opštu produktivnosti i pronalaženje informacija, uklju uju i elektronsku poštu, kalendar, imenik, berze i informacije o vremenu. Me utim, javna potražnja i dostupnost programerskih alata dovela je do brzog širenja u druge kategorije, kao što su obrada teksta, društveni mediji, dijeljenje slika,

²²<http://www.webtoolkit.eu/wt>

²³<http://www.xojo.com/>

mobilne igre, GPS mapiranja i usluge zasnovane na lokaciji, bankarstvo, umrežavanje i prenos fajlova, obrazovanje, video striming, kupovina karata i od nedavno mobilne aplikacije za medicinu.

Uslijed velikog broja i raznovrsnosti aplikacija, došlo je do stvaranja širokog spektra pregleda i preporuka, uklju uju i blogove, asopise i servise posvje enih za onlajn otkrivanje aplikacija. Nedavno, vladine regulatorne agencije su pokrenule inicijative za regulisanje i održavanje aplikacija, posebno medicinskih aplikacija (Yetisen, 2014).

Popularnost mobilnih aplikacija nastavlja da raste i njihova upotreba postaje izrazito rasprostranjena me u korisnicima mobilnih telefona.

Namjena mobilnih aplikacija može biti vrlo razli ita, pa na osnovu toga mobilne aplikacije možemo podijeliti na:

- Mobilne aplikacije za komunikaciju: elektronska pošta, slanje poruka, web i internet pretraživa i, društvene mreže.
- Mobilne aplikacije za igru i zabavu: slagalice, karte, akcije, avantura i sportovi.
- Mobilne aplikacije za razmjenu i prikupljanje informacija: re nici, ita i vijesti i blogova, elektronske knjige, zdravstveni i medicinski savjeti.
- Mobilne aplikacije za razne oblike multimedije: pregled i obrada slika, grafike, prezentacija, slušanje audio i pregled video datoteka.
- Mobilne aplikacije za produktivnost: kalendar, digitroni, dnevnički, tekst procesori, bankarstvo, finansije, obrada tabela itd.
- Mobilne aplikacije za turizam: turisti ki vodi i, konvertori valuta, prevodioci, mape, GPS, vremenska prognoza itd.

U po etku, mobilne aplikacije su se koristile za brzu provjeru elektronske pošte, ali usljed njihove velike potražnje, njihova primjena se proširila i na druge oblasti, kao što su igre za mobilne ure aje,

razgovori, pretraživanje različitih sadržaja, pregledanje video sadržaja itd. Postoje i mobilne aplikacije koje uključuju i kombinaciju više kategorija.

Ono što je karakteristично za mobilne aplikacije je to da se one preuzimaju sa platforme na ciljnom uređaju, kao što je iPhone, BlackBerry, Android ili Windows Phone. U posljednje vrijeme dosta mobilnih aplikacija ponekad može da se preuzme na laptopovima ili desktop računarima. Aktuelne platforme za distribuciju mobilnih aplikacija, shodno za koji ciljani uređaj se preuzimaju su Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store i BlackBerry App World.

ALATI ZA RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA

Za razvoj aplikacija koriste se setovi alata koji omogućavaju razvoj mobilnih aplikacija. U najpoznatije alate za razvoj mobilnih aplikacija ubrajamo:

- **Android Studio**²⁴je integrисано razvojno okruženje za razvoj mobilnih aplikacija za Android platformu. Android Studio je besplatan i dostupan pod Apache License 2.0. Prva stabilna verzija je objavljena u decembru 2014. godine i to je bio evod verzije 1.0. Za razvoj mobilnih aplikacija u Android Studio koristi se Java programski jezik.
- **Xcode**²⁵je integrисано razvojno okruženje (IDE) koji sadrži paket alata koji je Apple kreirao za razvoj softvera za OS X i iOS. Razvojno okruženje Xcode-a sadrži alat za razvoj grafičkog interfejsa Interface Builder i alat za analizu pokrenute aplikacije - Instruments. Poslednja stabilna verzija 5.1.1 (5B1008) je lansirana 10. aprila 2014. godine. Xcode podržava C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java, AppleScript, Python, Ruby i Rez izvorni kod sa različitim programskim modelima. Takođe je dodata podrška za GNU Pascal, Free Pascal, Ada, C#, Perl i D.
- **Eclipse**²⁶je programsko razvojno okruženje (IDE) napisano u Javi, a može se koristiti za razvoj aplikacija u raznim programskim jezicima kao što su Java, Ada, C, C++,

²⁴<https://developer.android.com/sdk/index.html>

²⁵<https://developer.apple.com/xcode/>

²⁶<https://eclipse.org/>

COBOL, Perl, PHP, Python, R, Ruby (uklju uju i Ruby on Rails okruženje), Scala, Clojure i Scheme. Isto tako, može se koristiti za razvoj delova aplikacije Mathematica. Razvojno okruženje (IDE) esto se naziva Eclipse ADT (Ada Development Toolkit) za Adu, Eclipse CDT za C/C++, Eclipse JDT za Javu i Eclipse PDT za PHP.

- **Visual Studio**²⁷je razvojni alat, potpisani od strane Microsoft korporacije, koji korisnicima omogu uje kreiranje širokog spektra aplikacija i kao takav zasigurno predstavlja najkompletnije IDE (integrated development environment) okruženje današnjice. Njegovim koriš enjem možemo razvijati mobilne aplikacije, aplikacije za desktop i cloud okruženja, razne vrste servisa, web aplikacije itd.
- **Appcelerator Titanium**²⁸je open-source frejmwork koji omogu ava razvoj mobilnih aplikacija za razli ite platforme, uklju uju i iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS iz jednog JavaScript codebase. Osnovna komponenta Titanium je licencirani Apache Software Development Kit, Titanium SDK.
- **PhoneGap**²⁹je framework nastao sa po principu WORA ideje (Write Once Run Anywhere). Koristi webview, komponentu koja je zajedni ka za sve platforme, i u okviru nje pokre e aplikaciju. PhoneGap omogu ava programiranje nativnih aplikacija koriste i HTML5, CSS3 i JavaScript. Ovakve aplikacije popularno se nazivaju hibridne aplikacije. PhoneGap je dodatni sloj u arhitekturi aplikacija i zadužen je za prevo enje HTML-a u jezik za specifi nu platformu.
- **RhoMobile**³⁰je open-source frejmwork koji je razvila Motorola, Inc. i sada je u posjedu Motorola Solutions. Služi za izradu nativnih aplikacija koje mogu da rade na razli itim ure ajima. To zna i da e aplikacije izgledati isto bez obzira na breed ure aja, veli inu ekrana ili operativni sistem. RhoMobile je objavljen pod licencom MIT (engl. Massachusetts Institute of Technology). RhoMobile podržava iOS, Android, Windows

²⁷<https://www.visualstudio.com/>

²⁸<http://www.appcelerator.com/>

²⁹<http://phonegap.com/>

³⁰<http://rhomobile.com/>

Mobile, BlackBerry i Windows Phone. Trenutno, postoji oko 105 aplikacija razvijeno na ovom frejmворку koje su dostupne za preuzimanje.

- **MoSync**³¹ MoSync je besplatan i open-source skup ravnarskih alata SDK za mobilne aplikacije. Frejmowork proizvodi nativne mobilne aplikacije za više platformi, koriste i C/C++, HTML5 skriptovanje i bilo koju njihovu kombinaciju. Ciljna grupa za MoSync su web programeri koji žele da uđu u mobilni prostor, kao i obični PC/Mac desktop programeri sa znanjem u C/C++ za razvoj aplikacija.
- **Sencha Touch**³² je korisnički interfejs JavaScript biblioteke ili frejmворка posebno izgrađen za Mobile Web. Koriste ga Web programeri za razvoj korisničkih interfejsa za mobilne web aplikacije koje izgledaju kao native aplikacije na podržanim mobilnim uređajima. Zasnovan je na web standradima kao što su HTML5, CSS3 i JavaScript.

PRIMENA TEHNOLOGIJA I ALATA ZA RAZVOJ WEB I MOBILNIH APLIKACIJA U NASTAVI

Kod mobilnih aplikacija hibridno izvršno okruženje može biti najbolji izbor, jer se sastoji od Web browser engine-a, koji je zapakovan u nativni engine. Hibridne aplikacije se pakuju nativno u vidu .apk i instaliraju se na uređaju. Interpretacija izvornog koda koja se obavlja pomoću Web view platforme tj. Web View-a uređaja, bez standardnih korisničkih kontrola. Kombinacijom HTML5 i CSS sa JavaScript-om ove aplikacije pružaju najbolje iz oba svijeta. Aplikacije kreirane ovom metodom moguće su pokretati na više platformi, što utiče na sve veću popularnost takve vrste programiranja. Hibridne aplikacije imaju i nedostatke u poređenju sa nativnim aplikacijama zbog nedostatka high-end grafike i konkurentnog programiranja.

Web aplikacija se nameće kao najbolji izbor, jer se pokreće u Web pretraživaču, a sama rasprostranjenost web pretraživača olakšava distribuciju i pokretanje na hiljade ravnarskih klijenata bez ikakvih poteškoća. Samim tim, sposobnost ažuriranja i održavanja web aplikacija je ključni

³¹<http://www.mosync.com/>

³²<http://www.sencha.com/products/touch/#overview>

razlog za njihovu popularnost. Razvoj popularnih framework-a olakšava i omogu ava brz razvoj aplikacija i njihovo koriš enje esto smanjuje broj grešaka u programu jer se kod pojednostavljuje.

Na Univerzitetu u Novom Pazaru, WordPress se aktivno koristi. Na nekim predmetima se koristi kao dopuna hibridnom obliku nastve, ime se unapre uje sam kvalitet nastave. Bitno je napomenuti da u okviru predmeta Elektronski marketing, osim što se ovaj alat koristi kao za unapre enje nastave, studenti se na pomenutom predmetu upoznaju sa alatom, sti u osnovna znanja o alatu, na inu upotrebe, na inu funkcionisanja i sposobljavaju se za njegovo korš enje, ime se pove ava informati ka pismenost kod studentata. Studenti u okviru ovog predmeta, dobijaju i zadatak da i sami kreiraju web sajt uz pomo Wordpress-a.


Na Univerzitetu u Novom Pazaru, u okviru predmeta Beži ne i mobilne komunikacije studenti koriste Android Studio za razvoj mobilnih aplikacija. Android Studio je zasnovan na JetBrains' IntelliJ IDEA softveru i namijenjen je za razvoj Android mobilnih aplikacija. Dostupne su verzije za preuzimanje za Windows, Mac OS Xi Linux. Android Studio je zamijenio Eclipse Android Development Tools (ADT) kao Google-ov primarni IDE za razvoj nativnih mobilnih aplikacija (Ducrohet, Xavier, Tor, & Katherine, 2015). Sa svakom novom verzijom Adroid Studio o ekuju se nove funkcije, te trenutna verzija Android Studio posjeduje slede e karakteristike:

- Fleksibilan ugra eni sistem zasnovan na Gradle.
- Razli ite varijante kreiranja apk fajla i podrška za rali ite verzije apk fajlova.
- Šabloni koda u cilju pomaganja izgradnje zajedni kih karakteristika aplikacija.
- Editor za ure ivanje teme sa podrškom opcije prevla enje i otpuštanje.
- Lint alati koji omogu avaju što bolje performanse, upotrebljivost, verzije kompatibilnosti itd.
- ProGuard i mogu nost app-signing
- Ugra ena podrška za Google Cloud platforme, što omogu ava laku integraciju sa Google Cloud Poruke i App Engine (Android Developers, 2015).

Aplikacija je zamišljena tako da sadrži 6 klasa ili eng. Activities:

- 1. Splash.java.**
- 2. MainActivity.java.**
- 3. PostData.java**
- 4. PostAdapter.java**
- 5. PojedinacanPost.java.**
- 6. RefreshListView.java**

Koriš enjem softvera Android Studio je omogu en fleksibilni sistem zasnovan na Gradle, podrška za razli ite verzije .apk fajlova i samim razvojem IDE-a mogu a su dodavanja novih funkcionalnosti aplikaciji. Planiran je dalji razvoj aplikacije, sa novim funkcijama kao što su notifikacije o novostima i autentifikacija pomo u Facebook i Google naloga. Na slici 1 je dat prikaz razvojnog okružnje Android Studio sa primerom izgleda aplikacije.



Slika 1. Prikaz razvojnog okruženja sa primerom izgleda aplikacije

ZAKLJU AK

Kada je u pitanju sam process razvoja, bilo da su u pitanju web ili mobilne aplikacije, koriste se razni alati i tehnologije koje programerima omogu avaju lakšu i bržu izradu kvalitetnih aplikacija koje e na i široku primjenu. Koriste se razli iti programski jezici, frejmwork i alati kojima se kreiraju aplikacije za razli ite operativne sisteme i ure aje. Kreiranje web i mobilnih aplikacija ima za cilj da pruži razli ite sadržaje i uspostavi široko mobilno prisustvo izme u korisnika u cilju lakšeg dijeljenja informacija i interaktivna saradnja sa korisnicima. Prisustvo razli itih tehnologija i ure aja, omogu ava da ovi ciljevi budu ostvareni.

LITERATURA

- (2015, Maj). Preuzeto sa PC Magazine:
<http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/37892/application>
- (2015, Maj). Preuzeto sa American Dialect Society: <http://www.americandialect.org/app-voted-2010-word-of-the-year-by-the-american-dialect-society-updated>
- (2015, Maj). Preuzeto sa Android Developers: <http://developer.android.com/tools/studio/index.html>
- Ceruzzi, P. E. (1998). *A history of modern computing* (1st MIT Press paperback ed izd.). London, USA: Cambridge (Massachusetts).
- Ducrohet, Xavier, N., Tor, C., & Katherine. (2015, Maj). Preuzeto sa Android Developers Blog: <http://android-developers.blogspot.in/2013/05/android-studio-ide-built-for-android.html>
- Nations, & Daniel. (2015, Maj). Preuzeto sa About Tech:
http://webtrends.about.com/od/webapplications/a/web_application.htm
- Pogue, D. (2015, Maj). Preuzeto sa The New York Times:
http://www.nytimes.com/2009/11/05/technology/personaltech/05pogue.html?pagewanted=all&_r=0
- Yetisen, A. K.-H. (2014). The regulation of mobile medical applications. *14(5)*, str. 833-840.

ADELA KARIŠIK NIKULI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

adelakarisik@yahoo.com

UDK: 159.922.72-053.4

371.382-053.4

ZNA AJ IGRE U RAZVOJU PREDŠKOLSKOG DJETETA

THE IMPORTANCE OF PLAY IN CHILD DEVELOPMENT PRESCHOOL

Apstrakt - *Igra je osnova ljudska aktivnost u djetinjstvu i izvrsna zabava tokom cijelog života. Njen utjecaj na dje iji razvoj od neprocjenjive je vaznosti. Igra e angažirati dijete u cjelini pod uvjetom da zadovolji djecija interesovanja, emocionalne sklonosti , voljne procese, otkriva ko ponašanje, simboli ke funkcije, motornu i perceptivnu spretnost i vec ste ena iskustva u igri. Osim toga, kroz igru se djeca zabavljaju i uživaju u društvu svojih vršnjaka. Njome dijete najprirodnije i najslobodnije zadovoljava svoje potrebe za kretanjem i djelatnoš u. Ona je i jedan od prvih na ina u enja. Igra ima veliki zna aj za cjelokupan razvoj djeteta i njegove li nosti i zbog toga je ona glavni oblik i sredstvo odgoja.*

Klju ne re i – igra, razvoj, dijete, igra ke

Abstract - *The game is the basis of human activity in childhood and great fun for the whole life. Its influence on children's development is invaluable. The game will engage the child as a whole provided they meet djecija interests, emotional preferences, volitional processes, revealing behavior, symbolic function, motor and perceptual skills and already gained experience in the game. In addition, throughout the game the kids have fun and enjoy the company of their peers. Her child is the most natural and freest meet their needs for exercise and activity. It is also one of the first ways of learning. The game has great significance for the overall development of the child and his personality and because it is the main form and means of education*

Key words –*game, development, child, toys*

UVOD

“IGRA JE ZDRAVIJA OD MLJEKA, IGRA JE SVEŽIJA OD VODE,

IGRA JE ZA OVJEKA NAJLEPŠI DAR SLOBODE.”

Lj. Rašumovi

Igra je bila i još uvijek predmet brojnih studija, proučavanja, tumačenja. Mnogi znanstvenici i različiti znanstveni discipline pokušavaju je osvijetliti s najrazličitim stajališta. Pedagozi posebno podvlače injenicu da u stvarnom životu dijete je samo dijete, u igri je već ovjek koji sazrijeva, koji iskušava svoje snage i samostalnost, raspolaže vlastitim tvorevinama. Budući da je igra neiscrpljiv izvor uvek novih saznanja o razvoju djeteta, njegovim doživljajima i životu, čini se da nije dovoljno isticano koliko je ona značajna za razvoj licnosti djeteta i njegovog stvaralaštva kog odnosa prema životu i okolini. Igra kao osobena aktivnost najviše odgovara prirodi djeteta i osnovnim zakonitostima njegovog psihofizičkog razvoja; ona najpotpunije obezbeđuje jedinstvo fizičkog, intelektualnog, afektivnog i socijalnog razvoja.

U savremenoj razvojnoj psihologiji djecija igra se tretira kao nacin postojanja djeteta i kao osnovni oblik djecije aktivnosti, kojom dijete najprirodnije i na slobodnije zadovoljava svoje potrebe za kretanjem i djelatnošću. U igri dijete stiče predstave o svijetu, o predmetima i njihovom značaju, a takođe dolazi do saznanja o sebi, svojim sposobnostima, uči da pravi razliku između stvarnosti i mesta, uči da surađuje sa drugima i da se ponaša na društvenačin, razvija svoje stvaralaštvo i estetske sposobnosti. Igra je za predškolsko dijete i najprirodniji i najlakši način učenja-zbog toga što je ono u igri motivirano i emotivno angažovano.

Igra je slobodna, spontana aktivnost koja se zbiva bez ikakve spoljašnje nužnosti. Uplitanjem u nju odrasli joj oduzimaju nešto od spontanosti i originalnosti, praktično je uništavaju. Igra proizilazi iz unutrašnje potrebe, ima svoju logiku koja se razlikuje od logike spoljašnje realnosti kako je odrasli shvataju. Logika igre je upravo u tome što je u njoj realnost prerušena i to u skladu s dešnjim

doživljajem. To je naro ito zna ajno stoga što djeca ne vide stvari onakve kakve jesu, ve onako kako ih ona doživljavaju. Postoji niz vrijednosti dje ije igre:

- Djeca se igraju da bi zadovoljila unutrašnju potrebu za aktivnoš u, u estvuju i u njoj ose ajno, nastoje i da savladaju sve prepreke da bi postigla željeni cilj; emocije su pokreta i dje ije igre, one motivišu dijete na aktivnost i doprinose da dijete u igri istraje, ak i kad je umorno;
- Igra ima veliki zna aj za pravilan fizi ki razvoj djeteta (razvoj miši a, uvježbavanje svih dijelova tijela), te služi kao ventil za višak energije koja, ako se akumulira u djetetu, ini ga nervoznim i razdražljivim;
- Dje ija igra pruža djetetu priliku da zadovolji svoju želju za socijalnim kontaktima koje nemože ostvariti u porodici, te bez igre sa drugom djecom dijete postaje sebi no, samouvjereno i dominiraju e i ne može da se ponaša na socijalan na in;
- Ako pažljivo posmatramo ponašanje djeteta u slobodnoj igri mašte ili u igri u kojoj oponaša razli ite uloge možemo saznati njegove istinske probleme i napetosti. Ako se dijete u igri ne opusti i smiri njegovi problemi e se ispoljiti u težim formama, i stoga je važno omogu iti djetetu da u igri bude što aktivnije. Ovdje uvi amo terapeutski zna aj igre u svakodnevnom životu djeteta;
- Djeca od ranog uzrasta putem igre sti u nova iskustva, usavršavaju opažanje, shvatanje prostornih odnosa, predstavljanje i zaklju ivanje, što je zna ajno za njegov intelektualni razvoj;
- Igra je zna ajna i kao terapeutsko sredstvo, kao poseban izvor pružanja pomo i naro ito djeci predškolskog uzrasta, npr. u rješavanju nekih li ni konflikata i frustracija, ja anju egoprocesa i sl;
- Igra je zna ajna snaga za moralno vaspitanje djece, jer je u njoj prinuda za usvajanjem moralnih standarda strožiji nego u porodici i školi. Dijete zna da mora biti fer, iskreno i dobar drug, da se ne smije ljutiti kada gubi, da mora savladati agresiju nad samim sobom da bi moglo biti usvojeno od strane grupe;

S obzirom na injenicu da je igra takva vrsta aktivnosti koja angažira cijelokupnu djetetovu li nost, nesumnjivo je da je njen utjecaj na dje iji razvoj od neprocjenjive vaznosti. Igra e angažirati dijete u cjelini pod uvjetom da zadovolji djecija interesovanja, emocionalne sklonosti , voljne procese, otkriva ko ponašanje, simboli ke funkcije, motornu i perceptivnu spretnost i vec ste ena iskustva u igri. Djeca u igri zadovoljavaju svoje osnovne potrebe, u e, razvijaju umne i stvarala ke aktivnosti, unaprediju tjelesni i socijalni razvoj. Najve a važnost igre u odgojno obrazovnom smislu ogleda se u tome sto je igra takva vrsta aktivnosti koja uspijeva da privu e i odrzi djeciju pažnju na odre enim sadržajima, kao i da ih motivira da u estvuju u odre enim aktivnostima. Tom prilikom dijete gradi vlastito iskustvo i koristi sve svoje potencijala postižu i vise razvojne nivoe.

TEORIJE IGRE

Igra kao pojam ima razli ita zna enja. F. Šiler je pisao da je igra uživanje povezano sa slobodom, da je igra esteti ka aktivnost. Uvjet za pojavu ove aktivnosti je suvišak energije I sloboda od vanjskih potreba. Vrlo blisko ovom shva anju je shva anje igre kao spontane stvarala ke aktivnosti bez prakti nog ili utilitarnog cilja- koja je sli na umjetnosti.

Vigotski se suprostavlja ovim definicijama: "Pogrešno je misliti da je igra aktivnost bez cilja; igra je aktivnost djeteta sa ciljem". On definira igru kao "maštu u prakti nom dijelu".

Herbert Spencer , Stenli Hol I Karl Gros objašnjavaju igru kao izraz biloških potreba i kao izraz unutrašnjih instikata,izjedna avaju i je esto sa igrom životinja.

Prema u enju Herberta Spencera , igra se javlja kao posljedica neutrošene energije, odnosno kao "višak energije".

Nema ki psiholog Karl Gros je na osnovu istraživanja igara životinja i djece stvorio teoriju igre, koja je bilo siroko rasprostranjena u prvoj etvrtini u XX st.. Gros je ovu teoriju nazvao teoriju vježbanja ili samoodgoja. Prema Grosu djetinstvo je dato ovjeku da bi mogao igrati. Vrijeme djetinstva ima cilj da stvori mogu nost stjecanja i prilago avanja sposobnosti neophodnih za život; zbog toga je

ovjeku dato naro ito dugo djetinstvo – jer ukoliko je savršenija mogu nost, time je duža priprema za nju. Gros nije objasio psihološki sadržaj igre kao predvježbe niti, pak, ulogu igre u razvijanju novih sposobnosti.

Prihva aju i Grosovu teoriju igre kao predvježbe, Karl Biler smatra da je igra neophodna kao vježba za još nezrele sposobnosti. Biler uvodi pojam zadovoljstva ili uživanja, definiraju i igru kao “aktivnost koja izaziva funkcionalno zadovoljstvo” koje deluje kao motiv koji izaziva I potkrepljuje kretanje. Upravljuju i princip igre je princip forme ili stremljenje ka savršenoj formi.

Zajedni ko za sva ova tuma enja, kako za ona koja igru objašnjavaju kao izraz suviška energije ili, pak, alavisti ki impuls, tako i za ona koja izjedna avaju igru djeteta s igrom mlađih životinja, jeste biologistički mehanicisti ki pristup, jer su osnova igre instiki, a ne sredina u kojoj žive mlada bi a.

Na shva anje prirode dje ije igre veliki utjecaj je imala psihanaliti ka teorija S.Freuda. Igru malog djeteta Freud tuma i kao simbolizaciju traumatske situacije, odnosno kao simboli ko ponavljanje te situacije, odnosno kao simboli ko ponavljanje te situacije. Igre razli ite po svom sadržaju mogu simbolizirati iste neprijatne doživljaje, potisnute želje ili potrebe djeteta. Igra je

Sigmund Freud je smatrao da djeca koriste igu djelimice da ispune želje i potrebe koje se prvenstveno odnose na agresivnost i seksualnost, a djelimice da ovladaju i obuzdaju emocionalne teške situacije i doga aje. (Hwang I Nilsson; 1995:177). Psihanaliti ari tvrde da dijete ispoljava svoje teško e naro ito u stilu, strukturi i kohezivnosti igre. Ukoliko ono ima više teško a ,njegova e igra biti manje konstruktivna, a sadržaj i stil igranja otkriva poreme aj i njegovu dubinu.

Ana Freud je prva razradila tehniku psihanaliti ke terapije pomo u igre. Za ”play terapiju”(terapiju putem igre) potrebna je specijalno opremljena prostorija u kojoj se nalaze razne igre ke koje djeca sama biraju. Glavni zadatak terapeuta je da pomocu igre i drugih sredstava u vrsti dje ije “ja”.

Me u suvremenim psihološkim teorijama nalaze se i one koje povezuju igru sa razvojem mišljenja. To su kognitivisti ke teorije igre, iji su predstavnici Pijaže,Vigotski, Eljkonin i drugi.

Jean Piaget gledao je na igru prije svega kao nešto što se djeca bave da bi trenirala ono što ve "znaju" i da bi tako doživjeli da u tome budu vješta. Prema njegovom mišljenju djeca se u igri ne uče ni emu novom. (Hwang i Nilsson;1995:177) Igra je prema Pijaževo posljedica nedovoljno razvijenih načina mišljenja, vježbanje, simbol i pravilo predstavljaju tri etape koje karakteriziraju veliki broj igara s gledišta dječje intelektualne strukture. Simboli ka igra, kojima Pijaže posvećuje posebnu pažnju, slobodna je prerada mentalnih slika nastalih putem asimilacije koja ne vodi rauna o realnosti. Pijaže je definirao simboli kroz igru kao "egocentričnu misao u istom vidu". Ove igre dostižu svoj vrhunac između 3. i 4. godine, a opadaju između 4. i 7. godine.

Suprotno Pijaževo, koji pisi ki razvoj i dječju igru objašnjava izolirano od utjecaja sredine na osnovu bogatog eksperimentalnog ispitivanja dječje igre i njenog utjecaja na kognitivni i društveni razvitak predškolskog djeteta izgrađena je znanstvena teorija igre koja bi se mogla nazvati kognitivističko-društvenom teorijom dječje igre. Predstavnici ove teorije: Leontijev, Vigotski i Eljkonin, su posebnu pažnju posvetili simboli kojima igri ili igri uloga.

Za Vigotskog, dječja igra je praktična mašta, ili mašta u dejstvu, pa prema tome i putem dete osmisli emocije i vrednuje svoje društveno iskustvo, odnosno način saznavanja... Igra je etapa u razvoju saznavajnih procesa. (Kamenov; 1997:55)

Igra uloga, koja se javlja kao prvi oblik igre u povijesnom razvitu, prema mišljenju spomenutih psihologa, ima značajno mjesto u razvitu predškolskog djeteta kao društvenog bila, jer u njemu dijete izjednacava sebe s odraslim, podržava njihove odnose u specijalno stvorenim uvjetima.

Vigotski i Leontijev ističu da je igra životna aktivnost djeteta, u kojoj ono poslije 3. Godine želi da radi slijedeći odraslima. Djeca toga doba su sposobna da izdvoje radnje iz konkretnih uvjeta i da ih prenese u nove uvjete. U ovoj igri predškolskog djeteta prvi put se radnja odvaja od stvari, te radnja igre počinje od misli a ne od stvari. Misao je centralni moment. Ova vrsta igre ima najveće i značajne misaoni razvitak djeteta (put za razvijanje apstraktнog mišljenja).

OSNOVNE KARAKTERISTIKE IGRE

Osnovna i prirodna potreba svakog djeteta jeste igra, te je stoga ona glavni oblik dje ije aktivnosti. I ne samo to. Igra predstavlja cjelokupni na in ponašanja predškolskog djeteta. Obilježava je niz karakteristika: *dobrovoljna je, slobodna, vremenski i prostorno neograni ena, unutrašnje motivirana, spontana i povezana s pozitivnim emocijama*. Igra je pravo ovjekovo samostalno i stvarala ko iskustvo sa okolinom. Njome dijete najprirodnije i najslobodnije zadovoljava svoje potrebe za kretanjem i djelatnoš u. Ona je i jedan od prvih na ina u enja. Igra ima veliki zna aj za cjelokupan razvoj djeteta i njegove li nosti i zbog toga je ona glavni oblik i sredstvo odgoja.

Igra je izraz težnje deta da aktivno u estvuje u sredini u kojoj živi i to ostvaruje kroz igru. U igri se ogleda de ija sklonost ka podražavanju i oponašanju dragih osoba, zanimljivih radnji i poslova koje dete vidi oko sebe. U tom procesu dete otkriva svoj odnos i stav prema onome što ga okružuje. Igra je aktivnost u kojoj se deca izvanredno projektuju, izražavaju i ispoljavaju sve svoje pozitivne i negativne crte lišnosti ste ene u svojim porodicama.

Igra pruža djetetu mogu nost da razvija skoro sve svoje sposobnosti:

- perceptivno-motori ke (zdravlje, gruba i fina motorika, spretnost, koordinacija oka i ruke, koordinacija prstiju, o iju i ruku; pravilno držanje)
- intelektualne (mišljenje, pam enje, govor, pažnja, mašta, radoznalost, predvi anje, zaklju ivanje, rešavanje problema, kreativnost, itd.)
- socio-emocionalne (društvenost, odnos prema vršnjacima i odraslima, suradnja, odgovornost, samostalnost, poštivanje pravila, empatija, solidarnost, samokontrola, komunikativnost) (Pehar;2001:15).

Igra je jedinstven in u kome se aktiviraju svi psihi ki potencijali malog deteta. Ona je posebno važna kako za dete tako i za odraslog. Dete kroz igru istražuje svekoliku stvarnost, proverava

sopstveno iskustvo, izmišlja nove obrasce ponasanja, varira iskustvo, nadokna uje raskorak izme u komplikovanog sveta odraslih i sopstvenih mogu nosti, itd. Vaspita i i roditelji mogu kroz igru da kod deteta razviju i oplemene stvarala ke potencijale, mišljenje, volju, potencijal za saznavanje. Budu i i da je igra poseban oblik u enja koji sobom nosi unutrašnju motivaciju, veoma je zna ajna za sve aktere predškolske scene (Graorac;2010:120).

Dje ija igra kao posebno važna delatnost predškolskog djeteta, koja izaziva zadovoljstvo i razdraganost, približava dete pozicijama stvaraoca... Dijete se tokom igre prvi put distancira od objektivne realnosti, zauzima distancu u odnosu na spoljašnji svet i sopstveni repertoar ponašanja, što je posebno važno za razvoj mašte i stvaralaštva i uvod u formiranje apstraktnog mišljenja... (Isto;2010:120).

ZADATAK IGRE je vježbanje i razvijanje psihofizi ke i fizi ke snage i sposobnosti; sticanje saznanja svijeta oko sebe; boga enje emocionalnog života; formiranje i razvijanje voljnih osobina; sticanje predstava i formiranje pojmove iz okruženja; imenovanje steženih pojmove i boga enje re nika.

CILJ IGRE je svestran razvoj dje ije li nosti; formiranje novih psihofizioloških sposobnosti i adekvatnih navika; formiranje adekvatnog i pozitivnog ponašanja; korekcija negativnih crta li nosti djeteta; korekcija negativnih navika; korekcija pogrešno ste enih predstava; razvoj fizi kih, kognitivnih i govornih sposobnosti, a tako e razvoj moralnih i estetskih kvaliteta lišnosti gluvog i nagluvog deteta.

ZNA AJ IGRE U PREDŠKOLSKOM PERIODU DJETETA

Igra se po svojim karakteristikama razlikuje od svih ostalih aktivnosti. Igra je nešto li no pa je i prirodno da je njen zna aj za dijete tako dubok i mnogostran. Dijete ne vidi svijet u kome živi isto kao i odrasli. Stvari vidi onako kako ih doživljjava. De iji svijet najprirodnije dolazi do izražaja u igri. Igra razvija organe, miši e i cjelokupan organizam. Razvija djetetovu li nost kao celinu,

oboga uje i produbljuje, zatim razvija dje ije funkcije i sposobnosti, a samo dijete sti e iskustvo na veoma karakteristi an na in.

Djeca se ne igraju da bi razvila svoje sposobnosti, mada to u igri i postižu. Dijete npr. ne slaže kockice da bi napravilo nešto od trajne vrijednosti, igra se da bi zadovoljilo svoju unutrašnju potrebu za aktivnoš u koja je u igri usmjerena ka nekom cilju.

U dje ijoj igri mašta se razmahuje... U igri dete samo usmerava svoju maštu, ini dakle ono što mu je po volji, te je stoga igra povezana sa zadovoljstvom. (Igra i igra ke;1981:14)

Visoke li ne vrijednosti su socijalna ose anja, socijalni odnosi, koje razvijaju razli ite socijalne igre. Tako se u djitetetu ve rano oblikuju pozitivne moralne osobine – savla ivanje samog sebe, smisao za podre ivanje zajednici, odgovornost, samostalnost, poštenje. U igri se vaspitava i hrabrost jer mnoge igre zahtijevaju i rizikovanje (http://pspasojevic.blogspot.com/2010/11/blog-post_16.html)

Igra je veoma privla na za dijete jer ga opušta i smiruje. Igra u predškolsko doba ima nenadoknadivu ulogu u razvoju dje ije li nosti. Potrebno je da odrasli imaju razumevanja za dje iju igru, da je podstti u, a naro ito kreativnost u igri.

Zahvaljuju i aktivnostima igre, dijete ja a svoje tjelesne snage i sposobnosti i usavršava motoriku. Dinami nost igre i razli iti pokreti tijela povoljno djeluju na fizi ki aspekt razvoja djeteta.

Igraju i se , dijete sti e najrazli itije spoznaje. Ono u igri predstavlja, zamišlja i prera uje svoje iskustvo i na taj nacin svojom vlastitom aktivnos u dolazi do raznih saznanja. Igrom dijete u i, na osnovu pokušaja i pogrešaka, eksperimentiranja sa razli itim materijalima, izražajnim, istraživa kim i drugim postupcima i sredstvima.

U igri se dijete psihi ki i emocionalno razvija, stje e iskustva socijalnog ponašanja, komunicira s drugom djecom, to se u i sura ivati s njima, što je jako važno za njegovu socijalizaciju. Na taj na in

ono usvaja društvene oblike ponašanja, upoznaje odnose me u ljudima i u i regulirati svoje ponašanje i svoj odnos prema drugima.

Kroz igru se tako er razvija i formira volja,samostalnost i odgovornost prema odre enoj aktivnosti, jer dijete u igri slobodno bira i donosi odluku. Dijete kroz igru razvija i stvarala ke sposobnosti, oboga uje rije nik i razvija govor.

Kroz igru možemo vidjeti kakvo je psihi ko i fizi ko stanje djeteta,tj. Igra je pokazatelj dje ijeg razvoja. “ Nikad ne smemo zaboraviti koliko je važno posmatrati djete u igri. Bicemo iznena eni sta sve o detetu možemo nau iti bas iz igre. Igra je kao prozor, kao ogledalo , u njemu se odražava šta dete misli, doživljava, ose a, zeli – mnogo šta dete ne može da izrazi re ima, ali može da izrazi njemu najbližom aktivnos u – igrom.”(Pehar;2001:15)

Igra izražava odnos djeteta prema pojavama , doga ajima, predmetima i drugim osobama, prema biljkama i životinjama. Dijete koje je u ranom djetinjstvu uspjelo i oja alo u igri imat e uspjeha i kasnije , u školskom razdoblju , bit ce staloženo pri radu. Dijete koje nema mogu nost za igru ili koje nema volje da se igra i kojem je sve dosadno kasnije, kao odrasla osoba, teže prihva a rad i obaveze. Djetetu koje se ne igra i ne pokazuje interes za igru treba posvetiti posebnu pažnju i na i uzroke takvom ponašanju.

Igra služi i kao terapeutsko sredstvo-u raznim dje ijim emocionalnim teško ama. Dijete se igrom osloba a emocionalne napetosti. Igra kod djeteta razvija ose aj sigurnosti ,samopoštovanja , samostalnosti, samokontrole, socijalizacije i humane komunikacije.

Igra je osnovni oblik u enja djeteta predškolskog uzrasta.

- Sti u se elemntarna znanja o okolini koja okružuje dete. Ta znanja se sti u prvenstveno posmatranjem a zatim kroz imitaciju raznih životnih situacija bivaju smešteni u de ije iskustvo. Ta ste ena znanja se stalno proveravaju, sre uju, koriguju, proširuju i produbljuju. Dete kroz igru sti e predstave o predmetima,

formiraju pojmove na osnovu tih predstava, u e funkcije tih predmeta, razli ite upotrebne vrednosti tih predmeta, situacije u kojima se ti predmeti upotrebljavaju i drugo.

- Igra uti e na koncentraciju deteta, produžuje njegovu pažnju, formira i razvija njegovo mišljenje, razvija pam enje, maštu i stvarala ku sposobnost.
- Igra formira de ija interesovanja, de iji karakter, istrajnost, strpljenje i inicijativu.
- Igra uti e na me usobno zbližavanje dece, ona ih socijalizuje, udružuje ih na osnovu zajedni kih interesovanja i upu uje ih da vode ra una jedni o drugima.
www.fasper.bg.ac.rs/nastavnici/.../V.../V%20predavanje%202.ppt

A.Došen-Dobud u knjizi „ Odgoj i obrazovanje u dje ijem vrti u“ navodi slede i zna aj igre.

1. Igra je potreban i zna ajan inilac dje jeg celokupnog razvoja, nužan pratilac djetinjstva i izraz njegova razvoja, odnosno est pokazatelj psihofizi kog stanja djeteta u datom trenutku.
2. Omogu avaju i nedoraslom i nezrelom djetetu svojevrsan ulazak u svijet odraslih igra predstavlja i vid afirmacije djeteta, a time i zna ajan poticaj formiranju i razvoju dje ije li nosti.
3. Igra je jedan od prvih oblika upoznavanja svijeta okoline, na in dje ije pojedina ne egzistencije u okolini, izraz djetetova opho enja prema okolini i na in prilago avanja okoline sebi
4. Igra je ne samo važno sredstvo i pokazatelj prijelaza od nižih k višim psihofizi kim funkcijama i djelatnostima; ona je i sredstvo iskušavanja vlastitih snaga I mogu nosti, sredstvo provjere ste enih spoznaja i psihomotori kih vještina.
5. Emotivnost koja prati igru, zadovoljstvo koje ona sama po sebi pri injava djeci, zna ajni su inoci mogu e motivacije djece za razli ite usmjerene aktivnosti (u vidu igre), pa i s te strane ona predstavlja pedagoški dragocjeno sredstvo.
6. Posebni, specifi ni vidovi igre imaju I posebnu dijagnosti ku i terapeutsku vrijednost.

7. Djetinjstvo lišeno igre lišeno je i svog osnovnog atributa koji ga in posebnim razdobljem ovekova života. (Došen-Dobud;1977:27)

PERIODIZACIJA I RAZVOJ DJE IJE IGRE

- Ve u prvoj godini kod djeteta prime ujemo po etke igranja. Gesel je utvrdio da dijete ve **krajem prvog mjeseca** hvata predmete ako ih slu ajno dodirne, ali ih još ne fiksira o ima. Dijete od tri mjeseca istovremeno drži i gleda predmet. Tek u narednim mjesecima dijete najprije predmet fiksira o ima, a zatim ga dohvata.
- Zajedni ki rad ruku i o iju (okulomotorna koordinacija) je složen proces za koji je potrebno prethodno vježbanje. Tek **u etvrtom mjesecu** djecija ruka postaje elsti nija, naro ito pokretanje prstiju. Prilikom pomeranja svojih ruku, dijete zapaža pokret prstiju. Igraju i se njima, dijete opipava prste i tako stje e nova iskustva. Tako dijete, igraju i se, postepeno upoznaje svoje tijelo. (Pehar,2001:17)
- **U šestom mjesecu** dijete se duže zabavlja igrom svojih ruku i prstiju. Igra se i sa prstima na nogama i pokušava da ih stavi u usta. Dijete se rado igra predmetima koji mu pružaju dovoljno mogu nosti za promatranje i pipanje. U **desetom mjesecu** su naro ito razvijen palace i kažiprst. Dijete voli da kažiprstom opipava otvore i zarez na predmetima, unutrašnjost šoljice, palcem i kažiprstom vu e kanap, spaja dva predmeta ili ih stavlja jedan u drugi. Tako dolazi do prvih iskustava o supljem i masivnom, o punom i praznom, o tome što je unutra, a što izvan.
- Tokom **prve godine** dijete reaguje na svijetle boje i nježne zvuke. Muze ke vrteške i igra ke na navijanje su idealne za ovo doba. U tom periodu beba upoznaje svoje tijelo i u i da ga kontroliše. Dok se igra dijete pamti i prepoznaje oblike, uo ava razlike me u

njima. Krajem prve godine dete po inje da biva aktivno u igri, zabavlja se sa nekim prikladnim predmetima i jednostavnim igra kama. Krajem prve godine dijete vrlo rado baca predmete na pod, jedan za drugim, pa ih promatra i prisluškuje. Dijete je dobro nau ilo da hvata predmete, a sada u i da ih ispušta iz ruke ili da ih baca. I za ovu aktivnost treba posebno vježbati miši e, pa zato ovakva igra ima poseban znacaj za daljnji razvoj djeteta.

- Sa **18 meseci** dijete postaje sistemati no u igri, vu e igra ke sa to kovima, brine o svojoj lutki, podražava itanje i pisanje, ume samo da se igra i da posmatra sa razumevanjem igru druge djece.
- Oko **2. godine** dijete je u stanju da duže zadrži pažnju u nekoj igri, pove ava interes za igra ke i ulazi u socijalni odnos sa drugom djecom;
- U **3. godini** javlja se imaginacija i dramatizacija, dijete kombinuje igra ke, ima pove an interes za igru sa drugom djecom i sara uje sa njima;
- Tokom **4. godine** kod djeteta se razvija maštovitost i dramatizacija igre zajedno sa stvarala kom primenom materijala za igru. Ono razvija složene ideje, ali esto nije u stanju da ih izvede. Teži da se igra u grupi od 2-3 dece esto istog pola. (http://www.formavs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:znacaj-igre&catid=34:zanimljivosti)
- Oko **5. godine** dijete po inje da se vezuje za specifi ne projekte zadržava se danima na onom što je zapo elo, igra se u ve im grupama i teži da iza e izvan ku nog prostora
- Sli an razvoj traje sve do polaska u školu, a zatim po inju sve više da se bave tr anjem, igrana sa pravilim i sportom.

U periodu od 3 do 5 godina djeca se igraju igre pretvaranja, preuzimanja uloga u kojima razvijaju jezik i odnose sa drugom djecom, a najviše vole igra ke koje podsje aju na one predmete koji se

koriste u svakodnevnom životu – kuhinjski pribori, alati, pegle, lutke i akcioni heroji. Tada uživaju u aktivnoj igri u prirodi, ljljaškama, toboganim i penjalicama. Pošto razvijaju logiku i memoriju možemo se sa njima igrati igre pam enja, domine, igre slaganja slike...(http://www.formavs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:znacaj-igre&catid=34:zanimljivosti)

VRSTE DJE IJIH IGARA

Dje ije igre se razlikuju po sadržaju, po broju u esnika, po mjestu izvo enja, po na inu organizacije i drugim karakteristikama. Uobi ajen na in opisa igre jeste razlikovanje osjetilne igre, funkcionalne igre, igre koriš enja simbola, zajedni ke igre, igre u kojima djeca imaju razli ite uloge, konstrukcijske igre I igre sa pravilima. Važno je voditi ra una o tome da se svi ovi oblici igranja preklapaju.

Funkcionalna igra (6-12mjeseci) zna i da se dijete igra sa svojim tijelom, mi e rukama i nogama, stavlja razli ite stvari u usta te trese i baca razli ite stvari... Dijete na taj na in u i nešto o samom sebi i o tome kako funkcionira svet oko njega (Hwang I Nilsson; 1995:180).

Oko druge godine javlja se igra pretvaranja ili koriš enja simbola. Ovu igru dijete koristi za ponavljanje svakodnevnih doga aja. Oko tre e godine djeca se eš e igraju sa drugom djecom i dopuštaju da ona uti u na njih. Ove igre se esto završavaju konfliktima prije svega zbog stvari.

Tokom dobi izme u 4 I 5 godina po inje se formirati igra u kojoj djeca imaju razli ite uloge. Ova igra je jedan oblik igre pretvaranja. Pretvarati se da je neko ono što nije... Igra u kojoj djeca imaju razli ite uloge, zna i da se djeca pretvaraju kao da su životinje i ljudi koji se nalaze u okolini. (Hwang I Nilsson; 1995:180)

Karakteristike igara u odnosu na uzrast su:

- Vrsta igre sledi pravac i stepen razvoja. Dete se igra na na in koji odgovara njegovom uzrastu i razvoju.
- Broj igara se smanjuje sa uzrastom.
- Sa uzrastom se produžava vreme provedeno u specifi noj igri.
- Ukupno vreme igre se skra uje sa uzrastom.
- Neformalna igra postaje sve formalnija.

Igre se razlikuju po svom sadržaju, na inu izvo enja i karakteru organizovanja. Igre se dele na:

- STVARALA KE IGRE - koje sama deca stvaraju i organizuju
- IGRE SA PRAVILIMA - koje deca u e od drugih (didakti ke igre)

Stvarala ke igre - U stvarala kim igrana dijete je slobodno u pogledu svojih aktivnosti, samo postavlja cilj, koji mijenja samo ili u dogovoru sa drugim u esnicima u igri. Ova igra pretežno primenjuju djeca mla eg predškolskog uzrasta. Dijete se igra sa bilo kakvim materijalom, bez plana i cilja, a socijalni kontakt naj eš e nije neophodan. Tek na kasnijem uzrastu dijete odre uje postavlja cilj i prema njemu usmerava svoju aktivnost. Ove su igre izuzetno vrijedne za razvoj mašte, stvarala kih sposobnosti, emocionalni razvoj, te razvoj motorike. U ovu skupinu se ubrajaju simboli ke igre, konstruktivne igre i igre dramatizacije.

Simboli ke igre ili igre uloga su vrlo zna ajna vrsta stvarala kih igara, zapravo njima i po inju stvarala ke igre. Javljuju se krajem druge godine. U njima dijete oponaša razne doga aje i situacije iz svijeta odraslih. Naj eš e su to situacije iz obiteljskog života, ali kako dijete raste i njegovo se iskustvo pove ava, tako se širi i tematika ovih igara. Sadržaj simboli kih igara mla e djece je oskudan i njima je potrebno više igra aka koje e biti kopija stvarnih predmeta. Što je dijete starije, takve igre ke su mu sve manje potrebne, odnosno svode se samo na osnovne zna ajne onoga što predstavljaju. S uzrastom ove igre postaju sadržnije i složenije, te se produljuje i njihovo trajanje. Bitno za ove igre je da se kroz njih djeca u e sura ivati, ona se dogovaraju o ulogama i tako se navikavaju na zajedni ki rad. Ove igre imaju svoju radnju (proces), sadržaj, uloge (likove) koji znaju

svoje postupke i pravila. Posebno se u simboli kim igrana može vidjeti razvoj djeteta, njegovo doživljavanje i poznavanje okolne stvarnosti.

Igre dramatizacije javljaju se u mla em predškolskom razdoblju. U ovim igrana djeca preuzimaju rije i neke li nosti iz teksta neke bajke ili pri e, te oponašaju te li nosti u govoru i radnjama. Sve uloge i likove djeca iznose s iskrenoš u koja je jednaka njihovom neposrednom doživljaju realnosti. Da bi se izvele ove igre, potreban je odgovaraju i materijal (maske, kostimi, razni predmeti iz pri e potrebni za izvo enje igre) pri ijem izra ivanju u estviju i sama djeca. Igre dramatizacije su zna ajne jer razvijaju izražajnost govora, smisao za planiranje i organizaciju. Predskolski vo ena dje ija dramska igra ne smije biti ni im narušena. Dijete treba ostaviti da samostalno razmisla. Odgajatelj mora biti pažljiv i nemetljiv, djecu mora promatrati i osluškivati tako da ona to ne primijete.

Konstruktivne igre, kao što su gra enje, slaganje, modeliranje, pravljenje razli itih konstrukcija pomo u kocki, pijeska, plastelina, imaju istraživa ki karakter, jer se djeca, koriste i se raznovrsnim materijalom pri konstruiranju, upoznaju s osobinama tog materijala. Zna ajnu ulogu u ovim igrana ima mašta.(Pehar;2001:21)

Igre sa pravilima - U igrana sa pravilima dijete nije potpuno slobodno u izboru svojih aktivnosti i unapred je usmjereni da sledi odre eni tok u igri. Pravila odre uju dje je radnje, koje se za vreme igre ne smeju mijenjati. Njihova osnovna karakteristika je što imaju ve odre eni zadatok, a pravila odre uju na in ostvarivanja tog zadatka, te reguliraju tok dje jih radnji. Od pravila se ne smije odstupati niti se ona smiju mijenjati za vrijeme igre. Zbog pravila dje ija sloboda u ovim igrana je ograni ena. U ovu skupinu ubrajaju se: narodne igre, pokretne igre i didakti ke igre.

Karakteristike igara sa pravilima

- dijete se mora zainteresovati za ovu vrstu igara;
- za ove igre neophodna je umna aktivnost: rešiti postavljeni zadatok, odrediti koli inu, oblik ili boju;

- Zahtevaju od djeteta: voljni napor, odvijaju se po odre enim pravilima i redosledu, polaze od lakših ka sve težim rešenjima; <http://www.scribd.com/doc/82170347/220/Oblici-igre>

Narodne igre su proizvod narodnog stvaralaštva i prenose se s generacije na generaciju. Djeca vole ove igre zbog ritma i zanimljive radnje. Takve igre su na primjer, igranje sa lutkama, zagonetke, pitalice, kolo, itd.

U pokretnim igramu (npr: skriva i, ganja, izmedju dvije vatre, itd.) zadaci se izvršavaju pomo u pokreta. Ove igre razvijaju disciplinu i sposobnost uskladjivanja svojih radnji s radnjama drugih. Da bi postgle odgojni u inak,ove igre moraju odgovarati snazi djece, njihovojo potrebi za kretanjem, ali moraju zadovoljiti i neke pedagoške zahteve, što zna i da trebaju biti zanimljive, a njihovi zadaci za najmla u djecutrebaju biti što jednostavniji, te s uzrastom djece postajati složeniji.

Didakti ke igre imaju unaprijed postavljene specijalne odgojno-obrazovne zadatke koji se mogu odnositi na intelektualni razvoj psihomotorike, discipline, socijalno-moralnih osobina ili uop e specijalizacije djece. Didakti kim igramu se formira radoznalost i aktivno spoznavanje odre ene pojave, formiraju percepcije, razvijaju sposobnosti promatranja, aktiviraju intelektualni procesi,doprinose boga enju rje nika i govornog izražavanja, razvijanju strpljenja, samokontrole i suradnje. Svaka didakti ka igra sadrži sljede e komponente:

- sadržaj-to je upoynavanje djece sa zadatkom zajedni ke aktivnosti
- didakti ki cilj- didakti ki ciljevi mogu biti vrlo razli iti, na primer: razvijenije opažanje , razvijenija mišljenja, govora, snalažljivosti, upoznavanje s prirodom. Me utim ove igre se ne smiju pretvoriti u puko pou avanje I zbog toga ih treba povezati sa zabavom i zadovoljtvom.
- pravilo- pravilo odre uje podjelu uloga me u djecom , na in rješavanja problema, redoslijed radnji i sli no.Pravilo se iskazuje usmeno, ono treba biti kratko, jasno i ta no. Shva anje igre, pravilan tok i dje ija samostalnost u igri najviše ovise od objašnjenja pravila.

- aktivnost igre- organizacija aktivnosti igre omogu ava ostvarenje didakti kog cilja, te da za djecu igra bude zabavna i privla na.
- Mnoge didakti ke igre doprinose to nosti govornog izražavanja i boga enju rije nika. Doprinose razvijanju strpljenja, samokontrole, društvenosti, suradnje.(Pehar;2001:21)

Uobi ajena podjela aktivnosti na „usmjerenu“ i „slobodnu“ igru sasvim je uslovna jer igra djece nikad nije sasvim „slobodna“, ak i kada se odvija po detetovom planu, niti sasvim „organizovana“ ako je planira vaspita . Nije „slobodna“ jer je uslovljena mogu nostima djeteta, sredinom i prethodnim iskustvom djeteta, a ne može se do kraja organizovati jer je nemogu e predvideti sve faktore interakcije, organizovati ne iji „unutrašnji plan“ i raznolikost ideja koje e se pojavit.(Graorac;2010:121)

NEKE OD IGARA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

Igre rije ima- ponekad su dio dramskih igara, ali eš e su samostalne.Prisutne su ve pri izgovaranju prvih glasova, slogova, rijr i, konbinacije raznih rije i, u stvaranju brojalica. Pri anje pri a za djecu ima posebno zna enje. Poticaj za pri anje je odgajatelj. Jezi no stvaralaštvo dolazi do izražaja u izmišljenim pri ama. U njima dijete preuzima glavnu ulogu i poistove uje se s nekom osobom ili junakom. Igre rije ima su pravljenje stihova, rimovanje, zagonetanje i odgonetanje.

Brojalica- ritam brojalica djeca osje aju, vrlo lako ih proprate spontanim pokretima i one svojom živahnoš u prepuštaju se njihovoj melodiji i ritmu. One su plod kolektivnog stvaralaštva, prenošene iz naraštaja u naraštaj, nadogra ivane. Djeca ih lako pamte i prihva aju. Imaju veliku pedagošku vrijednost.

Matemati ke igre- djeca kroz svijet apstraktnog(zamišljenog) dolazr u svijet konkretnog. U matemati kim igramu izvrsno se sporazumijevaju i služe grafovima kojima s lako om rješavaju i složenije matemati ke probleme. Djeca putem ovih igara ispunjavaju odre ene geometrijske figure

, do istog rješenja dolaze na razli ite na ine. Pomo u skupova imaju ve e šanse da stvarala ki djeluju. Zato više vole modernu matematiku od standardnog ra unanja.

Likovne igre- mogu se izvodizi na asfaltu, zidovima, ogradama, prostorima. Likovna dje ija igra odlikuje se maštovitoš u i to posebno onda kada je proistekla iz dje ije potrebe da se crtežom i bojom izrazi, odnosno igra.

Igre upoznavanja- na po etku rada svake grupe, lanovi se trebaju što prije i što bolje me usobno upoznati. Interakcijske igre pomažu da se proces upoznavanja ubrza, obogati raznolikoš u sadržaja i situacija u kojima sudionici reagiraju neposredno.

Igre za vježbanje koncentracije- gdje je veoma važno da broj igra aka ne bude velik. Sadržaj koji treba upamtniti treba biti jasan. Nužno je da djeca budu sli nog uzrasta. Poželjno je da djeca nakon igre komentiraju kako su je ona doživjela. Ove igre su,npr.:”zapažam”,”na slovo,na slovo”,”ABC” u krug od A do Ž, itd.

Igre za poticanje mašte, kreativnosti i stvarala kog rješavanja problema- djeca ih doživljavaju kao odmor od dosadnih, uobi ajenih i optere uju ih tema. Služe da bi sudionici nau ili rješavati probleme na nov na in. Omogu uju da osoba sagleda svoju egzistenciju iz novog ugla. Grupa je veoma važna podrška u takvim situacijama. Na primjer: „Pogodi tko s”, gdje djeca mogu pitati što god ho e, a ostali odgovaraju sad “da” ili “ne” (“Je lit a osoba muško?”;” Je li glumac?”; “ Pjeva ? . Itd.).(Pehar;2001:23

DJE IJE IGRA KE

„Posmatrajte i slušajte kako se devo ice ophode sa lutkama i šta ine de aci sa figuricama vojnika i konja, pa ete videti kako se u de joj uobrazilji ogleda stvarnost života koji ga okružuje.“
(Ušinski)

Igra je univerzalna. Ona je prirodna aktivnost djeteta, njegova potreba i želja, osnovna životna manifestacija koju zadovoljava neumornim igranjem. A osnovu de ije igre ini igra ka, koja igri daje ideju i sadržinu. Ako djecu pažljivije posmatramo, uo avamo da se igraju svim što im do e pod ruku. Najpre su to samo njegovi prsti, ru ice, noge, celo telo, zatim lice i ruke osobe koja ga neguje, kao i pokriva , pelene, razne krpice, papir, kesice, kutije, lon i i naravno igra ke koje sami pravimo ili su industrijski proizvedene. Stoga kažemo da je igra ka u širem smislu re i svaki predmet kojim se dijete igra .(Igra i igra ka,1981:21).

Najšira definicija igra aka obuhvatala bi sva ona sredstva kojima se dijete služi u igri. To zna i da je igra ka materijalni element igre koji svojim osobinama bitno uti e na njen tok I sadržaje. Ono je nužni pratičac igre, ak i kada u njoj nije prisutna, budu i da egzistira u dje ijem sje anju, mašti i predstavama. (Pehar, 2001:21).

Dijete igra ku personifikuje, miluje je, s njom razgovara, brine se o njoj i snažno se za nju vezuje. U isti mah igra ka je i vaspitno sredstvo koje podsteti dete da opaža, da razvije razli ite veštine, da razmišlja i kombinuje, podsteti e ga na istrajnost i saradnju.

Smisao igra aka se zasniva u zadovoljavanju dje iih potreba na afektivnom (emocionalno-socijalnom) planu i obezbe ivanju neposrednih iskustava sa objektima koji ine stvarnost ili je predstavljaju u stilizovanom vidu. Dijete preko njih dolazi u dodir sa stvarima s kojima ina e ne može da rukuje u svijetu odraslih ljudi, i uspjeva da mu se , na izvjestan na in , približi , za što je veoma motivirano. U tome leži funkcionalna vrijednost igra ke, koja se ogleda u tome to dijete može na njoj ili uz pomo nje da u ini. Zahvaljuju i rukovanju igra kama djeca postupno otkrivaju osobine stvari i pojave.(Pehar, 2001:21)

Igra ke, osim što su sredstvo igre, igra ke ujedno odre uju i njen sadržaj i esto su partner u toj igri. U strogom smislu rije i, nije svako sredstvo za igranje igra ka. Ukoliko je neka stvar pogodna za primjenu u nekoj igri zna se nazvati igra kom. S druge strane, poznato nam je da se za igru posebno izra uju odgovaraju e igra ke. Ipak antropološki i pedagoški gledano, igra ka ne nastaje u procesu

rada. Ona nastaje u igri i iz igranja. Komad papira za as postaje posteljina u kojoj spava beba. Igra ka ima magi an karakter (Basta i , 1988). Ovaj karakter igra ke vidimo iz primjera da za neku djevoj icu list postaje posteljina, lutka beba, a sama djevoj ica mama. (Slatina;2006:271)

Predmeti sa kojim se dijete igra su igra ke. Za doje e igra ke su zve ke, lutke od gume ili plastike koje se mogu stiskati I kojima se proizvode zvukovi. Te prve igra ke zadovoljavaju djetetovu potrebu za doživljajem razli itih osjeta- slušnih, vidih, kinesteti kih. Igra ke služe djeci za igranje, ali odrasli mogu na igra kama razviti u djece i veoma korisne osobine. Jedna od zna anih je urednost.

U drugoj se godini svog života dijete po inje igrati društveih igara. Ono se zanima za druge ljude, za njihov glas i pokret. Posebno uživa ako se neko pred njim skriva i pokazuje a pri tome i izgovori neku re . Voli kad se prstima ide po njegovom tijelu. Dijete ove dobi voli da ga odrasli na razli ite na ine nose (kao zeku, kao ribicu, kao bebu...), da ga visoko dižu, prevr u, okre u. Djeca ove dobi imaju u odrasle potpuno povereje i ovakve igre povoljno djeluju na dje iji motori ki razvoj. Ono što je posebno zanimljivo da doje e i dvogodišnje dijete kada se igraju radije se igraju jedno pored drugog nego jedno sa drugim.(Furlan;1988:63)

U tre oj godini djeca se igraju igara preošenja, prevoženja, prevla enja igra aka ili kakvih drugih stvari. Tim igramama dijete ovladava sve ve im prostorom. U tome je veoma važna dje ija mašta I po eci mehanizma projekcije.(Furlan,1988:64) Dijete e, recimo, svoju želju da ima ekakvo vozilo projicirati u aopa ke okrenutu kuhijsku stolicu, pa e je u svojoj mašti pretvoriti u željeno vozilo.

Naj eš a igra ka predškolske djece je lutka. U igramama sa lutkama, mehanizam projekcije dolazi do izražaja. U tim igramama djeca projiciraju svoje vlastite životne situacije, a pri tome se I identificiraju sa svojim lutkama, odnosno lutkama prepuštaju svoju životnu ulogu a sama preuzimaju uloge svojih roditelja. Zato lutke dobijaju imena, s njima se izvode predstave ustajanja, obla enja, hranjenja, previjanja, lije enja, uspavljanja, ak i kažnjavanja. Igre slatkama pridonose zbog toga socijalizacii djece. (Furlan, 1988:64)

Igra ke imaju ogromnu ulogu u razvoju i formiranju cijelokupne linosti djeteta. Zahtjeve koje igra ka treba zadovoljiti da bi odgovarala svojoj namjeni i zadacima su higijenskog i pedagoškog karaktera. Pod prvim se podrazumeva da je igra ka slobodna od svega onog što bi eventualno moglo ugroziti život ili zdravlje djeteta, da se lahko isti i dezinfikuje. Pedagoški zahtjevi podrazumjevaju da igra ka odgovara dobnim i individualnim osobinama djeteta. Sama igra ka treba djetetu postavljati psihi ke i fizi ke zahtjeve i probleme koje je ono u stanju savladati. Djetetu valja omogu iti da slobodno postupa sa svojim igta kama, da se u prostoru za igru osje a slobodnim. Njegovo dohva anje i smještanje, zavirivanje i traganje, bacanje i kidanje, rastavljanje i sklapanje, otvaranje i zatvaranje nije znak hirovitosti , obijesti, prkos, ili, pak, destruktivnosti, ve dje ija prirodna potreba.(Slatina;2006:273)

Postoje sredine koje prave stereotipnu razliku izme u muških i ženskih igara i igra aka. Tako u nekim sredinama lutka se smatra igra kom za djevo ice, dok se dje acima dau tzv. muske igra ke – alati, vozila, lopte itd. A ima i sredina koje ne prave veliku razliku izme u muških i ženskih igara i igra aka. U manim naselima gdje i djece ima malo, mališani se ne razdvajaju , ve se sva djeca igraju istih igara i sa istim igra kama.

DIJETE I IGRA – VI ANJE JEDNE PEDAGOGICE

Profesor Mujo Slatina u knjizi “Od individue do li nosti” navodi primjer jedne pedagogice kako ona vidi i tuma i odnos igre i djete

ŠTA JE IGRA?

- Igra je slobodna, spontana aktivnost koja proizilazi iz unutrašnje djetetove potrebe.
- Igra je prera ena stvarnost u skladu s dje ijim doživljajem.

- Igra je stvarala ka aktivnost, svaki put druk ija, neponovljiva, koja najviše odgovara djitetovoj prirodi, zakonitostima njegova razvoja i omogu uje mu da se razvija i odrasta u jedinstvu i skladu tjelesnog, intelektualnog, socijalnog i emocionalnoga.
- Igra je aktivnost kroz koje se dijete izražava, potvr uje što je snaga koja upu uje na nove aktivnosti, pomo u kojih razvija sve svoje mogu nosti.

ŠTO IGRA ZNA I ZA DIJETE?

Kroz igru dijete u i :

- Predmetni svijete, tj. okolinu (upoznaje, istražuje, rukuje stvarima, neposrijedno proverava)
- Svijet ljudi I njihove odnose (misaono ispituje, uživljava se, zamišlja "kao da...","kad bi...").

KROZ IGRU DIJETE RJEŠAVA :

- Najednostavnije i najlakše sukobe
- Svoje strahove, svoje teško e (u igri je ono vuk, lije nik, mrak... ono plaši druge oko sebe, tjera vuka, tjera mrak, operira lutku-suo ava se, prera uje i pohlako nadvladava strah i nelagod).

KROZ IGRU DIJETE ISKAZUJE:

- Sve ono što mu se u stvarnom životu ne dopušta iskazati (ljuti se na drugu djecu , na odrasle, vi e, iskazuje agresivnost na predmetima..)
- U igri se dijete osloba a napetosti, postaje smirenio, opušteno, jer je u igri gotovo sve dopušteno.

KROZ IGRU DIJETE STJE E SAMOPOUZDANJE:

- in i što želi
- Gospodari situacije
- Ima onu ulogu koju odrasli imaju u stvarnom životu (dijete je policajac, vojnik, majka, glumac, pilot..)

KAKO RODITELJ MOŽE POMO I DJETETU DA SE IGRA?

- OSIGURATI osje aj prijateljstva, topline , opuštenosti , sigurnosti, iskazivati ljubav (rije ima ili pokretom).
- GLEDATI na dje iju igrau kao i na najvažniji posao odrasloga.
- DATI potporu, pohvaliti.
- OSIGURATI stalan prostor za igru (veli ina je nevažna), nesmetano vrijeme u kojem e dijete samo odlu iti kad e po eti igru, što e se igrati, kako ,koliko dugo.Ostaviti djetetu da uredi igraju i prostor- otrpiti u tom prostoru neurednost (prema poimanju odraslih)-za dijete je to red.
- OMOGU ITI djetetu da samo istražuje igra ku i igra se njome (savjetovanje- 'upali ovdje“, 'složi tu,,..smeta dijete i govori mu ‘ti to ne znaš“, ‘ja nisam zadovoljan tobom”- ini dijete nesretnim).
- OMOGU ITI djetetu da nesmetano, samo, igraju i se, savladava probleme, bez upitanja sa stajališta odraslog.
- POMO I, ako dijete traži pomo ali tako da dijete i dalje ostane „gospodar situacije”.

- ODREDITI, DOGOVORITI neko vrijeme ya odre enu aktivnost s djetetom (dovoljno je nekoliko minuta)- pro itati pri u, razgovarati, našaliti se, pogledati zajedno TV – emisiju, prošetati...)

DIJETE – IGRA – IGRA – DIJETE

Kroz igru dijete u i o sebi, svijetu i drugima.

Kroz igru prora uje sve svoje doživljaje – lijepe i ružne (na sebi prihvatljiv na in).

Kroz igru se izražava.

Kroz igru se priprema za budu e doga aje.

Igra je potrebna svakom djetetu i potrebne su razli ite igra ke (i djevoj icama i dje acima).

Oni e sami odabratи što im treba.

Igra je ogledalo u kojem se odražava što dijete misli, doživljava, osje a, želi – sve ono što dijete ne može izraziti rije ima izražava kroz igru.

RODITELJ – ODRASLI

Sjetite se kako ste ljuti kada vas netko prekine u poslu. Isto tako je ljuto i dijete, ako mu prekinete igru, JER ONA JE ZA DIJETE NAJAVAŽNIJI POSAO. (Slatina;2006:272)

ZAKLJU AK

Igra je kamen temeljac svih svakodnevnih aktivnosti djece. Ona je osnova ljudska aktivnost u djetinjstvu i izvrsna zabava tokom cijelog života. Kroz igru se razvijamo i fizi ki i emotivno.

Istovremeno, održavamo inteligenciju i budimo reflekse. Osim toga, kroz igru se djeca zabavljaju i uživaju u društvu svojih vršnjaka. Igra je glavni oblik dje ije aktivnosti . I ne samo to. Igra predstavlja cjelokupni na in ponašanja predškolskog djeteta. Igra je slobodna i spontana aktivnost djeteta, ne obuhvata dostizanje nekog specifi nog cilja jer je sam proces igre važniji od rezultata.

Obilježava je niz karakteristika: dobrovoljna je, slobodna, vremenski i prostorno neograni ena, unutrašnje motivirana, spontana i povezana s pozitivnim emocijama. Igra je pravo ovjekovo samostalno i stvarala ko iskustvo sa okolinom. Njome dijete najprirodnije i najslobodnije zadovoljava svoje potrebe za kretanjem i djelatnoš u. Ona je i jedan od prvih na ina u enja. Igra ima veliki zna aj za cjelokupan razvoj djeteta i njegove li nosti i zbog toga je ona glavni oblik i sredstvo odgoja.

S obzirom na injenicu da je igra takva vrsta aktivnosti koja angažira cjelokupnu djetetovu li nost, nesumnjivo je da je njen utjecaj na dje iji razvoj od neprocjenjive vaznosti. Igra e angažirati dijete u cjelini pod uvjetom da zadovolji djecija interesovanja, emocionalne sklonosti , voljne procese, otkriva ko ponašanje, simboli ke funkcije, motornu i perceptivnu spretnost i vec ste ena iskustva u igri.

Predškolsko dijete treba pustiti da se igra koliko zeli i ne požurivati ga. Dok se dijete igra ne treba ga prekidati nepotrebnim intervencijama, jer mu to narušava koncepciju igre i koncentraciju. Za igru djeteta potrebno je puno strpljenja, naro ito u igramu u kojem dijete istražuje, eksperimentira. Ako mu se ponudi gotovo rješenje kojem ne razumije razlog, ne e ga mo i primijeniti u novim situacijama. Sposobnost samostalne igre osnova je na kojoj dijete gradi samopouzdanje, ja a koncentraciju, osje aj identiteta, snalažljivosti, kreativnosti, pa ga roditelji u tome trebaju poticati i ohrabrivati.

Neizostavno treba spomenuti fizi ku aktivnost kao jedan od elemenata igre. Dijete tokom razvoja postepeno mijenja spoljašnju aktivnost od neusmjerenih neodre enih pokreta ka organizovanim preciznim miši nim pokretima i reakcijama. Istovremeno, ono konstantno istražuje svoje mogu nosti

kroz igru. Dijete u i mnogo brže ako se pri tom zabavlja. Igranje slikovnica, pjevanje pjesmica ili brojalica tokom ranog djetinjstva, podstiče djetetov govorni razvoj i proširuje njegov rječnik. Kasnije, u igri dijete stiče iskustvo komunikacije, što je preduslov za nove spoznaje i sticanje socijalnih i drugih vještina. Kroz igru možete pomiriti djetetu da vidi svjetlu stranu svijeta oko sebe. Većina beba počne da se smije kada ima oko pet mjeseci. Dvogodišnjaci uživaju u prakticiranju šalama s lutkama ili sl., a kasnije dijete počne da shvata i gorovne šale. Igra je izvor radosti. Igra je savršen način na koji dijete može da istražuje i razvija vlastitu maštu i kreativnost. To se posebno odnosi na aktivnosti crtanja, slikanja, igre plastelinom i drugim materijalima koji djetetu pružaju mogućnost stvarala kog izražavanja. Igra omogućava djetetu da rano razvija pamćenje, posmatranje, produžavanje koncentracije i usmjeravanje pažnje. To se odnosi na različite igre, od slaganja kockica do usvajanja pjesmice. Svaka igra zahtijeva od djeteta određeni intelektualni napor. Podsticanje razvoja samopouzdanja u ranom uzrastu moguće je ostvariti kroz igru, i to na različite načine, npr. oblačenje lutke pomaže djetetu da nauči kako ono samo može da se obuče.

O retko kojoj psihoskoj pojavi je pisano onoliko koliko o igri. Postoji dosta teorija djecije igre, koji uzimaju u obzir samo jedan element igre, naglasavaju ga i postaju jednostrane teorije. Razvojem društva i promjenom društvenih odnosa i načina života igra je ostala sastavni deo života dječeta, menjao se samo njen sadržaj i oblici. Po Frojdu period detinjstva je period stalnih trauma. Detinjstvo je period igre, jer je to prema njemu period neprekidnih trauma, a igra je jedino sredstvo da se putem ponavljanja savladaju oni teski dozivljaji koji sa sobom nose te traume. Za njega je igra terapeutsko sredstvo protiv mogućih neuroza. Pijaže psihicki razvoj i djeciju igru objasnjava izolovano od spoljasnje sredine, proces gde se u igri održava struktura misljenja, a sa druge strane, misljenje se formira kroz igru (Vigotski i Elkonjin). Nasuprot Pijazeovom shvatanju igre izgradjena je naučna teorija igre nazvana "kognitivisticko društvenom teorijom dejanja igre". Filozof Herbart Spenser je razradio teoriju koju je kratko nazvao "teorijom viške energije". E. A. Arkin smatra da ne mora baš igra da predstavlja specifičan oblik djejanja aktivnosti za odliv suvišne energije, jer ovu istu ulogu mogao bi da ima i koji oblik neke aktivnosti koji ima veze sa potrošnjom energije. Teorija nema kriji psihologa Karl Grosa sadrži stav o velikom značaju igre za psihički razvoj.

Zasluga Grosa je u tome što je postavio problem igre I što je svojom teorijom svrštao u red aktivnosti koje su najvažnije za celokupan razvoj u detinjstvu.

Igre se razlikuju po svom sadržaju, na inu izvo enja i karakteru organizovanja. Igre se dele na: stvarala ke (koje sama deca stvaraju i organizuju) i igre sa pravilima (koje deca u e od drugih (didakti ke igre). U skupinu stvarala kih igara ubrajaju se konstruktivne igre i igre dramatizacije. U grupu igara s pravilima ubrajaju se: narodne igre, pokretne igre i didakti ke igre.

Osnovu de ije igre ini igra ka, koja igri daje ideju i sadržinu. Igra ka u širem smislu re i je svaki predmet kojim se dijete igra. Igra ke imaju ogromnu ulogu u razvoju i formiranju cijelokupne li nosti djeteta.Zahtjeve koje igra ka treba zadovoljiti da bi odgovarala svojoj namjeni i zadacima su higijenskog i pedagoškog karaktera.Pod prvim se podrazumeva da je igra ka slobodna od svega onog što bi eventualno moglo ugroziti život ili zdravlje djeteta, da se lahko isti i dezinfikuje. Pedagoški zahtjevi podrazumjevaju da igra ka odgovara dobnim i individualnim osobinama djeteta. Sama igra ka treba djetetu postavljati psihi ke i fizi ke zahtjeve i probleme koje je ono u stanju savladati.

Zna aj igre je mnogostuka jer su oni za eci celog budu eg života. Ona uti e na fizi ko, umno, moralno i estetsko vaspitanje djece.

LITERATURA

- Došen-Dobud, A. (1977); Odgoj i obrazovanje u dje ijem vrti u; Pedagoško-književni zbor, Zagreb
- Furlan, I. (1988); ovjekov psihi ki razvoj, "Školska knjiga", Zagreb
- Graorac, I. (2010); Metodika predškolskog vaspitanja (prilozi postmodernoj metodici), Leposavi
- Hwang i Nilsson (1995); Razvojna psihologija: od fetusa do odraslog, Natur och Kultur, Stockholm
- Igra i igra ke ; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,"Svetlost", Sarajevo
- Kamenov, E. (1997); Interkulturno vaspitanje kroz igru, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

- Pehar, L., (2001); Radni material iz predškolske pedagogije
- Slatina, M., (2006); Od individue do li nosti-uvodjenje u teoriju konfluentnog obrazovanja, "Dom štampe", Zenica
- www.fasper.bg.ac.rs/nastavnici/.../V.../V%20predavanje%202.ppt
- http://pspasojevic.blogspot.com/2010/11/blog-post_16.html
- <http://www.scribd.com/doc/82170347/220/Oblici-igre>

FAHRETA FIJULJANIN

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
fahreta.f@uninp.edu.rs

UDK: 821.111(73).09-31

ADNAN HASANOVI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
adnan.hasanovic@uninp.edu.rs

ALDIN RASTI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
aldin.r@uninp.edu.rs

22 MILJE DO NADE: ALEKSIJEV PRIKAZ ŽIVOTA U REZERVATU I VAN NJEGA

22 MILES TO HOPE: ALEXIE'S IMAGE OF LIFE IN AND OUT OF RESERVATION

Apstrakt - Koncept i struktura romana *Apsolutno istinit dnevnik Indijanca na odre eno vrijeme* (*The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian*) uveliko podsje a na osnovnu podjelu životnog bitisanja na dobro i zlo, na bijelo i crno, stvaraju i tako osje aj podijeljenosti i na geografskom planu. Aleksi iscrtava mape služe i se hronološkim pristupom odre enim doga ajima nižu i ih od loših prema dobrima, od negativnih prema pozitivnim. Kroz likove koje stvara u razli itim društвima, Aleksi govori o zajednici, identitetu i narodu i bavi se temama rasizma, siromaštva i potrebom o uvanja tradicije ugroženog naroda u cilju li nog i kolektivnog progrusa.

Klju ne re i -Apsolutno istinit dnevnik Indijanca na odre eno vrijeme, Šerman Aleksi, savremena književnost starosjedilaca Sjeverne Amerike, geografska podjela, identitet

Abstract - *The concept and structure of the novel The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian greatly echoes the basic division of life-existence of good and evil, of white and black, thus framing a feeling of geographical division also. Alexie draws the maps using chronological access to certain events by sequencing them from bad to good, from the negative to the positive. Through the characters he has created in different environments, Alexie portrays a community, identity and people and deals with issues of racism, poverty and the need to preserve the tradition of the oppressed people for the purpose of personal and collective progress.*

Key words – *The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, Sherman Alexie, contemporary native American literature, geographical division, identity*

UVOD

Svoj djelimi no autobiografski roman, Apsolutno istinit dnevnik Indijanca na odre eno vrijeme (The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian), Aleksi po inje pri om o etraestogodišnjaku koji, kao i sam Aleksi, odrasta u Spokan rezervatu. Arnold Spirit Džunior (Arnold Spirit Junior), je umjetni ka duša koja esto crtanjem pribjegava svom svijetu zbog eka biva i ismijavan. Kroz svoje likove, u svim svojim djelima, Aleksi govori o potrazi za identitetom i bavi se temama rasizma, siromaštva i potrebom o uvanja tradicije ugroženog naroda.

Cijeli roman, hronološki i geografski gledano, možemo podijeliti u dva dijela. Prvi dio zauzima život u rezervatu, Velpinitu (Wellpinit), dok se radnja drugog dijela odvija u gradu Rirdanu (Reardan) koji su udaljeni jedan od drugog svega 22 milje, one 22 milje koje predstavljaju okosnicu Arnoldovog života. Ova dva razli ita grada – u jednom je osiromašeni indijanski rezervat a u drugom bogata zajednica bijelaca, e postati najvažnija polazna ta ka sa koje e krenuti traganje za identitetom naratora i protagonisti Arnolda Spirita Džuniora.

VELPINITSKI REZERVAT, MJESTO BEZNA A

Indijanski rezervat u Velpinitu je dom glavnom protagonisti Arnoldu Džunioru koji ve na samom po etku pri a o sebi, svojim roditeljima i porodici. Jaku i neraskidivu me uplemensku i porodi nu vezu Aleksi predstavlja kroz ime glavnog lika kojeg prijatelji nazivaju Džunior, a ne po njegovom

imenu Arnold. Ova pojava je karakteristi na samo za Arnoldov boravak u rezervatu a kasnije se, premeštanjem radnje u grad Rirdan, situacija u potpunosti mijenja. Arnold je zbog svoje uro ene anomalije – kako on to naziva „rodio sam se sa vodom u mozgu“, tj.imao je previše cerebralne te nosti – esto bio ismijavan i zlostavljan od strane njegovih vršnjaka u školi.

Svako u rezu mi oko dvaput na dan kaže da sam retardiran. Kažu
mi da sam retardiran kad mi izvla e ga e iz pantalona, ili kad mi guraju
glavu u šolju, ili me jednostavno lupaju po glavi.¹

Na po etku romana se rezervat prikazuje kao mjesto stagnacije ljudske misli i svaki pokušaj uspjeha, svaka ljudska razli itost u njemu je osu ivana, ismijavana i podvrgnuta ruglu. Arnold je odba en iz društva i kao takav se povla i u sebe – svoje uto ište i tamo stvara umjetnost. Ta umjetnost se ostvaruje, ne kroz rije i jer

‘...su rije i previše nepredvidljive.
Crtam jer su rije i previše ograni ene.

Ako govorite i pišete na engleskom ili španskom, ili kineskom, ili bilo kojem drugom jeziku, samo mali procenat svjetskog stanovništva shvati e šta želite re i.²

Arnold je karikaturista, stvara satiri ne, nekada deformisane i nakazne, likove i na taj na in želi doprijeti do svakog lana svoga društva, govorio taj engleski ili španski jezik, bio on bijelac ili Indijanac.

I tako ja crtam jer želim komunicirati sa svijetom. I želim da svijet

¹“Everybody on the rez calls me a retard about twice a day. They call me retard when they are pantsing me or stuffing my head in the toilet or just smacking me upside the head.” Sherman Alexies, *The Absolutely True Diary of a Half-Time Indian*, New York: Hachette, 2007, p. 4.

²“I draw because words are too unpredictable.

I draw because words are too limited.

If you speak and write in English, or Spanish, or Chinese, or any other language, then only a certain percentage of human beings will get your meaning.” *Ibid.*, p.5

obrati pažnju na mene. Osje am se važno kad u ruci imam olovku. Osje am se kao da bih mogao biti slavan kad odrastem. Umjetnik. Možda slavni umjetnik. Možda bogati umjetnik...Zato crtam, jer mi se ini da bi mi to mogla biti jedina prilika da pobjegnem iz rezervata.³

Aleksi umjetnost predstavlja kao jedini na in izbavljenja iz rezervata, kao jedini na in progrusa i uspjeha pojedinca. Na sli an na in, umjetnost kao vid prezervacije i preživljavanja individualnosti predstavlja i Virdžinija Vulf (Virginia Woolf) u svom djelu *Ka svetioniku (To the Lighthouse)* u kojem je slika g e Remzi, i slikanje uopšte, jedino što opstaje i što svjedo i o prolaznosti vremena. Arnold crta jer se osje a mo nim sve dok ima olovku u ruci ali onog trenutka kada iza e iz svoje sobe, svog uto išta, njegova mo gubi na zna aju. Oba pisca, i Aleksi i Vulf, umjetnost doživljavaju kao sredstvo kojim žele posti i odre ene ciljeve. Aleksi želi mo , bijeg iz stagnacije, a Vulf umjetnost koristi za dostizanje vje nosti.

Bijeg iz rezervata za Arnolda zna i bijeg iz loših uslova, iz siromaštva kojim rezervat odiše u grad mogu nosti, grad gdje se "svi snovi ostvaruju". Me utim, taj bijeg tako e ozna ava i napuštanje svoje domovine, roditelja i prijatelja, bijeg od sebe kao starosjedioca i odlazak u nepoznato.

U ovom dijelu se prepli u teme siromaštva i alkoholizma kao i samouništenja. Starosjedioci, iako nemaju sredstava za osnovno preživljavanje, opijaju se i usled preteranog pijanstva i stradaju. Arnold kaže da

"te siromaštvo ne oja ava niti te u i o istrajnosti.

Ne, siromaštvo te samo u i kako da budeš siromašan."⁴

³ "So I draw because I want to talk to the world. And I want the world to pay attention to me. I feel important with a pen in my hand. I feel like I might grow up to be somebody important. An artist. Maybe a famous artist. Maybe a rich artist...So I draw because I feel like it might be my only real chance to escape the reservation." *Ibid.*, p.6.

⁴"Poverty," he writes, "doesn't give you strength or teach you lessons about perseverance. No, poverty only teaches you how to be poor" (2.54). Sherman Alexies, *The Absolutely True Diary of a Half-Time Indian*, New York: Hachette, 2007, p. 5.

Kukavi luk u suo avanju starosjedilacasa siromaštvom nametnutim od strane države, te njihov bijeg od realnosti (njegova sestra esto bježi u podrum) i odavanje alkoholu (roditelji) ljuti Arnolda i pokazuje njegovu odlu nost u tome da napusti rezervat.

Osim siromaštva, kao i u njegovim ostalim djelima, Aleksi ukazuje na problem alkoholizma na rezervatu. Me utim, sada taj problem poprima daleko ve e razmjere jer uzrokuje i smrt i druge vrste stradanja starosjedilaca. Arnold je tinejdžer koji je bio svjedok mnogim stradanjima na rezervatu (njegova baka i sestra su poginule u nesre ama uzrokovanim alkoholom, a otac njegovog prijatelja tako e je stradao u tu i oko poslednje kapi alkohola). Štaviše, kada govori o svojim roditeljima, on crta njihove karikature, kao što vidimo u ilustraciji koja prikazuje oca i majku sa svojim ‘ostvarenim snovima’ – oca kao uspješnog saksofonistu a majku kao u iteljicu godine.

Iako dominiraju slike bezna a u rezervatu, Aleksi ukazuje na važnost i zna aj snova i želja u životu svakog ovjeka. Tako e i upornost glavnog lika uspijeti da prekine nametnuti koncept bezizlaznosti. Ono što je podstaklo Arnolda jesu snovi koji su oduvijek bili glavni pokreta starosjedila kog stvaralaštva.Najgora vremena po Indijance su postala, kako Arnold tvrdi, onda kada su zaboravili da sanjaju i da se nadaju dok su najbolja vremena za bijelce nastupila kada su se nadali jer upravo nadi uini sve ostvarljivim.

‘Gdje je nalazi nada’ upitao sam. ‘Ko je ima’?

‘Sine’, re e gospodin P. ‘Što se budeš dalje i dalje udaljavao od ovog tužnog, najtužnijeg rezervata, sve eš više i više nailaziti na nadu.’⁵

Koncept bezizlaznosti indijanskog ovjeka u rezervatu ini ga zatvorenim za prihvatanje novih ideja i upuštanja u nepoznato. To beskona no kruženje ga ne pušta van granica a to vodi potpunom

⁵"Where is hope?" I asked. "Who has hope?"

"Son," Mr. P said. "You're going to find more and more hope the farther and farther you walk away from this sad, sad, sad reservation." *Ibid.*, p.43.

istrijebljenju indijanskog glasa jer se starosjedilac zatvara u svoju zajednicu, u pleme, u rezervat i u sebe.

Taj starosjedila ki glas ne izlazi van okvira uobi ajenosti i ustajalosti i po inje vremenom bivati sve tiši dok potpuno ne izblijedi. Zatvaranjem životnog kruga, društvo putem obrazovnog sistema, zbog kojeg Arnold i buntovno prigovara kada ga a profesora udžbenikom na kojem je ispisano ime njegove majke, nastoji izbrisati starosjedioce iz svih socijalnih doga aja i referenci. Udžbenik predstavlja glas bunta protiv ignorisanja prava starosjedilaca, ali i glas svjesnosti stanja samih starosjedilaca. Udžbenik koji poga a nastavnika stvara upre atljivu impresiju ljutnje i bijesa protiv bijelaca koji vode državu koja dozvoljava, a mnogi bi rekli i podsticale, jadno i o ajno stanje u školskom ali u svim ostalim sistemima i djelatnostima.

Nastavnik bijelac, gospodin P., ambasador bijelaca na rezervatu, ne krije svoju misionarsku ulogu u namjerama da se putem školovanja mladih starosjedilaca, pronikne u srž tradicionalnih vjerovanja i baš tu zapo ne moderno ‘ubijanje’ svega što je starosjedila ko. Aleksi ovdje imenicu ‘ubijanje’ koristi i metafori ki i bukvalno, i formalno i suštinski.

Kada sam prvi put po eo da predajem ovdje, prvo smo zapo eli sa mangupima, znaš? Prvo smo njih prebijali.Tako su nas nauili ili da vas u imo.Trebalo jedna ubijemo Indijanca da bi spasli dijete.’

‘*Ubijali ste Indijance?*’

‘Ne, to se samo tako kaže. Nisam ja bukvalno ubijao Indijance. Naš cilj je bio da vas nateramo da odreknete Indijanca u vama, vaših pesama, prije, jezika i plesa.Mi nismo pokušavali da ubijemo indijanski narod.Pokušavali smo da ubijemo indijansku kulturu.⁶

⁶“When I first started teaching here, that's what we did to the rowdy ones, you know? We beat them. That's how we were taught to teach you. We were supposed to kill the Indian to save the child.”

“You killed Indians?”

“No, no, it's just a saying. I didn't literally kill Indians. We were supposed to make you give up being Indian. Your songs and stories and language and dancing.Everything. We weren't trying to kill Indian people. We were trying to kill Indian culture.”*Ibid.*, p.35.

CIVILIZOVANJE DIVLJAKA OD VELPINITA DO RIRDANA

Kada je u pitanju obrazovanje starosjedilaca i uopšteno cijeli obrazovni system na rezervatu, zanimljivo je pomenuti doga aje iz 19.vijeka. Ne tako davne 1887.godine, federalna vlada je pokušala da “amerikanizuje” starosjedioce Amerike, i to upravo kroz obrazovanje starosjedila ke omladine. ak do kraja 1900 godine, na hiljade starosjedilaca Amerike su išli u više od 150 internatskih škola širom SAD-a. U Pensilvaniji, mjestu Karlisli Baraks (Carlisle Barracks), otvorena je škola koja je bila model po kojem su otvarane i ostale škole. Škola je pružala stru nu i zanatsku obuku koja je imala za cilj da zaborave svoju plemensku kulturu. Insistirali su na tome da zaborave svoja indijanska imena, zabranili su im da govore svojim maternjim jezikom i naredili da svi skrate svoje kose. Naravno, takve škole su nailazile na oštru reakciju starosjedilaca. Me utim, neki starosjedioci su pozitivno odgovorili na takav sistem školovanja pa su pristali na podijeljeni starosjedila ki identitet izme u plemena i bijela ke kulture koja bi nadmašivale plemenske granice.

Osniva škole Karsli, kapetan Ri ard H. Prat (Richard H.Pratt) u Konvenciji iz 1892 je opisao tendencije ameri ke vlade:

Jedan dobar general je jednom rekao da je jedino dobar Indijanac mrtav Indijanac.U nekom smislu ja se slažem sa tim, ali na na in da sve ono što je indijansko me u Indijancima treba biti uništeno.

Ubij Indijanca u ovjeku i spasi ovjeka.⁷

Pratove brutalne metode “civilizovanja” “divljaka” se i danas ostvaruju ali su poprimile drugi, savremeniji oblik, pa tako Aleksi uvodi lika kojeg tuma i nastavnik koji je poslat da podu ava indijansku djecu, poslat je s ciljem uništavanja njihove kulture kroz pjesme, pri e i jezik. Kulturno naslje e jednog naroda predstavlja egzistenciju tog naroda jer bez kulture ne možemo utvrditi ni

⁷“A great general has said that the only good Indian is a dead one. In a sense, I agree with the sentiment, but only in this: that all the Indian there is in the race should be dead. Kill the Indian in him, and save the man.” <http://socrates.bmcc.cuny.edu/bfriedheim/pratt.htm>

postojanje naroda. Polaze i od okvirnih odre enja kulture i jezika, možemo slobodno re i da nema kulture bez jezi kog izraza a niti jezika bez društvenog sadržaja. Uništavanjem jezika jednog naroda, uništava se cijeli narod bez primene fizi ke sile na što je i nastavnik mislio kada je rekao “nisam ja bukvalno ubijao Indijance”.

Siromašni rezervat u bogatoj zemlji kao što je Amerika, nerazvijeni sistem školovanja, opijanje starosjedilaca što uzrokuje sve više i više stradanja i smrti, vode planskom duhovnom i fizi kom uništenju i istrijebljenju starosjedilaca. Dvadesetprvo stolje e sa sobom ne nosi više stare, dobro poznate metode ratovanja i osvajanja zemalja, ve podmukli na in oduzimanja od Indijanca ono što on jeste, oduzimanja od njega njegove “indijanskosti” i njegove uro ene razli itosti.

Aleksi rezervat opisuje kao stati no mjesto, izvor stagnacije i po etak nestajanja indijanske rase, ali on tako e i pominje ljepotu prirode u Velpinitu i kaže da je “rezervat prelijepo mjesto” sa hiljadama borova razasutim svugdje, a neki od njih su “stariji ak i od same Amerike”.⁸ Osim prirodnih ljepota, u rezervatu se osje a vrsta veza i bliskost izme u svih lanova plemenskih zajednica.

...i znaš oca svakog djeteta, njegovu majku, baku i djeda, psa, ma ku pa ak i broj cipela. Mislim, da.

Indijanci su upropasti, ali mi zaista poznajemo jedni druge.⁹

Aleksi koristi prvo pripovjedno lice i tako omogu ava itaocu da se saosje a sa Arnoldovim trijumfima i duhovnim padovima. Ovim je tako e uslovljena direktna i živa karakterizacija kroz dijaloge i karikature kojima Džunior tako e pristupa ironi no. Ustvari, njegove karikature determinišu njegovo odrastanje. italac razumije da Arnold postaje izgnanik iz svog mjesta koji ne govori puno o svojim osje anjima.

⁸ ‘the reservation is beautiful’ (30.1), with millions of pine trees everywhere, some of them “older than the United States” *Ibid.*, p.219.

⁹ “you know every kid’s father, mother, grand parents, dog, cat, and shoe size. I mean, yes, Indians are screwed up, but we’re really close to each other” *Ibid.*, p.153.

Cijeli roman prati intelektualno odrastanje protagonisti i razvoj svijesti jednog djeaka koji odstupa od šabloni i koji prekida ustajali krug oko njega. Sazrijevanje Aleksijevega umjetnika se može porebiti sa Džojsovim (Joyce) umjetnikom u mladosti koji kroz roman sazrijeva i odvaja se od uobi ajenosti. Momenat kada Arnold iscrtava svoju karikaturu slični sceni kada Stiven Dedalus pronalazi svoje mjesto u svijetu, idući od najveće prema najmanjoj jedinici kosmosa, ovjeku, Stivenu Dedalu li no.

Stephen Dedalus

Class of Elements

Clongowes Wood College

Sallins

County Kildare

Ireland

Europe

The World

The Universe

Džunior takođe prikazuje sebe kroz tipične i satirične karikature prikazujući generalizovanu sliku Indijanca – smiješne nane, are, glavu već u nego uobičajenu i nezgrapan hod.

GRAD RIRDAN, GRAD NADE I PROGRESA

Grad Rirdan je nosilac glavne radnje cijelog romana i predstavlja Arnolдов iskorak iz svijeta mašteta u svijet realnosti i nadah. Rirdan je novo mjesto za Arnolda i predstavlja po etaku njegovog intelektualnog sazrijevanja.

Nisam imao pojma da je Džunior udno ime. To je uobičajeno imena mom rezervatu, na bilo kom rezervatu.¹⁰

¹⁰ "I had no idea that Junior was a weird name. It's a common name on my rez, on any rez." *Ibid.*, p. 60.

Za razliku od rezervata u Velpinitu, u kojem su ga zvali "Džunior", protagonistu sada nazivaju imenom

Arnolda.

Postajao sam sve manji i manji kada je u itelj uzeo dnevnik i prozvao mog imena ime.

'Arnold Spirit', re e u itelj.

Ne, uzviknuo je to.

Bio je toliko velik i krupan da je njegov šapat verovatno bio vrissak.

'Tu sam', rekao sam što je tiše mogu e. Moj šapat je bio samo šapat.

'Glasnije,' re e u itelj.

'Tu sam,' rekoh.

'Zovem se g.Grant,' re e.

'Ja sam g.Grant,' re e.

'Tu sam, g.Grant.'¹¹

Vje ito pitanje koje mu i Arnolda jeste pitanje *imena*, šta je zapravo ime u imenu ili ime imena. Tek nakon osmog odeljka se pojavljuje puno ime protagoniste, Arnold Spirit Džunior. Postavlja se pitanje zašto je Aleksi ekao toliko dugo da nas upozna sa punim imenom glavnog lika. Možda zato što tek nakon napuštanja rezervata, Arnold sazrijeva u potpunu li nost koja objašnjava njegovo puno ime.

'Moje ime je Džunior,' rekoh. 'I moje ime je Arnold. Džunior i Arnold. Oboje.' Osje ao sam kao da su dvije

razli ite osobe u mom tijelu.¹²

Imena su znakovi odre ene stvari i oni je u užem smislu i bliže odre uju. Kada su u pitanju imena ljudi, ona su povezana sa onim ko ih nosi i pomažu u odre ivanju identiteta. To što Džunior ima dva

¹¹"And then I felt smaller because the teacher was taking roll and he called out my *name* name.

"Arnold Spirit," the teacher said.

No, he yelled it.

He was so big and muscular that his whisper was probably a scream.

"Here," I said as quietly as possible. My whisper was only a whisper.

"Speak up," the teacher said.

"Here," I said.

"My name is Mr. Grant," he said.

"I'm here, Mr. Grant." *Ibid.*, p.60.

¹² "My name is Junior," I said. "And my name is Arnold. It's Junior and Arnold. I'm both." I felt like two different people inside of one body.' *Ibid.*, p.60-1.

imena označava da ima i dva svijeta, a sve je to njemu, kao tinejdžeru, udno i nepoznato. Štaviše, esto ga zovu i "jabukom" aludiraju i na dvobojnost jabuke, unutrašnju bijelu i vanjsku, crvenu što se opet dovodi u vezu i sa njihovom bojom kože. Arnold je za prijatelje sa rezervata jabuka, vani je Indijanac, a unutra bijelac.

Ljudi kod kuće... mnogo njih me je nazivalo jabukom...
to je zato jer misle da sam vani crven a unutra bijel.¹³

Međuplemenske i rodbinske veze više nisu prisutne i osjeća se određena distanca među likovima u ovom dijelu romana. Rirdan predstavlja "zemlju ūda" i zbog toga se Arnold nalazi na životnoj raskrsnici i svoja osjećanja prenosi na papir. Na jednoj strani je dobro poznat rezervat bogat raznovrsnom prirodom, životinjama a prije svega to je njegov dom, a na drugoj strani nuda, snovi i nešto sasvim nepoznato što se treba otkriti. To je nepoznat svijet pun šansi za mladog umjetnika poput Arnolda, koji, za razliku od škole u rezervatu, ima savremeno opremljene laboratorije, rađane unare i teren za košarku.

Prvog dana u školi Arnold je uplašen jer je jedini starosjedilac u školi, izuzimajući školsku maskotu. Aleksijeva ironija je vrlo napadna kada govori o sebi kao o "jedinom Indijancu pored maskote škole" jer naglašava naseljenost isključivo bijelom populacijom nedaleko od rezervata. Dvije sredine koje su udaljene samo 22 milje, a koje su neuporedivo različite u tome da Arnold gleda na bijelce kao na "prelijepе, pametne i epske" i one koji su ispunjeni "nadom".¹⁴

Zurili su u mene, malog Indijanca sa crnim očima i nate enim nosem, mojim poklonom za sretan put od Raudija. Ta bijela djeca nisu mogla vjerovati svojim očima. Buljili su u mene kao da am bio Veliko Stopalo

¹³"The people at home . . . a lot of them call me an apple . . . because they think I'm red on the outside and white on the inside." *Ibid.*, p.131–2.

¹⁴"beautiful and smart and epic" and filled to the brim with "hope" *Ibid.*, p.50.

ili vanzemaljac. Šta sam ja radio u Rirdanu, u gradu iji je maskota bio Indijanac, postaju i time jedini drugi Indijanac u gradu?¹⁵

Tog dana Arnold nije bio samo posmatran od strane bijelaca, ve i od strane samog sebe. Shvata da on prestaje da bude udak kao na rezervatu ali po inje da bude stran i tu , upore uju i sebe sa Velikim Stopalom ili vanzemaljcem. Arnold sebe vidi kroz njih ali i kroz sebe a taj fenomen najbolje opisuje pisac W.E.B. Du Bois (W.E.B. Du Bois) u knjizi *Duše crnog naroda (The Souls of Black Folk)*:

To je svojevrsna senzacija, ova dvostruka svijest, osje aj da stalno sebe posmatrate kroz o i drugih ljudi, vaganje svoje duše prema mjerilima svijeta koji na tebe gleda prezrivo i sažaljivo. Tada se osje a dvojakost – Amerikanac, Crnac; dvije duše, dvije misli, dvije nepomirljive težnje, dva zara ena idealu u jednom crnom tijelu ija se neumorna snaga sama uva da ne bila rastrgnuta.¹⁶

Na taj na in, stereotipi o mitskim pri ama bivaju zamijenjeni, pa umjesto da bijelci, kao što smo i navikli, zamišljaju starosjedioce kao mitska stvorenja, to, ustvari, ine starosjedioce. Opisom Rirdana Aleksi signalira savršeni svijet, aludira nasliku raja u kome je sve absolutno istanano do najmanjih detalja, samo da bi od te savršene slike napravio zaokret prema prema samosažaljivanju i samoponižavanju.

Rirdan je potpuno razli it od rezervata. Razli it je i od moje porodice. Razli it je i od mene. Ja ne zasluzujem da budem ovdje. Znao sam to; i sva ova djeca su to znala. Indijanci to ne zasluzuju.¹⁷

¹⁵ “They stared at me, the Indian boy with the black eye and swollen nose, my going-away gifts from Rowdy. Those white kids couldn't believe their eyes. They stared at me like I was Bigfoot or a UFO. What was I doing at Reardan, whose mascot was an Indian, thereby making me the only other Indian in town?” *Ibid.*, p.56.

¹⁶ ‘It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness,—an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder.’ Du Bois, W. E. B. *The Souls of Black Folk*. New York, Avenel, NJ: Gramercy Books; 1994.p.6.

¹⁷ ‘Reardan was the opposite of the rez. It was the opposite of my family. It was the opposite of me. I didn't deserve to be there. I knew it; all of those kids knew it.

Indians don't deserve shit.’ Sherman Alexies, *The Absolutely True Diary of a Half-Time Indian*, New York: Hachette, 2007, p.56.

Na putu ka Rirdanu, u Arnoldu se prožimaju strah i nada, a osje aj pripadanja i otrgnutosti se intezivira.

Probudio sam se na rezervatu kao Indijanac, i negdje na putu prema Rirdanu postajao sam sve manje i manje Indijanac. Kad sam jednom stigao u Rirdan, postajao sam sve manje i manje i manje Indijanac.¹⁸

Ako su na rezervatu Džuniiora smatrali izdajnikom, u Rirdanu ga smatraju inferiornim. Njegovo iskustvo podsje a na iskustvo migranta koji je prošao cijeli svijet, njegov osje aj nepripadanja nijednoj kulturi, sa jedne, a istovremeno pripadanje obema kulturama, sa druge strane, o igledno je proizišao iz njegovog doživljavanja sebe kao individue..On se bori da prona e svoj individualni identitet u okvirima kulturnog identiteta.

Bio sam polu-Indijanac na jednom mjestu i polubijelac na drugom. To je kao da ste Indijanac po dužnosti, ali samo na odre eno vrijeme.¹⁹

U potrazi za samoidentifikacijom i razumijevanjem identiteta koje postaje sve konfuznije onog trenutka kada stiže u “bijeli svijet”, Arnold sre e puno ljudi koji mu pomažu i koji imaju ulogu vapita a na putu razumijevanja i suo avanja sa svojim osje anjima.

‘Ti to možeš!... Jel shvataš koliko je sjajno uti to od odrasle osobe? Znaš li šta zna i kada to uješ od bilo

koga? To je jedna od najprostijih re enica, samo tri rije i, ali to su tri najvrijednije rije i koje se mogu

izgovoriti.²⁰

¹⁸ I woke up on the reservation as an Indian, and somewhere on the road to Reardan, I became something less than Indian. And once I arrived at Reardan, I became something less than less than less than Indian.’ *Ibid.*, p.83.

¹⁹ ‘I was half Indian in one place and half white in the other. It was like being Indian was my job, but it was only a part-time job.’ *Ibid.*, p.118.

²⁰ “You can do it.” . . . Do you understand about amazing it is to hear that from an adult? Do you know how amazing it is to hear that from anybody? It’s one of the simplest sentences in the world, just four words, but they’re the four hugest words in the world when they’re put together.’ *Ibid.*, p.189.

Sve u emu se nije ostvario na rezervatu, Arnold je uspio u Rirdanu. Osim što je našao dobrog prijatelja, postao je lan košarkaškog kluba. Košarka postaje jednim od bitnih segmenata njegove asimilacije novom na inu života. Ona je veza izme u Arnoldovog starog i novog svijeta.

Svi smo satima plakali u svla ionici. I trener je. Mislim da je to jedini trenutak kada ljudi i dje aci mogu da pla u a da ne dobiju batine.²¹

Prva odigrana utakmica ilustruje gostoprимstvo Džuniorovih prijatelja na rezervatu dok druga pokazuje novoste ena prijateljstva, povjerenje i nadu. Jednaod najemotivnijih scena jeste upravo kada Arnoldov tim pobje uje ali on ne osje a slast pobjede. Ova slika više od svih drugih naglašava da e Arnold uvijek biti rastrgnut izme u dva svijeta, svog starosjedila kog i njihovog, bijelog.

Nismo pri ali. Nismo imali potrebe za tim. Bili smo isti.²²

Kada govorimo o razlikama izme u Velpinita i Rirdana, bitno je napomenuti socioobrazovni faktor koji je itekako uticao na li nost glavnog lika. Arnold shvata vrijednost obrazovanja, škole, u enja i znanja ali to se dešava još na rezervatu zbog ega je i smatran druga ijim od ostalih. Me utim, njegovo prijateljstvo sa Gordijem u njemu razvija i ljubav prema znanju i knjigama. Udžbenik koji je bio pokreta bunta u njemu na rezervatu, opet otvara nove mogu nosti i pruža mu vidike u sasvim novi svijet.

U Velpinitu sam bio nakaza jer sam volio knjige. U Rirdanu sam sretna nakaza.²³

I uprkos tome što poseduje dvostruku svijest o sebi a kao posljedicu i dvostruki identitet, Arnold na kraju doživljava svojevrsnu epifaniju i prestaje da se borи sa jednim ili drugom identitetom. On odbija da bude definisan prema svojoj rasi ili etni koj pripadnosti.

²¹ ‘We all cried in the locker room for hours. Coach cried, too. I guess that’s the only time that men and boys get to cry and not get punched in the face.’ *Ibid.*, p.196.

²² ‘We didn’t talk. Didn’t need to talk. We were basketball twins.’ *Ibid.*, p.228.

²³ ‘In Wellpinit, I was a freak because I loved books. In Reardan, I was a joyous freak.’ *Ibid.*, p.98.

Umjesto toga, Arnold se miri sa tim da on jednostavno pripada mnogim razli itim grupacijama, nekima koje ak nemaju nikakvu vezu sa tim da li je on starosjedilac ili bijelac. Ova nova vrsta identiteta kojeg on usvaja je multiplemenska, tj. on pripada ‘samo’ milionima plemena.

Shvatio sam da sam ja zasigurno Indijanac iz plemena Spokan.

Pripadao sam tom plemenu.

Ali ja tako e pripadam i plemenu ameri kih doseljenika.

I plemenu košarkaša. I plemenu knjiških moljaca.

I plemenu karikaturista.

I plemenu hroni nih masturbatora.

I plemenu tinejdžera.

I plemenu gradskih klinaca.

I plemenu stanovnika južnozapadnog Pacifika.

I plemenu zaljubljenika u tortilja ips i salsa.

I plemenu siromašnih.

I plemenu pogrebne pratnje.

I plemenu voljenih sinova.

I plemenu dje aka kome stvarno nedostaju njegovi najbolji prijatelji.

To je bilo veliko saznanje.

I tek tada sam shvatio da e sve biti u redu ²⁴.

²⁴I realized that, sure, I was a Spokane Indian.

I belonged to that tribe.

But I also belonged to the tribe of American immigrants.

And to the tribe of basketball players. And to the tribe of bookworms.

And to the tribe of cartoonists.

And to the tribe of chronic masturbators.

And the tribe of teenage boys.

And the tribe of small-town kids.

And the tribe of Pacific Northwesterners.

And the tribe of tortilla chips-and-salsa lovers.

And the tribe of poverty.

And the tribe of funeral goers.

And the tribe of beloved sons.

And the tribe of boys who really missed their best friends.

It was a huge realization.

And that's when I knew that I was going to be okay. *Ibid.*, p.217.

ZAKLJU AK

Martin Luter King Džunior (Martin Luther King Jr.) je jednom prilikom rekao:

Naša nacija je pristala na genocid onda kada ja prihvatile doktrinu po kojoj su starosjedioci Amerike, Indijanci, inferiorna rasa. ak i prije nego su crnci dospijeli na našu obalu, ožiljak rasne mržnje je ve unakazio kolonijalno društvo. Od 16.vijeka pa nadalje, lila se krv u borbama za rasnu superiornost. Mi smo, verovatno, jedina nacija koja je pokušala da nacionalnom politikom istrijebimo uro enike. Štaviše, mi smo to tragi no iskustvo uzdigli na nivo plemenitog krstaškog rata. ak ni danas sebi ne dozvoljavaao da se kajemo i da žalimo za ovom sramnom epizodom. ak i naša književnost, filmovi, drama i folklore,sve to veli a i uzdizuje te sramne doga aje. Naša djeca se i dalje podu avaju da poštuju to nasilje koje je "crvenokošće" sa svojom kulturom svrstalo u nekoliko sitnijih grupa u siromašnim rezervatima.²⁵

Na osnovu do sada izloženog rada, možemo zaklju iti da Aleksi svojim priповједa kim tonom u velikoj mjeri doprinosi rasvjetljavanju istine o starosjediocima te teži da ukaže na stvorene stereotipe o životu starosjedilaca na rezervatu i u urbanoj sredini. On svojim pismima poredi urbane Indijance, kako on preferira da ih zove, i one koji živena rezervatima. Aleksi govori o o aju, siromaštvu i alkoholizmu koji oblikuje živote starosjedilaca na rezervatu. Njegove priповјетke i romani odišu tugom, ogor enjem ali isto tako i izaziva poštovanje i saosje anje prema likovima.

Kroz likove koje stvara, Aleksi govori o zajednici, identitetu i narodu i bavi se temama rasizma, siromašta i potrebotom o uvanja tradicije ugroženog naroda i trudi se da ovim temama kojima se bavi ukaže svom narodu i cilju napredovanja i li nog i kolektivnog progresa. Aleksi svojim pismima

²⁵"Our nation was born in genocide when it embraced the doctrine that the original American, the Indian, was an inferior race. Even before there were large numbers of Negroes on our shore, the scar of racial hatred had already disfigured colonial society. From the sixteenth century forward, blood flowed in battles over racial supremacy. We are perhaps the only nation which tried as a matter of national policy to wipe out its indigenous population. Moreover, we elevated that tragic experience into a noble crusade. Indeed, even today we have not permitted ourselves to reject or feel remorse for this shameful episode. Our literature, our films, our drama, our folklore all exalt it. Our children are still taught to respect the violence which reduced a red-skinned people of an earlier culture into a few fragmented groups herded into impoverished reservations."

Martin Luther King Jr. (<http://www.goodreads.com/quotes/tag/native-american>) pristupljeno 06.01.2013.u 3:37 PM.

doprinosi stvaranju realne i stvarne slike o savremenim starosjediocima. On naglašava “drugost” koja je pripisana starosjediocima kojoj su se i oni sami asimilirali.

LITERATURA

- Alexie, Sherman, *The Absolutely True Diary of a Half-Time Indian*, New York: Hachette, 2007.
- Ballenger, Bruce, *Storytelling methods of memory, Methods of Memory: On Native American Storytelling*. College English, Vol.59, No.7, 1997, p. 791
- Berkofoer, Robert K., *The History of the American Indians*, New York: Johnson Reprint Company, 1979.
- Bordewich, M.Fergus, *Killing the White Man's Indian*, New York: Anchor Books, 1996.
- Carillo, Jo, *Reading in American Indian Law: Recalling the Rhythm of Survival*, Temple University Press, 1998.
- Grassian, Daniel, *Understanding Sherman Alexie*, South Carolina: University of South Carolina Press, 2005.
- Krivokapi Kneževi , Marija, *Ogledi iz savremene proze starosjedilaca Sjeverne Amerike*, Nikšić : Logo, Filozofski Fakultet, 2012.
- MacMillan Literature Series, *Understanding Literature 1*, New York: Glencoe McGraw-Hill, 1991.
- Salisbury, Ralph, *The Quiet Between Lightning and Thunder. In S. a. Krupat,I Tell You Now: Autobiographical Essays by Native American Writers*, University of Nebraska Press. 2005.
- West, Dennis, West, M.Joan, *Sending Cinematic Smoke Signals: An Interview with Sherman Alexie*, Cineaste v23, n4 (Fall, 1998):28 (5 pages)

MAHMUT SULJOVIĆ

UDK: 821.163.4.09-31

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

mahmud.s@hotmail.com

KULTURALNO PAMENJE U ROMANU „BEDOVA“

CULTURAL MEMORY IN THE NOVEL "BEDOVA"

Apstrakt - U nastojanju da se dokaze da se tradicija bošnja kog naroda koja je prikazana u romanu "Bedova" bazira na islamskom vjerozakonu i tradiciji koja je stara više od 14 vijekova, i da je ostala nepromijenjena tokom svih stoljeća, a u najvećem dijelu, upravo onoliko koliko je potrebno da se ne izjaviti kontinuitet prepozna, a da se izmjene koje su u pojedinim slučajevima vezanim za obredoslovila nastale nedovoljno izražene da bi narušile kompoziciju "bošnja ka tradicija / islamska tradicija" – ovo istraživanje je bazirano na knjizi Jana Assmanna "Kulturno pamjenje", knjizi Antuna Hangija "Život i običaji Muslimana", zbirkama vjerodostojnih hadisa (Buherijeve zbirke hadisa, Tirmizijeva zbirka hadisa, Ebu Davudova zbirka hadisa), enciklopediji "Hanefijski fikh" Abdulhamida Mahmuda Tuhamaza, enciklopediji fikhskih propisa „Fikhus-sunne“, kao i na Kur'anu i asnom. Da bi se potkrijepile ove tvrdnje, nastojalo se da se rečenice, sintagme tekstova ovih knjiga nadovezaju jedne na druge i tako dokaze njihova veza i na gorenavedenoj relaciji. A veze je tražena u tri segmenta: rođenje, smrt i bedova.

Klju ne re i – tradicija, kultura, obredoslovља, ro enje, smrt, bedova.

Abstract - In an effort to prove that the tradition of the Bosniak people, which is displayed in the novel "Bedova" based on Islamic the law and tradition that is more than 14 centuries, and remained unchanged over the centuries, for the most part, just as much as it takes to get someone's continuity, and to recognize the changes that are in some cases related to the obredoslovija resulting from insufficient expressed that it would distort the composition of "Bosniak tradition/the Islamic tradition" – this study is based on the books of the area of culture and religion. To sustaining these allegations, sought to make sentences, phrases texts these books connected one to the other and thus prove their relationship and on the route. And the connection is required in three segments: birth, death, and bedova.

Key words – tradition, culture, the system of ritual, birth, death, prayer against someone.

UVOD

Kolektivno pam enje kulture jednog naroda, a koja može biti vezana za tradiciju, religiju, sje anje na mrtve, mjesta, objekte... ima za cilj da sa uva od zaborava prošlost kojom se može dokazati postojanost jednog naroda, jer jedan narod svoje postojanje vezuje za ono što je ostalo upam eno i kao takvo postalo njegov neotu ivi dio. Kulturalno pam enje nema za obavezu da dokazuje svoju istinitost, pa se kao takvo približava mitu i jedina svrha mu je da ispri a povijest o ne emu sa ime se ljudi susre u u sadašnjosti. Jan Assmann u svojoj knjizi „Kulturno pam enje“ (2005) navodi da se u slu aju kulture sje anja radi o ispunjavanju jedne socijalne obaveze. Ona se odnosi na grupu. Ovdje je rije o pitanju: šta ne smijemo zaboraviti? Svakoj grupi je svojstveno jedno takvo pitanje, bilo ono manje ili više eksplicitno, manje ili više centralno. Tamo gdje je ono centralno i gdje odre uje identitet i samorazumijevanje grupe imamo osnova govoriti o zajednicama pam enja. Kultura sje enja po iva najviše, pramda ne isklju ivo, na oblicima odnošenja prema prošlosti, a da bismo se odnosili prema prošlosti, ona mora kao takva u i u svijest, a to prepostavlja dvije stvari: 1) ona ne smije sasvim nestati, moraju postojati svjedo anstva; 2) ta svjedo anstva moraju iskazati neku karakteristi nu diferenciju spram onoga danas. Kada govorci o smrti kao osnovi na kojoj se gradi kultura sje anja, Assmann kaže da prvoibitna forma, u izvjesnom smislu praiskustvo onog prekida izme u ju e i danas, u kojem se donosi odluka izme u nestajanja i uvanja, jeste smrt. Svako danas neminovno mora postati ju e. Tek sa krajem života, život poprima onu formu prošlosti na kojoj se gradi kultura sje anja.

Veliki dio romana „Bedova“, kada je rije o kulturalnom sje anju, baziran je na sje anju na mtrve i rituale koji su vezani za njih, kao i na sje anju na po etak života, ra anje, kao i obrede vezane za to. Izme u to dvoje je život. Kao takav, ovaj roman postaje nosilac kulturalnog sje anja.

KULTURALNO PAM ENJE U ROMANU VEZANO ZA SMRT

Rijetko ko o ekuje smrt onako mirno i hladnokrvno kao što ju o ekuju naši muslimani.

(Hangi, 2010: 345)

“Rano ujutru otišlo je nas nekoliko da iskopamo grob.“ (Fehratovi , 2005: 184) „**Uputio sam ih na koju stranu da kopaju.**“ (Fehratovi , 2005: 184) „Strana na koju se okre e kabur jeste ta da je desno rame mejta okrenuto prema kibli.“ (Tuhmaz, 2003: 416) (...) **i da vidiš jada, niko nije uzeo mjeru. To se obi no radi tako što se odsije e motka, naj eš e ljeskovak i njom izmjeri visina umrlog. Ta motka se zove u kilja.**“ (Fehratovi , 2005: 184) Širina kabura iznosi pola njegove dužine. (Tuhmaz, 2003: 415) *Grob je obi no dubok ovjeku do pasa.* (Hangi, 2010: 372)

“Ja sam bio zadužen za gasal.“ (Fehratovi , 2005: 184) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izjavio je: "Pravovjernik nikada nije ne ist." (Buhari, 2009: 870) U knjizi hanefijskog fikha o propisima gasula navodi da se: „Mrtvac se kupa tako što se sa njega skine odje a u kojoj je umro, ali mu se pokriju stidni dijelovi tijela (avret).“ (Tuhmaz, 2003: 408) *Prije nego e hodža pokojnika okupati, položi ga na tabut, nosila, svu e ga do gola, a onda ga pokrije aršafom do slabina. Hodža i oni koji su kraj njega da mu pomognu, uzmu abdest, a onda uzme hodža abdest mrtvomu i pri tomu moli mjesto njega i u ime njegovo molitve, koje su kod uzimanja abdesta propisane.* (Hangi, 2010: 364) Ummu Atije, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je umrla k i (Zejneba) rekao: „Okupajte je tri ili pet puta, ili ako vidite potrebu i više od toga, vodom i sidrom, a u posljednje stavite kamfor.“ (Buhari, 2009: 871) Kazao je i: “Po nite sa njenom desnom stranom i mjestima koja se Peru prilikom uzimanja abdesta.“ (Buhari, 2009: 873) (...) *da mu tijelo bude sasvim isto, jer ako se ovjek pere kada ide ovjeku, kako se ne e prati kada ide Bogu svomu!?* (Hangi, 2010: 364)

Kada je hodža mrtvaca isto oprao, prostre na druga nosila, na tenešir, ist efin, a na efin položi mrtvaca. (Hangi, 2010: 364) U jednom dijelu romana pripovjeda pominje efine, gdje kaže: **“Povrh svega, trebao sam skrojiti efine.“** (Fehratovi , 2005: 185) Poslanik, alejhisselam je rekao: „Omotajte joj ga (oko cijelog tijela)!“ *efin je veliko bijelo platno, dugo i široko, kao tri do etiri aršafa ujedno sašivena, da mogu mrtvo tijelo sasvim umotati.* (Hangi, 2010: 364) Pokrivaje stidnih dijelova mrtvaca i zamotavanje u efine je farzi-kifae (obaveza), a od suneta (pohvalno) je da bude zamotan u tri kefina: jednog od glave do stopala, košulje (kamis) od vrata do stopala, bez rukava i

lifate, kefina koji prelazi preko glave i stopala, kojim se zamotava mrtvac i sveže i gornji i donji kraj – navodi Tuhmaz (2003: 409).

Prije nego e mrtvaca iz avlije ponijeti, stane hodža kraj nosila, a sakupljeni narod iza hodže.

(Hangi, 2010: 368) Zakrenuo sam glavu i naredio da dženaza krene. Stajao sam iza tabuta.

(Fehratori , 2005: 186) *Na dnu nosila su daske i na te daske polože pokojnika, jer muslimani ne prave ljesova. Nosila imaju po etiri ru ice, tako da mrtvaca mogu u isto vrijeme etiri ovjeka nositi.* (Hangi, 2010: 365) (...) *prihvate nosila za ru ice, podignu merhuma na ramena i ponesu ga prema groblju. Prvi idu oni koji nose mrtvaca, a kraj njih i iza njih ostali narod.* (Hangi, 2010: 369)

Po islamskim obi ajima ispred meita niko ne smije i i. (Fehratori , 2005: 186) Lijepo je i i iza dženaze kad se ona prati. Na to ukazuju rije i Ebu Hurejrea: “Ko slijedi dženazu imat e nagradu jednog kirata (nagradu u veli ini brda Uhud).“ (Tuhmaz, 2003: 415) **Ljudi su se mijenjali pokušavaju i da što više ponesu umrlog. Žurilo je da što prije stigne u ku u berzaha.**

(Fehratori , 2005: 186) Muhammed, alejhisselam, je rekao: “Kada se iznese dženaza i ponesu je ljudi na svojim ramenima, ako mrtva bude dobra osoba, re i e: Požurite sa mnom!’, a ako ne bude, re i e: ‘Teško meni, kuda me to nosite!’ Njen glas uju svi osim ovjeka, a kada bi ga i on uo, pao bi u nesvijest.“ (Buhari, 2009: 908) *Dok mejita nose, redom se mijenjaju, jer je vrlo korisno mrtvaca makar i malo do njegova kabura, groba, ponijeti. Za svaki korak što ovjek mrtvaca do groba ponese, dobiva on etrdeset sevapa.* (Hangi, 2010: 369)

Pred svakim grobljem leži ove i kamen, isklesan u obliku pa etvorine, dug po prilici kao i ovjek.

Taj se kamen zove dženaze-kamen. (Hangi, 2010: 370) **Stavili smo tabut na mejtaš. Pozvao sam ljudi da se usafe.** (Fehratori , 2005: 187) (...) Nas je bilo nekoliko redova.“ (Buhari, 2009: 910)

Dženaza-namaz je farzi kifae i ako je obavi dio sa ostalih spada odgovornost. Nagradu imaju samo oni koji su obavili molitvu. (Fehratori , 2005: 187) Muhammed, alejhisselam, je rekao: „Zaista je vaš brat umro, pa ustanite i klanjajte mu dženazu.“ (Buhari, 2009: 849)

Hodža stane i opet kraj nosila i pokojnika i, okrenuvši se prema Mekki, po ne klanjati dženaze-namaz. Sav narod stoji u redovima iza hodže, pa i on s njime zajedno moli. Prije nego e hodža

dženaze-namaz po eti, veli i opet glasno: "Allahu ekber!" – a sav narod iza njega tiho: "Allahu ekber!" u znak da namaz po injе. (Hangi, 2010: 370)

- Imam e stati paralelno sa prsima mrtvaca, jer se u njima nalazi crce, a blizu njegove sredine. U hadisu koji prenosi Semure ibn Džundub stoji: "Klanjao sam dženazu-namaz sa Poslanikom nekoj ženi koja je umrla nakon poro aja, pa je on stao naspram sredine njenog tijela.“
- Prou iti dovu zahvale poslije prvog tekbira. Dozvoljeno je prou iti i Fatihu umjesto ove dove.
- Prou iti i salavate na Allahovog Poslanika poslije drugog tekbira, kao što se u e u namazu na Tešehhudu.
- Prou iti dovu za umrlog poslije tre eg tekbira. Najbolje je da se u e one dove koje se prenose od Muhammeda, aalejhisselam. Od Avfa ibn Malika se prenosi da je rekao: "Poslanik je klanjao dženazu, a ja sam zapamtio da je u io ovu dovu: 'Moj Gospodaru, oprosti i smiluj mu se, pre i preko njegovih loših djela i po asti ga u kaburu, u ini mu ga prostranim, saperi ga vodom, snijegom i kišom. O isti ga snijegom i kišicom. O isti ga od grijeha kao što se bijela odje a isti od prljavštine. Zamijeni mu ku u boljom ku om, rodbinu boljom rodbinom, bra nog druga boljim bra nim drugom. Uvedi ga u Džennet i sa uvaj ga kaburske patnje ili patnje u vatri.'"
- Selam e se predati poslije etvrtoog tekbira bez ikakve dove. Ako klanja izgovori (u prijevodu zna enja): "Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu, a i na Ahiretu i sa uvaj nas patnje u vatri!", ni ovo ne e smetati. Kada predaje selam naglas e prou iti prvi selam, a tiho drugi. (Tuhmuz, 2003: 411-422)

Sve to rade i govore tiho i mirno i bez najmanjega štropota, da se upravo uditi moraš. (Hangi, 2010: 371)

Dva muškarca, koja su pokojniku najблиža, dakle sinovi, bra a, stri evi i i tako dalje (Hangi, 2010: 372) prihvataju mejta. Polažu ga na desnu stranu (Fehratori , 2005: 30) tako da gleda licem

*prema Mekki. (Hangi, 2010: 372) „Lijepo je da onaj koji spušta mrtvaca u kabur kaže: Bismillahi ve billahi, ve cala milleti resulillahi (U ime Allaha i sa Njegovim imenom, i kao pripadnik ummeta Muhammeda, alejhisselam).“ (Tuhmuz, 2003: 416) **Istovremeno povla i pokrov** (Fehratori , 2005: 30) razvežu mu efin više glave i nogu (Hangi, 2010: 372).*

Reda daske (Fehratori , 2005: 30) *po am od glave prema nogama, tako da svaka daska jednim krajem bude na dnu groba, a drugim da se prisloni iznad pokojnika, da zemlja na njega ne pada.* (Hangi, 2010: 372)

*Kada su mrtvaca pokrili daskama, uzmu lopate da ga zakopaju. (Hangi, 2010: 373) **Pri i, baci nekoliko lopata. Ako ti se ne da, bar grumen, dva.** (Fehratori , 2005: 30) „Mustehab je (lijepo) da se pospu rukom tri grumena zemlje od strane glave.“ (Tuhmuz, 2003: 417) (...) jer je i to sevap kod Boga. (Hangi, 2010: 373)*

“Svi su se rasturili, osim njih etverice koji su ponovo kod o eva groba i hodže koji doziva umrlog, daje mu savjete i upute osvijetu u koji je zakora io. To su one najosnovnije upute umrlom, odgovori koje mora dati ispitiva ima na pitanja: Ko ti je Bog? Ko ti je Pejgamber? Ko ti je vodi ? Šta ti je vjera? ijeg si umeta? ijeg si mileta?“ (Fehratori , 2005: 32) *Dok suvaldžije rahmetliji suval ine, stoji hodža na talkinu kod njegova kabura i glasno mu dovikuje što e na prva tri pitanja odgovoriti.* (Hangi, 2010: 374)

To hodža u i. Znaš li šta u i? Ovim redom: 1. ašere 'Lilahi', 2. sura 'Ihlas', 3. Tekbir (dugi), 4. sura 'Felek', 5. Tekbir, 6. sura 'Nas', 7. Tekbir, 8. Fatiha, 9. ašere 'Elif lam mim'.“ (Fehratori , 2005: 30) Stat e se pored kabura poslije ukopa i tražiti oprosta za umrloga od Allaha i u it e se za njega dove. Od Osmana, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "Poslanik, alejhisselam, je, kada bi završio ukop mrtvaca, stao pored njegovog kabura i rekao: Tražite oprosta za svoga brata, i molite Allaha za njega da ga u vrsti, jer je on sada na ispit.“ (Tuhmaz, 2003: 426)

Poštovani džematu, evo mi danaske ispratismo našega baba, ahbabu, akrebu, dosta, komšiju, rahmetli Idriza, sina Nazimova (...) More bit da je nekom od vas rahmetlija nešto zamerio na

ovaj ili onaj na in, pa ve evo pozivam da mu to još dadekan, dok smo odek pored njegovog mezara halalimo. Halalite li mu? (Fehratovi , 2005: 30-31)

Iza toga odlazi narod ku i, a hodža ostane na talkinu. (Hangi, 2010: 374) Zbog toga se i sada – dok doziva mrtvaca, talkina, ne krevelji, nego govori suho i oporo. (Fehratovi , 2005: 33) Dok suvaldžije rahmetlijii suval ine, stoji hodža na talkinu kod njegova kabura i glasno mu dovikuje što e na prva tri pitanja odgovoriti. (Hangi, 2010: 374)

KULTURALNO PAM ENJE U ROMANU VEZANO ZA NOVORO EN E

Kad se dijete rodi, cvrkne i zapla e. Dijete naime ne e da iza e iz matere dok mu mele i ne dadu senef, pismenu potvrdu, da ne e umrijeti. Kada dijete od njih senef primi, po e iz matere. im pane na jastuk ili na zemlju, cvrkne i zapla e, jer su mu mele i onaj senef iz ruke istrgnuli, pa pomaže što su ga prevarili i što e umrijeti. (Hangi, 2010: 175)

„Poda mi ga ondak ovamo. Kako rekoste ime?“ – „Idriz.“ (Fehratovo , 2005: 60) Ebu Musa je rekao: "Kada se moja žena porodila, dijete sam odnio do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. On mu je dao ime Ibrahim (...)“ (Buhari, 2009: 69)

Aferim! Pejgamberško ime. (Fehratovo , 2005: 60) „Sunnet je novoro en etu odabratli lijepo ime i glavu mu obrijati, a potom u sadaku podijeliti srebra u težini obrijane kose – ako okolnosti to dopuštaju.“ (Sabik, 2008: 268)

Ako se uku ani ne mogu da slože kako e se dijete zvati, zovnu obi no hodžu. (Hangi, 2010: 180)
Ahmedija se diže. Prihvata dijete. Prinosi glas desnom uhu. Prepoznaješ li rije i ezana? Kada promijeni stranu, u it e ikamet. (Fehratovo , 2005: 60) Ebu Rafi, radijallahu anhu, prenosi: "Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahua lejhi ve sellem, kako je ezan za namaz prou io na uho Hasana, sina Alijina, kada ga je rodila Fatima, Allah njima bio zadovoljan." – navodi Ebu Davud (2012).

(...) Ahmedija u i dovu. – „Mubare osum, da bidne živ i zdrav, dobar musliman, i ono što se rekne bar zehru bolji od baba.“ (Fehratori , 2005: 60)

Djetetu sedmog dana izu ili ezan i ikamet i nadjeli ime Hafiz. Obrijali ga, te na to podijelili sadaku – da krene u napredak. (Fehratori , 2005: 97) Ibn Abbas prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, povodom Hasanova ro enja zaklao brav e i rekao: "O Fatima, obrij djetetu glavu i udijeli sirotinji srebra u težini obrijane kose." Izvagasmo kosu. Bila je teška koliko jedan zlatnik, ili dio zlatnika. - bilježi Tirmizi (2013).

KULTURALNO PAM ENJE U ROMANU VEZANO ZA CENTRALNU TEMU - BEDOVU

Tradicija se ne mora dokazivati, nju je dovoljno upamtiti i prenijeti narednom pokoljenju. – tako kaže Assmann (2005). Prenosi je ve ina, narod, godinama, vijekovima, gube i ak želju da zaviri u njenu istinitost, jer se ne sumnja u ono što se smatra svojim – „tako su radili naši stari“. Me utim, gdje su korijeni odre ene tradicije, od koga je sve poteklo? Da li nešto nastaje samo od sebe, spletom slu ajnosti, ili je potrebno ubijediti ljude da tako treba initi? Na kraju krajeva, od same sadržine kulturnog pam enja jednog naroda, od toga da li se neka pojava približava mitu po sadržini ili, pak po vremenskoj udaljenosti od dokazivog izvora, ovisi i opšta slika o odre enom narodu. A od samog preispitivanja istinitosti kulturnog pam enja ovisi nastanak novog sje anja, odnosno novog kulturnog elementa. Bošnjaci su vijekovima baštinili islam kao „kulturni sistem – delimi ni izražaj jedne kulture, povezan me usobno stvarnom srođnoš u, od kojih su najvažniji: religija, umetnost, nauka, privreda, država i pravo“ (Vujaklija, 1980: 485). To dokazuje injenica da je opšte znanje naroda vezano za dva doga aja: ra anje života i gašenje života, vijekovima ostalo gotovo nepromijenjeno, ili promijenjeno u mjeri koja ne ruši prvo bitnu cjelinu. Raširenost islamskih na eli kod naroda u ova dva segmenta (a zasigurno se može govoriti o mnogo više njih) govori o tome da su se ljudi držali jedni drugih i u radosti i u tuzi. Obredi zahtijevaju predvodnika, nekoga ko e uputiti narod, biti im vo a, grubo re eno: odraditi posao umjesto njih. U islamu to je hodža. E upravo ova li nost je kriva, uslovno re eno, jer *niko ne e tu e breme nositi* (Ez-Zumer, 7), što je nešto od vjere

(obreda) prenijeto kako treba, izravno od Poslanika, alejhisselam, kao za etnika kulture koja je univerzalna za sve narode koji je prihvate kao svoju, ili je nešto od toga izmijenjeno, na odre enom mjestu, jer su promjene vezane samo za odre eno vrijeme i prostor, a ne za kompletну kulturu islama jer se ona bazira na Kur'anu – i ona je ostala i ostat e nepomijenjena: *Mi smo ga sigurno uvati.* (Hidžr, 9/15) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Zaista, u eni su nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu ostavili u naslje e ni dinare, ni dirheme, nego su ostavili znanje. Zato, onaj koji uzme od njega, uzeo je sre u obilatu.“ - kako navodi Tirmizi (2013). U eni (hodže) su nasljednici poslanika, nekada dobri a nekada loši nasljednici; neki su upotrijebili to nasljedstvo, a neki ga zloupotrijebili.

Ali da po emu od po etka: **Naša mahala je uvijek pripisala na nekakav i ekluk, ulistan iji se ambar širi i uzduž i poprijeko, zavodi i zanosi (...) Sve potaman, do jedna sitnica koja i nije mnogo vazna, te se do nje nije ni držalo. Falio hodža, neko iz fisa. Ta bi se falinka osjetila tek ondar kada neko preseli te se za hožu mora i i preko devet sela.** (Fehratori , 2005: 83) Adet Bošnjaka, ne svih ali ne i malog broja njih, jeste da vode ra una o drugom, skoro o svemu: ro enju, svadbi, dženazi... (Hangi, 2010) Me utim, u Romanu je ostavljen utisak da je uloga hodže u narodu upravo da prihvati život ili da ga isprati, ne i da ga povede.

- **Ama, jel to baš tako? Ja mi se ini da je malo drukše?**
- **Kako drukše?**
- **Nešto mi tu šuhbeli. Ko da je ta plo a malo poviše najbližih nebesa, da je podignuta?**
- **Kako poviše?**
- **To bi ti trebo da znaš?**
- **Zar sam nešto pobrko, trebo bi da tražim po itaba, da ustvrdim...**
- **Bogami potraži, pa eš i mene reknut.** (Fehratori , 2005: 59)

Kad se ujutru rashaviza i vide sebe pored bega, ko od majke ro enog, zadrhata. Uspravi glavu i u ini bedovu da mu se (hodži) sjeme utre, nafaka rasto i, kambelaj da strefi i zadnju klicu njegove krvi... Kabul joj dova bola. (Fehratori , 2005: 111)

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.“
(El-Bekare, 186)

Od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: "Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda u injena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete." (Sabik, 2008: 392)

Da li je uzrok nekada bio posljedica, i da li se iz posljedicu javlja novi uzrok; da li se prvo hodža pokvari, pa narod udalji, ili je nemar naroda dovoljan da hodža skrene s „puta nasljedstva“, to zapravo nije ni toliko bitno. Važna je posljedica kidanja te veze. A posljedica je BEDOVA.

ZAKLJU AK

Na osnovu iznijetih injenica, možemo konstatovati da se kultura Bošnjaka koja se tiče obredoslovlja direktno povezuje sa islamskim vjerozakonom, a da se znanje naroda, koji ne može uvijek načinjeno objašnjena za svoje postupke, ali je nosilac kolektivnog sjećanja, vraća na prenosioca tog znanja – hodžu, svojevrsnog osvežioca kolektivnog sjećanja, i da se tradicija Bošnjaka može smatrati dokazivom i živom, jer je primjenjiva, a ne samo dio sjećanja.

LITERATURA

- Jan Assmann, Kulturno pamätník, Zenica 2005.
- Antun Hangi, Život i običaji Muslimana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.
- Muhammed b. Ismail el-Buhari, Buharijeva zbirka hadisa IV, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo 2008.
- Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh 1, Sarajevo 2002.
- Es-Sejjid Sabik, Fikhus-sunne V, Sarajevo 2008.

- Ebu Davud Sulejman Ibn Es'as es-Sidžistani, Sunen Ebu Davuda, El-Kelimeh, Novi Pazar 2012.
- Ebu Isa Muhammed et-Tirmizi, Tirmizijin Džami'-sunen, El-Kelimeh, Novi Pazar 2013.
- Besim Korkut, Prijevod Kur'ana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2014.
- Milan Vujaklija, Leksikon stranih re i i izraza, Prosveta, Beograd 1980.

BRANIMIR VUK EVI

UDK: 37.03:004.928

Ugostiteljsko-turisti ka škola sa domom u enika Vrnja ka Banja

branivuk@open.telekom.rs

OZBILJNE IGRE U OBRAZOVNOM I VASPITNOM PROCESU

SERIOUS GAMES IN THE PROCESS OF EDUCATION

Apstrakt - *U poslednjih dvadeset godina u zemljama Evropske Unije i SAD postoji veliko interesovanje za kreiranje i upotrebu ozbiljnih igara u funkciji realizacije obrazovnih i vaspitnih ciljeva na svim nivoima školovanja. Iako su ozbiljne igre bile poznate i pre raširene upotrebe elektronskih sredstava u kontekstu u enja i igre, danas izraz ozbiljne igre u domenu prosvetne delatnosti obeležava igre nalik komercijalnim video igramu ali koje su dizajnirane tako da im je osnovna svrha obrazovanje a ne zabava. Upotreba informacionih tehnologija i ozbiljnim igramu radi simulacije okruženja u kojem se u enje odvija ima za cilj prenošenje dobrih strana video igri u proces u enja kao što su: visoka motivacija da se igra, posve enost ulozi igra a, mogu nost pra enja sopstvenog napredovanja u igri uz pomo jasnog i kontinuiranog fidbeka. Uvo enje ozbiljnih igara u nastavni proces zapadnih zemalja je savremen trend koji ve predstavlja izazov i za našu zemlju. Cilj ovog rada je da prikaže nekoliko važnih pitanja o ovoj temi, kao i neke odgovore na njih iz relevantne savremene literature. To su slede a pitanja: 1) šta su ozbiljne igre, 2) zbog ega postoji interesovanje da se ozbiljne igre koriste u sistemu prosvete, 3) koji pedagoško-psihološki modeli podržavaju upotrebu ozbiljnih igara u nastavi, 4) kako se mogu nau nim metodama proveravati efekti ozbiljnih igara. Na osnovu iznetih argumenata preovla uje mišljenje da ozbiljne igre mogu zna qjno da unaprede proces obrazovanja i vaspitanja ukoliko su pravilno dizajnirane i upotrebljene.*

Klju ne re i – ozbiljne igre, informacione tehnologije, prosveta, pedagoško-psihološki modeli

Abstract - *In the last twenty years a great interest for the creation and use of serious games has been in the educational systems of EU and USA for the purpose of realization educational goals at all levels of education. Although serious games were known before the widespread use of electronic means in the context of learning and games, today phrase serious games in the domain of educational activities marks the games like commercial video games but which are designed so that their primary purpose is education and not entertainment. The use of information technology in the serious games to*

simulate the environment in which learning takes place aims to transfer the good sides of video games in the learning process, such as: high motivation to play, engagement, the ability to monitor the progression in the game with the help of a clear and continuous feedback. The introduction of serious games in the educational process of Western countries is a modern trend which already represents a challenge for our country. The aim of this paper is to present some important questions on this topic, as well as some answers to them in a relevant contemporary literature. These are the following questions: 1) what are the serious games, 2) why there is interest in serious games to be used in the system of education, 3) what pedagogical-psychological models support the use of serious games in education, 4) how to check the effects of serious games in the manner of science. Prevailing opinion is that serious games can significantly improve the process of education if they are properly designed and used.

Key words – *serious games, information technology, education, pedagogical models*

UVOD

Ozbiljne igre predstavljaju video igre koje su stvorene sa primarnom svrhom koja nije zabava. U ovim igrama informacione tehnologije su upotrebljene u funkciji simulacije i vizuelizacije uslova u kojima se odvija proces u enja. Iako su predmet velikog interesovanja u prosvetnim sistemima EU i SAD u proteklih dvadeset godina, ozbiljne igre su poznate od ranije u razli itim delatnostima gde korisnike odre enih proizvoda ili sredstava treba obu iti i zainteresovati za upotrebu tih proizvoda ili sredstava (Djaouti i sar., 2011).

Radi pojmovnog razgrani enja, ozbiljne igre treba uporediti sa fenomenom gejmifikacije koji je na zapadu tako e veoma raširen. Gejmifikacija predstavlja upotrebu elemenata igre u neigrovnom okruženju zarad formiranja znanja, veština, nekih odre enih stanja ili osobina li nosti (Domínguez i sar., 2013). Primer za gejmifikaciju je kada nastavnik upotrebljava kviz na ra unarima u u ionici u toku savladavanja nove lekcije. Ozbiljne igre kao video igre, prevazilaze gejmifikaciju, jer nisu uneti samo elementi igre u postojanje okruženje u enja, ve je okruženje u kojem se u i simulirano tako da su u enje i igranje igre ekvivalenti (igra implicira u enje, u enje implicira igru). Obuka u kojoj se simuliraju borbena dejstva vojnika vojske SAD –Snapshoots, predstavlja primer ozbiljne igre.

Kreiranje ozbiljnih igara je multidiscipinaran poduhvat u koji obi no ulaze slede e nau ne oblasti

(De Gloria i sar., 2014): vešta ka inteligencija (artificial intelligence - AI), interakcija ovek-ra unar (Human-Computer Interaction - HCI), ra unarske mreže (networking), ra unarska grafika i arhitektura (computer graphics and architecture), obrada signala (signal processing), distribuirano ra unarstvo (web-distributed computing), oblast neuronauke (neuroscience).

Ozbiljne igre se mogu podeliti prema svrsi (edukacija, informisanje, marketinška komunikacija, trgovina proizvodima i uslugama, trening za odre ena znanja i veštine i sl.), prema tržištu (korisnici industrije zabave, ustanove odbrane i bezbednosti, obrazovanje, zdravstvo, itd.) i prema ciljnoj grupi s obzirom na uzrast korisnika. Primeri ozbiljnih igara s obzirom na navedene kriterijume mogu se na i na sajtu <http://serious.gameclassification.com/>. Pored toga, isto kao i komercijalne video igre iz industrije zabave, ozbiljne igre se mogu podeliti prema broju igra a na one koje se igraju samostalno, zatim, u paru ili u grupi, ili masovno (De Gloria i sar., 2014; Ritterfeld i sar., 2009).

RAZLOZI ZA KREIRANJE I UPOTREBU OZBILJNIH IGARA U PROSVETI

Narastaju a zainteresovanost za kreiranje i upotrebu ozbiljnih igara u prosveti temelji se na dve opšte prepostavke: prva je hipoteza o promenama u psihi kim dispozicijama savremenih generacija dece i mladih koje se odnose na svakodnevnu upotrebu elektronskih sredstava komunikacije i obrade podataka u u enju i radu uopšte, a druga je pozitivno delovanje igre na motivaciju i posve enost u enju, kao i efekte u enja.

Prvu tezu iznosi i detaljno obrazlaže Prensky (Prensky, 2006). On ukazuje da su današnja deca i mlađi od ranog detinjstva u interakciji sa elementima posebnog okruženja koje ine elektronski ure aji za prenos i obradu podataka, kao što su ra unari, tableti, smart mobilni telefoni, smart televizori i sl., te da je mentalni razvoj ove dece uslovljen ovom interakcijom. Prensky smatra da se svi ljudi stoga mogu podeliti na dve kategorije: na one ro ene pre ekspanzije mikroelektronike u svakodnevnom životu i na one individue koje su takore i ro ene u digitalnom okruženju. Prve naziva digitalnim imigrantima (digital immigrants), jer hteli oni to ili ne, zarad normalnog funkcionisanja, moraju, uglavnom nevoljno, povremeno koristiti elemente savremenih informacionih tehnologija.

Ove druge i obične mlađe ljude od prethodnih, naziva digitalnim urojenicima (digital natives), jer oni funkcionišu u digitalnom kao u prirodnom okruženju. Digitalni urojenici se od digitalnih imigranata razlikuju u sledećim stavkama koje se ti u rada i u enja: 1) preferiraju "twitch brzinu" spram konvencionalne brzine u pogledu izvršenja pojedinih zadataka (najmanji sadržaji koji se stižu u enjem treba da su dostižni jednim potezom koji osoba svesno izvodi, tako da se stiže utisak brzog u enja, kao i da je vreme u potpunosti korisno i interesantno utrošeno), 2) preferiraju paralelno procesuiranje u odnosu na linearno procesuiranje informacija (više vole da obavljaju dva ili više zadataka istovremeno), 3) više vole randomiziran pristup problemima jedne teme nego razmišljanje po unapred zacrtanoj liniji (vole poslove koji podrazumevaju slobodno povezivanje više podoblasti u jednom trenutku); 4) prvo obrađuju pažnju na grafičke elemente pa onda na tekst (tekst im služi da pojasni grafičke elemente, na primer grafike, histograme i sl., a ne obrnuto); 5) više vole da su povezani u poslu sa drugima nego da su samosvojni (radije rade umreženi, ili povezani savremenim sredstvima komunikacija); 6) izbegavaju u enje pasivnim prijemom informacija putem ulaska u znanja stižu u putem sopstvene akcije (na primer, ne citaju uputstvo kako se koristi neki uređaj ili program, već očekuju da program od uključenja vodi korisnika ka pravilnoj upotrebi); 7) bolje "trče na kratkim stazama" - traže posle svake akcije potkrepljenje i u tom smislu slaba im je strpljivost (svaki korak u radu mora nositi određenu jasnu korist, bez odgovra enja); 8) samopoimanje im je više povezano sa maštom nego sa realnošću (u licu ni identitet i ideale ega im se ugrađuju elementi fantazije u kojoj sebe doživljavaju kao heroje po uzoru na likove iz video igara, ili izrazito možu biti u smislu stepena kontrole nad sobom ili okruženjem i sl.), 9) radije se igraju nego što rade, tako da više vole poslove kojima se rešavaju zanimljivi problemi i neočekivane situacije, od uvežbavanja i sticanja rutine; 10) imaju veoma pozitivan odnos prema savremenim informacionim tehnologijama i tehnološkim inovacijama. Treba reći da nije poznato da li je metodološki korektno utvrđivanja valjanost konstrukata koje iznosi Prensky te da li se ljudi pouzdano mogu razlikovati na opisani način, međutim, ovo njegovo zapažanje je inspirativno za nova empirijska istraživanja.

S druge strane, teza je da kreiranje i aplikacija ozbiljnih igara dovodi do unapred enja nastave zbog tri dobre strane video igara: visokog stepena motivacije za igru (igra je priyatna i zabavna aktivnost

per se), velike posve enosti ulozi igra a u smislu poznavanja i ume a realizacije zadataka igre, prva enja sopstvenog napredovanja u igri putem stalne povratne informacije o postignu u (na primer preko osvojenih skorovova po zadacima, nivoima igre i sl.). Na osnovu mišljenja više autora (De Gloria i sar., 2014; Ritterfeld i sar., 2009; Prensky, 2006), ozbiljne igre to mogu da imaju zbog toga što imaju sledeću i sklop karakteristika: 1) pristup korisniku u igri (in-game user assessment), 2) povratna informacija (feedback), 3) analiza u enja (learning analytics). Pristup korisniku u igri, između ostalog, podrazumeva: kreiranje fleksibilnog okruženja i zadataka po meri korisnika (težnja je da postoji usaglašenost sa osobinama i sposobnostima korisnikove linosti) i kontinuirano registrovanje korisnikovih akcija u igri. Povratna informacija podrazumeva da je korisniku omogućen uvid u efikasnost poteza u igri preko definisanih indikatora, u realnom vremenu. Analiza u enja predstavlja ispitivanje napredovanja korisnika u igri, omogućava promene zadataka i okruženja igre radi usaglašavanja sa promenama u nlostima korisnika (igra a) da igra igru.

NEKI PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI MODELI I OZBILJNE IGRE

Konstruktivističke teorije kognitivnog razvoja naglašavaju da je enik i svako ko u i u najširem smislu te reći, nije pasivan prijemnik informacija već aktivno izgrađuje svoja znanja, veštine i osobine. Teorije individualnog konstruktivizma, gde pripadaju teorija Žana Piaget-a i neopijetanske teorije, ističu ulogu pravilno postavljenih zadataka koji izazivaju kognitivnu neravnotežu te pokreće u eniku da ih reši (Piaget, Inhelder, 1996). Sociokulturalna teorija Lave Vigotskog pripada socijalnom konstruktivizmu i ukazuje da je za intelektualni razvoj neophodna interakcija sa drugom osobom, običajno odraslim koji zna više od deteta tako da ga može naučiti znanjima i veština deteta i onih kojima bi moglo da ovlada tokom interakcije sa tim odraslim (Vigotski, 1996). Navedene teorije su u skladu sa težnjom tvoraca ozbiljnih igara da kreiranje ozbiljnih igara obuhvati preciznu postupnost zahteva igre u pogledu kognitivne težine; zajedno sa tim, De Gloria sa saradnicima, koriste i teoriju kognitivnog opterećenja koju daje John Sweller, ukazuje da je poželjno vođenje u novim elementima igre od strane instruktora zbog ograničenosti radne memorije igrača (De Gloria i sar., 2014), što je u skladu sa stanovištem socijalnog konstruktivizma.

Teorija flow-a (flow – tok; struja) koju daje Mihaly Csikszentmihalyi koriš ena je u kreiranju video igara u funkciji stvaranja motivacije i posve enosti igri (O' Broin, 2011). Prema ovoj teoriji ovekovo mentalno blagostanje vrsto je povezano sa stepenom sre e koju doživljava u svom poslu. Optimalan stepen sre e obezbe uje mu posebno mentalno stanje koji se naziva flow, a blisko je zna enjima re i zanesenost, ili predatost radu. ak iako živi u teškim uslovima flow uva mentalno zdravlje oveka. Postoji osam komponenti flow-a: 1) doživljaj ravnoteže izme u mogu nosti i izazova u pogledu veštine da se posao obavi; 2) gubitak doživljaja ja kao objekta poimanja; 3) jasno a zadatka/ciljeva; 4) potpuna fokusiranost na trenutnu aktivnost; 5) ose aj kontrole nad situacijom; 6) doživljaj vremena je uskla en sa izvo enjem radnji tako da postoji iskrivljen ose aj za vreme; 7) postoji trenutna povratna informacija koja je uvek prijatna bez obzira na njenu pozitivnost, jer ponašanje menja tako da ga upravlja ka cilju; 8)aktivnost koja se obavlja je prijatna sama po sebi, bez obzira na spoljašnje nagrade. Danas postoji težnja da ozbiljne igre sadrže navedene elemente flow-a (Sweetser & Wyeth, 2005).

Personalizam je još jedan model koji se koristi u kreiranju ozbiljnih igara (De Gloria i sar., 2014). Prema ovoj koncepciji uspešan nastavni proces je orijentisan na u enika, što zna i prilago en zahtevima njegove li nosti. Implikacija personalizma u kreiranju ozbiljnih igara podrazumeva dizajn usmeren na korisnika, što zna i da su okruženje i zahtevi igre prilago eni sposobnostima i interesovanjima igra a, tj. u enika.

Pedagoško-psihološki modeli se koriste u kreiranju i evaluaciji ozbiljnih igara, izme u ostalog, radi definisanja ciljeva u enja, tj. obrazovnih i vaspitnih ciljeva, kao i na ina njihovog ostvarivanja. Obi no se radi konkretizacije ciljeva ozbiljnih igara kao obrazovnog i vaspitnog procesa koriste dva modela: revidirana Bloom-ova taksonomija ciljeva u enja koju su dali Anderson i Krathwhol (Anderson i sar., 2001), i model procesa u enja koji je dao David Kolb (Nonaka i sar., 2000). Prema navedenoj revidiranoj taksonomiji ciljevi u enja putem ozbiljnih igara mogu podrazumevati slede e operacije koje su pore ane po složenosti: se anje, razumevanje, primena, analiza, evaluacija i kreiranje. Na osnovu teorije koju daje Kolb, u enik zapo inje svoje u enje od konkretnog iskustva i u enje ima etiri faze. Konkretno iskustvo predstavljaju akcije na objektima okruženja – tj. doživljaji

elemenata okruženja (faza konkretnog iskustva). U drugoj fazi sledi baratanje samim doživljajima a ne konkretnim predmetima (faza reflektivne opservacije). U tre oj fazi igra – u enik izvodi generalizacije na osnovu operacija nad doživljajima (faza apstraktne konceptualizacije). U etvrtoj fazi (faza eksperimenta) on testira koncepte do kojih je došao u prethodnoj, tre oj fazi, proveravaju i njihovu vrednost u igrovnom okruženju putem konkretnih akcija koje preduzima i tako novi krug procesa u enja zapo inje. Igra i-u enici se razlikuju prema fazama koje im najviše odgovaraju, pa se tako razlikuju stilovi u enja: aktivista (više voli da se bavi konkretnim iskustvom, objektima koje može da vidi ili slikom predstavi), mislilac (preferira transformaciju predstavnog u iskustvo simboli kog tipa), teoreti ar (preferira definisanje modela, mreže pojmove, metoda i sl.), pragmati ar (preferira da na osnovu postavljenih jasnih planova akcija ispituje postavljene modele). Obično igra i imaju više od jedne preferencije u pogledu na ina u enja, što zna i da su prilježniji u tim fazama u enja nego u drugim. Postoji težnja da pristup igra u u igri i analiza u enja kao karakteristike ozbiljnih igara podrazumevaju identifikaciju ovih sklonosti i modifikaciju igre radi usklaivanja sa potencijalima igra a (De Gloria, 2014).

ISPITIVANJE U INKOVITOSTI OZBILJNIH IGARA I ZAKLJUČAK

Postavlja se pitanje koliko ozbiljne igre mogu biti u inkovite (efektivne) u realizaciji ciljeva u enja i da li mogu ostvarivati bolje efekte nego drugi na ini rada? Metodološki posmatrano, za ovaj problem može se primeniti faktorski nacrt istraživanja, eksperiment sa kontrolnom grupom (Todorović, 2009). Najednostavniji primer ovakvog ispitivanja bi bio, da se uzmu tri grupe u enika, koje su prethodno ujednačene po obeležjima koje su povezane sa u enjem određenog sadržaja i po predznanju. Jedna grupa u enika je u nastavnom procesu gde se određeni sadržaj uči korišćenjem ozbiljne igre iju u inkovitost ispitujemo, druga grupa uči bez nje, a treća je kontrolna grupa koja ne uči dati sadržaj. Posle jednakog perioda u enja svaka grupa se jednakim postupkom ispita u pogledu ostvarenosti ishoda u enja, potom se uporedi koja grupa u enika je više odmakla u pogledu ciljeva obrazovnog i vaspitnog procesa u odnosu na kontrolnu grupu. Međutim, ovakav pristup mora biti proširen mogući u kombinovanja ozbiljnih igara sa klasičnom nastavom, tj. poređenjem nastave sa i nastave bez ozbiljnih igara. Faktor interakcije nastave sa ozbiljnim igrami je poseban kvalitet

aplikacije ozbiljnih igara koji može biti metodološki korektno proveren (Ritterfeld i sar., 2009). Uopšte posmatrano, navedeni faktorski nacrt se može proširiti ukoliko se želi uporediti u inkovitost više na ina obrazovnog i vaspitnog rada, tj. može se pove ati broj faktora, tj. grupa u enika koje su uklju ene u druga ije nastavne procese. No, ovaj nacrt se može zameniti kompleksnijim korelacionim nacrtom koji uklju uje regresionu analizu, radi ispitivanja na ina sadejstva pojedinih faktora (varijanti nastavnog procesa sa i bez ozbiljnih igara) u smislu moderacije ili medijacije efekata na ishode u enja. Tako na primer, aplikacija nekih ozbiljnih igara u klasi noj nastavi može zna ajno pove ati njene pozitivne efekte, a da same igre nemaju ve i efekat od nastave bez igri.

Ozbiljne igre za društvene kompetencije i kreativnost predstavlja projekat dizajniranja i aplikacije ozbiljnih igara za razvijanje veštine komunikacije, saradnje, sposobnosti konstruktivnog rešavanja me uljudskih konfliktata, samoevaluacije, samokontrole i asertivnosti¹. Tako na primer, na osnovu faktorskog nacrtka koji je u ovom radu malo as prikazan, u inkovitost ovih ozbiljnih igara može se uporediti sa u inkovitoš u vežbi i radionica koje se izvode u u ionici sa grupom u enika, što e u budu nosti verovatno i biti slu aj.

Iako je na in ispitivanja relativno poznat, nema velike empirijske evidencije u inkovitosti ozbiljnih igara. Jedan od razloga je u tome što se kreiranje i upotreba ozbiljnih igara za znanja, veštine ili druge ciljeve u enja u prosvetnom sistemu obi no unapred smatra povoljnim za nastavni proces. Metaanaliza efekata ozbiljnih igara koju su dali Wouters i saradnici (Wouters i sar., 2013), daje nalaze koji sugerisu da kombinacija elemenata klasi ne nastave i ozbiljnih igara daje uglavnom bolje rezultate u enja, kada su u pitanju kognitivni i konativni ishodi obrazovnog i vaspitnog procesa, nego nastavni proces bez ozbiljnih igara. Pod elementima klasi ne nastave navedeni autori obuhvataju razli ite instrukcije nastavnika i saradnju izme u u enika. Me utim, jedna od mogu ih slabosti je da same ozbiljne igre koje su bile predmet razmatranja slabije podstti u u enike da sistematizuju i generalizuju znanja, što može da slabi transfer znanja iz igrovnog u pravo okruženje, te da znanja,

¹ SGSCC "Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije", 2.02.2015. godine na: <http://games4competence.eu/>

veštine ili drugi proizvodi u enja iz ozbiljnih igara nisu upotrebljivi u životu u enika u meri u kojoj se o ekuje. Interakcija sa nastavnikom i saradnja sa drugim u enicima u savla ivanju gradiva izgleda da otklanja ovaj nedostatak ozbiljnih igri. Druga slabost ozbiljnih igara je u tome što neretko u enicima i ustanovama u kojima se školuju ure aji sa informacionim tehnologijama su slabo dostupni zbog loših materijalnih uslova. Treće pitanje koje se postavlja i iji odgovor može ukazivati na slabost, jeste da li efektivnost aplikacije ozbiljnih igara u obrazovnom i vaspitnom procesu prati i efikasnost u smislu povoljnog odnosa između uloženih resursa u izradu i aplikaciju ozbiljnih igara i efekata njihovog delovanja na ishode u enja.

ZAKLJUČAK

Ukratko, svrha ovog rada bila je da prikaže u osnovnim crtama ozbiljne igre i njihovo mesto u prosveti. Na osnovu prikazanog, možemo reći da se u kreiranju, aplikaciji i evaluaciji ozbiljnih igara koriste adekvatni pedagoško-psihološki modeli. Upotreba savremenih informacionih i drugih tehnologija u izradi ozbiljnih igara postaje sve složenija i sve usklađenija sa zahtevima korisnika u prosveti; s druge strane, ure aji koji podržavaju ozbiljne igre su sve dostupniji gotovo svim slojevima populacije. U budućnosti možemo da o ekujemo sve veće u izradu i aplikaciju ozbiljnih igara za obrazovni i vaspitni proces.

LITERATURA

- Anderson, L., Krathwohl, R., Airasian, P., Cruikshank, K., Mayer, R., Pintrich, P., Raths, J., & Wittrock, M. (2001). Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy. New York: Longman
- DeGloria Alessandro, Francesco Bellotti, Riccardo Berta, (2014). Serious Games for education and training. International Journal of Serious games Vol 1, No 1
- Djaouti Damien, Julian Alvarez, Jean-Pierre Jessel1, Olivier Rampnoux (2011). Origins of Serious Games; preuzeto 1. 2. 2015. godine sa: <http://www.ludoscience.com/EN/diffusion/551-Origins-of-Serious-Games.html>

- Domínguez Adrián, Joseba Saenz-de-Navarrete, Luis de-Marcos, Luis Fernández-Sanz, Carmen Pagés, José-Javier Martínez-Herráiz, (2013). Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. *Computers & Education* 63, 380–392
- Nonaka, I., Toyama, R., Konno, N. (2000). SECI, Ba, and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation. *Long Range Planning*, vol. 33, no.5
- O' Broin D. (2011). Using a Criteria-Based User Model for Facilitating Flow in Serious Games. *Third International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications, VS-Games*
- Pijaže Ž., Inhelder B. (1996). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
- Prensky Marc (2006). Computer Games and learning: Digital Game-Based Learning. Preuzeto 2.02.2015. godine sa: <http://marcprensky.com>
- Ritterfeld Ute, Michael Cody, Peter Vorderer (2009). *Serious Games: Mechanisms and Effects*, New York: Routledge
- Sweetser P. and Wyeth P. (2005). GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games. *ACM Computers in Entertainment*, vol. 3, no. 3
- Todorović D., Metodologija psiholoških istraživanja (2009). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
- Vigotski, L. V. Mišljenje i govor (1996). U: Vigotski, L.S., Problemi opšte psihologije, sabrana dela, tom II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
- Wouters Pieter, Christof van Nimwegen, Herre van Oostendorp, Erik D. van der Spek (2013), A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. *Online First Publication*, doi: 10.1037/a0031311

EMRUŠ AZIZOVIĆ

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija
e.azizovic@uninp.edu.rs

UDK: 378:37.018.43

KA KA MULJAIM

Univerzitet u Prizrenu

muljaim.kacka@gmail.com

MELISA AZIZOVI

Univerzitet u Prizrenu

melisa.azizovic@gmail.com

PLAN ONLINE KURSA PEDAGOŠKOG OBRAZOVANJA ASISTENATA NA FAKULTETIMA

ONLINE COURSE PLAN OF PEDAGOGICAL EDUCATION FOR ASSISTANTS AT THE FACULTY

Apstrakt - U ovom radu biti ukratko opisan online kurs pedagoškog obrazovanja asistenata zajedno s pripadaju im kontekstom, svojom svrhom i ciljevima, te strategijama pouavanja i nastavnim metodama koje će doprineti ostvarivanju planiranih ciljeva. Biće reći i o formativnom i sumativnom ocenjivanju polaznika, kao i o akademskoj i neakademskoj podršci polaznicima. Stav je autora kursa da u visokom obrazovanju postoji potreba za povećanjem nivoa kvalitete nastave, a polaznici kursa bi bili oni koji su u neposrednom kontaktu sa studentima - asistenti.

Klju ne re i – online kurs, obrazovanje, LMS, pedagogija, didaktika, predava ka strategija, samousmereno u enje, saradni ko u enje

Abstract - In this article will be explained the online course plan of pedagogical education for assistants in short lines together with belonging context, its purposes and objectives, including teaching strategies and teaching methods which will contribute to the realization of planned objectives. It will also be explained the formative and summative rating of attendants, as well as academic and non-academic support of attendants. The author's attitude is that in higher education there is a need of increasing the level of teaching quality, and the attendants of the course would be those who are in direct contact with students – assistants.

Key words – online course, education, LMS, pedagogy, didactics, lecturing strategy, self-directed learning, cooperative learning.

UVOD

Stupanjem na snagu Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju, promenile su se nastavne obaveze na fakultetima. Oblik nastave na fakultetima se približio onom u srednjim školama, pa iziskuje od nastavnika posedovanje odre enih nivoa pedagoških veština. Asistenti su u konkretnijim odnosima sa studentima nego profesori (predaju manjim grupama studenata, karakter njihove nastave iziskuje više interakcije sa studentima nego predavanja...) te su dovedeni u situaciju da moraju promeniti svoj na in rada i više pažnje posvetiti studentima. Oni su ta kriti na, ciljana grupa na koju se može uticati. Za to su im potrebna pedagoška i didakti ka znanja koja ne poseduju dovoljno, jer tokom školovanja nisu imali prilike da se dovoljno upoznaju s ovim predmetima (velika ve ina nije završilaneki od nastavni kih studija). Budu i da su zatrpani obavezama (nastavnim i nau nim), želja autora teksta je da im se kroz izradu online kursa usvajanja pedagoških veština iza e u susret da steknu spomenute veštine, bez dodatnih obaveza poha anja radionica ili upisivanjem pedagoških kolegija. Zabrane poha anju ovog kursa nisu ni prostor ni vreme, a na duge staze bi bio finansijski isplatljiviji nego svaki put iznova organizirati radionice.

Osim bolonjskog, drugi aspekt motivacije autora kursa jeste dizanje nivoa kvalitete nastave u visokom školstvu da kao produkt dobijemo kvalitetniji i brojniji alumni te postanemo konkurentniji na me unarodnom tržištu rada (što i jeste jedan od motiva uvo enja Bolonje – pove ati mobilnost).

OPIS KURSA

Ovo je kurs opšteg tipa i nije ograničen na naučno područje delovanja asistenata jer se bavi generičkim nastavnim veštinama. Autori ovog rada (ujedno i autori kursa), su zaposlenici fakulteta. Fakulteti (za nadati se) imaju svu potrebnu infrastrukturu za realizaciju kursa (platforme za LMS Moodle), a i jedan smer njegovog naučnog delovanja jesu e-learning i kvaliteta nastave. Na fakultetima se sprovodi popriličan broj istraživačkih e-learning projekata, npr. Tempus projekti i sl. Budući da posjeduju potrebitno pedagoško obrazovanje i iskustvo u radu s e-learningom, autori kursa bili bi i njegovi realizatori, a kao spoljni saradnici bili bi angažovani profesori pedagoških predmeta.

Kurs bi predstavljao kombinovani model nastave: nastava bi se odvijala online, a završila bi demonstracijskom radionicom na vlastitim ustanovama od strane polaznika. Potrebna predznanja su: znanje engleskog jezika dovoljno za učtanje i razumijevanje stručne literature, poznavanje osnovnih internetskih servisa (forum, e-mail, pretraživanje weba) i mogućnost korištenja računara i interneta. Prvi kurs u trajanju od dva semestra počelo bi maksimalno 25 asistenata zaposlenih na fakultetima. Kurs bi se odvijao u Moodle-u, ako njegovi prvi polaznici imaju iskustvo u radu s ovim LMS-om, ne bi bila potrebna nikakva dodatna obuka. Za kasnije grupe bila bi organizovana jednodnevna obuka za rad s Moodle-om, na početku kursa.


Tokom kursa će se koristiti tri perspektive poučavanja, od kojih će prevladavati perspektiva društvene reforme i razvojna perspektiva, a njegujuća će biti marginalna. Kako je uvećanje Bolonje na fakultete proizvod društvene reforme, upravo perspektiva društvene reforme predstavlja glavnu perspektivu poučavanja. Kroz kurs ćemo nastojati da pripremimo i osposobimo asistente da prihvate novi način rada koji Bolonja sa sobom nosi. Ovo neminovno iziskuje promenu dotadašnjeg načina rada i usvajanje novih vrednosti koje propisuje društvo. Asistenti će tokom kursa usvajati nova znanja i povezivati ih s vlastitim iskustvom i vlastitom nastavnom praksom, te preispitivati svoj dotadašnji način rada radi njegovog unapredavanja. Smatramo da će tome najviše doprinjeti razvojna perspektiva, jer nam je želja da promenimo i način razmišljanja asistenata da shvate da u njihovom dotadašnjem načinu rada možda postoje izvesni nedostaci usled nepoznavanja pedagoških i didaktičkih znanja. Njegujuća perspektiva će biti marginalna, ali i stalno prisutna. Realizatori kursa

e stalno poticati i motivisati polaznike, stvaraju i atmosferu za u enje u kojoj e svaki polaznik biti prihva en od grupe.

SVRHA KURSA

Svrha kursa je osposobiti asistente za kvalitetan rad sa studentima, pou iti ih osnovnim didakti kim i pedagoškim principima kroz raznolike tekstove, studije slu ajeva, videozapise i diskusije. Ciljevi u enja uglavnom obuhvataju sve nivoe koje Bloom navodi u svojoj taksonomiji, ali je naglasak na višim razinama koje uklju uju složenije oblike mišljenja, a ne samo puku reprodukciju zapam enih injenica.

KONCEPTUALNA MAPA



Slika 1. Konceptualna mapa

NASTAVNE STRATEGIJE I METODE

Tokom kursa biće korištene različite predavačke strategije i adekvatne nastavne metode koje će doprinjeti ostvarivanju planiranih ciljeva u enja. Predavačka strategija će se primenjivati samo u po etku kako bi se polaznici uveli u kurs, a kasnije će dominantno biti samousmereno u enje koje će se prožimati sa saradnicima poučavanjem. Kako je ređeno o kursu koji je povezan s nastavnom praksom polaznika, biće korišteno i situacijsko u enje koje će omogućiti polaznicima rešavanje problemskih situacija s kojima se mogu sresti tokom rada.

Tablica s ciljevima i planom kursa

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 129-142, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 01.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 29.09.2015.

Cilj	Strategija	Nastavna metoda	Aktivnost procene znanja	Bodovanje/ocenjivanje za sumativnu procjenu
<ul style="list-style-type: none"> • prepoznati razliite perspektive pou avanja nastavnika, a time i vlastite perspektive 	<ul style="list-style-type: none"> • predava ka strategija • samousmereno u enje 	<ul style="list-style-type: none"> • smernice za itanje, slušanje, posmatranje i razmišljanje (pomo u dobijenih smernica polaznici itaju Prattov (2006) lanak o perspektivama pou avanja i razmišljaju o vlastitim perspektivama pou avanja) • diskusija (raspravljati o lanku i argumentirano prepoznati vlastite perspektive uz navo enje primera iz vlastitih predavanja) • doma i zadatak (riješiti TPI upitnik) 	<ul style="list-style-type: none"> • diskusija* (kvalitetno diskutovanje temeljeno na pro itanoj literaturi i vlastitim perspektivama pou avanja) 	
<ul style="list-style-type: none"> • prepoznati razliite tipove studenata po stilu u enja te vlastita predavanja prilagoditi tim spoznajama 	<ul style="list-style-type: none"> • predava ka strategija • samousmereno u enje 	<ul style="list-style-type: none"> • smernice za itanje, slušanje, posmatranje i razmišljanje (pomo u dobijenih smernica polaznici gledaju video materijal o stilovima u enja i razmišljaju o njemu) • diskusija (razmenjivanje ideja i predloga kako strukturirati predavanja i prilagoditi ih svim tipovima studenata (koliko je maksimalno mogu e) 	<ul style="list-style-type: none"> • diskusija* (kvalitetno diskutovanje temeljeno na odgledanom video materijalu i vlastitoj nastavnoj praksi) 	

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 129-142, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 01.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 29.09.2015.

<ul style="list-style-type: none"> objasniti teorije u enja 	<ul style="list-style-type: none"> samousmereno u enje 	<ul style="list-style-type: none"> samostalno upravljano itanje (itanje Ally-jevog (2004) lanka o teorijama u enja) 	<ul style="list-style-type: none"> debata* (sudelovanje u debati, argumentirano iznošenje stavova i davanje kvalitetnog doprinosa njenom razvoju) 	
<ul style="list-style-type: none"> analizirati vlastita predavanja po teorijama u enja te uvideti koje od njih je koristio u svom dosadašnjem radu 	<ul style="list-style-type: none"> samousmereno u enje 	<ul style="list-style-type: none"> samostalno upravljano itanje (itanje Ally-jevog lanka i njegovo analiziranje) 	<ul style="list-style-type: none"> esej (pisanje eseja u Word-u o teorijama u enja) 	<ul style="list-style-type: none"> 20% ocene kursa opisati vlastiti kontekst (uslove i na in rada) te ga proanalizirati po teorijama u enja ocenjivanje se vrši pomo u alata Track changes
<ul style="list-style-type: none"> prosuditi koje su osobine dobrog nastavnika 	<ul style="list-style-type: none"> saradni ko u enje 	<ul style="list-style-type: none"> saradni ke grupe za u enje, brainstorming (6 heterogenih grupa po 4 lana; svaka grupa izra uje wiki stranicu o osobinama za koje smatra da bi ih dobar nastavnik trebao posedovati) 	<ul style="list-style-type: none"> grupni rad na izradi wiki stranice o osobinama dobrog nastavnika 	<ul style="list-style-type: none"> 10% ocene kursa ocenjuje se konstruktivni i kvalitativni doprinos izradi stranica ocenjivanje se vrši pomo u alata Track changes
		<ul style="list-style-type: none"> diskusija (zajedni ka diskusija o tim osobinama uz vlastita iskustva -izrada zaklju ka uz pomo tutora) 	<ul style="list-style-type: none"> diskusija* (kvalitetno diskotovanje o osobinama dobrog nastavnika, pozivaju i se na teoriju i vlastita iskustva) 	

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 129-142, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 01.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 29.09.2015.

<ul style="list-style-type: none">• razumeti osnovne didaktičke principe te primenjivati ih u nastavnim situacijama	<ul style="list-style-type: none">• samousmereno u enje	<ul style="list-style-type: none">• samostalno upravljano itanje (pro itati tekstove o didaktičkim principima na stranicama kursa)		
	<ul style="list-style-type: none">• situacijsko i saradni ko u enje	<ul style="list-style-type: none">• saradni ke grupe za u enje, rešavanje problema ili problemsko u enje (6 heterogenih grupa po 4 lana u wikipiju rade na različitoj nastavnoj jedinici za koju treba primeniti odgovarajuće didaktičke principe kako bi ostvarili najbolji efekat)	<ul style="list-style-type: none">• grupni rad u wikipiju na odabiru odgovarajućeg didaktičkog principa za rešavanje problemske situacije	<ul style="list-style-type: none">• 10% ocene kursa• ocenjuje se doprinos izradi stranica te inovativnost i argumentovanost rešenja (imajući na umu didaktičke principe)• ocenjivanje se vrši pomoću alata Track changes
	<ul style="list-style-type: none">• saradni ko u enje	<ul style="list-style-type: none">• diskusija (zajedno ka diskusijom o rešenju problema)	<ul style="list-style-type: none">• diskusija* (davanje konstruktivnih prijedloga za rešenje svake)	

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 129-142, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 01.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 29.09.2015.

		<ul style="list-style-type: none">• samousmjereno u enje	<ul style="list-style-type: none">• esej (svaki polaznik vodi svoj dnevnik u enja u obliku bloga u kojem se putem eseja kriti ki osvr e na svoja predavanja imaju i na umu osobine nastavnika i primenu didakti kih principa)	<ul style="list-style-type: none">• esej (pisanje eseja u blogu o didakti kim principima s kriti kim osrvtom na vlastitu nastavnu praksi)	<ul style="list-style-type: none">• 20% ocene kursa• u eseju se nije bitno prikazati u dobrom svetlu (jer smo ovde da nau imo), nego prepoznati svoje osobine i didakti ke principe koje je polaznik dosad primenjivao te one koje bi još mogao primeniti (sve to potkrepliti primerima)• ocenjivanje se vrši pomo u alata Track changes
<ul style="list-style-type: none">• uo iti greške u svom radu i primenom odgovaraju ih nastavnih metoda i oblika nastave ispraviti ih, te time		<ul style="list-style-type: none">• samousmereno u enje	<ul style="list-style-type: none">• samostalno upravljanje itanje (pro itati tekstove o nastavnim metodama i oblicima nastave na stranicama kursa)		

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 129-142, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 01.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 29.09.2015.

poboljšati svoj rad	<ul style="list-style-type: none">• saradni ko i situacijsko u enje	<ul style="list-style-type: none">• saradni ke grupu za u enje rešavanje problema ili problemsko u enje (6 homogenih grupa od po 4 lana; svaka grupa u wikiju radi na izboru odgovaraju ih nastavnih metoda i oblika nastave kako bi ostvarila postavljeni cilj u enja koji je isti za sve grupe)	<ul style="list-style-type: none">• grupni rad u wikiju na odabiru odgovaraj ih nastavnih metoda i oblika nastave za rešavanju problemske situacije	<ul style="list-style-type: none">• 10% ocene kursa• ocenjuje se doprinos izradbi stranica te izbor najefikasnijih nastavnih metoda i oblika nastave za ostvarivanje danog cilja u enja, kao i argumentiranost rešenja• ocenjivanje se vrši pomo u alata Track changes
	<ul style="list-style-type: none">• saradni ko u enje	<ul style="list-style-type: none">• diskusija (diskutovanje o rešenjima problemske situacije, iznošenje vlastitih iskustava i donošenje zaklju aka o najboljem rešenju)	<ul style="list-style-type: none">• diskusija* (argumentovano iznošenje svojih stavova i doprinos za pronalazak najboljeg rešenja)	
<ul style="list-style-type: none">• evaluirati rad studenata i sastaviti pozitivne povratne informacije kako bi ih motivisao za daljnji rad	<ul style="list-style-type: none">• samousmereno u enje	<ul style="list-style-type: none">• samostalno upravljanje itanje (pro itati tekstove o elementima pozitivne povratne informacije na stranicama kursa)		
	<ul style="list-style-type: none">• situacijsko u enje	<ul style="list-style-type: none">• online diskusija (razmenjivanje mišljenja o pozitivnoj povratnoj informaciji studentu iji je rad loš; tutori na po etku diskusije daju potrebne informacije o radu studenta)	<ul style="list-style-type: none">• diskusija* (sudjelovanje u diskusiji i pisanje kvalitetnih postova uz uvažavanje elemenata pozitivne povratne informacije)	

		<ul style="list-style-type: none">• rešavanje problema ili problemsko u enje (na osnovu dobijene kratke informacije o prose nom radu studenta napisati u blogu pozitivnu povratnu informaciju)	<ul style="list-style-type: none">• pisanje pozitivne povratne informacije u blogu o prosje nom radu studenta	<ul style="list-style-type: none">• 6%ocene kursa• poštovanje elemenata pisanja pozitivne povratne informacije uz argumentovano iznošenje svog stava• ocjenjivanje se vrši pomo u alata Track changes
<ul style="list-style-type: none">• razumeti zna aju emocionalne komponente inteligencije koja je i više nego potrebna u interakciji sa studentima	<ul style="list-style-type: none">• samousmereno u enje	<ul style="list-style-type: none">• samostalno upravljanje (pro itati tekstove o elementima emocionalne inteligencije i empatije na stranicama kursa)		
	<ul style="list-style-type: none">• saradni ko u enje	<ul style="list-style-type: none">• diskusija (diskutovanje o vrednosti i korisnosti emocionalne inteligencije i empatije u nastavnim situacijama)	<ul style="list-style-type: none">• diskusija* (iznošenje vlastitih stavova o zna aju emocionalne komponente inteligencije, pozivaju i se na literaturu)	

***Napomena:** bodovanje diskusija i debate: svaka diskusija i debata nosi 3% ocene kursai pritom se moraju poštivati odre ena pravila diskutovanja, gde je uklju ena i formativna procena znanja (komentarisanje dobijene ocene)

PODRŠKA POLAZNICIMA

Neakademski podrška. Ustanova koja bi bila organizator ovog kursa su fakulteti koji imaju informati ke predmete (budu i da bi s njihove strane bio ustupljen prostor na serveru za LMS Moodle) i od toga bi dolazila glavnina tehni ka podrška za studente. Prijave za kurs bile bi online, a sva uputstva kao i sav reklamni materijal nalazio bi se na stranicama fakulteta. Pla anje kursa bi tako er bilo mogu e putem interneta, a sav potrebni materijal za nastavu (prezentacije, tekstovi, lanci, video materijali...) bi se nalazio na Moodle-u uz mogu nost skidanja na lokalni ra unar. Za eventualne tehni ke poteško e (s internetom ili samim LMS-om) polaznici mogu kontaktirati osobu na fakultetu koja je i ina e zadužena za održavanje LMS-a. Sve aktivnosti polaznika e biti

transparentne tutorima, a ocene istih su polaznicima biti online dostupne u svakom trenutku i redovno mogu se ažurirati od strane tutora.

Da bi položili kurs i dobili certifikat ovjeren od strane fakulteta, polaznici moraju iz svake aktivnosti koja se vrednuje skupiti minimalno 60% bodova te na završetku kursa u svom praktičnom delu „zadovoljiti“ (polaznici mogu samo zadovoljiti ili ne zadovoljiti) dvojčanu komisiju u sastavu od jednog autora kursa (koji je varirati u ovisnosti o vremenu i prilikama), te jednog profesora pedagoških predmeta na fakultetu.

Akademска подршка. Glavninu akademske podrške polaznicima pružati autori kursa kao tutori jer su oni biti glavna spona između polaznika i fakulteta. Svaki tutor je biti zadužen za određenu grupu polaznika i njihov rad i zalaganje konstantno pratiti i pomagati usled poteškoća u savladavanju gradiva. Tutori je konstruktivnim kritikama pokušati polaznike usmeravati na one bitne stvari u pojedinom poglavlju. Ne je se praviti nikakva razlika među tutorima te je preuzimanje modelovanja diskusija biti njihov interni dogovor. Sve aktivnosti su se vrednovati u saradnji sa profesoricom pedagogije koji je skrenuti pažnju tutorima na ključne elemente pojedine aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Kurs Pedagoško - obrazovanje asistenata predstavlja kombinovani model nastave putem kojeg su asistenti usvojiti nedostajuće pedagoška, i didaktička znanja, kako bi odgovorili na zahteve koje im uvođenje bolonje postavlja. Kurs je baziran na modernim taksonomijama znanja koja su zaživela u razvijenim zemljama. Kurs predviđa vrijeme trajanja, broj polaznika i tip platforme koju će kurs koristiti. Kurs ima ciljeve, strategije, nastavne metode i evaluacijske postupke. Nakon što prvi polaznici završe kurs, realizatori će imati u vidu evaluaciju od strane polaznika, kao i samoevaluaciju kursa, te će otkloniti moguće nedostatke i poboljšati kurs za naredne grupe.

LITERATURA

- Brown, G. (2007). Procjena znanja: Priru nik za predava e (1. dio). *Edupoint*, 54(VII). Preuzeto 3.5.2009. s <http://www.carnet.hr/casopis/54/clanci/2>
- Brown, G. (2007). Procjena znanja: Priru nik za predava e (2. dio). *Edupoint*, 55(VII). Preuzeto 10.5.2009. s <http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/2>
- Divjak, B. i Begi evi , N. (2006.) Strategija e-u enja, Preuzeto 20.12.2008. s http://www.foi.hr/CMS_home/dokumenti/strategija_eUcenje.pdf
- Duncan, B. i Leander, K.M. (bez datuma). *Constructing Maps for the New Promised Land: Learning, community, and the Internet*. Preuzeto 12.4.2009. s Internetskih stranica University of Illinois http://lrs.ed.uiuc.edu/students/k-leand/tlp/aera_abs_internet.html
- Hiemstra, R. (1994). Self-Directed Learning. U Husen, T. i Postlethwaite, T.N. (ur.) *The International Encyclopedia of Education* (second edition). Oxford: Pergamon Press. Preuzeto 12.4.2009. s <http://home.twcny.rr.com/hiemstra/sdlhdbk.html>
- Kralj, Lj., Pogar i , I. & Babi , S. (2007.) E-learning: Nužnost preispitivanja metodi kih postavki nastave ili e-learning kontinuum i promjene u metodi kom pristupa.*Edupoint*, 52 (VII). Preuzeto 20.03. 2009. s<http://edupoint.carnet.hr/casopis/52/clanci/1?CARNetweb=1>
- Krumme, G. (2005.) *Major Categories in Bloom's Taxonomy*. Preuzeto 02.03.2009. s internetskih stranica University of Washington: <http://faculty.washington.edu/krumme/guides/bloom1.html>
- McCracken, H. (2006). Proširenje virtualnog pristupa: Promicanje angažiranosti i zadržavanja putem integriranih sustava podrške. *Edupoint*, 44(VI). Preuzeto 24.5.2009. s <http://www.carnet.hr/casopis/44/clanci/2>
- OfficePort (bez datuma). *Bloom's Taxonomy*. Preuzeto 02.03.2009. s <http://www.officeport.com/edu/blooms.htm>

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

*Vol. 14, str. 129-142, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>
Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija
Datum prijema rada: 01.09.2015. Datum prihvatanja rada: 29.09.2015.*

- Pratt, D.D. (2006). Dobro pou avanje: jedno rješenje za sve? Edupoint, 48(VI). Preuzeto 22.3.2009. s <http://www.carnet.hr/casopis/48/clanci/5>
- Saskatoon Public Schools, Inc. Online Learning Centre (2004-2006). Instructional Strategies Online. Preuzeto 22.3.2009. s <http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/index.html>
- Shea, P. i Armitage, S. (2002). *WCET LAAP Project Beyond the Administrative Core: Creating Web-based Student Services for Online Learners.* Preuzeto 24.5.2009. s <http://www.wcet.info/services/studentservices/beyond/>
- Smith, B.L. i MacGregor, J.T. (bez datuma). What is Collaborative Learning? Preuzeto 29.3.2009. s Internetskih stranica Evergreen State College Olympia Washington <http://www.evergreen.edu/washcenter/natlc/pdf/collab.pdf>
- Srinivas, H. (bez datuma). Collaborative Learning. (The Global Development Research Center) Preuzeto 29.3.2009. s <http://www.gdrc.org/kmgmt/c-learn/Divjak>, B. i Begi evi , N. (2006.) Strategija e-u enja, Preuzeto 20.12.2008. s http://www.foi.hr/CMS_home/dokumenti/strategija_eUcenje.pdf
- University of Victoria Counselling Services (2005.) *Bloom's Taxonomy.* Preuzeto 02.03.2009. s <http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/bloom.html>
- Azizovi , E.: „Elektronsko u enje (e-learing) – nova obrazovna paradigma”, asopis, “Univerzitetska misao”, br. 6/2008, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru .
- Azizovi , E.: „Elektronsko u enje na departmanu na bosanskom , Edukativnog fakulteta u Prizrenu“, Bildirileri Kitabi, 2 Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesi& Ptistine Univresitesi & Bozok Universitesi & Turk Bilim Arastrima Vakfi, 30 Mayis - 6 Haziran 2010, Prizren , Kosovo
- Azizovi , E.: „Education theory for pupose in development of quality for E-learning“, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education (NEF-EFMED), Balikesir Üniversitesi, Turkiya, Volume 6/2012 NEF-EFMED ISSN: 1307-6086
- Azizovi , E., Jonuzi, M., (2013). Web 2.0 tools to create presentations: VOL.12 (NO.2) Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

MELIDA ŽUPLJANIN

UDK: 371.13/.14

37.02

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

meli_haki@hotmail.com

MUSTAFA FETI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

mustafa.fetic@uninp.edu.rs

FATIMA KRIJEŠTORAC

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

fatimakarisik@yahoo.com

ULOGA NASTAVNIKA U VASPITNO-OBRZOVNOM PROCESU

TEACHER'S ROLE IN EDUCATIONAL PROCESS

Apstrakt - Nastavnik je nesumnjiva pedagoška veličina sa izuzetnom vaspitnom težinom. On je jedan od izvora znanja za učenika i njegov najближи saradnik. Nastavnik mora imati određene kvalitete, mora imati široko obrazovanje i kulturu i razvijene pedagoške sposobnosti. Nastavnik koji ima želju da uspe u svom poslu, trebalo bi da prihvati učenike onakvim kakvimi jesu, a prihvatanje drugih je pretpostavka za poznavanje sebe, svoje liosti. Dete najbolje uči u idealnom okruženju nežnosti, topline, ohrabrenja i podrške. Ako se isto nastavi i u školi, održavaju se ugodnost i brzina učenja. Biti nastavnik, zna i biti sposoban uobičajiti informacije predviđene za prenošenje u enicima i te im informacije predstaviti na njima zanimljiv način.

Ključne reči – nastavnik, vaspitno-obrazovni proces, učenik, nastavnik kao stručnjak, vaspita, organizator i ovek

Abstract - The teacher is an undoubted pedagogical greatness with a remarkable educational weight. He is one of the knowledge sources for students and their closest associate. The teacher must have certain qualities, a broad education and

culture, as well as to have developed pedagogical skills. A teacher who has the desire to succeed in his own job, should accept students as they are, and the acceptance of others is a prerequisite for knowing yourself, your personality. A child learns best in an ideal environment of tenderness, warmth, encouragement and support. If the same continues in the school, the amenity and the learning speed will be kept. Being a teacher means to be able to shape the information provided for the transfer toward the pupils and to present the information in an interesting way to them.

Key words – teacher, educational process, student, teacher as expert, educator, organizer and human

Stara atinska izreka kaže: „ako obu ar loše napravi obu u, nije velika greška, samo e Atinjani jedne godine i i loše obuveni, ali ako nastavnik pogreši u vaspitanju, itave generacije Atinjana bi e loše vaspitane”. Još tada je postojala jasno razvijena svest da je nastavni ki poziv jedan od najodgovornijih, jer nastavnik ima zaista težak i zna ajan zadatok, da prenosi informacije i time direktno uti e na formiranje, razvoj i budu nost svojih u enika. Zna aj i kompleksnost uloge nastavnika zahteva od njega kvalitetno obrazovanje, iskrenu posve enost svom radu, veliku ljubav prema svom poslu, stalno usavršavanje, ali i talenat. esto se kaže da je podu avanje umetnost, a ne posao.

Za nastavnika je važno ne samo kako se pripremao za svoj posao, kakvo je obrazovanje stekao, kakav je kao stru njak i majstor svog posla, nego i kakav je kao ovek, gra anin. Ova strana nastavnikove funkcije i li nosti nastavnika postaje sve više predmet posebnog interesa i istraživanja. Li nost nastavnika ne može se cepati, ne može se odvajati od onoga što ga ini vaspita em i onoga što ga ini ovekom. Zato je za procenjivanje nastavnika i njegove li nosti važno poznavati njegova li na svojstva, stavove, poglede, pa ak i na in izražavanja i ponašanja. Dakle u nastavniku se moraju ogledati dva svojstva, dva obeležja: nastavnik kao stru njak i nastavnika kao vaspita i ovek. U vaspitnom procesu nastavnik je sav usmeren na to što može pružiti u enicima, usmeren je na njihove potrebe i interes. On rukovodi nastavnim procesom, jer pred društvom on je odgovoran za uspeh u obrazovanju i vaspitanju svojih u enika, ali u tom nastojanju ipak vidi i ose a svoje u enike i ceo njegov rad je usmeren na dobro i sre u u enika.

„Zbog toga nastavnik nije uzvišen i nedostižan, u enici nisu za njega samo brojevi i materijal, on nije ovek za katedrom koji samovoljno deli milost i nemilost, ve se približava u enicima u tom smislu da je sve njegovo delovanje posve enjo njima, da pri tome ne štedi napore i da je spreman na li ne žrtve i odricanja.“ (Grupa autora, 1969, str. 488)

Proces u kome najviše dolazi do izražaja vaspitno delovanje nastavnika je nastava. To je aktivnost koja se ne ograničava trajanjem do određenog dana, nego postizanjem cilja od strane učenika koji je propisan nastavnim programom. Osnovni inicijatori nastave su nastavnik, učenik i didaktički oblikovan nastavni sadržaj. Dakle, to je vaspitno-obrazovni proces koji se temelji na tzv. didaktičkom trouglu. Izostajanje bilo kog od navedenih elementova u sistemu nastave dovodi u pitanje njen opstanak. Još jedna odlika nastave je i to da je društveno-istorijski uslovljena, što bi značilo da je nastala u društvu i zbog društva. Naime, društvo je uvek određivalo ciljeve i zadatke nastave. S obzirom na navedene karakteristike nastave možemo doći do njene definicije koju daje profesor Vilotijević rekvirajući da je:

„Nastava vaspitno – obrazovni proces zasnovan na društveno određenim ciljevima i zadacima koji se ostvaruju na didaktički oblikovanim sadržajima, kroz raznovrsne oblike i pomoći u razliitim sredstavama. To je planski organizovan vaspitno – obrazovni proces kojim rukovodi nastavnik iji je zadatak da pomaže u enicima da stižu u znanja, veštine i navike i da se razvijaju kao ljudi nasto.“

(Vilotijević, 2000, str.84)

Da bi se odgovorilo potrebama novog veka, isti će se kao neophodna promena pristupa obrazovanju, postavljanje novih ciljeva i definisanje smisla njegove funkcije. Savremena, proširena koncepcija obrazovanja težištvo stavlja ne toliko na usvajanje znanja, koliko na ovladavanje sredstvima saznavanja.

Razvijena društva i društva XXI veka se izgrađuju i izgrađivaće se „na kreativnom, visoko motivisanom i obrazovnom pojedincu smeštenom u liberalizovanom ali i konkurentskom prostoru.“ (Marković i Maksimović, 1998, str. 8)

U tim okolnostima pojedinac e biti prinu en da neprekidno, tokom celog života inovira i potvr uje znanja i u estvuje u tehnološkim promenama.

„Poznato je da zvanje nastavnika ima svoju lepotu, ali to je i beskrajno teško zvanje. Svaki poziv ima svoje specifi nosti, pa i nastavnikov. Specifi nost nastavnici kog poziva je u tome što je širi i obuhvatniji od mnogih drugih poziva. Baš u toj specifi nosti jeste pravi i najve i značaj nastavni kog poziva. Njemu je poverena jedna od veoma delikatnih funkcija. Sam sadržaj posla koji obavlja nastavnik posebno je interesantan, a i privlačan po sebi.“ (Župljanin, 2009, str. 57)

Zahtevi koji se postavljaju pred nastavnika su prilično veliki. Obrazovanje je dinamičan proces pripremanja za aktivan odnos s pojedincima, skupinama, društvom, profesijom, sopstvenom porodicom, upravljanje vlastitim životom, i stvaranja novih dobara i kulture. Kroz razvijanje sposobnosti za rad i stvaralaštvo i kroz celoživotno učenje povećava se sposobnost pojedinca za razumevanje svojih i tih kultura.

Ličnost nastavnika je ključ za uspešno izvršavanje školskog programa. Nastavnik mora permanentno da radi na razvijanju „zdravih“ odnosa u vaspitno-obrazovnom radu, koji je bitan za uspostavljanje dobrih odnosa među decom, koju želimo da vaspitamo kao aktivne učesnike u nastavnom procesu. Za dobar uspeh u nastavi, pored učenikovog rada, neophodno je i samopouzdanje, ljubav i podrška svakom detetu, što bi rekao Komenski: „I najprljavije ogledalo daje malo sjaja.“ Nastavnici bi trebalo da odigraju centralnu ulogu u pripremanju mladeži ne samo da se puni samopouzdanja suočen s budućnošću, nego da je izgrađuju svrhovito i odgovorno. Naime, ima nastavnika stoji velika odgovornost jer moraju da oblikuju ličnost i umove novog naraštaja. Tako e igraju veoma važnu ulogu u razvitku pozitivnog ili negativnog odnosa prema učenju. Dakle, nastavnike bi mogli okarakterisati kao nosioce promena. Nastavnik i ne sluti koliko učenici znaju da osećate svaku nijansu njegovih raspoloženja, ponašanja i interesovanja. U vrlo burnom periodu detinjstva i dečjačke u nastavniku se često vidi ideal kome treba težiti. Njegov lik ni primer može snažno da ih pokrene.

Generalno posmatrano, na nastavnika se više ne gleda kao na osobu ija je klju na uloga da „prenosi“ znanje. Njegova uloga se pomera od informativne ka formativnoj. O ekuje se da nastavnik podst i razvoj sposobnosti u enika, da u i u enju i da ohrabruje nove na ine razmišljanja, posebno o temama kao što su ljudska prava, me unarodno razumevanje, planiranje porodice, ekologija. Metafori ki i stvarno, nastavnik je jedan od kamena temeljaca gra evine obrazovnog sistema. Politike obrazovanja tu injenicu uvažavaju ali je raskorak izme u proklamovanog i stvarnog profesionalnog i socijalnog statusa nastavnika još uvek veliki. Efikasnost obrazovnog sistema zavisi u velikoj meri od nastavnika, što drugim re ima zna i i od na ina i nivoa njihovog inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja, kao i od njihovog statusa. Nastavnik mora biti pravedan u ocenjivanju, pohvaljivanju i kažnjavanju. Uvek mora uvažavati mišljenje u enika. On mora znati da bude strog i blag, jer sve kazne, ocene i pohvale koje nastavnik daje su preventive za nastavak života. Time nastavni ka uloga postaje odgovorna jer kako god može u enika uputiti u prave vrednosti tako ga može odbiti prema imaginarnim svetovima.

Nastava se može posmatrati i sa aspekta aktivnosti nastavnika (*pou avanje*) i sa stanovišta u enika (*u enje*). Nastava prepostavlja one koji *pou avaju* i one koji *u e*. Ova osobenost karakteriše nastavu kao jedinstvo nastave i u enja. Pou avanjem uvodimo u enika u u enje. U enje nije samo kognitivna, ve i motivaciona i emocionalna aktivnost. Dete koje u i treba saradnju sa nastavnikom i drugim u enicima da bi testiralo svoje prepostavke, da bi bilo izazvano, da bi dobilo povratnu informaciju i videlo kako drugi rešavaju isti problem. U enike koji su vredni i postižu napredak treba pohvaliti i motivisati. Uspešni nastavnici esto nagra uju svoje u enike pohvalom, pridavanjem pažnje ili nekom drugom vrstom ohrabrvanja. Prema tome,nastavnik je izuzetno zna ajan u esnik u nastavi. Imaju i u vidu njegove brojne uloge presudno od njega zavisi kvalitet nastave. Da bi taj kvalitet bio što viši – bolji nastavnik mora svoj rad prilagoditi ostalim iniocima nastave, prvenstveno u enicima: njihovim intelektualnim sposobnostima, predznanju, interesovanjima, motivaciji...

„Dok u mnogim drugim poslovima postoji predmet rada, ovde u nastavni kom poslu, predmet rada ne postoji. Predmet njegovog rada je u enik koji je živi aktivni u esnik u svom vlastitom razvitku.“ (Jovanovi , 1975, str. 6)

Tradisionalni *didakti ki trougao* posebno isti e odnose nastavnik - u enik i nastavnik - gradivo. No, za uspešan rad u nastavi veoma su važni i odnosi u enik - u enik i u enik - gradivo. Oni stvaraju jednu dobru nastavnu klimu i uspostavljaju aktivne odnose u nastavnom radu. Ovde nastavnik ne treba da ima vode u ulogu. Ona se pomera ka u eniku koji kroz samostalni rad i stvarala ki odnos prema nastavnom gradivu usvaja injenice i razvija individualne sposobnosti. Kod razvijenih oblika nastave, dominantno u eš e u enika u nastavi se vidi u traganju za rešenjima i samostalnom primenom znanja u razli itim i prakti nim aktivnostima.

Posebno zadovoljstvo i radost ine nastavniku kad vidi kako se pod njegovom brigom u enici prakti no, intelektualno i moralno razvijaju i kako se pod njegovim uticajem stvara novi ovek. Uzevši u obzir da u enik s nastavnikom provede gotovo tre inu aktivnog dana, ugled se nastavnika ne sme dovoditi u pitanje. Jer u tom dobu života i u toj tre ini dana pojedinac uje nebrojene informacije koje mora izvagati i osjetiti mnoge radosti i tuge, a nastavnik je jedini kome se može poveriti i od koga može pomo tražiti.

Dispozicije i motivacija nastavniku omogu uje uspostavljanje vaspitne komunikacije u vaspitnom procesu. Motivisati u enika, pobuditi njegov interes, omogu iti u eniku razvoj njegovih kreativnih sposobnosti, sposobnosti ulaženja u dubinu sadržaja to su sposobnosti koje mora posedovati i sam nastavnik. Uloga nastavnika u procesu vaspitanja i obrazovanja je trostruka. On u eniku prenosi odre enu koli inu informacija, razvija njegovu misao i deluje vaspitno. Za ispunjenje ovih zadataka nastavnik mora imati sklonosti prema radu s u enicima, poznavati sadržaj koji u enicima prezentuje i biti sposobljen da pomogne u enicima da što lakše usvajaju znanje. Samo onaj u enik koji u praksi zna primeniti ono što je nau io u školi, ima koristi od ste enog znanja. Za sve druge u enike škola je samo gubitak vremena i sredstava. Škola nije sama sebi dovoljna. Njen cilj je pripremiti u enika za život, a nastavnikova uloga je tu nezaobilazna. Nastavnik vodi u enika kroz najsloženiji deo ljudskog života, „kroz šumu križanja, skretanja i spoticanja.“ (Kalini , 1999) On mu daje pravce i smernice za dalji životni put ukazuje na posledice stranputica. U enici prema svojim saznanjima i zaklju cima biraju one puteve koji im odgovaraju. Oni odabiraju savete i uputstva onih osoba koje

kod njih uživaju ugled, kojima se oni dive, koje oponašaju. Zato nastavnik mora biti osoba u koju učenici imaju potpuno poverenje.

LITERATURA

- Grupa autora, (1969). Pedagogija I, Matica Hrvatska, Zagreb.
- Jovanović, V. (1975). Društvena uloga nastavnika, Zbornik više škole za obrazovanje radnika.
- Kalinić, Z. (1999). Imbenici nastave – U susret znanju, http://free-ri.t-com.hr/kalinic/clanci/ususret_znanju.htm
- Marković, M. i Maksimović, I. (1998). Kakav vaspitač treba da bude, Zbornik radova, Šabac.
- Vilotijević, M. (2000). Predmet didaktike, Naučna knjiga, Univerzitetski fakultet, Beograd.
- Župljanin, M. (2009). Nastavnik kao uzor u vaspitanju učenika. (Magistarska teza) Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.

MIRZA TOTI

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
mirzatotic@yahoo.com

UDK: 343.232:504.5/.6(497.11)
502.14(497.11)

KRIVI NOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

CRIMINAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Apstrakt - Rad koji je pred vama obrađuje nekoliko bitnih pitanja vezanih za ovekovo delovanje koje ima za rezultat ugrožavanje životne sredine. U radu su obrađena kriji na dela protiv najvećeg ovekovog blaga, njihovi i iniciji, pravna regulativa i instrumenati kojima se sankcionisu kriji ne radnje. Postavljeno je pitanje odgovornosti za kršenje klasičnih pravnih principa ili odgovornosti za izvršenje delikata i prijedloge za njene štete. Od velikog broja principa na kojima fundira ekološko pravo, posebno je istaknut princip suvereniteta nad prirodnim dobrima i obaveza da se životnoj sredini ne nanosi šteta. Zbog širokog shvatanja pojma životne sredine i neophodnosti njenog očuvanja, do sada su održane mnoge konferencije, donesene su mnoge deklaracije, potpisane su mnoge konvencije i propisano je mnoštvo pravnoobavezujućih izjava i zakona. Njeno ugrožavanje je posledica ljudskih radnji, iji se efekti danas primeuju na onim mestima gde se ranije nisu mogli očekivati. Tek kada se postavi između nauke i tehnologije i ugrožene životne sredine, ovek postaje svestan da je počinjen velika zlodela i da zbog toga mora snositi kriji nu odgovornost.

Ključne reči - Životna sredina, pravna regulativa, Evropska unija, Ujedinjene nacije, Republika Srbija

Abstract - This paper deals with several important issues related to human activity that results in environmental degradation. It emphasizes the offenses against the most valuable goods for humanity, their perpetrators, legal regulations and instruments that impose sanctions against these criminal activities. The paper elaborates questions as, responsibility for the violation of classical legal principles or responsibility for the offenses and caused damage. Among a number of principles on which the environmental law is founded, this paper particularly favors the principle of sovereignty over natural resources and the commitment to preservation of the nature. Many conferences were held, many declarations were adopted, many conventions were signed and provided a multitude of legally binding statements and laws, in order to widen the understanding of the concept of environmental protection and the need for its salvation. The endangering of nature is the result of human actions whose effects are now noticeable in those places where previously they could not be expected.

Man becomes aware that he had committed large crimes that without any doubt require the criminal responsibility only by positioning himself between the science and technology and endangered environment.

Key words - Environment, legislation, European Union, United nations, Republic of Serbia.

UVOD

Da nije oveka, pakla ne bi bilo (eslav Miloš)

Zaštita životne sredine je oduvek zavre ivala ovekovu pažnju a posebno danas, u savremenom svetu, kada su se nagomilali veoma složeni problemi koje pod hitno treba rešavati. Sam pojam savremeni svet ozna ava sadašnju (modernu) eru, ili vreme globalizacije, u kojoj veliki broj multinacionalnih kompanija u trci za profitom ne obra a pažnju na stepen ošte enja sredine u kojoj deluje, i na negativne efekte koji ugrožavaju ljudski, biljni i životinjski svet. Njihov interes je da svojim korisnicima na najbolji i najefikasniji na in ponude svoje proizvode i usluge, pri emu besomu no uništavaju cela podru ja, šumske pojaseve, atmosferu i re ne tokove. Njihove aktivnosti i želje za dominacijom stavlja u drugi plan posledice koje se ogledaju u zaga ivanju vazduha, vode, zemlje i drugih resursa koji su oveku neophodni da bi vodio dostojanstven život. Veliki je broj razloga koji dovode do zaga enja životne sredine i narušavanja prirodne ravnoteže, jer prirodno bogatstvo, koje je još uvek raspoloživo, oveka prosto primorava da u njegovom eksploraciju deluje tako surovo, da postupci imaju težinu krivi nog dela jer direktno povre uju, ne samo prirodu, ve i zakone koji je štite.

Budu i da je ugrožavanje životne sredine postalo globalni problem koji nije mogu e rešavati parcijalno ili u okviru pojedinih država, isti se zbog ozbiljnosti mora rešavati na ve em, dakle svetskom nivou. To zna i da se u cilju zaštite prirode i njenog bogastva koje ovekovu životnu i radnu sredinu ini bitnim i razli itim kompleksom, moraju više nego do sada uklju iti mnoge organizacije, integracije, pojedinci, i svako mora preuzimati konkretnije mere nego što je do sada bio slu aj. Uništavanje životne sredine se i dalje nastavlja, pa se sasvim opravdano postavlja pitanje, da li su i u kojoj meri preporuke i angažmani Ujedinjenih nacija (UN), Evropske unije (EU) ili drugih

subjekata imali željene efekte. Mnogo je zaštitnika ovekove okoline koji iznose neoborive dokaze, da su svi oni koji su bili direktni u esnici na primer, Konvencije o ovekovoj okolini (Štokholm 1972), Konferencije o životnoj sredini i razvoju (Rio de Žaneiro 1992), Konvencije o klimatskim promenama (Kjoto, 1997) ili Konferencije u Kopenhangenu 2009. godine, malo toga u inili. ak i da je bilo doprinosa, na postignutom se ne sme stati i svi se još ozbiljnije moraju uhvatati u koštač sa problemima sa kojima se još uvek uspešno suo ava prili no devastirana ovekova okolina.

Veliki je broj predloga da se preispitaju propisani zakoni i da se, bez obzira na njihovu (ne)primenu, dosadašnje sankcije moraju pooštriti i još direktnije uperiti protiv svih koji životnu sredinu tretiraju izvan zakonskih okvira. Donošenje velikog broja direktiva, potpisivanje me unarodnih konvencija i propisivanje krivi nih dela koja su uperena protiv životne sredine svakako predstavlja odre eni pomak, ali sve to još uvek nije ni blizu onoga što se mora u initi. Ekspanzivan tehni ko-tehnološki napredak, ali i osetno pove anje broja stanovnika na planeti uve ali su mnoge potrebe i intenzivirali migracije. ovek živi u sredini koja je po svojim obeležjima prirodna, s jedne i urbana s druge strane (Petkovi , 2010: 317), pa je problem nastao upravo onog trenutka kada je shvatio, da su koli ine prirodnih resursa na Zemlji ograni ene, i da svaka neažurnost u njihovom eksplorisanju proizvodi nesagledive posledice. To su bili razlozi koji su doprineli da se na polju njenog o uvanja preduzmu složenije i konkretnije akcije koje su tokom sedamdesetih godina prošlog veka, ako ništa, makar uozbiljile postoje i problem. Ako u najširem smislu i pravni ki re eno, životna sredina ozna ava skup prirodnih uslova neophodnih oveku za život i njegovo društvenokorisno delovanje (ejovi , 2007: 752), onda i njegove aktivnosti moraju biti svesna i konkretna reakcija na svaki ekološki incident. Nesavesno odlaganje svih vrsta opasnog i po okolinu štetnog otpada (hemijski, nuklearni, medicinski), kao i trgovina istim sa pravom su ozna eni kao najve a opasnost po zdravlje ljudi, biljaka i životinja, što je iniciralo ozbiljno angažovanje akademske i ukupne javnosti da otvor diskusiju na temu odgovornosti (snošenja krivice) zaga iva a i nadoknade prouzrokovane štete.

**EKOLOŠKO PRAVO - NAU NA DISCIPLINA I ODNOS PREMA DRUGIM GRANAMA
PRAVA**

Stru na literatura beleži niz pokušaja da se precizno definiše pojam, predmet i zna aj ekološkog prava koje je u zadnjih nekoliko decenija, kao veoma zna ajna nau na disciplina, privuklo pažnju akademskih, pre svega, pravni kih krugova. Imaju i u vidu da je autonomnost veoma bitna karakteristika svih grana prava, isto se može re i i za ekološko pravo. Ono se u savremenim uslovima izdvojilo kao posebna grana prava i javlja se u vidu specifi nog ekološkopravnog odnosa koga regulišu ekološkopravne norme. Prema tome, ekološko pravo kao posebna grana prava podrazumeva sistem pravnih normi kojima se reguliše i usmerava uticaj oveka na njegovo prirodno okruženje sa ciljem zaštite životne sredine i održanja ekološke ravnoteže (Lili , Drenovak-Ivanovi , 2010: 19). Re je o dinami noj pravnoj disciplini koju karakteriše multidisciplinarnost, poseban predmet i metod prouavanja, priemu je posebna pažnja posve ena ciljevima koji se moraju realizovati:

1. stvaranje sistema pravnih normi koji e na sveobuhvatan na in (preventivno i korektivno) delovati na oveka,
2. zabrana nedozvoljenih aktivnosti i
3. o uvanje prirodnih resursa koji su osnovni inilac u vo enju života na Zemlji.

Poznato je da prvi ureeni pravni akti koji se odnose na o uvanje i zaštitu životne sredine datiraju još iz XVIII veka. Međutim, mnogi izvori svedoće da ideja o o uvanju određenih prirodnih dobara potiče još ranije, iz antičke Grčke, Rimskog carstva i drevnih gradova na obali Jadranskog mora (Foca, Dubrovnik, Kotor, Budva, Hvar). Pravni akti donošeni u to vreme odnosili su se na zabranu neorganizovanog odlaganja smeća na ulice i na zaštitu vodenih tokova od kojih je najpoznatiji Budvanski statut (Luketić, Bujuklić, Vučković, 1988: 179) koji član 123 propisuje na in na koji su građani dužni da postupaju sa smećem i otpadnim vodama. Krajem XIX i po etkom XX veka, javljaju se relativno noviji pravni akti od kojih Lilić (iako smatra Švedskom kolevkom zakonskog regulisanja ovog pitanja) posebno izdvaja britanski Zakon o zaštiti voda od zagađenja iz 1876. godine i belgijski Zakon o zaštiti prirode iz 1911. godine (Lilić, Drenovak-Ivanović, 2010: 38). Švedski parlament je 1969. godine usvojio prvi Zakon o zaštiti životne sredine, koji je ovu materiju uredio

kao nezavistan sistem ekoloških pravnih normi. Kasniji, a samim tim, i moderniji pristupi u rešavanju ovog vrlo ozbiljnog pitanja ruše državne granice ja aju i nadnacionalnu (meunarodna) saradnju najpre kroz potpisivanje sporazuma, protokola i konvencija, a zatim i kroz donošenje direktiva od strane Evropske unije (EU). Me utim, bez obzira na razliite inicijative i konkretne akcije, ipak je isuviše rano za donošenje zakljuaka da je na primer, svest ljudi sazrela do te mere da se zaštita i o uvanje životne sredine mora posmatrati kao globalni problem i da se svaka država u borbu za o uvanje zdravog prirodnog sistema mora direktno uključiti.

Uprkos injenici da samostalno obrađuje oblast o uvanju životne i radne sredine, ekološko pravo je vrlo tesno povezano sa drugim granama prava koje u većoj ili manjoj meri podržavaju njegove pristupe i pomažu da se jasno definišu mere pomoći u kojih je najbolje rešiti pomenuti problem. Na prvom mestu treba istaći njegovu povezanost sa krivim pravom jer je zadatak propisivanje krivih sankcija koje moraju biti direktno uperene protiv svih koji se na nedozvoljen način ophode prema svom prirodnom okruženju. Dakle, krivi su pravo vrši inkriminaciju i sankcionisanje svakog ponašanja koje je u suprotnosti sa odredbama ekološkog prava. Upravno pravo, kao grana prava koja se bavi pravima i odgovornostima državnih organa, takođe je u direktnoj vezi sa ekološkim pravom. Me utim, ova grana prava ne uključuje samo pravo koje se odnosi na strukturu centralne i lokalne uprave, već i pravo koje se odnosi na društvene službe, javne usluge (snabdevanje vodom, parom, gasom, poštanska služba, prevoz). Najveći broj pravnih normi ekološkog prava slijedi normama upravnog prava i zato mu iste najviše pomažu u preciznoj formulaciji pravila ponašanja i definisanju dozvola, zabrana i naredbi, odnosno obaveza oko preduzimanja konkretnih aktivnosti radi sprečavanja štetnog dejstva na životnu sredinu. Ekološko pravo je u direktnoj korelaciji i sa ustavnim pravom koje na opšti način uređuje slobode, prava i dužnosti građana, a to ujedno znači da i ustav, kao najvažniji pravni akt svake države, mora sadržati pravila ili odredbe koje jasno regulišu pitanje zaštite životne sredine. Prema Joldžiću, građansko pravo je skup pravnih normi koje regulišu društvene odnose jer su subjekti pravna i fizička lica, tako da je njegova veza sa ekološkim pravom u tome što reguliše pitanje objektivne odgovornosti koja se javlja u slučaju prouzrokovanja štete drugome, u ovom slučaju štete izazvane narušavanjem životne sredine (Joldžić, 2008: 15).

Ukoliko još uvek nije dovoljno sazrela svest ljudi o potrebi da se zaštiti životna sredina, onda se problem njenog ugrožavanja mora još snažnije internacionalizovati. Dakle, problem ugrožavanja životne sredine mora biti tretiran na višem, meunarodnom nivou ime se mora baviti meunarodno javno pravo. Meunarodno javno pravo je u kombinaciji sa ekološkim pravom iznadrilo potpuno novu oblast prava-meunarodno ekološko pravo. Ono deluje prekogranično i reguliše globalni odnos prema prirodnim resursima (zemljište, reke, morski okeani, vazduh) koji posmatrani u ovom kontekstu predstavljaju meunarodno, globalno, odnosno planetarno bogatstvo. Iako se na neke zaključke vezane za očuvanje životne sredine mora priekati, može se konstatovati da bez direktnе povezanosti sa drugim granama prava ekološko pravo ne bi moglo ispuniti postavljene ciljeve. To znači da svaki propis ili odredba kao delovi domaćih i meunarodnih pravnih akata koji regulišu ovu oblast ne bi imali potrebnu pravnu snagu. Zato inkriminacija i sankcionisanje lica koja se ogluši o zakonske odredbe (krivi no pravo), njihova zagarantovana validnost (ustavno pravo), načinaknade štete prouzrokovane drugome (građansko pravo), kao i dodeljivanje određenih prava državnim organima koji se bave zaštitom životne sredine, trebala bi biti garancija (Avoški, 2004: 221-237) za lakše ostvarivanje ciljeva koji stoje ispred ekološkog prava.

AKCIIONI PROGRAMI I DRUGI AKTI ZA OČUVANJE ZDRAVE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ EKONOMSKOJ ZAJEDNICI/UNIJI

Nekadašnja Evropska ekonomska zajednica (EEZ), odnosno današnja Evropska unija (EU) predstavlja nadnacionalnu tvorevinu od 28 država-članica, koja počiva na sopstvenom, u potpunosti nezavisnom, pravnom sistemu i poseduje organe i institucije koji osiguravaju njeno funkcionisanje. Ona jeste znana integracija, ali je iznad svega kompetentan subjekat koji se strukturni delovi (zakonodavstvo država-članica) neprestano bore kako bi konačno dobili bitku sa onima koji imaju namjeru da naškode ovekovoj okolini. Ovakav stav podrazumeva donošenje pravnih akata i davanje ovlašćenja da se uredi pomenuta oblast za koju se i dalje, ali sa punim pravom smatra, da je nedovoljno ili pogrešno regulisana, pa tako ima mišljenja i da je u potpunosti neregulisana. To znači da organi i/ili tела moraju donositi propise i u oblastima koje se ti u zaštite životne sredine koji do sada nisu usklađeni niti sa jednim aktom. Takođe, mogu vršiti dopunu već postojećih akata koji

ure uju ovu oblast, ukoliko je izvesno da e njihovo donošenje generisati odre ena poboljšanja.

Tako je Evropska komisija (EK) inicirala donošenje prvih zakonodavnih akata kojima se reguliše funkcionišanje ovog podru ja. Prvi dokument koji je usvojen u te namene bila je Stokholmska deklaracija (Stockholm Declaration, 1972). Donešena je nakon Konferencije Ujedinjenih nacija (UN) o životnoj sredini održanoj u periodu od 5 do 16 juna 1972. godine, u Stokholmu (Kraljevina Švedska), na kojoj je u eš e uzelo 113 država iz celog sveta, 19 me uvladinih agencija i 400 me uvladinih i nevladinih organizacija sa blizu 1300 delegata, ije osnovno na elo glasi, da je pravo na zdravu životnu sredinu jedno od osnovnih ljudskih prava¹. Ona e poslužiti kao osnova za donošenje drugih dokumenata iz oblasti održivog razvoja, poput Arhuske konvencije (Arhus Convention) koja je u Arhusu (Danska) usvojena 18. juna 1998. godine (Kosti , 2008: 456). Nakon Stokholma usledile su konferencije koje su se na podrobniji na in bavile pitanjima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Tako je u izme u 19. i 20. oktobra 1972. godine održana konferencija u Parizu, na kojoj je Savet Evrope zatražio od Evropske komisije (EK) da napravi akcioni program za zaštitu životne sredine.

Pod uticajem Stokholmske konferencije organi tadašnje Evropske ekonomске zajednice (EEZ) su 1973. godine osnovali i poseban Direktorat za zaštitu potroša a i životne sredine, i doneli prvi Akcioni program za životnu sredinu. Ovaj Akcioni program (od šest usvojenih) realizovan je u periodu od 1973. do 1976. godine, u mnogome je podse ao na današnji program „Održivi razvoj” (EU Environmental Policy Handbook, 2006: 340). Predstavlja je izraz sve ve e zabrinutosti ukupne javnosti koja je postajala svesna štete koju su prouzrokovali agresivni globalizacioni procesi, besomu na trka za profitom, ekspanzivan (ali mestimi an) privredni razvoj i nagla industrijalizacija. Zahvaljuju i posve enosti lanova Evropske komisije (EK), navedeni Akcioni plan je jasno istakao da su ekonomski razvoj, prosperitet i zaštita životne sredine direktno povezani i da e se zbog toga

¹ Konferencija Ujedinjenih nacija (UN) o ovekovoj sredini u Stokholmu (Kraljevina Švedska) od 5 juna 1972. godine, okupila je industrijalizovane i zemlje u razvoju kako bi opisale prava ljudi na zdravu i produktivnu životnu sredinu. Stokholmska deklaracija definiše principe za o uvanje i unapre enje prirodne sredine. Nakon toga, usledio je niz sastanaka o pravima ljudi na adekvatnu hranu, sigurno stanovanje, istu vodu, na pristup planiranju porodice... Danas se navedeni datum slavi kao Svetski dan zaštite životne sredine.

u budu im periodima akcenat staviti na one društvene oblasti za koje se prvo, utvrdi da svojom aktivnoš u najviše doprinose narušavanju zdrave životne sredine i drugo, u cilju eliminisanja postoje eg ili spre avanja daljeg lošeg uticaja. Kao glavne principe (Akhtarkhavari, 2008: 338) na kojima se prvi Akcioni plan temeljio, Evropska komisija (EK) je ozna ila:

1. prevenciju, smanjenje i zadržavanje štetnog uticaja na životnu sredinu,
2. o uvanje ekološke ravnoteže i
3. racionalnu upotrebu prirodnih resursa.

Nakon nekoliko godina donešen je i drugi Akcioni plan sa ciljem da se izvrši dopuna prethodnog, a koji je predvi ao širi spektar problema sa kojima se Evropska unija (EU) morala suo iti. Posmatrani kao kompaktna celina, oba Akciona programa su predstavljala precizno utvr ene standarde koji su se odnosili na vodu i vazduh. Što se ti e kvaliteta vode, postavljeni su rigorozni standardi, što se ne može re i za one koji su se odnosili na vazduh. Sa današnje ta ke gledišta, rezultati koji su postignuti u ovom periodu nisu u potpunosti ispunili o ekivanja. Ipak, opravdanje se može na i i u ekonomskoj recesiji u kojoj se Evropska ekomska zajednica (EEZ) u to vreme nalazila.

Tre i Akcioni plan koji je realizovan u periodu od 1982. do 1986. godine, iznedrio je neraskidivu vezu izme u unutrašnjeg (zajedni ko) tržišta i o uvanja životne sredine (Lajh, Petak, 2015: 95-120). Ovaj program je zahtevao da standardi koji se odnose na zaštitu životne sredine moraju biti harmonizovani kako bi se izbeglo narušavanje industrijske konkurencije u državama lanicama Evropske ekomske zajednice (EEZ). Pravila koja su se odnosila na proizvodnju morala su biti harmonizovana radi uklanjanja necarinskih barijera koje su proizilazile iz razli itih nacionalnih normi. Jedna od pozitivnih strana tre eg Akcionog plana bila je pove anje zaposlenosti, što je direktna posledica sprovo enja politike zaštite životne sredine. Efikasnije koriš enje prirodnih resursa, uklanjanje otpada i integriranje ekološke tehnologije, bili su osnovni ciljevi koji su se morali realizovati. Stru na literatura koja se bavi pitanjem zaštite životne sredine kao prekretnicu esto uzima 1987. godinu, kada je ovaj problem po prvi put postao deo Ugovora Evropske unije (EU),

dobivši itavo poglavlje kojim je regulisan. Poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine sadržalo je pravila koja su ve bila obuhva ena propisima iz prethodna tri Akciona plana. To zna i da je etvrti akcioni plan, koji je realizovan u periodu od 1987. do 1992. godine, ozna io dalje promene u pristupu ovoj problematici, pri emu je najviše pažnje poklonjeno u enim nedostacima na planu politike kvaliteta, orijentacije koja se odnosi na emisije gasova u atmosferu, problema ozonskog omota a (staklena bašta) i njihovog budu eg izbegavanja. To je ujedno i poslednji program koji je realizovan u okviru Evropske ekonomiske zajednice (EEZ). Krajem osamdesetih godina XX veka, vo ene su žu ne debate u vezi sve u stalijih klimatskih promena koje predstavljaju svojevrsnu pretnju zdravom ekosistemu. Problem globalnog zagrevanja i klimatskih promena vezan je konkretno za 1988. godinu, kada su od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) klimatske promene proglašene „zajedni kom brigom ove anstva“. Veza Evropske unije (EU) i ovog dokumenta je u tome što je za njegovu osnovu uzeta Stokholmska deklaracija (Stockholm Declaration) iz 1972. godine i Prva svetska konferencija o klimi na kojoj je u Ženevi (Švajcarska) 1979. godine usvojen Svetski klimatskim program (World Climate Programme) koji se sastoji od više pojedina nih programa. Naredni razlog za aktivnosti Evropske unije (EU) na planu smanjenja emisije gasova (Andreae, Merlet, 2001: 955-966) predstavlja Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama iz 1992. godine, kada je Evropska komisija (EK) reagovala na inicijativu Evropskog parlamenta (EP) i u saradnji sa Evropskim savetom (ES) predložila strategiju o stabilizaciji emisije štetnih materija. Predlog se odnosio na primenu efikasnijih standarda, efektnijih fiskalnih instrumenta i ulaganja u dalja nau na istraživanja.

Peti Akcioni plan koji tretira pitanje zaštite životne sredine donešen je za period od 1992-2001. godine. Teoreti ari i kompilatori zakona i drugih pravnih instrumenata za najzna ajnije novitete sadržane u ovom program smatraju implementaciju principa održivog razvoja, strukturne promene koje se odnose na javni transport, energetsku efikasnost i zaštitu od otpada, postavljanje srednjih i dugoro nih planova u cilju smanjena odre enih zaga enja. Osim toga, predstavljeni su novi, tržišno orijentisani instrumenti (fiskalni podsticaji) koji su imali zadatak da oja aju prvo, interesu proizvo a a i drugo, konzumenata (potroša i) prilikom zaštite životne sredine. Za razliku od

prethodna etiri, peti Akcioni plan je doživeo potpuni neuspeh, jer su neke države- lanice Evropske unije (EU) pokazale nespremnost za prihvatanje predloga Evropske komisije (EK), koji su se odnosili na potpuno nove i rigoroznije pristupe u borbi za održavanje životne sredine. Šesti, ujedno i poslednji Akcioni plan, za razliku od prethodnih, nije postavio posebno ambiciozne ciljeve. Za njegovu repernu taku uzeti su konstantni problemi sa kojima se suočava globalna životna sredina (klimatske promene, devastacija biodiverziteta, nekontrolisana upotreba bioresursa, ignorisanje apela, povećana emisija gasova), koji su zahtevali sveobuhvatniji zakonodavni pristup od dotadašnjeg. Konsolidacija postojećeg zakonodavstva je najednom postala visoko intenzivna potreba. Naime, morao se rešavati istav set pitanja koji se odnosio na opšte principe koji su trebali da regulišu specifične tematske strategije poput sudbine pesticida, recikliranja različitih vrsta otpada, urbane sredine, priobalskih područja i istog vazduha. Implementiranje predviđenih mera ovog plana bilo je predviđeno za prvu deceniju XXI veka, međutim, isti, kao i njegov prethodnik, nije u potpunosti ispunio očekivanja jer novoprimaljene države- lanice Evropske unije (EU) nisu (iako su morale), primenile predviđene standarde. Treba istaći da angažovanost Evropske unije (EU) na polju zaštite životne sredine nije završena donošenjem šest navedenih Akcionih planova.

Kada je reč o angažovanju, mora biti apostrofirano da je i Evropska ekonomска zajednica (EEZ) bila vrlo aktivna u donošenju bitnih akata, u kojima se ogleda njen veoma snažan uticaj na stvaranje primarnih i sekundarnih izvora prava. Iste su odredbe regulisale niz pitanja iz datog područja. Prvo se misli na Osnivačke ugovore koji su primarni izvori prava. Uredbom Evropskog saveta (ES) od 7. maja 1990. godine, osnovane su Evropska agencija za životnu sredinu (European Environmental Agency-EEA) i Evropska informativna i posmatračka mreža za životnu sredinu (Environment Information and Observation Network-EION) (Council Regulation, 1990), za koje važi da su bitni izvori sekundarnog prava. U najpoznatije sekundarne akte koji regulišu pitanje zaštite životne sredine spadaju svakako i kasnije usvojene direktive:

1. Evropskog saveta koja uređuje pitanje odlaganja potrošenih ulja (Council Directive 1975),

2. Evropskog saveta iz 1992. godine koja se odnosi na upravljanje radioaktivnim otpadom (Council Directive 1992),
3. Evropskog saveta o proceni kvaliteta vazduha i upravljanju (Council Directive 1996),
4. Evropske komisije kojom se ograni ava buka koju proizvode motorna vozila (Commision Directive 1999),
5. Evropskog parlamenta u vezi sa procenom i upravljanjem bukom u životnoj sredini (Directive, 2002) i
6. Evropskog parlamenta i saveta koja se odnosi na otpad od elektri ne opreme (Directive, 2002).

Izvori prava Evropske unije (EU) koji regulišu pitanje zaštite životne sredine dobijaju na zna aju prilikom inkorporacije u nacionalna zakonodavstva država lanica, koje su dužne da osiguraju njihovu primenu. U suprotnom, mogle bi se suo iti sa rigoroznim sankcijama. Kada se govori o harmonizaciji nacionalnih propisa, misli se na uskla ivanje odredbi doma eg zakonodavstva sa pravom Evropske unije (EU). Pri tome naro ito bitnu ulogu ima Evropska komisija (EK) koja vrši kontrolu uskla enosti prava država lanica sa evropskim pravnim normama. Me utim, to ne zna i da je sve što je propisano evropskim pravom (*acquis communautaire*) i ispoštovano, posebno na nižem, nacionalnom nivou. Donošenje akcionih planova, brojnih direktiva, regulativa i rezolucija dovoljno govori o opredeljenosti Evropske unije (EU) da se ide u korak sa vremenom, da prati razvojne tehnološke i tehni ke trendove koji se odnose na modernizaciju industrijske proizvodnje i mehanizacije i da smanjuje svaki štetan uticaj na životnu sredinu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NA NIVOU UJEDINJENIH NACIJA (UN)

Ujedinjene nacije (UN), od osnivanja 1945. godine pa do danas, nastoje da u okviru svojih ciljeva (održavanje me unarodnog mira i stabilnosti, promovisanje ljudskih prava, ja anje društvenog i

ekonomskog razvoja, pružanje humanitarne pomo i u slu ajevima gladi, prirodnih katastrofa i oružanih sukoba) dostignu visok nivo zaštite životne sredine. Ujedinjene nacije (UN) su usvojile mnoge važne dokumente (Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine, Pakt o gra anskim i politi kim slobodama 1966. godine i Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima 1966. godine), koji su politi ko-ekonomskog sadržaja i karaktera. Zato je bilo zanimljivo da se me u navedenim nije našlo mesto za neki dokument koji pravni ki reguliše pitanje zaštite životne sredine i da nisu pravo na zdravu životnu sredinu predvi ali kao samostalnu disciplinu (Shelton, Kiss, 2007: 44). Nakon što je ljudski nemar i izrazito štetan uticaj na prirodu i njene vrednosti ozbiljno signalizirao mnoge opasnosti, odlu eno je da se formira kompetentna institucija ija e glavna briga biti zaštita životne sredine. I ni se da prvi ozbiljniji korak u tom smeru, koji je napravljen u Štokholmu (Kraljevina Švedska), održavanjem Konferencije o ovekovoj okolini 1972. godine, ipak nije dao zna ajnije rezultate, pa se moralo krenuti dalje. Sledi i zna ajan potez usledio je na predlog bivše norveške premijerke Gro Harlem Brundtland, da se objavi poznati izveštaj "Naša zajedni ka budu nost" (Our Common Future), što je Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj (World Commision on Environment and Development), poznata i kao Brutland komisija, u inila 1987. godine (Segnestam, 1985). Cilj pomenutog izveštaja bio je da se ukaže na opasnost po planetu i ljudi na njoj i da prezentira novu konцепциju i Poslovnu povelju za održivi razvoj. Mnoge preporuke Brundtland komisije usvojene su na Konferenciji Ujedinjenih nacija (UN) o životnoj sredini i razvoju koja je održana u Rio de Žaneiru (Brazil) 1992. godine. U pitanju je najve i svetski skup lidera ovog tipa (Birnie, Bozle, Redgwell, 2009: 612–640), na kom su usvojeni slede i bitni dokumenti:

1. Rio deklaracija, koja sadrži 27 principa vezanih za ovekovu okolinu i razvoj,
2. Agenda 21, koja predstavlja akcioni plan održivog razvoja za XXI vek,
3. Konvencija o biološkoj raznovrsnosti posve ena vitalnoj važnosti o uvanja biodiverziteta, ekosistema, održanju i obnovi razli itih vrsta populacije na planeti i
4. Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija (UN) o klimatskim promenama.

Na konferenciji u Rio de Žaneiru u eš e su uzele 172 države sa oko 10 hiljada u esnika svih branši i profila, što navodi na zaklju ak da se radi o vrlo bitnoj tematici koja se odnosi na probleme planete i populacija (ljudska, biljna, životinjska) na njoj. Na navedenoj konferenciji osnovan je Program Ujedinjenih nacija (UN) za životnu sredinu (UNEP), koji je stupio na snagu 1993. godine, što je ujedno ozna ilo i priznavanje ekološkog prava kao posebne grane u okviru pravnog sistema. Time je potvr eno pravo oveka na slobodu, jednakost i zdrave životne uslove i istaknuto je, da više ne postoji dilema da ovek negativno deluje na svoje okruženje, kao i da zbog toga mora snositi odgovornost. Zato je apelovano na države u razvoju, koje su ozna ene kao zemlje sa niskom ekološkom kulturom, da se ozbiljnije posvete ovoj materiji i da zakonom regulišu odgovornost svojih gra ana koji prouzrokuju ekološku štetu.

Uporedo sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama potpisana je 1997. godine poznati Kjoto protokol sa ciljem da se uti e na smanjenje emisije štetnog ugljen dioksida (CO₂) na ovekovu okolinu (Socorro Manguiat, 2006: 5-6). Naime, protokolom je decidno objašnjen negativan uticaj navedenog i drugih gasova koji, ukoliko se ne bude delovalo na njihovoj prevenciji, mogu imati katastrofalne posledice koje e dovesti do uništavanja živog sveta (Council Decision, 2002). Za njegovo usvajanje je bila potrebna ratifikacija najmanje 55 država koje su ozna ene kao zaga iva i, što se i dogodilo 16. februara 2005. godine. Cilj je bio da se najve i zaga iva i vazduha (i ne samo njega) obavežu na zna ajno redukovanje emisije ugljen-dioksida (CO₂), kako bi se koli ina smanjila ispod do sada neverovatnih 14 miliona tona. Prema Kjoto protokolu, Sjedinjene Ameri ke Države su morale da redukuju emisiju ugljen-dioksida (CO₂) za 7%, Japan za 6%, a Ruska federacija za 8%. Što se ti e Evropske unije (EU), ista je protokol ratifikovala odlukom Saveta ministara 31. maja 2002. godine, a naredne 2003. godine Savet ministara je Direktivom 2003/87/EC, utvrdio sistem trgovine emisijama na njenom podru ju (Directive, 2003). Na kraju treba ista i da su na Konferenciji u Rio de Žaneiru 1992. godine, ustanovljeni konferencija lanica, sekretarijat i specijalno nau no telo u koje su uklju ene norme o razmeni informacija i rešavanju potencijalnih sporova za koje se o ekivalo da e nastupiti. Znatno kasnije, u aneksu Kjoto protokola iz 1997.

godine, taksativno su nabrojane države koje se konkretno obavezuju na redukciju emisije gasova u atmosferu.

EKOLOŠKA KRIVI NA DELA I DOMA I ZAKONODAVNI PROPISI ZA ŽIVOTNE SREDINE

Danas se krivi nopravna zaštita životne sredine zasniva na biocentri noj koncepciji koja je tretira kao zašti eno specifi no dobro. To je sasvim druga ija koncepcija od nekadašnje antropocentri ke (napuštena) koja je životnu sredinu definisala kao resurs u funkciji zadovoljavanja opših ljudskih potreba. Time je apostofiran princip krivi nog prava, odnosno princip subjektivne odgovornosti ili odgovornosti na osnovu dokazane krivice. Na osnovu toga u zakonodavnoj praksi su mnoge zabrane u vezi sa zaštitom životne sredine pravne krivi nopravnim sankcijama. Tako se normama krivi nog prava sankcionisu ponašanja koja su suprotna materijalnim odredbama ekološkog prava, ili kako isti e Popovi : ... “ da norme krivi nog prava ekološkog karaktera imaju cilj da krivi nopravnim sankcijama suzbijaju protivpravne radnje pravnih subjekata na podruju ekološkog prava.” (Popovi , 1997: 78). Krivi ni zakonik Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”), br. 85/2005. godine u glavi XXIV decidno navodi 18 krivi nih dela uperenih protiv životne sredine koja su regulisana lanovima 260-277 i dele se na:

1. opšta krivi na dela protiv životne sredine (zaga enje životne sredine, nepreduzimanje mere zaštite životne sredine, ošte enje životne sredine, povreda prava na informisanje o stanju životne sredine),
2. krivi na dela u vezi sa opasnim materijama (unošenje opasnih materija u Republiku Srbiju i nedozvoljeno preraivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija i nedozvoljena izgradnja nuklearnih postrojenja),
3. krivi na dela protiv biljnog i životinjskog sveta (ubijanje i mu enje životinja, nesavesno pružanje veterinarske pomo i, proizvodnja štetnih sredstava za le enje životinja, šumska kraj a) i

4. krivi na dela nezakonitog lova i ribolova (nezakonit lov i nezakonit ribolov).

Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine (“*Službeni list SFRJ*”), br. 29/78, 39/85 i 45/89, predvi a sudsku zaštitu od izvora opasnosti koja predstavlja pretnju neodre enom broju lica. Tako e, zakon decidno ure uje pravo svakog lica da podnese zahtev u cilju sopstvene zaštite ili druge osobe od izvora opasnosti ili od delatnosti koja može prouzrokovati štetu. Svakako najzna ajnije pravno sredstvo u cilju zaštite životne sredine je ekološka tužba, koja je regulisana lanom 156 Zakona o obligacionim odnosima. Sama injenica da je zakonodavac ostavio mogu nost da svako zainteresovano lice može podi i navedenu tužbu, navodi na zaklju ak da je akcenat stavljen na širenje svesti o neophodnosti zaštite životne sredine. Zato se za ekološku tužbu kaže da predstavlja *actio popularis*, odnosno da ima zna enje narodne, popularne tužbe. Njen glavni cilj je preventivno delovanje, dakle, spre avanje nastajanja bilo kakve štete. Pomenutim zakonom je izri ito propisano da se ekološka tužba ne može podi i samo protiv onih delatnosti koje su odobrene od strane nadležne vlasti. Me utim, njeni podnosioci nailaze na probleme koji se pre svega odnose na neefikasnost samog postupka, u smislu dužine njegovog trajanja, kao i nepostojanja precizno utvr enih rokova koji se odnose na zakazivanje ro išta i donošenje presuda.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka, na teritoriji bivše Socijalisti ke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) donešen je itav niz posebnih zakona koji su regulisali podru je životne sredine, ali su prestali da važe donošenjem Zakona o zaštiti životne sredine 1991. godine (“*Službeni glasnik RS*”), br. 66/1991. Zakon je ostavio mogu nost donošenja posebnih zakona koji bi detaljnije ure ivali odre ena podru ja, tako da su iste godine donešeni posebni Zakon o vodama (“*Službeni glasnik RS*”), br. 46/91 i 53/93 i Zakon o šumama (“*Službeni glasnik RS*”), br. 30/10 i 93/12. U godinama koje su usledile donešen je poseban Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“*Službeni glasnik RS*”), br. 62/06 i 65/08, zatim Zakon o lovstvu, br. 39/93, 44/93 i 60/93 i Zakon o ribarstvu (“*Službeni glasnik RS*”), br. 35/94 i 38/94. Zakon koji je trenutno na snazi datira iz 2004. godine. U dva maha, 2008 i 2009. godine, izvršene su njegove izmene i dopune i donešeni su propisi koji se odnose na odre ena podru ja. Po etak 2006. godine ozna io je važenje novog Krivi nog zakonika Republike Srbije (“*Službeni glasnik RS*”), br. 85/2005, koji je regulisao oblast zaštite

životne sredine propisivanjem krivi nih dela protiv zdravlja ljudi, privrede i opšte sigurnosti. U njemu su na jednom mestu svrstana sva krivi na dela vezana za životnu sredinu (glava XXIV - Krivi na dela protiv životne sredine). Krivi no delo se odnosi na ugrožavanje ili povredu nekog prava (dobra), u konkretnom sluaju životne sredine. Pod povredom prava životne sredine podrazumeva se njeno uništenje ili oštejenje, dok se pod ugrožavanjem smatra svako prouzrokovanje opasnosti (apstraktna ili konkretna).

Krivi ni Zakonik Republike Srbije (“*Službeni glasnik RS*”), br. 85/2005, predvi a 18 krivi nih dela koja su uperena protiv životne sredine. Ona su decidno regulisana lanovima 260-277:

1. Zagađenje životne sredine (lan 260),
2. Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine (lan 261),
3. Protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu (lan 262),
4. Oštejenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine (lan 263),
5. Oštejenje životne sredine (lan 264),
6. Uništenje, oštejenje i iznošenje u inostranstvo i unošenje u Republiku Srbiju zašti enog prirodnog dobra (lan 265),
7. Unošenje opasnih materija u Republiku Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija (lan 266),
8. Nedozvoljena izgradnja nuklearnih postrojenja (lan 267),
9. Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine (lan 268),
10. Ubijanje i zlostavljanje životinja (lan 269),

11. Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka (lan 270),
12. Nesavesno pružanje veterinarske pomo i (lan 271),
13. Proizvodnja štetnih sredstava za le enje životinja (lan 272),
14. Zagivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja (lan 273),
15. Pustošenje šuma (lan 274),
16. Šumska kralja (lan 275),
17. Nezakonit lov (lan 276) i
18. Nezakonit ribolov (lan 277).

Posebnim Zakonom o vodama (“*Službeni glasnik RS*”), br. 46/91 i 53/93 regulisano je neovlaš eno punjenje i koriš enje akumulacije (lan 209). Njime se kažnjava svako lice koje bez vodne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovinu. Za ovo delo je zapre ena kazna od šest meseci do pet godina.

Ilan 210. istog zakona propisuje nov anu kaznu ili kaznu zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina za onoga ko eksploracijom re nog nanosa iz korita vodotoka ošteti korito, obale i regulacione objekte. Poseban Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (“*Službeni glasnik RS*”), br.44/95 i 101/95 lanom 89 propisuje kaznu zatvora u trajanju od jedne do pet godina za svako lice koje organizuje ili u estvuje u sprovo enju štrajka u jamskim prostorijama ili drugim objektima i prostorijama iz lana 50 stav 2 ovog zakona. Naredni lan istog zakona predvi a istu kaznu za lice koje u jamu sa metanom ili drugim zapaljivim gasom ili opasnom ugljenom prašinom ili u objekat na naftnom i gasnom polju unese lako zapaljivu materiju ili druge stvari ije je unošenje u takvu jamu odnosno objekat zabranjeno (lan 66 stav 1 ovog zakona). Ukoliko je delo iz stava 1 i 2 ovog lana u injeno iz nehata, u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. lan 91 pomenutog zakona decidno navodi da je za svako lice koje stupi po bilo kom osnovu u magacin,

skladište ili spremište eksplozivnih sredstava ne pridržavaju i se propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu (lan 66 stav 3 ovog zakona), propisana kazna zatvora od jedne do pet godina.

Sva nabrojana krivi na dela protiv životne sredine gone se po službenoj dužnosti, dakle na predlog javnog tužioca, što implicira da postupak nije mogu e pokrenuti na osnovu predloga ili privatne tužbe. Kada je re o obliku vinosti, ve ina navedenih krivi nih dela protiv životne sredine može biti izvršena samo umišljajem. Prema Krivi nom zakoniku (“*Službeni glasnik RS*”), br. 85/2005, nehatom mogu biti izvršena samo slede a krivi na dela:

1. zaga enje životne sredine (lan 260 stav 2 KZ),
2. nepreduzimanje mera zaštite životne sredine (lan 261 stav 2 KZ),
3. ošte enje objekata i ure aja za zaštitu životne sredine (lan 263 stav 2 KZ),
4. ošte enje životne sredine (lan 264 stav 2 KZ),
5. uništenje, ošte enje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Republiku Srbiju zašti enog prirodнog dobra (lan 265 stav 2 KZ),
6. prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka (lan 270 stav 4 KZ),
7. nesavesno pružanje veterinarske pomo i (lan 271 stav 2 KZ),
8. proizvodnja štetnih sredstava za le enje životinja (lan 272 stav 3 KZ),
9. zaga ivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja (lan 273 stav 4 KZ).

Zakon propisuje da u inilac ve ine krivi nih dela protiv životne sredine može biti svako lice. Ipak, kod krivi nih dela kao što su nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zaga uju životnu sredinu, unošenje opasnih materija u Republiku Srbiju i nedozvoljeno prera ivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija (stav 2),

kao i nesavesno pružanje veterinarske pomo i, u inilac može biti samo službeno ili odgovorno lice. Na ovu vrstu krivi nih dela za vo enje krivi nog postupka u potpunosti se primenjuju Opšta pravila. Pre samog pokretanja krivi nog postupka potrebno je utvrditi da li je zaista došlo do nekog od krivi nih dela protiv životne sredine. To zna i da se mora sprovesti pretkrivi ni postupak koji je u nadležnosti javnog tužilaštva i organa gonjenja. Važno je apostrofirati da otkrivanje krivi nog dela mogu izvršiti i gra ani. Nadležni organ gonjenja je dužan da u slu aju postojanja osnovane sumnje da je izvršeno odre eno delo iz kategorije krivi nih dela protiv životne sredine (koje se goni po službenoj dužnosti), preduzme potrebne mere u cilju što bržeg pronalaženja u inioča. U svrhu privo enja osumnji enog lica nadležnom organu je na raspolaaganju široka paleta mera. Pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga, ograni enje kretanja na odre enom podru ju, kao i ispitivanje gra ana samo su neke od mogu nosti. Zakon predvi a da javni tužilac može odbaciti prijavu ukoliko iz nje proisti e da prijavljeno delo nije krivi no delo ili da se ne može goniti po službenoj dužnosti, zatim u slu aju zastarelosti ili ako je delo obuhva eno amnestijom ili pomilovanjem, ili ako postoje druge okolnosti koje isklju uju krivi no gonjenje ili ne postoji osnovana sumnja da je osumnji eni u inio krivi no delo. Javni tužilac je dužan da u roku od 8 dana obavesti ošte enog o razlozima odbacivanja prijave.

Ukoliko je krivi nu prijavu podneo nadležni organ gonjenja, javni tužilac e isto postupiti i prema tom organu. Ako iz same prijave ne može oceniti da li su verovatni navodi prijave, ili ako podaci kojima raspolaže ne pružaju dovoljno osnova za donošenje odluke da li e zahtevati sprovo enje istrage, ili ako je izvršilac nepoznat, javni tužilac e sam ili posredstvom drugih organa prikupiti potrebna obaveštenja. Ako javni tužilac smatra da su ispunjeni svi uslovi, od nadležnog suda e zahtevati sprovo enje istrage, krivi ni postupak se zvani no pokre e, a osumnji eni postaje okrivljeni. U slu aju da postoji dovoljno dokaza, nadležni javni tužilac e podi i optužnicu i tražiti odre ivanje glavnog pretresa u kome e pokušati da dokaže sve navode iz iste. Na optuženom je da navode opovrgne. Prvostepeni postupak se završava izricanjem presude.

ZAKLJU AK

Zaštita životne sredine predstavlja temu koja je u proteklih nekoliko decenija zavredila (potpuno opravdano) najve u mogu u pažnju medija, politiara, stručnjaka, ali i običnih ljudi. O tome govori veliki broj meunarodnih konferencija koje su sazivane u cilju upoznavanja sa pogubnim posledicama koje su iznedrile globalizacija, industrijalizacija i nekontrolisana želja za što većem zarađom. Najrazvijenije države sveta koje su istovremeno i najve i zagađiva i životne sredine, žele da deluju preventivno u cilju zaustavljanja daljeg narušavanja ekosistema. Mnogo je argumenata koji idu u prilog tvrdnji da će se odrediti zemlje u budućnosti sa konstantnom pretnjom ili opasnosti da zauvek budu izbrisane sa lica Zemlje, jer se nalaze ispod visine nivoa mora (Holandija, Haiti). Razloge treba tražiti u povećanom zračenju, tanjenju ozonskog omotača, topljenju ledenih plavi, kao i povećanom nivou mora i okeana. Tome treba dodati štetan uticaj automobilske i hemijske industrije, za koje se opravdano smatra da predstavljaju najveće zagađivače vazduha i glavne uzroke globalnog zagrevanja. Predmet zaštite životne sredine nije samo vazduh, već i voda, biljni i životinjski svet, zaštita od buke, odlaganje opasnog nuklearnog i patološkog otpada... Bitna injenica je da su najveće svetske sile prepoznale neophodnost delovanja na meunarodnom ekološkom planu i da je zagonetka životne sredine označena kao globalna pretnja i problem. Na taj način su istakle neophodnost još snažnije međunarodne saradnje u ovoj oblasti i prihvatanje potpuno novih i nadadeve rigoroznijih pravila ophodjenja prema prirodnim resursima.

Sama injenica da je nanošenje bilo kakve štete ili samo ugrožavanje životne sredine dobilo krivi nopravne obrise, dovoljno govori o ozbiljnosti pretnje sa kojom se planet suočava. U proteklih gotovo pola veka svojom bezobzirnošću doveo u opasnost neke buduće naraštaje koji će sigurno morati na još rigorozniji način da se pozabave borbotom sa naglim klimatskim promenama čiji su koreni u sadašnjem vremenu. Danas skoro sve države sveta imaju zakonske odredbe kojima se regulišu pitanja vezana za životnu sredinu. Evropska unija (EU) po ovom pitanju želi da postigne što već u koordiniranosti i saradnji između država lanica donošenjem velikog broja pravnih propisa. Kao nadnacionalna tvorevina, učesnica je značajnih meunarodnih konferencija na kojima se raspravlja o globalnom suočaju sa ovim problemom i gde su donošene mere, usvajane direktive,

rezolucije ili strategije za vo enje efektivne borbe za o uvanje ekosistema. Ustanovljavanje ekološkog prava kao autonomne pravne discipline istovremeno podrazumeva i afirmaciju svega što je dogovoren na me unarodnom nivou, budu i da su lokalni, nacionalni propisi u ovoj oblasti uglavnom donošeni u skladu sa odre enim protokolima i planovima.

Republika Srbija aktivno u estvuje u borbi za zaštitu životne sredine i ponaša se u skladu sa ve inom evropskih i svetskih država, ozbiljno slede i primere koji su se u praksi najbolje pokazali. Prvi koraci u cilju zaštite životne sredine na injeni su još u vreme Socijalisti ke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), donošenjem zakona o zaštiti šuma, voda, vazduha, lova, ribolova... Prvi sistemski zakon koji je u sebi obuhvatao sve oblasti i propise koji se odnose na životnu sredinu donešen je 1991. godine. Sadašnji zakon koji je na snazi samo potvr uje jasnu opredeljenost države ka o uvanju zdravog ekosistema, jer injenica je da naša zemlja raspolaže sa ogromnim i neiskoriš enim prirodnim resursima koje treba sa uvati. Kucanje na vrata Evropske unije (EU) podrazumeva prihvatanje novih izazova, a samim tim i konkretnu implementaciju najsavremenijih metoda i instrumenata za zaštitu životne sredine. Time se otvaraju mogu nosti za dobijanje zna ajnih finansijskih sredstava iz fondova Evropske unije (EU) koji služe kao potpora za realizaciju što boljih rezultata na ovom polju. Razmena iskustava i stru nog kadra sa državama koje su postigle zavidan uspeh u ovoj oblasti predstavlja jedan od najbitnijih resursa sa kojim e u budu nosti mo i da se raspolaže. Ipak, najvažnije od svega je podizanje elementarne svesti kod obi nih ljudi, da prihvate injenicu da su prirodna dobra ograni ena i da se upravo iz tog razloga na pravi na in mora voditi briga o elementarnim uslovima koji život zna e.

LITERATURA

- Akhtarkhavari, Afshin, 2008. Environmental Principles and Change in International Law and Politics, School of Law Griffith University, Australia.
- Andreae, O. Mineart, Merlet, P. 2001. "Emission of trace gases and aerosols from biomass burning, Global Biogeochemical cycles", Vol. 15, No. 4.
- Birnie, Patricia, Bozle Alan, Redgwell Catherine. 2009. International Law & the Environment,

Oxford University Press.

- avoški, Aleksandra. 2004. Ekološko pravo-Harmonizacija doma eg zakonodavstva sa pravom Evropske unije (EU), Institut za uporedno pravo, Beograd.
- ejovi , Bora, 2007. Krivi no pravo, Dosije, Beograd.
- Commision Directive 99/101/EC of 15 December 1999 {Official journal L 334 of 28.12.1999}.
- Council Decision 2002/358/EC April 2002 concerning the approval on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfillment of commitments thereunder, Official Journal L 130 of 15.5.2002.
- Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils.
- Council Directive 92/3 Euroatom of 3 February 1992 on the supervision and control of shipments of radioactive waste between Member States and into and out of the Community.
- Council Directive 96/62/EC of 27 December 1996 on ambient air quality assessment and management, Official Journal L 296, 21/11/1996 P. 0055 – 0063, <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0062:EN:HTML..>
- Council Regulation (EEC) No. 880/92 of 23 March 1992 on a Community eco-label award scheme, http://eurlex.europa.eu/smartpi/cgi/sga_doc?smartapi!clexplus!prod!DocNumber&type_doc=Decision&ran_doc=1993&nu_doc=517&lg=en.
- Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, article 7; <http://www.aarhupedia.com/srpski/teme/4/2013/09/17/deklaracija-konferencije-ujedinjenih-nacija-o-ovekovoj-sredini---stokholm-1972--godine.html>.
- Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council of 25. June 2002, relating to the assessment of Environmental noise.
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L>.
- Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Directive 2003/87/EC the European Parliament and of the Council of 13. October 2003, establishing

a sheme for green house gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/Ec

- http://europa.eu/legislation_sumaries/energy_european_energy_policy/l28012_en.htm, 1. mart 2010.
- European Environmental Agency (EEA) and an Environment Information and Observation Network, Regulation (EEC) 1210/90.
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/128019_en.htm.
- EU Environmental Policy Handbook: A Critical Analysis of EU Environmental Legislation Making it accessible to environmentalists and decision makers (Editor: Scheuer, Stefan, European Environmental Bureau (EEB), September, April 1, 2006, Brussels, Belgium).
- Joldži , Vladan. 2008. Ekološko pravo Opšti i Posebni deo (primer Republike Srbije-države u tranziciji), Beograd.
- Kosti , Miomira. 2008. Arhuska konvencija o zaštiti životne sredine, Pravni život, br. 9/2008.
- Krivi ni zakonik (“Službeni glasnik RS”), br. 85/2005.
- Lajh, Damjan, Petak, Zdravko 2015. EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union, Faculty of Social Sciences, Ljubljana.
- Lili , Stevan, Drenovak-Ivanovi , Mirjana. 2010. Ekološko pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- Luketi , Miroslav, Bujukli , Žika., Vu kovi , Nikola. 1988. Srednjovjekovni statut Budve, Istoriski arhiv, Budva.
- Petkovi , Gordana. 2010. Pravni okviri zaštite i unapre ivanja prostora-me unarodno pravni aspekt, Pravni život 9/2010.
- Popovi , Slavoljub. 1997. Osnovne karakteristike ekološkog prava (u: Kavran, D. Petkovi , G. „Pravo i životna sredina“, Beograd, 1997).
- Report of the World Commision on Environment and Development: Our Comon Future, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42&427-Development and International Cooperation: Environment. <http://www.un-documents.net/wced-ofc.htm>.

- Segnestam, Mats, Swedish Society for the Conservation of Nature, WCED Public Hearing, Oslo, 24-25 June 1985.
- Shelton, L. Dinah, Kiss, Alex. 2007. Guide to International Environmental Law, Transnational Publishers, George Washington University Law School.
- Socorro Manguiat, Maria Z. 2006, An Introduction to the Kyoto Protocols, Compliance Meshanism, Environmental Law Programme, Environmental Law Centre, Bonn.
- United Nations Conference on the Human Environment, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, United Nations Organization, Stockholm, Kingdom of Sweden, 1972, principle.
- Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine (“Službeni list SFRJ”), br. 29/78, 39/85 i 45/89.
- Zakona o zaštiti životne sredine 1991. godine (“Službeni glasnik RS”), br. 66/1991.
- Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS”), br. 46/91 i 53/93.
- Zakon o lovstvu, 39/93, 44/93 i 60/93.
- Zakon o ribarstvu (“Službeni glasnik RS”), br. 35/94 i 38/94.
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”), br. 62/06 i 65/08.
- Zakon o šumama (“Službeni glasnik RS”), br. 30/10 i 93/12.

MEDIHA RI I

UDK: 373.3:004(497.6)

Univerzitet Travnik, Edukacijski fakultet, Travnik, BiH

mediha.ridjic@hotmail.com

NUSRETA OMERDI

Univerzitet Travnik, Edukacijski fakultet, Travnik, BiH

nusi.o@hotmail.com

SAMIRA BEBA

OŠ „Turbe“, Travnik, BiH

samira_beba@hotmail.com

OBRAZOVNE MOGU NOSTI OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRU JU SBK-a U ERI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

THE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF PRIMARY SCHOOLS IN THE AREA OF MIDDLE BOSNIACANTON IN THE ERA OF THE INFORMATION TECHNOLOGY

Apstrakt - Cilj istraživanja je ispitati koliko se ICT koristi u osnovnim školama na području SBK-a, te ukazati na značajne primjene u nastavi. U vrijeme naglih promjena informaciono-komunikacione tehnologije postale su sastavni dio savremenog života. Uzorak istraživanja ine u enici osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona. Temeljne metode u radu su deskriptivna, metoda teorijske analize i statistička metoda. Pretpostavljamo da se u osnovnim školama na području SBK-a ICT ne koriste na nivou koji je značajan sa aspekta osavremenjavanja nastave, obzirom da je obrazovanje veoma važna društvena oblast, a samim tim ne smije ostati van tokova savremenog doba i da je potrebna njegova modernizacija. Primjena ICT-a u osnovnim školama bi doprinijele boljem kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

Da bi bila mogu a primjena ICT-a u školama neophodno je obezbjediti infrastrukturu i opreme kao i kvalitetnu edukaciju postoje eg i budu eg nastavnog kadra. Primjenom tehnologija u nastavni proces, promjenile bi se postoje e metode pou avanja i obrazovanja što bi zna ilo i nove metode u enja, koje bi za cilj imale unapre enje kvaliteta nastave. Uvo enjem ICT-a u nastavi u eniku omogu uje da razvija sposobnost samostalnog rada, da koristi razli ite izvore informacija, te da se osposobi za savremeni život.

Klju ne re i – nastava, osnovna škola, u enik, komunikacija, ICT.

Abstract - *The aim of the research is to examine how much ICT is used in primary schools in the area of Middle Bosnia Canton, and to point out the importance of its application in the teaching. In the time of sudden changes, the information and communications technology has become the integral part of modern life. The research sample consists of pupils of elementary schools from the area of Middle Bosnia Canton. The basic methods of this work are the descriptive method, the method of theoretical analysis and the statistical method. We assume that ICT in the primary schools of the area of Middle Bosnia Canton is not used on the level which should be important from the aspect of modernization of teaching, given that education is a very important social area, and therefore it cannot be left out of the flows of the modern era, and that its modernization is required. The application of ICT in the primary schools would contribute to the better quality of the educational process. In order to apply ICT in schools, it is necessary to provide the infrastructure and equipment, as well as the quality education of the existing and future teaching staff. By applying the technology in the teaching process, the existing methods of teaching and education would change which would bring the new methods of teaching, whose aim would be improving the quality of teaching. By introducing ICT in teaching process, a pupil is enabled to develop the ability of working independently, to use different sources of information, and to train himself for the modern life.***Key words** – teaching, elementary school, student, communication, ICT.

UVOD

Analiziraju i tradicionalnu nastavu u kojoj dominira frontalni oblik rada sa izraženom predava kom funkcijom nastavnika, samim tim u enicima se ne obezbje uje dovoljno interakcije niti ostavlja dovoljno vremena za samostalne aktivnosti u enika u funkciji kvalitetnijim ovladavanjem nastavnih sadržaja. Nastava je esto, formalizovana, verbalizovana i nedovoljno o igledna, što smanjuje trajnost znanja i mogu nosti povezivanja teorije sa realnim životom. Savremeno obrazovanje nalaže promjene tradicionalnog vaspitno – obrazovnog sistema, metoda, oblika, principa. Za savremenu organizaciju vaspitno – obrazovnog rada, posebno za primjenu savremene nastavne tehnologije, potrebno je obezbjediti odgovaraju e materijalno – tehni ke uslove. „Dve oblasti moderne nauke

najviše su doprinele da se razvije vrhunska nastavna tehnologija: elektronika i informaciona tehnologija. Zahvaljuju i ovim dvema nau nim oblastima, bilo je mogu e razvijati modernu pedagošku tehnologiju (multimediju, televizijsku i kompjutersku) koja je doprinijela i doprinosi unapre ivanju nastave, motivacije u enika, podizanju kvaliteta u enja inastave. Ovo je, svakako, ta no samo pod uslovom da se pedagoška tehnologija stru no opremi programima, da se koristi na na in kako to preporu uje pedagoška nauka i da se ne preferira nastavniku ija uloga se ne može zamijeniti tehnologijom pa ma koliko ona bila savršena.“ (Mandi , 1995: 12) Na osnovu svega navedenog možemo re i da je nastavnik nezamjenljiv ne samo za nastavu i vannastavnu aktivnost ve i i za saradnju škole i društvene sredine, porodice i škole. Nastavnik se oslobo a predavanja i pou avanja, a više se bavi planiranjem, pripremanjem, organizovanjem, vaspitnim radom – vaspitanjem. Da bismo ispitali nivo primjene ICT-a u nastavi u osnovnim školama, provedeno je eksperimentalno istraživanje. U istraživanju je u estvovalo 294 u enika osnovne škole i to s obzirom na dob, 158 ispitanika (ili 53,74% istraživa kog uzorka) etvrtih razreda osnovne škole i 136 ispitanika (46,26%) u enika osmih razreda. Prema spolu ispitanika 142 (ili 48,30 %) u enika osnovne škole je muškog spola, a 152 (ili 51,70%) u enika osnovne škole je ženskog spola. Podru je škole koju u enici poha aju je prigradsko podru je Turbeta sa 50 ispitanika (ili 17,00%), Travnika sa 46 ispitanika (ili 15,65%), Novog Travnika sa 49 (ili 16,67%), Viteza sa 52 (ili 17,69%), Donjeg Vakufa sa 51(ili 17,34%) i Gornjeg Vakufa sa 46 (ili 15,65%).

Predmet istraživanja je ispitati nivo primjene ICT-a u nastavi u osnovnim školama.

Problem istraživanja je da li osnovne škole na podru ju SBK-a pružaju u enicima mogu nost u enja pomo u ICT-a?

Cilj istraživanja je ukazati na potrebu uvo enja ICT-a u nastavu s obzirom na nagle društvene promjene.

U istraživanju smo pošli od prepostavke da sadržaj digitalnih nastavnih sredstava doprinosi opuštenijem ambijentu na satu i dodatno motivira u enike za rad. Postavljen je 2 pomo nih hipoteza:

1. Postoji pozitivan stav u enika o primjeni ICT-a u nastavi.
2. Ne postoji statisti ki zna ajna razlika u stavovima u enika o primjeni ICT-a u nastavi s obzirom na spol i mjesto škole.

U istraživanju su korištene metoda teorijske analize i statisti ka metoda. Od tehnika je korištena tehniku anketiranja, a od instrumenata anketni upitnik sastavljen od 10 pitanja.

POJAM I TRADICIONALNA NASTAVA

U tradicionalnoj nastavi, bez obzira što je osnovni cilj je da u enik bude u centru vaspitanja, još uvjek dominira frontalni oblik rada sa jednosmjernom komunikacijom izme u nastavnika i u enika. U enici takvim na inom obrazovanja nemaju mogu nost napredovanja individualnim tempom u skladu sa svojim predznanjima i sposobnostima u enika koji zna ajno uti u na motivaciju u enika i temeljitet ovladavanja nastavnih sadržaja. Istraživanja koja su vršena u svijetu i kod nas pokazuju da u svakom razredu postoji najve i broj prosje nih u enika, a manje onih u enika sa iznadprosje nim sposobnostima. To svakom nastavniku otežava u pripremi nastavnih sadržaja kako bi bili optimalni za sve u enike, tako da se naj eš e opredjeluju za nivo složenosti koji odgovara prosje nim u enicima. Takva nastava je, boljim u enicima dosadna, a nije dovoljno razumljiva za slabije, što zna i da ne obezbje uje mogu nost napredovanja u ovladavanju nastavnim sadržajima tempom koji odgovara svakom u eniku. Najve i problem tradicionalne nastave je nedovoljna interakcija izme u u enika me usobno i u enika i nastavnika. Dvosmjerna komunikacija obezbje uje da u enici bolje razumiju nastavne sadržaje, a nastavniku da prilagodi nivo složenosti izlaganja sadržaja predznanjima u enika i da realnije vrednuje njihove aktivnosti i znanja (Mandi ,P., Mandi ,D.: 1997).

KARAKTERISTIKE KOMPJUTERSKE NASTAVE

Eksperimenti pokazuju da su nastava i u enje uz pomo kompjutera efikasniji od tradicionalne u pogledu kvaliteta i kvantiteta ste enih znanja, trajnosti i aplikativnosti tih znanja, a posebno u pogledu misaone mobilnosti u enika, u enici su više motivisani za u enje, kao i bržeg humanijeg i pravednijeg vrednovanja i o ekivanja rada u enika. Naravno, istraživa i se ne slažu u ocjeni stepena efikasnosti kompjutera. "Veoma je zna ajno što se kompjuter jednako odnosi prema svim u enicima, razvija kod njih samoinicijativu u radu, daje im iste šanse za rad i stvara mogu nosti da u radu napreduju koliko i kako mogu. Slabiji u enik dobija pomo tako da može nesmetano napredovati, maksimalno se razvijati nezavisno od ostalih i kora ati stazama života bez podozrenja, prezira, frustracija i ponižavanja, jer kompjuter daje jednako obrazovanje svima, tretira sve u enike na isti na in. (Mandi ,P.,1972: 88-100). On ne vrši ni jednu vrstu diskriminacije prema u enicima i nema miljenika u razredu. Kompjuterska nastava i u enje pogoduju razvoju apstraktnog mišljenja, omogu avaju plansko usmjeravanje i individualno napredovanje u sticanju znanja. Pri upotrebi kompjutera u nastavi i u enju nijedno svojstvo u enika ne biva negirano, niti postoje bilo kakvi znaci i elementi gušenja njegove individualnosti, ve , naprotiv, dolazi do njihovog favorizovanja. Svi u enici su pred kompjuterom potpuno jednaki. Kompjuterska nastava ostavlja nastavniku više vremena za kreativnije poslove, odnosno za vaspitno djelovanje, za pedagoško i stru no usavršavanje, za inoviranje programa, za sistemsko pra enje rada svakog u enika i dr. Zapaženo je naro ito da kompjuterska nastava omogu uje razvijanje memorije, fantazije, samostalnosti u u enju, da podiže obrazovni nivo.

ULOGA NASTAVNIKA U SAVREMENOJ NASTAVI

U enik u savremenoj školi upoznavat e i koristiti nova tehnika otkri a, neposredno e manipulisati nastavnim sredstvima u cilju proširivanja i produbljivanja znanja, istraživanja novih mogu nosti tehnike. Tako nastava ne e biti strogo regulisan, organizovan proces koji se odvija po planu nastavnika. O igledno je da „ovo enje informacione tehnologije u edukativni proces omogu i e da u enici i nastavnici koriste mo ne baze podataka, da komuniciraju sa ekspertnim sistemom, koriste

medije kao što su kompjuteri, interaktivna TV itd. Takav saznajni sistem neuporedivo je cjelovitiji i efikasniji nego kada je najbolji pojedinac – ekspert izvor informacije, odnosno znanja. Nastavnikovu predava ku funkciju sve više e potiskivati nove uloge i zadaci za koje se nastavnici moraju sposobiti“ (Ilić, 1991:10). Od učiteljskih fakulteta se očekuje da doprinesu osposobljavanju učitelja pa i nastavnika za nove uloge i zadatke primjenjujući kompjutere i ostala savremena nastavna sredstva. „Pošto škola treba da bude osnova za doživotno obrazovanje, nastavne metode i postupci moraju biti fleksibilni i produktivni. Da bi se to ostvarilo, potrebno je radikalno promjeniti sadržaje obrazovanja, upoznati nastavnike sa efikasnim metodama rada i oblikovanja ličnosti učenika, izraditi i proširiti sisteme mjerena i efikasnosti nastavnog rada, na adekvatan način nagraditi nastavnike, izdvajati i podsticati one koji postižu najbolje rezultate“ (Orlović, 1997: 8- 9). Znači, nužno je organizovati individualizovanu nastavu jer je praksa pokazala da je kvalitet nastave i obrazovanja nezadovoljavajući, izražena je i posebno naglašena potreba za novom nastavnom tehnologijom prvenstvenom primjenom kompjutera. „Individualizovati nastavu znači orijentisati se na realne tipove učenika, uzeti u obzir razlike među njima, uskladiti i varirati metode i postupke pedagoškog delovanja prema tim razlikama, pomoći u enicima da napreduju u vlastitim tempom i prema svojim mogućnostima. Glavni cilj individualizacije je naučiti učenike u enju, formirati kod njih pozitivnu motivaciju za učenje i oslobođiti potencijalne sposobnosti svakog pojedinog učenika“ (Orlović, 1997: 394). Cilj individualizacije je naučiti učenike kako treba učiti, motivisati ih za učenje i omogućiti razvoj sposobnosti svakog pojedinca. „Strukturalni preobražaj škole (i nastave) i proširivanje njenog pedagoškog djelovanja, dovode do dubokih promjena uloga svih članova ove institucije, a posebno nastavnika. Nove funkcije škole i nastave zahtjevaju druga i jiji tip, ulogu i funkciju nastavnika. U savremenoj školi nastavnik ne „drži“ samo asove i nije samo glavni izvor informacija, već osoba koja posmatra, organizuje, stimuliše, vrednuje, favorizuje različite procese učenja i zna da primeni, kada je to potrebno, određene strategije kompenzacije.“ (Orlović, 1997: 9 i 10). To nalaže izmijene uloga vaspitanika i nastavnika jer se očekuje da će moderna tehnika i tehnologija omogućiti brže i kvalitetnije sticanje znanja.

METODOLOGIJA

Predmet: Ispitati nivo primjene ICT-a u nastavi u osnovnim školama.

Problem: Da li osnovne škole na podruju SBK-a pružaju u enicima mogunost u enja pomo u ICT-a?

Cilj: Ukazati na potrebu uvoenja ICT-a u nastavu s obzirom na nagle društvene promjene.

Hipoteza: Sadržaj digitalnih nastavnih sredstava doprinosi opuštenijem ambijentu na satu i dodatno motivira uenike za rad.

Pomo ne hipoteze

- Postoji pozitivan stav u enika o primjeni ICT-a u nastavi.
- Ne postoji statisti ki zna da razlika u stavovima u enika o primjeni ICT-a u nastavi s obzirom na spol i mjesto škole.

Tehnike i instrumenti

Od tehnika je korišteno anketiranje, a od instrumenata anketni upitnik od 10 pitanja.

Metode

- Metoda teorijske analize
- Deskriptivna
- Statistička metoda

Uzorak ispitanika

Uzorak sa injavaju u enici 4. i 8. razreda osnovnih škola sa podrujuja Turbe, Travnik, Vitez, Novi Travnik, Gornji Vakuf i Donji Vakuf, prema spolu 142 dječaka i 152 djevojčica.

ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA

Prva podhipoteza: Postoji pozitivan stav u enika o primjeni ICT-a u nastavi.

S obzirom da je pitanju skala s malim brojem stavki (10 indikatora primjena ITC-a u nastavi i njegov značaj) Tabela 1, vrijednost Kronbahovog koeficijenta alfa je niska $\alpha < 5$, teemo za provjeru pouzdanosti skale navesti srednju vrijednost korelacije između stavki koja iznosi 0,2 (optimalna srednja vrijednost između parova stavki na mjerenoj skali iznosi 0,2 – 0,4).

Tabela 1. Mjere centralne tendencije, varijabilnosti i distribucije frekvencije obilježja

Odnos u itelja prema zadavanju, analizi i vrednovanju zadataka

Parametri	N	M	SD	1	2	3	4	5
				%	%	%	%	%
Nastavnici namaju koriste digitalna nastavna sredstva	294	1,86	0,81	33,3	52,4	11,2	1,00	2,00
U školi mi se pruža mogućnost učenja pomoći u ITC-a	294	1,49	0,94	71,4	16,00	6,80	4,40	2,40
Upotreba digitalnih nastavnih sadržaja doprinosi opuštenijem ambijentu na satu	294	3,43	1,23	3,10	26,20	23,80	18,70	28,20
Dobro smo savladali gradivo na nastavi u okviru koje su korišteni digitalni obrazovni sadržaji	294	3,83	1,27	9,90	6,50	11,90	34,40	37,40
Upotreba digitalnih nastavnih sadržaja dodatno me motivira	294	3,39	1,52	17,00	15,60	15,00	15,60	36,70
Nastavnici asovi na kojima se koriste digitalni obrazovni sadržaji zanimljiviji su	294	4,28	1,17	5,40	5,40	8,50	16,70	63,90
Poznavanje rada na računaru korisna je vještina	294	4,63	0,80	1,00	3,40	3,70	15,00	76,90
Volim upotrebljavati računar	294	4,37	1,08	3,40	6,10	8,20	15,00	67,30
Računar koristim i kao dodatni izvor informacija	294	4,31	1,01	3,40	4,10	7,50	28,20	56,80
Na rad u rada računara potpuno mi je nerazumljiv	294	1,64	1,17	69,70	12,60	8,50	2,40	6,80

Izra unata aritmeti ka sredina (M) svih indikatora od 3,32 pokazuje da je tuma enje zna aja primjene ITC-a u nastavi je razli it. Vrijednost standardne devijacije (SD) od 1,10 ukazuje da je rasipanje oko aritmeti ke sredine ve e, što potvr uje i koeficijent varijabilnosti (CV) od 33,13%, a time i slabu homogenost dobijenih rezultata. Iz Tabele 1 vidimo da je u istraživanju u estvovalo 294 u enika. (1,00%) ispitanika da esto nastavnici na asu koriste digitalna nastavna sredstva.2,00% da uvijek nastavnici na asu koriste digitalna nastavna sredstva. Mali broj ispitanika (11,20%) srednje ili 50%, dok je 52,40% ispitanika odgovorilo da ponekad nastavnici na asu koriste digitalna nastavna sredstva.33,30% ispitanika da nikad nastavnici na asu koriste digitalna nastavna sredstva. Na drugu varijablu vezanu za pružanje mogu nosti u enja pomo u ITC-a u školi su odgovarali na sljede i na in: 2,40% je odgovorilo sa uvijek, dok se 4,40% ispitanika da esto im se pruža mogu nost, 6,80% ispitanika je srednje. Na ovu tvrdnju sa ponekad odgovorilo je 16,00% ispitanika, 71,40% sa nikad sa navedenom tvrdnjom. Od ukupnog broja ispitanika, 28,20% sa uvijek i 18,70% sa esto upotreba digitalnih nastavnih sadržaja doprinosi opuštenijem ambijentu na satu. Srednje je bilo 23,80% ispitanika, dok ponekad je odgovorilo 26,20% ispitanika i nikad 3,10% da upotreba digitalnih nastavnih sadržaja doprinosi opuštenijem ambijentu na satu. Na osnovu rezultata vidimo da se 37,40% ispitanika izjasnilo sa uvijek da su dobro savladali gradivo na nastavi u okviru koje su korišteni digitalni obrazovni sadržaji. Sa navedenom tvrdnjom sa esto izjasnilo se 34,40% ispitanika. Srednje ili 50% odgovorilo je 11,90% ispitanika. Tako e vidimo da se 6,50% ispitanika izjasnilo sa ponekad, a sa nikad izjasnilo se 9,9% ispitanika da su dobro savladali gradivo na nastavi u okviru koje su korišteni digitalni obrazovni sadržaji. Analizom Tabele 1 uo avamo da se 15,60% ispitanika je odgovorilo da upotreba digitalnih nastavnih sadržaja dodatno ih motivira. 36,70% ispitanika su odgovorili sa uvijek na navedenu tvrdnju. Po ovom pitanju srednje je odgovorilo 15,00% ispitanika. Na navedenu tvrdnju sa ponekad odgovorilo je 15,60% ispitanika, dok se 17,00% ispitanika izjasnilo sa nikad. Analiziraju i šestu varijablu možemo uo iti da se 16,70% ispitanika izjasnilo sa esto na tvrdnju da su nastavni asovi na kojima se koriste digitalni obrazovni sadržaji zanimljivi su. 63,90% ispitanika se izjasnilo sa uvijek za pomenutu tvrdnju. Na ovo pitanje je 8,50% ispitanika se izjasnilo sa srednje ili 50%. Tako e možemo uo iti da 5,40% ispitanika se izjasnilo sa ponekad, a 5,40% se izjasnilo sa nikad za navedenu tvrdnju. Na osnovu rezultata vidimo da se

15,00% ispitanika izjasnilo sa esto da je poznavanje rada na ra unara korisna vještina. Na navedenu tvrdnju sa uvijek odgovorilo je 76,90% ispitanika. Na ovu tvrdnju sa srednje odgovorilo je 3,70% ispitanika. Tako e vidimo da je 3,40% ispitanika odgovorilo sa ponekad, a sa nikad odgovorilo je 1,00% ispitanika. Ispitanici su na osmu varijablu odgovarali na sljede i na in: 67,30% je odgovorilo sa uvijek sa tvrdnjom da voli upotrebljavati ra unar, 15,00% je odgovorilo sa esto na pomenutu tvrdnju, 8,20% ispitanika srednje za ovu tvrdnju, 6,10% je odgovorilo sa ponekad i 3,40% sa nikad na ovu tvrdnju. Od ukupnog broja ispitanika, 56,80% je odgovorilo sa uvijek i 28,20% je odgovorilo ponekad koriste ra unar kao dodatni izvor informacija. Srednje je bilo 7,50% ispitanika, dok se 4,10% izjasnilo da ponekad koriste ra unar kao dodatni izvor informacija, a 3,40% je odgovorilo sa nikad. Na desetu varijablu 69,70% ispitanika odgovorilo je sa nikad, a 12,6% sa ponekad da im je na in rada ra unara potpuno nerazumljiv. 8,5% ispitanika odgovorilo je srednje, dok je 2,40% ispitanika odgovorilo sa esto i 6,80% sa uvijek na ovu tvrdnju. Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaklju iti da je u potpunosti potvr ena prva podhipoteza: *Postoji pozitivan stav u enika o primjeni ICT-a u nastavi.*

Druga pomo na hipoteza: Postoji statisti ki zna ajna razlika u stavovima u enika o primjeni ICT-a u nastavi s obzirom na spol i mjesto škole.

Tabela 2. Zna aj i uloga primjene ITC-a u nastavi s obzirom na spol (T-test)

Parametri	Radni status	N	M	SD	RazlM	F	Zna .	T-test	Zna .
ZUZDZ	Muški Ženski	142 152	3,28 3,37	,513 ,428	,043 ,035	3,977	,047	-1,679	,094

Vrijednost t= -1.679 i njegova zna ajnost Sig.= ,094 nam pokazuju da ne postoji statisti ki zna ajna razlika u stavovima izme u u enika i u enica u osnovnoj školi o zna aju i ulozi primjene ITC-a u nastavi s obzirom na spol. (na nivou $p < 0,01$).

Tabela 3. F-test obzirom na mjesto škole

Parametri	N	df	F	Sig.
PDNSZ	294	5	9,354	,000

Vrijednost F- testa i njegova značajnost nam pokazuju da postoji statistički značajna razlika između ispitanika obzirom na mjesto škole.

Tabela 3. Upoređivanje značajnosti obzirom na mjesto škole

ŠKOLA		MD	SE	SIG.
„Turbe“	„Travnik“	,134	,090	,138
	„N.Travnik“	,369	,089	,000
	„Vitez“	,393	,088	,000
	„D.Vakuf“	,473	,088	,000
	„G.Vakuf“	,460	,090	,000
„Travnik“	„Turbe“	-,134	,090	,138
	„N.Travnik“	,234	,091	,010
	„Vitez“	,259	,090	,004
	„D.Vakuf“	,339	,090	,000
	„G.Vakuf“	,326	,092	,000
„N.Travnik“	„Turbe“	-,369	,089	,000
	„Travnik“	-,234	,091	,010
	„Vitez“	,025	,088	,779
	„D.Vakuf“	,104	,088	,239
	„G.Vakuf“	,092	,091	,314
„Vitez“	„Turbe“	-,393	,088	,000
	„Travnik“	-,259	,090	,004
	„N.Travnik“	-,025	,088	,779
	„D.Vakuf“	,080	,087	,361
	„G.Vakuf“	,067	,090	,455
„D.Vakuf“	„Turbe“	-,473	,088	,000
	„Travnik“	-,339	,090	,000
	„N.Travnik“	-,104	,088	,239
	„Vitez“	-,080	,087	,361
	„G.Vakuf“	-,013	,090	,888
„G.Vakuf“	„Turbe“	-,460	,090	,000
	„Travnik“	-,326	,092	,000
	„N.Travnik“	-,092	,091	,314
	„Vitez“	-,067	,090	,455
	„D.Vakuf“	,013	,090	,888

Ako detaljno analiziramo Tabelu 3 možemo primjetiti da postoji statisti ki zna ajna razlika u stavovima u enika s obzirom na mjesto škole u sljede im grupama: statisti ki zna ajna razlika je izme u osnovne škole „Turbe“ i osnovnih škola „N.Travnik“, „Vitez“, „D.Vakuf“ i „G.Vakuf“, izme u osnovne škole „Travnik“ i osnovnih škola „N.Travnik“, „Vitez“, „D.Vakuf“ i „G.Vakuf“, izme u osnovne škole „N.Travnik“ i osnovnih škola „Turbe“ i „Travnik“, izme u osnovne škole „Vitez“ i osnovnih škola „Turbe“ i „Travnik“, izme u osnovne škole „D.Vakuf“ i osnovnih škola „Turbe“ i „Travnik“ i izme u osnovne škole „G.Vakuf“ i osnovnih škola „Turbe“ i „Travnik“. Prema tome, možemo zaklju iti da je u ve oj mjeri potvr ena druga pomo na hipoteza: *Postoji statisti ki zna ajna razlika u stavovima u enika o primjeni ICT-a u nastavi s obzirom na spol i mjesto škole.*

ZAKLJU AK

Na osnovu svega navedenog može se zaklju iti da je neophodna primjena digitalnih nastavnih sredstava u nastavi kako bi se poboljšao obrazovni proces u kome e u enik zaista postati centar vaspitanja i gdje e mo i dobijati informacije iz razli itih izvora kako bi temeljitije ovладao nastavnim sadržajima. Uloga nastavnika razvijanjem informacionih tehnologija nije višedominantni predava ve se zamjenjuje sa ulogom oraganizatora i savjetnika. Korištenjem novih tehnologija potrebno je izvršiti i promjene u organizaciji rada, nastavnim metodama i oblicima da bi se sveli na minimum nedostaci tradicionalne nastave i obrazovni proces. Provedeno istraživanje u osnovnim školama na podru ju SBK- a nam je pokazalo da nastavnici/u itelji veoma malo koriste digitalna nastavna sredstva i da u enici nisu u mogu nosti u iti pomo u ICT. Osnovno školstvo se treba prilagoditi promjenama u društvu. Sami u itelji bez podrške unutar škole te nadležnih institucija teško e uspjeti uhvatiti korak sa savremenim tokovima u ICT. U iteljima treba pružiti podršku u vidu obezbje enja potrebnih prostorija, opreme, mogu nosti edukacije kako bi bili u korak s razvojem informacionih tehnologija.

LITERATURA

- Budimir-Ninković, G. (2007), Savremena obrazovna tehnologija u funkciji nastavnika, (zbornik br. 4 Tehnologija, informatika, obrazovanje), Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, preuzeto : 12.03.2015. na <https://bs.scribd.com/doc/29657331/savremena-obrazovna-tehnologija-i-funkcije-nastavnika>.
- Delić, N. (2008). Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju, Panevropski univerzitet, Banja Luka.
- Danilović, M. (2011), Nastavnik kao uzor, model, idol, ideal, simbol vrednosti, tj. Mera savršenog i svestranog obrazovanog čoveka (6. Međunarodni Simpozijum, Tehnologija, informatika i obrazovanje), Tehnički fakultet u akademskim studijama, preuzeto: 16.03.2015. na <https://bs.scribd.com/doc/223867328/101-Danilovic-Nastavnik-Kao-Uzor>
- Šorčević, J. (1997), Nastava i učenje u savremenoj školi, Učiteljski fakultet, Beograd.
- Ilić, M. (1991), Nastavnik u uslovima savremenih promjena (zbornik), Pedagoška akademija, Banjaluka.
- Mandić, P. (1972), Inovacije u nastavi i njihov pedagoški smisao, Sarajevo.
- Mandić, P. (1995), Individualna kompleksnost i obrazovanje, „Naučna knjiga“, Beograd.
- Mandić, P., Mandić, D. (1997), Obrazovna informaciona tehnologija, Beograd.
- Pallant, J. (2011), SPSS: Priručnik za preživljavanje, Beograd.
- Selimović, H., Rodić, N. i Selimović, N. (2013), Metodologija istraživanja, Travnik, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet.

ZLATKA PAVLI I

UDK: 371.3::511:004

SŠ "Nikola Tesla" Leposavić, Srbija

zlatka.pavlicic@gmail.com

OSNOVNE PRIMENE RAJUNARA U NASTAVI MATEMATIKE

BASIC APPLICATION OF COMPUTERS IN TEACHING OF MATHEMATICS

Apstrakt - Primena ra unara u nastavi matematike donela je mnoge novine i optimizam za obogaivanje metode u enja. U eni ka radoznalost, brzina, želja za novim informacijama kao i kratkotrajna pažnja - dobar su preduslov za ulazak informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavni proces. Ali, relativno strog školski sistem dovodi naše u enike u stanje zasi enja i pojave otpora prema školi i u enju. Iz tog razloga je važno da i u enici i nastavnici postanu inicijatori aktivnog savremenog nastavnog procesa gde e njihova uloga postati zanimljivija i zna ajnija. Adekvatnom upotrebotom ra unara u nastavi matematike u enici e ovaj predmet doživljavati kao poželjan i zanimljiv. U ovom radu bi e re i o tome kako današnje generacije koriste ra unar i koja je uloga nastavnika u osavremenjenoj nastavi matematike. Videemo kako se koristi ra unar kao pomo pri pisanju i prikazivanju potrebnih sadržaja u nastavi matematike, a kroz upotrebu osnovnih programa: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, GeoGebra kao i neizostavnih Internet pretraživača. Cilj ovog rada je da, kroz proces upotrebe ra unara, ukaže na racionalnije i efikasnije postupke izvo enja nastave matematike, kako bi u enici ovladali kvalitetnijim matematičkim znanjima.

Ključne reči – nastava matematike, primena računara, metode, programi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, GeoGebra.

Abstract - The application of computers in teaching of mathematics has brought a welcome innovation and optimism for enriching teaching methods. The students' curiosity, speed, thirst for new information as well as the short attention span — are all a good prerequisite for the introducing information technology into the teaching process. However, the relatively rigid school system results in our students' state of saturation and the occurrence of resistance to school and learning. For that reason, it is important that both students and teachers become initiators of an active, modern teaching process where their role becomes more interesting and significant. Through an adequate usage of computers in teaching mathematics,

students will experience the subject as wanted and interesting. In this paper, we will talk about how today's generations are using computers, and what is the role of the teacher in the modernized teaching of mathematics. We will talk how the computer is used as an aid for writing and displaying necessary content in teaching mathematics, all through the use of primary programs: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, GeoGebra, as well as the indispensable Internet browsers. The goal of this paper is to, through the process of using a computer, points to more rational and more efficient teaching of mathematics, so that the students can acquire a better knowledge of mathematics.

Key words – teaching of mathematics, application of computers, methods, programs, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, GeoGebra.

UVOD

Savremena metodika nastave matematike neprekidno teži za novim, racionalnijim i efikasnijim metodama izvo enja nastave, kako bi mlade generacije što lakše i kvalitetnije usvojile znanja, umenja i veštine predvi ene Standardom obrazovnih postignu a. Kako je sadržaj matematike složen i apstraktan, to se za njegovo razumevanje i usvajanje traži ve a u eni ka zainteresovanost, usresre enost i doslednost. Matemati ki sadržaji su me usobno povezani, pa kako ne bi došlo do teško a u savla ivanju svih karika matemati kog znanja, potrebna je odgovaraju a metodi ka kvalifikovanost nastavnika. Tako e, nužno je da nastava doprinosi razvijanju u eni kih mentalnih sposobnosti, formiranju njihovog nau nog pogleda na svet i svestranom razvitku njihove li nosti. Matemati ki na in razmišljanja treba usmereno razvijati još od predškolskog uzrasta, jer postaje sve neophodniji u svetu koji se oblikuje uticajem novih tehnologija. Zato je potrebno nastavu matematike u initi savremenijom i efikasnijom.

ULOGA TEHNOLOGIJE U SAVREMENOJ NASTAVI MATEMATIKE

Ono što ini savremenu i inovativnu nastavu jesu uslovi u kojima u enik postaje subjekat nastavnog procesa, a u enikov razvoj postaje glavni cilj. U takvoj nastavi kod u enika je prisutna snažna motivacija, pa nastavnik u njoj ima ulogu organizatora uspešne saradnje, konsultanta i rukovodioca saznajnog i razvojnog procesa.

Organizacija rada na asu jeste vašan inilac uspešne nastave. Imaju i u vidu ciljeve i zadatke nastave matematike vezane za njen sadržaj, uoava se da je ona jako podesna za primenu raunara u nastavnom procesu. Upotreboom raunara u nastavi matematike procesi mišljenja i uenja podižu se na viši nivo. Kako su današnje generacije okružene produktima informacionih tehnologija, jasno je da proces izvoenja nastave matematike mora doživljavati promene i prilagoavati se zahtevima savremenog društva. Zato nije teško usaglasiti njihov rad u školi i njihovu zainteresovanost za upotrebu raunara, internet, mobilnih telefona i ostalih savremenih tehnologija. Ali, pažnja se mora usmeriti i ka tome da upotreba raunara u nastavi ne postane svrha samoj sebi, niti jednostavna zamena za tablu i kredu. Zato je na nastavniku da odredi u kojim situacijama i u kojoj meri treba da koristi raunar da bi rad na asu bio efikasniji.

Kvalifikacije nastavnika, stručnost i sposobnost prilagoavanja i prihvatanja novina u izvoenju nastave, postaju imperativ savremenog nastavnika. U cilju podrške nastavnicima u izazovu da uspešno integrišu raunare u nastavi i uenju matematike, nude se mogunosti profesionalnog usavršavanja putem akreditovanih stručnih seminara, na kojima se obraće upravo ta tematika. Na ovaj način oni saznaju o novim pristupima primene raunara u nastavi i postaju spremniji za njihovu integraciju u svoju nastavnu praksu. Pored toga, nastavnici mogu da nauče kako da selektivno koriste softver u svojim učionicama i kako da poboljšaju uspeh učenika obezbeđivanjem nove i efikasnije mogunosti za uenje. Međutim, samo obezbeđivanje novih tehnologija za nastavnike ne garantuje njihovu uspešnu upotrebu u nastavi i uenju matematike. Potrebno je obezbediti i odgovarajući profesionalni razvoj u cilju podrške nastavnicima, ne samo za korištenje novih softverskih alata, već i za njihovo uvođenje u metode o tome kako da efikasno koriste raunar u svojoj nastavnoj praksi. Nastavnici moraju biti spremni za sve složenosti ovakvog okruženja koje je definitivno veći i izazov i za nastavnike i za učenike od tradicionalne nastave matematike.

PISANJE STANDARDNOG I MATEMATIČKOG TEKSTA

Pripremanje materijala za rad na asu mnogo je praktično nije uraditi u elektronskom obliku, jer bi se na taj način jednom napisana priprema za učenje na raunaru mogla dopunjavati nekim novim

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]


Vol. 14, str. 187-198, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad: <http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 19.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 05.11.2015.

sadržajima, menjati i kao takva sa uvati. Jedan od prvih programa u službi pisanja potrebnih materijala za nastavu je Microsoft Word, namenjen za pisanje i oblikovanje teksta. Word je dobro poznat program za brzo i lako kreiranje, ure ivanje i deljenje dokumenata. Ve ina u enika zna da kreira i otvori dokument u ovom najpopularnijem programu za obradu teksta, da radi na njemu, menja ga, dopunjuje fotografijama, simbolima i na kraju odštampa.



Slika 1: Primer izgleda tekstualnog dokumenta u programu Microsoft Word

Me utim, osim standardnog teksta u njemu se mogu pisati i svi matemati ki simboli, kao što su: razlomci, stepeni, indeksi, integrali, matemati ke konstante, koren, matrice i ostalo. U verziji Microsoft Word 2003 je ugra en dodatak za pisanje matemati kih izraza Microsoft Equation Gallery i nije ga potrebno posebno instalirati. U novijim verzijama Microsoft Word 2007 i Microsoft Word 2010, uz pomenuti matemati ki alat koji je ugra en u sistem, posebno se može instalirati softverski

dodatak *Microsoft Math Add-In*. Tu se na raspolaganju nalazi velika kolekcija matemati kih simbola i struktura koje mogu biti deo matemati kih izraza.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha \pm \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha \mp \beta)$$

Slika 2: Primeri razli itih tipova ispisanih jedna ina u programu Microsoft Word koristeđi dodatak Equation

Tako e, omogu eno je i izra unavanje matemati kih izraza i standardnih matemati kih funkcija direktno u dokumentima, kao što su: trigonometrijske funkcije, koren ili logaritam, operacije nad matricama i kompleksnim brojevima, izra unavanje statisti kih funkcija, izra unavanje odre enih integrala, rastavljanje polinoma na inioce, crtanje 2D grafova i 3D grafova u Dekartovom koordinatnom sistemu i dr.

Navedene su samo neke od mogu nosti koje nudi programski dodatak *Microsoft Mathematics Add-In*. One mogu predstavljati doprinos pripremanju kvalitetnih materijala za nastavu matematike - kako testova, kontrolnih i pismenih zadataka, tako i nastavnikove pripreme za as ili bilo kakvih drugih materijala koji se koriste u matematici.

TABELARNI PRORA UNI I PRIKAZ PODATAKA

Za bolju preglednost podataka koriste se tabele koje se mogu automatski crtati u Microsoft Word-u, kao i u Microsoft Excel-u, u kome se moše vršiti i statisti ka obrada podataka. Potrebno je zadati podatke koji treba da se itaju na x-osi, podatke na y-osi i odabrat tip grafikona. Posle toga mogu e je formirati i razli ite opcije grafikona. Microsoft Excel se naj eš e koristi za izradu raznih tabela, rasporeda asova, programiranog izra unavanja proseka u enika, prezentacija uz pomo grafikona i drugo. Iz dana u dan se njegova primena u poslovanju, tehnici i nauci proširuje.

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 187-198, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad:<http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 19.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 05.11.2015.

РЕЗУЛТАТИ ДРЗАВНО-2014.xls												
РЕДИСТРИЈА	ПРЕДМЕТ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ШКОЛА	МЕСТО	РЕЗУЛТАТИ						НАГРАДА	
					1	2	3	4	5	УКУПНО		
1	ТРЕЋИ РАЗРЕД Б КАТЕГОРИЈА											
2												
3	1 Драшковић	Радојца	Шабачка гимназија	Шабац	11	20	20	20	20	91	ПРВА	
4	2 Јовановић	Јован	Тринаеста београдска гимназија	Београд	7	20	20	20	20	87	ПРВА	
5	2 Самарџић	Младен	Шабачка гимназија	Шабац	20	20	20	7	87	ПРВА		
6	4 Ковачић	Флорјан	Гимназија "Светозар Марковић"	Нови Сад	9	20	1	20	20	70	ДРУГА	
7	5 Радосављевић	Лазар	Гимназија	Младеновац	20	20	1	20	61	ДРУГА		
8	6 Ђорђевић	Александра	Гимназија	Јагодина	20	20	20	60	60	ДРУГА		
9	6 Симовић	Алекса	Ужицка гимназија	Ужице	20	20	20	60	60	ДРУГА		
10	8 Ковачић	Виктора	Гимназија "Светозар Марковић"	Нови Сад	10	20	1	20	56	ТРЕЋА		
11	9 Пешић	Анастасија	Гимназија	Лесковац	20	15	20	0	55	ТРЕЋА		
12	10 Стојиљковић	Коста	Земунска гимназија	Београд	11	20	0	3	20	54	ТРЕЋА	
13	10 Селаковић	Милош	Ужицка гимназија	Ужице	20	20	0	0	14	54	ТРЕЋА	
14	12 Арсић	Желько	ЕТШ "Никола Тесла"	Панчево	12	20	0	1	20	53	ТРЕЋА	
15	12 Јовановић	Милица	Гимназија	Зајечар	20	15	0	18	53	ТРЕЋА		
16	14 Ђешићица	Јован	Гимназија "Светозар Марковић"	Ниш	0	12	20	20	52	ТРЕЋА		
17	15 Киш	Милош	Гимназија	Сmederevo	0	20	15	6	7	48	ТРЕЋА	
18	15 Шојић	Никола	Ужицка гимназија	Ужице	1	20	15	0	12	48	ТРЕЋА	
19	17 Пешић	Владимир	Гимназија "Бора Станковић"	Ниш	7	20	20	0	47	ТРЕЋА		
20	17 Јовановић	Алекса	Девета београдска гимназија	Београд	10	5	0	20	12	47	ТРЕЋА	
21	19 Пирчић	Давид	Зрењанинска гимназија	Зрењанин	2	20	0	3	20	45	ПОХВАЛА	
22	20 Балинти	Валентина	Девета београдска гимназија	Београд	1	3	20	0	20	44	ПОХВАЛА	
23	21 Стаменковић	Маја	Трећа београдска гимназија	Београд	13	5	18	2	5	43	ПОХВАЛА	
24	22 Томановић	Ирена	Тринаеста београдска гимназија	Београд	1	20	20	0	0	41	ПОХВАЛА	
25	22 Сивић	Владимир	Техничка школа	Кикинда	20	1	2	18	41	ПОХВАЛА		
26	24 Пешић	Никола	Гимназија "Бора Станковић"	Вране	20	20	0	0	40	ПОХВАЛА		
27	25 Јевтић	Мирко	Гимназија "Бранко Радичевић"	Стара Пазова	20	1	0	17	38	ПОХВАЛА		
28	26 Срејић	Марија	Средња школа	Ваљево	0	20	0	17	37	ПОХВАЛА		
29	26 Ђурић	Тамара	Гимназија "Јосиф Панчић"	Бајина Башта	0	2	15	0	20	37	ПОХВАЛА	
30	28 Грујичић	Младен	Митровачка гимназија	Сремска Митровица	2	20	0	12	34	ПОХВАЛА		

Slika 3: Primer izgleda dokumenta u programu Microsoft Excel

UPOTREBA INTERNET SADRŽAJA

Pretraživanje sadržaja po Internetu u okviru trajanja asova samo po sebi prevazilazi uobi ajenu, konvencionalnu strukturu standardnih asova matematike. Naravno, radi se o onim sadržajima koji su u vezi sa gradivom koje se trenutno obra uje ili koje je na bilo koji na in povezano sa matematikom. Na Internetu možemo prona i tekstove, slike, video zapise ili animacije skoro o svim matemati kim sadržajima i pojmovima koji su predmet izu avanja u školi. Nakon toga sledi zajedni ka analiza i diskusija sa aspekta zadate teme. Korisno bi bilo da se nastavnik prethodno pripremi za ovu vrstu aktivnosti, tj. da pripremi adrese Internet stranica koje e se pregledati na asu, ali i da ostavi prostora u enicima za samostalno istraživanje. To mogu biti stranice iji je sadržaj

Univerzitetska misao - asopis za nauku, kulturu i umjetnost [ISSN: 1451-3870]

Vol. 14, str. 187-198, 2015 god., web lokacija gde se nalazi rad:<http://um.uninp.edu.rs/arhiva.html>

Tematska oblast u koju se svrstava rad: Društvene i humanisti ke nauke / podoblast: Pedagogija

Datum prijema rada: 19.09.2015.

Datum prihvatanja rada: 05.11.2015.

strogo vezan za gradivo, ali i Internet stranice iji je sadržaj više zabavnog karaktera - kao na primer one na kojima se nalaze matemati ke zagonetke, šale, logi ke igre, i sli no.

Ovo su neki od primera Internet stranica kvalitetnog matemati kog sadržaja:

- <http://www.mislisa.rs>
- <http://www.dms.rs/DMS/html/kengur/index.html>
- <http://www.odrazi-se.org>
- <http://www.ixl.com>
- <http://www.bbc.co.uk/skillswise>
- <http://www.primaryresources.co.uk/math>

Osim koriš enja sadržaja Interneta na asu, neophodno je podsta i na upotrebu Interneta u službi matematike i kod ku e. Ovim se uti e na kvalitetniju organizaciju slobodnog vremena u enika. Imaju i u vidu da na Internetu mogu biti objavljene informacije koje nisu bile podvrgnute injeni noj proveri i potvdi, važno je u enike obu iti ne samo da imaju sposobnosti da umeju odabirati pouzdane informacije nego i da se štite od informacija koje po svom kvalitetu, eti kom i vrednosnom sadržaju ne odgovaraju pedagoškim standardima.



Slika 4: Primer izgleda Internet stranice: <http://www.dms.rs/DMS/html/kengur/index.html>

Na primer, u enicima se može zadati istraživački domaći zadatak koji obuhvata pronalaženje i analizu informacija na Internetu: zanimljivih matematičkih lanaka, slika geometrijskih objekata, matematičkih zanimljivosti, animacija, primene matematičkih zakona, istorijskih podataka vezanih za matematiku, podataka o životu i radu velikih matematičara, i sl. Materijali do kojih se došlo prezentuju se način tako što u enici pripremaju izlaganje zadate teme po grupama ili samostalno, i diskutuju o rezultatima svog malog istraživačkog rada. Na ovaj način podstiče se kritički odnos prema zadatoj temi i razvija individualni stav svakog od učenika(snika).


KREIRANJE MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE

Multimedija je naziv za one medije koji mogu pomoći u kreiranju interaktivnih prezentacija koje sadrže tekst, slike, audio i video elemente. Multimediji mogu praviti da se na nov način osmisli i razradi metodologija pogodna za obavljanje učenika i da se realizuju nove i raznovrsne metode u nastavnom procesu.

Bez primene vizuelnih predstava nastavnik matematike ulaze značajne napore da aktivira učeniku imaginaciju i predstavi im ono o čemu se govori. Objasnjavanje izvesnih matematičkih pojmovi i odnosa svodi se samo na korišćenje skiciranja na tabli. Poznato je da nisu svi učenici vredni da zamisle nastanak kupe rotacijom pravouglog trougla oko svoje katete ili poprečni presek valjka. Vizuelnim dočaravanjem matematičkih pojmovi najbolje je zadovoljen nastavni princip o iglednosti. Na taj način se pravi veza između opažanja, mišljenja i praktične primene.

Razlozi za popularnost programa Microsoft PowerPoint su brojni, ali oni najbitniji su da je dostupan svima koji koriste računar, jednostavan je za korišćenje i drži pažnju posmatrača/časnika (učenika). Osim toga, ovaj program omogućava lako uključivanje u kreiranje prezentacija i na taj način jednostavan prikaz naučenog. Za izradu multimedijalnih prezentacija nastavnik mora prethodno da prikupi materijal: tekst, zvuk, slike, video priloge ili animacije u zavisnosti od potreba izlaganja. Materijal nastavnik može pronaći na Internetu, a može ga i samostalno izraditi. Proces izrade

prezentacije u programu PowerPoint vrlo je jednostavan: dodavanje slajdova koji sadrže elemente prikupljenog materijala.



Slika 5: Primer izgleda predavanja Pitagorine trojke u programu Microsoft PowerPoint


U centralnoj ulozi u prezentaciji koja se koristi na asu mora biti suština nastavnog sadržaja koji se prezentuje. Cilj je da pažnja u enika bude usmerena na bitne sadržaje, a da se uticajem na što više ula kod u enika podsteti u aktivno u ešte, razumevanje i motivacija za u enjem.

PRIMENA MATEMATIČKOG SOFTVERA U NASTAVI MATEMATIKE

Među softverima koji mogu da se koriste u nastavi matematike razlikujemo one koji prate nastavni plan i program predmeta i one koji služe kao matematički alati, odnosno, koji pomažu pri izrađivanju, crtanju grafika, crtanju geometrijskih figura i sl.

GeoGebra je besplatni dinamički softver koji se istovremeno koristi u nastavi i u učenju. Uspešno

povezuje tri matemati ke discipline: geometriju, algebru i analizu. Osobine geometrijskih figura ispituju se algebarskim metodama (metodom koordinata). Konstrukcije geometrijskih objekata (ta ke, prave, vektore, kružnice,..) su vrlo jednostavne i njima se može upravljati pomo u miša ra unara. GeoGebra je vrlo pogodan program za nastavnike, jer pruža mogu nost o iglednosti, preciznosti i brzine pri crtanju geometrijskih slika. Tako e, poželjan je program i za u enike, jer ga lako koriste sami van škole, na taj na in nastavlaju i školski as. Svaki radni list sa rešenim geometrijskim problemom (grafi ki prikaz) može se sa uvati. Ovaj program je vrlo zahvalan za crtanje krivih drugog reda (kružnice, elipse, parabole i hiperbole) i za uo avanje njihovih karakteristika.



Slika 6: Primer izgleda grafika rešenja jedna ine hiperbole u programu GeoGebra

Jedna od glavnih karakteristika programa GeoGebra jeste dinami nost prikaza. Crtež na papiru predstavlja stati ki model, a u GeoGebri je mogu e menjati odre ene parametre u grafi kom prozoru. Dinami nost programa naro ito je pogodna za zapažanje i vizuelno predstavljanje zavisnosti

pojedinih matemati kih objekata od odre enih parametara. Recimo, kada se obra uje nastavna jedinica *Zavisnost linearne funkcije $y=kx+n$ od parametara k i n* , prilikom crtanja grafika funkcije u program GeoGebra parametri k i n mogu da se definišu da budu promenljivi. Tako e u enik mo i da prati promenu izgleda grafika funkcije u zavisnosti od pomenutih parametara i da bude podstaknut na samostalno izvo enje zaklju aka.

ZAKLJU AK

Protok informacija, dostupnost literature, obrazovni softver samo su neke od karakteristika koje obeležavaju obrazovanje u savremenom društvu. Dakle, savremeno doba nemogu e je zamisliti van okvira informati ke epohe i elektronske kulture komunikacija. A njih, pak, simbolizuje ra unar, te stoga ra unarskoj tehnologiji pripada posebno mesto pri razmatranju aktuelnih promena u nastavi i u enju. Ra unar i njegova primena u obrazovanju, nastavi i u enju postaje i najve a i najzna ajnja promena u sistemu inovacija.

Ovaj rad ima za cilj da predstavi jedan od na ina koriš enja ra unara i informacionih tehnologija u nastavnom procesu, kao i da ukaže na njegove prednosti. Tako e, u radu se pokušava dati odgovor na pitanje: Koje su to posebne mogu nosti i potencijali primene ra unara u nastavi matematike? Može se re i da, pored primarnih, postoje etiri posebna aspekta koje nudi upotreba ra unara u nastavi matematike. To su:

- Razli iti oblici prikazivanja matemati kih sadržaja (jednostavno prebacivanje iz jednog oblika u drugi, npr. iz simboli kog u grafi ki i sl.);
- Eksperimentalni rad (tj. mogu nost da u enici samostalno kroz eksperimentiranje do u do novih ideja i rešenja problema);
- Pojednostavljanje matemati kih postupaka (tj. mogu nost koriš enja elementarnih metoda koje su bile napuštene zbog zahtevnih izra unavanja);
- Modularitet (tj. sposobnost direktnog pozivanja naredbi, bez zamaranja s koracima algoritma).

Ovakav tip nastave matematike, gde je prisutan ra unar sa svim svojim karakteristikama i potencijalima primene, je jako zanimljiv, motivišu i, podstavlja razmišljanje i aktivni rad, kako nastavnika tako i u enika. Uz ve u motivaciju, igru i samostalno istraživanje, u enici je na lakši način savladati gradivo, a na nastavnicima je da im to omogu te.

LITERATURA

- Baković M. 1984. Didaktika. Beograd: Naučna knjiga.
- Danilović M. 2000. Primena multimedijalne informacije tehnologije u obrazovanju. Beograd: Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja.
- Nadrljanski Ž., Soleša D. 2002. Informatika u obrazovanju. Sombor: Pedagoški fakultet.
- <https://sites.google.com/site/matematikazacas>, pristupljeno stranici: 28.03.2015.
- Metodika primene multimedije u nastavi, Elektronski asopis za nastavnike "Partner u učenju", jan. 2011, <http://pilcasopis.wordpress.com>, pristupljeno stranici: 25.03.2015.
- Paul Newhouse C. December 2002. The Impact of ICT on Learning and Teaching, Western Australian Department of Education.
- Mandić D. 2003. Didaktiko-informatičke inovacije u obrazovanju. Beograd: Mediagraf.
- Emmanuel C. Lallana and Margaret N. Uy. 2003. The Information Age. UNDP.
- <http://www.kreativnaskola.rs/BazaZnanja/BazaZnanjaZaSrednjeSkole.aspx>, pristupljeno stranici: 25.03.2015.
- Mišanović V. 2007. Osavremenjivanje početne nastave matematike primenom računara, Pedagoška stvarnost, vol. 53, br. 7-8: 733-748
- Tasić M., Stanimirović P. 2006. Primena računarskih sistema. Leskovac: Tehnološki fakultet.

BRANKA TURKI

UDK: 371.39:004

Fakultet za tehni ke studije, Univerzitet u Travniku

branka.turkic@gmail.com

PROCES U ENJA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

LEARNING PROCESS AND THE INFORMATION TECHNOLOGY

Apstrakt - Proces u enja iz perspektive savremene tehnologije je koncept kojim cemo se baviti. Savremeni informacioni sistemi nam omogu avaju brz protok informacija što nužno mijenja metode usvajanja novih znanja. U inkovitost ovog procesa je direktno vezana sa vizuelnom komunikacijom i tehnikama prenosa informacija. Tehnike prenosa informacija podrazumijevaju vizuelizaciju sadržaja što je u direktnoj vezi sa pamjenjem. Vizuelizacija sadržaja je bazirana na principima grafi kog dizajna i same likovne umjetnosti.

Klju ne re i – online u enje, grafi ki dizajn, vizuelna komunikacija, moodle.

Abstract - Process of learning explains new and modern technology is the concept of this work. The information technology enable users to have fast information flow. With modern technology we are changing learning methods. The efficiency of those process is directly related to visual communication and techniques of information flow. The information flow represents visualisation of content as a directly connected with memory. Concept visualisation is based on graphic design principles and visual art as well.

Key words – online learning, graphic design, visual communication, moodle.

KARAKTERISTIKE SAVREMENOG DOBA

Svaka diskusija na temu koja dovodi u korelaciju obrazovni proces individue i savremene informacione tehnologije veoma esto po inje krajnje negativnim stavovima, ak i relavantnih autoriteta u polju obrazovanja, u kojima se iznose podaci o tome koliko se manje u i i jos manje zna. U prilog

ovoj tvrdnji se naj eš e kao argument uzima injenica da se u savremeno doba, uglavnom oslanjamo na lakodostupne informacije koje postaju besmislena baza podataka, nepotrebna za pamtiti, jer ih možemo dobiti jednim klikom na mobilom ure aju. Sve što nam treba jeste konekcija na Internet. I ova tvrdnja nailazi na odobravanje poklonika tradicionalnog poimanja samog obrazovnog sistema i vrijednosti koje taj sistem nosi. Svakako da ove tvrdnje imaju i uporiše u stvarnom stanju u obrazovanju koji pokušava uhvatiti ritam sa vrtoglavim razvojem savremenih tehnologija. Odbijaju i da sagledamo novo doba iz aspekta pedagogije, ne smo zaustaviti vrijeme. Imamo obavezu upoznati se sa medijskim tehnologijama i mogu nostima koje nam one pružaju. Era informacionih tehnologija ima mnogo prednosti u edukativnom procesu svake individue, da ih je teško sve i navesti, a kamoli obrazložiti u kratkom pregledu.

Gledaju i iz aspekta likovnog umjetnika, grafi kog dizajnera i onoga ko se bavi vizuelnom komunikacijom, veliki akcenat se stavlja na vizuelnu prezentaciju multimedijalnih sadržaja, koji su glavna odlika savremenog doba, komunikacije i edukacije, pa smo se u ovom kratkom izlaganju fokusirati samo na ulogu vizuelne komunikacije u online edukacijskom procesu, koji postaje dominantni oblik stjecanja znanja, odnosno, posljedica je prebrzog razvoja informacionih tehnologija i sve bržeg na ina života. Traži se, brz, kvalitetan i jeftin na in prezentiranja i usvajanja znanja dostupnog u što kra em vremenskom periodu i na što ve em geografskom podru ju. Naizgled nemogu a misija! Savremeni život inzistira na instant rješenjima, fast food-u, coffee to go, supi iz kesice, brzim kursevima, putovanjima bez presjedanja. S druge strane i zahtjevi tržišta su uskla eni sa ovim brzim ritmom života i gotova rješenja se traže još ju e. esto se žrtvuje kvalitet usluge da bi se bilo konkurentno i “na vrijeme”. Savremeni mediji i dostupnost informacija omogu avaju baš tu brzinu, dok smo dobra edukacija omogu iti i kvalitet usluge, o bilo kojoj profesiji da se radi. U sretnoj simbiozi, edukativni proces potpomognut savremenim medijima može dati iznimno dobre rezultate. Jedan od na ina da se uklju imo u ovaj proces je i online u enje.

ONLINE EDUKACIJA

Online učenje nije novijeg datuma i nije vezan za razvoj informacionih tehnologija. Pionir učenja na daljinu (“distance learning”) je bio Isaac Pitman, učitelj stenografije, koji je još 1840. godine održavao komunikaciju sa studentima širom svijeta putem pošte (davao mi je zadatke na koja su odgovarali poštomi, a on im uspješno prenosio znanje). Ovo se smatra pretekom online učenja, koji je slobodniji, praktičniji i ekonomičniji u odnosu na tradicionalne metode. Ovu pojavu možemo pratiti i mnogo ranije, još od početaka ljudske civilizacije, kada se je javila potreba za prenosom informacija putem vizuelnih elemenata. Govorimo, naravno, o peinskim crtežima, koji su najstariji pronađeni dokaz o prenosu informacija putem vizuelnih elemenata. Jasno je, naime, da je vizuelna komunikacija ljudima urođena i stoga ne iznenađuje inženjera da je komunikacija putem slika najstarija “pisana” komunikacija, odnosno, da se embrionalnim pismom smatra najstariji oblik piktoografskog pisma. Psihologija opisuje dva načina na koji naš um pohranjuje i priziva sjećanje, odnosno procesuiraju informacije: vizuelizacijom i jezikom. Ova dva sistema se tako nazivaju sistemom mentalnih slika i verbalnim sistemom.

Verbalni sistem podrazumijeva konceptualni i linearni način razmišljanja koji se zasniva na inženjerama. Same po sebi, riječi su apstraktne i ne predstavljaju ništa, osim označitelja određenih pojmljiva. Verbalni sistem je veoma kompleksan i zahtijeva rastavljanje jezika na komponente, te rekonstrukciju slike iz dijelova verbalnog sistema, što zahtijeva svjesnu kontrolu.

Za razliku od verbalnog sistema, sistem mentalnih slika je više ulan, holistički i potiče iz fantazije, želje i osjećanja, te je kao takav nepatvoren i svojstven svakom ljudskom boku. Slike puno lakše i brže evociraju sjećanje nego riječi, te prije no što percipiramo elemente slike na svjesnom nivou, reagujemo na sliku kao cjelinu. Brojna istraživanja pokazuju da se puno lakše pamti i percipira informacija ako je predmet ena u formi slike, a ne riječima. Ova istraživanja su pokazala da se slike šifriraju na superiorniji način u odnosu na riječi, što olakšava prisjećanje slike (Curran & Doyle, 2011).

Ova teorija se svakodnevno dokazuje u svim segmentima prebrzog i haotičnog savremenog života, pogotovo u domenu vizuelnih komunikacija, odnosno, grafičkog dizajna, gdje svakodnevno dokazujemo krilatiku da “slika govori više od hiljadu riječi”. Upravo od ove predpostavke se ide u

kreiranju sadržaja za u enje preko multimedijalnih sadržaja, koji veoma brzo postaju vode i na in prezentacije, a koji ima niz prednosti; kao što je mogu nost u enja u bilo koje vrijeme, brzinu dostupnosti svih potrebnih informacija, vremensku i fizi ku fleksibilnost prema korisnicima usluga.

U savremeno doba, u eri informacionih tehnologija, online u enje postaje nezaobilazan element edukacijskih procesa. Ispred ovakvog na ina prezentiranja znanja se stavlja veliki broj izazova, kao što su: dovoljno dobra vizuelna prezentacija, adekvatan izbor na ina za usmjeravanjem pažnje, dobra i jezgrovita prezentacija ponu enih sadržaja koja e nas zainteresovati da proširujemo svoja znanja (navode i nas, recimo, da istražimo i ponu ene linkove, tj. nove sadržaje unutar same teme) i još mnogo elemenata koji mogu poboljšati individualni edukativni proces. Bitan segment jeste vizuelna prezentacija sadržaja koji je od krucijalnog zna aja prilikom ostvarivanja komunikacije sa korisnikom elektronskih sadržaja. Dobrom organizacijom vizuelnih sadržaja i informacija dobijamo dizajni koji može dati bolje rezultate u procesu u enja.

MOODLE SISTEM

Postoji veliki broj sistema upravljanja obukom, takozvanih CMS (Course Management System), koje univerziteti, škole, akademske zajednice, preduze a i sli ni subjekti koriste da bi preko web tehnologije unaprijedili svoje nastavne sadržaje. Jedan od njih je i Moodle sistem koji se od drugih razlikuje po tome što ga stvorio pedagog i ra unarski ekspert, Martin Dougiamas, koji je shvatio da bi sistem osmišljen od strane nekoga koj je aktivno uklju en u odgojno-obrazovni sistem, dakle, u itelj, a ne inžinjer, bio mnogo bolji i intuitivniji. Danas više od 30 hiljada obrazovnih institucija širom svijeta koristi Moodle.

Moodle je akronim za modularno objektno-orientisano dinami ko okruženje za u enje (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), a tako er ozna ava i glagol za ugodno, sporo, vijugavo kretanje koje esto dovodi do spoznaje i stvaralaštva (Saša Bradi , Uputstvo za kurs kreatore, moodle priru nik, str. 5). Moodle je u cijelosti prilago en za kreiranje mo nih online iskustava za individualno u enje, kao pomo u tradicionalnoj nastavi u u ionici i za stvaranje di-

namenih online zajednica za učenje. Budući da je sam kreator Moodle-a pedagog, za razliku od većine CMS sistema koji su izgrađeni oko skupova alata, on je usmjeren ka učenju putem niza alata za diskusiju i razmjenu informacija, dijeljenju ideja i izgradnji znanja, a pruža mogućnost pružanja aktivnosti studenata, provjeru znanja i ocjenjivanja i niz drugih pogodnosti za kreiranje sistema unutar samog sistema u svrhu lakšeg učenja. Upravo ova i ovakva dizajnerska filozofija i pristup učenju u doba informacionih tehnologija daje sasvim novo svjetlo edukacijskim procesima kako individualnih, tako i grupnih, koji imaju potencijal da prevaziđu nedostatke ovakvih sistema učenja.

Moodle je jedinstven jer je otvoreni kod (open source), koji slijedi obrazovnu filozofiju (educational philosophy) i funkcioniše po sistemu zajednice (community) u kojoj programeri i korisnici podjednako aktivno učestvuju u kreiranju novih, kvalitetnih modula i gdje postoji mogućnost realizacije novih ideja nakon što se iste procesuiraju i kontroliše njihov kvalitet, te ukoliko su zrele i razrađene, postaju i službeni moduli.

U slučaju korištenja ovih i sličnih elektronskih aplikacija u procesu edukacije potpuno je uklonjen najveći nedostatak i zamjerka online edukacijskim procesima u kojima se navodi da ne postoji komunikacija i razmjena iskustava sa ostalim sudionicima u procesu učenja tj. nedostatku socijalne komponente. Sva istraživanja ukazuju na to da je učenje informacionih tehnologija i usluga koje iste pružaju, osim samih sadržaja, veoma bitan raspored vizuelnih elemenata unutar same kompozicije, odnosno layout koji nam omogućava da se na lakši i efikasniji način krećemo kroz ponuđeni sadržaj. Dobra organizacija layout-a i dizajn su veoma bitni faktori koji daju najbolje rezultate u procesu učenja. Dobar dizajner se koristi pravilima koja vrijede kako u vizuelnoj komunikaciji, tako i u svim sferama likovne umjetnosti, kao što su adekvatan izbor kompozicije, korištenje pravila zlatnog presjeka da bi se u fokus stavila najvažnija informacija, izbor boja koje imaju odgovarajuće psihološko djelovanje, a u skladu je sa prezentiranim informacijom, izbor ilustracije koja će privući pažnju i podržati tekstualni dio, upotreba kontrasta, te još mnogo toga. Jasno nam je da ovo nije nimalo jednostavan i naivan posao, nego zahtijeva poznavanje kako samih edukativnih procesa, tako i načina vizuelne prezentacije.

ZAKLJU AK

Iz ovog kratkog osvrta na pozitivne aspekte upotrebe savremenih tehnologija u obrazovne svrhe, jasno je da je veoma blizak tradicionalnom poimanju edukacije od koje se tako er zahtijeva kvalitet samih obrazovnih sadržaja, ali i na ina prezentacije. Ukoliko svi prethodno navedeni parametri nisu zadovoljeni, rezultat e izostati. Lako je uvidjeti da kvalitet ponu enih sadržaja, osim samih podataka, umnogome ovisi i od drugih spomenutih faktora.

Šta god mi mislili i koliko god se opirali novim tokovima i tehnologijama, online edukacija nije dio naše budu nosti, ona pripada sadašnjosti i zada a svakog od nas jeste da se aktivno uklju imo u iste i postanemo korisnici usluga informacionih tehnologija, sa bilo koje strane edukacijskog procesa da stojimo.

LITERATURA

- Bradi , Saša. 2013. Moodle priru nik. Idego, Srajevo
- Curran, Tim & Doyle, Jeanne. 2011. Picture superiority doubly dissociates the ERP correlates of recollection and familiarity, Journal of Cognitive Neuroscience, vol.23 issue 5, 1247-1262
- Dirksen, Julie. 2012. Design for how people learn. New Riders, Barkley, USA

ŠEFKET KRCI

UDK: 37.013.73

316.324.8:316.774

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija

dr.s.krcic@uninp.edu.rs

SMISAO DJELOVANJA INDIVIDUE U INFORMATI KOM VREMENU

(filozofsko-pedagoški pristup)

MEANING OF AN INDIVIDUAL ACTION IN THE INFORMATION AGE

(Philosophical and Pedagogical Approach)

Apstrakt - Autor u ovom radu osmišljava neke aspekte multi znanstvenog razumijevanja smisla djelovanja individue u informati kom vremenu, kroz angažirani kriti ko-filozofski i pedagoški pristup. U tom smislu, pisac je znanstveno saop enje podijelio u tri kra a poglavljia, tj. u tri teze ili pod-hipoteze (kao otvorena pitanja), kao i istovremeno dao relevantne odgovore na postavljane premise. Pored toga, ovdje su istaknute metodološke me uveze odre enih znanstvenih oblasti, koje pisac tretira u ovom istraživanju, specijalno pripremljenom za Me unarodnu konferenciju "Pedagoški razvoj individue u eri informati kih tehnologija", koju organiziraju dva departmana: Pedagoško-psihološki i Informati ki Internacionallnog univerziteta u Novom Pazaru. Dakle, autor kroz odgovore na tri premise, osmišljava svoju naslovljenu temu "Smisao djelovanja individue u informati kom vremenu – filozofsko-pedagoški pristup". Pored uvodnog i zaklju nog razmatranja, izlaganje je podijeljeno u tri kruga pitanja: I - Filozofija – pedagogija – informatika; II – Ideje – svjetski duh individue – Kako riješiti zagonetke moderne? i III – Djela za informati ki futurizam – Osvajanje svijeta putem interneta.

Klju na poenta ovog izlaganja, se sastoji u sljede em: Smisao procesa individualizacije u infromati koj eri u biti zna i, široka emancipacija od tradicionalnog životnog konteksta, koja je pra ena unitarnom standardizacijom novog na ina života u kreativnoj informati koj eri brže primjene raznih životnih filozofema, kao i pedagoških aspekata znanosti i obrazovanja, koje dovode do samosvijesti i emnacipacije u oblasti prava i ve e odgovornosti individue u vremenu. To je, bez sumnje, novi put osmišljavanja smisla postizanja viših nivoa standarda individue u novijem vremenu ljudskog življenja i djelovanja arheologije znanja, re eno u duhu Fukoa. Zacijselo, sam in emancipacije individue i društva, ovisi od informati kih modela rasprostranjenosti tržišta rada, a time bi se ujedno širio proces oboga tavanja raznih resursa obrazovanja. Tim progresivnim inom, enormno rastu životne potrebe, interesi i razni vidovi potrošnje. Zatim, u takvoj

atmosferi, dolaze do izražaja socijalno-pravne regulative u komunikacijsko-informativnim, kao i racionalno-sobra ajnim planiranjem ekspanzije strukture ljudskog društva. Taj konstruktivno-analiti ki metod, povezuje relevantne društvene mogu nosti i umrežava kroz sferu medicinskih, psiholoških i pedagoških i drugih savjetovanja u pogledu svestranog razvoja individue i društva. Sva ova djelatnost se odvija u cilju bržeg zapošljavanja stru nih kadrova i osmišljavanja radne pozicije individue, kako bi uz pomo informati kih tehnologija se širili horizonti proizvodnih kapaciteta društva u cjelini. Na taj na in, autor pokušava da sa filozofsko-hermeneuti kog aspekta pristupiti promišljanju zna aja informati ke ere za razvoj individue u suvremenom društvu.

Klju ne re i – filozofija, pedagogija, informatika, ingormati ke tehnologije, individua, individualizam, suvremeno društvo, sloboda, odgovornost, sistem vrijednosti, planetarno razumijevanje...

Abstract - In this paper the author develops some aspects multi knowledgeable understanding of the sense of an individual in the Information Age using both critical philosophical and pedagogical approach. Without a doubt, this is a very broad and far-reaching issue, which opens far-reaching issues, in what way today, in a time of expansive information technology, general and individual interests affect the education and information of individuals? In this context, the writer begins with one slogan of the famous Danish thinker Søren Kierkegaard (1813-1855), the founder of existentialism, whose last wish was that the inscription: "He was an individual!" stands written on his tombstone. And so it was. In a word, individualism manifests itself as a state of mind. As such, this line has formed the man as a whole, indivisible personality. In this sense, the modern information technology era raised the man to be the human being with a broad interests, on whose spiritual and educational development various disciplines and their doctrines have the influence upon, which in their domains develop a special system of values, scientific and political beliefs and principles and attitudes of the times in which we live.

Clearly, according to the global perception of the individual's action, the man has grown into a complex phenomenon through the revaluation of the various factors of civilization. In this context, the information image of the world, which cannot be missed by the world of religions, especially Islam and Protestantism, which deal with the relationship between man and God, without intervention, as opposed to other religious beliefs. Hence the fore individuality in such a worldview of the man. Then, there is also manifestation of maximum freedom of action, which is accompanied by moral responsibility for the selection of goals and resources in order to achieve these goals using modern, democratic, anti-Machiavellian way. Therefore, individualism is seen here as the supreme value of the educational process, and the manifestation of moral standards in the political and economic achievements of the business of social action. The differences that occur from one another, imply hermeneutical sense of individualization itself of both pedagogical and information technology knowledge, of which, today, are primarily dependent numerous professional standardizations and controls of the spiritual development of the human personality and the formation of a comprehensive critical view of the world.

Doubtless, the process of individualization within information technology era essentially means broad emancipation of traditional life context, which is accompanied by a unitary standardization of a new way of life in a creative information age faster implementation of various life philosophemes and pedagogical aspects of science and education that lead to self-awareness in the field of law and greater responsibility of the individual. It's a new way of designing sense of achieving higher levels of standards in recent times an individual human life and activity.

The act of emancipation of the individual and society, depends on the information technology distribution model of the labor market, and thereby spread the enrichment process various resources education. Together with this progressive act, the necessities of life and various forms of consumption are enormously growing. Then, in such an atmosphere, socio-legal regulation in relation to informative communication come to the fore, as well as the rational flow of expansion of the society's structure. This constructive method links relevant social opportunities and networks through the sphere of medical, psychological and pedagogical and other counseling regarding the development of the individual and society. All this activity takes place in order to design more efficient employment and working position of the individual so that, with the help of information technology, the horizons of productive capacity of society as a whole can be expanded.

Certainly, the information technology era has contributed to the development of the dynamics of society in its totality, and in particular, to the development of institutions. In this planetary era, often comes to the paradox of the relationship between individuals and social groups. Precisely because the newer regimes form institutions, in which the individual loses long built up independence identity and freedom. Often do we hear in public, that the man and certain groups have become the machine (a paradigm: voting machine, for example, in parliamentary and presidential elections). So generally speaking, the leadership of the new time is jeopardized. Further Kafkaesque complaints about these issues lead to the absurd loss of freedom of the individual. At this point, the question arises, how to go forward, if mankind is in danger? Prominent German poet Hölderlin (1770-1843), who pronounced planetary verses: " But where there is risk, there sprouts Our salvation too!"

All of these components indicate to the special structure of the importance of the individual in the sense of an era of information technology, and this is the time that we have been living in the past five decades. Information technology era, as it was observed, enabled faster comprehension, meaning, planetarily understanding of people using the advantage of the speed of sending information, as well as ease of processing data from all areas of modern life. Dr. Norbert Wiener (1894-1974) founder of cybernetics, in his book "The Mechanism and History of Language," pointed out the objectives of the code we use. In contrast to Dr. Weiner, the painter P. Picasso (1881-1973) who was a skeptic concerning information technology era and thought that it only provides answers. But the relationship between information technology and philosophy, lies in the fact that, the new questions should be asked and new answers should be given. Precisely because the reason of today's informatics entelechy (a being in the state of completion according to Aristotle), is the development of the individual and of modern society. Therefore, this topic should be considered as the topic at the crossroads of

civilizations. In this context, the 21st century belongs to the era of information technology.

Key words – philosophy; pedagogy; computer science; information technology; individual; individualism; modern society; freedom; responsibility; value system; planetarily understanding.

UMJESTO UVODNOG RAZMATRANJA

“Mitovi postoje da bi ih mašta oživjela. Tako mi vidimo samo kako se jedno napregnuto tijelo trudi da gura veliki kamen, da ga kotrlja uzbrdo i da se sa njim uvijek iznova penje uz strminu; vidimo izobli eno lice, obraz priljubljen uz kamen, vidimo rame kako se upire da izgura kamen prekiven zemljom, nogu kojom se podupire i ruku koja nastavlja taj pokret, doživljavamo sve ljudsko samopouzdanje izme u te dvije zemljom uprljane ruke. Kona no, nakon tog dugotrajnog npora (...) cilj je postignut. No, sada Sizif vidi kako se kamen u tren kotrlja ka podnožju sa koga e opet morati da ga gura na vrh brda. On se spušta u podnožju. (...) Taj trenutak, koji mu služi kao predah, i za koji je izvjesno da e se ponovo vratiti kao što je izvjesno da e se vratiti njegova nesre a, jeste trenutak svijesti.

**Alber Kami,
alžirski i francuski misilac**

Citirana Kamijeva misao, upozorava da mislimo danas jednu filozofiju kafkijanstva, unutar filozofije egzistencije, kao vode e struje suvremene misli.

Bez sumnje, rije je o vrlo širokoj i dalekosežnoj temi, koja otvara dalekosežna pitanja, kako utje u pojedina ni i op i interesni na vaspitanje i informiranje individue danas u vremenu ekspanzije informacionih tehnologija? U tom kontekstu, pisac polazi od jedne krilatec uvenog danskog mislioca **Serena Kjerkegora** (1813-1855), utemeljiva a filozofije egzistencije, ija je posljednja želja bila, da na plo i njegove humke stoji natpis **“on je bio individua!”**. Tako je i ostalo. Jednom rije u, individualizam se manifestuje kao stanje duha. Kao takav, ovaj pravac je formirao ovjeka kao cjelovitu i nedjeljivu li nost. U tom smislu, suvremena informati ka era ovjeka je uzdigla u bi e širokih interesiranja, na iji duhovni i pedagoški razvoj zapaženo utje u raznovrsne discipline i njihove doktrine, koje u svojim domenima razvijaju poseban sistem vrijednosti, znanstvenih i politi kih uvjerenja, te principe i stavove vremena u kojem živimo.

Jasno, prema globalnom sagledavanju djelovanja individue, ovjek je izrastao u jedan složeni fenomen prevrednovanja kroz razne faktore civilizacije. U tom kontekstu, informati ka slika svijeta, u koju ne mogu zaobići ni svijet religija, posebno *islam* i *protestantizam*, koje tretiraju odnos ovjeka i Boga, bez posredovanja, nasuprot drugim religijskim uvjerenjima. U takvom svjetonazoru ovjeka danas dolazi do izražaja *individualnost*. Zatim, tu se i ispoljava maksimalna sloboda djelovanja, koja je prava ena moralnom odgovornošću za odabir ciljeva, kao i sredstava, kako te ciljeve podstići, na suvremen demokratski-antimakijavelistički način. Dakle, individualizam se ovde javlja kao vrhunska vrijednost vaspitno-obrazovnog procesa, te manifestiranja moralnih normi u političko-ekonomskim dometima poslovnog društvenog djelovanja. Razlike koje se pojavljuju jedna od druge, podrazumijeva i sam hermeneutički smisao individualizacije pedagoških i informatičkih znanja, od kojih danas prvenstveno ovise brojne profesionalne standardizacije i kontrole duhovnog razvijanja ljudskenosti i formiranja svestranog kritičkog pogleda na svijet.

Bezbeli, proces individualizacije u infomiratičkoj eri u biti znači, široka emancipacija od tradicionalnog životnog konteksta, koja je prava ena unitarnom standardizacijom novog načina života u kreativnoj informatičkoj eri brže primjene raznih životnih filozofema, kao i pedagoških aspekata znanosti i obrazovanja, koje dovode do samosvijesti u oblasti prava i veće odgovornosti individue. To je novi put osmišljavanja smisla postizanja viših nivoa standarda individue u novijem vremenu ljudskog življenja i djelovanja.

Sam in-formacije individue i društva, ovisi od informatičkih modela rasprostranjenosti tržišta rada, a time bi se širio proces obogivanja raznih resursa obrazovanja. Tim progresivnim inom, enormno rastuće životne potrebe i razni vidovi potrošnje. Zatim, u takvoj atmosferi, dolaze do izražaja socijalno-pravne regulative u komunikacijsko-informativnim, kao i racionalno-sobračajnim planiranjem ekspanzije strukture, ljudskog društva. Taj konstruktivni metod, povezuje relevantne društvene mogućnosti i umrežava kroz sferu medicinskih, psiholoških i pedagoških i drugih savjetovanja u pogledu razvoja individue i društva. Sva ova djelatnost se odvija u cilju bržeg zapošljavanja i osmišljavanja radne pozicije individue, kako bi uz pomoć informatičkih tehnologija se širili horizonti proizvodnih kapaciteta društva u cjelini.

Zacijelo, informati ka era je doprinijela razvoju dinamike društva u totalitetu, a posebno institucija. U takvoj planetarnoj eri – dolazi esto i do samog paradoksa odnosa, izme u individue i društvenih grupa. Upravo što noviji režimi formiraju institucije, u kojima individua gubi dugo izgra ivani identitet samostalnosti i slobode. Tako esto, možemo uti u javnosti, da su ovjek i pojedine grupe postali mašina (paradigma: glasa ka mašina, recimo na parlamentarnim i predsjeni kim izborima). Zato je op enito re eno, dovedeno u pitanje liderstvo novog vremena. Dalji kafkijanski prigovori kod ovih pitanja, dovode do apsurda gubitka slobode individue. U ovom trenutku, otvara se pitanje, kako i i naprijed, ako ovje anstvo je u opasnosti? Istaknuti njema ki pjesnik **Helderlin**, koji je izrekao planetarne stihove: “*Gdje postoji opasnost / tu se ra a spasonosno*”!

Sve ove komponente ukazuju na posebnu strukturu zna aja smisla djelovanja individue u informati kom vremenu, a to je ono vrijeme koje živimo u posljednjih pet decenija. Informati ka era je, zapaženo je, omogu ila brže razumijevanje, odnosno planetarno razumijevanje ljudi koriste i prednost brzine slanja informacije, kao jednostavniju obradu podataka iz svih oblasti suvremenog života. Dr. **Norbert Viner** (1894-1974) utezeljiva kibernetike, u djelu «Mehanizam i historija jezika», je ukazao na ciljeve koda kojim se koristimo. Nasuprot slikaru **P. Pikasu** (1881-1973) koji je bio skeptik prema infomrati koj eri, misle i da ona samo nudi odgovore, ali njene veze sa filozofijom, jeste u tome, da se postavljaju nova pitanja i da se daju novi odgovori. Upravo, iz razloga zato što je danas informatika entelehija (bi e u stanju dovršetka po Aristotelu), razvoja individue i suvremenog društva. Zato se i ova tema, ima smatrati temom na razme u civilizacija. U tom kontekstu XXI stolje e, pripada eri infomracijskih tehnologija.

KLJU NA PITANJA RAZUMIJEVANJA SMISLA DJELOVANJA INDIVIDUE U INFORMATI KOM VREMENU

Pristup

U okviru ovog centralnog pitanja rada, razmatram slijede a pitanja: Prvi, Filozofija – pedagogija – informatika; Drugi, Ideje – svjetski duh indvidue – Kako riješiti zagonetke moderne? i Tre i, Djela za informati ki futurizam – Osvajanje svijeta putem interneta

I - FILOZOFIJA – PEDAGOGIJA - INFORMATIKA

“Promašena proro anstva esto su inspirativna lektira”.
**Ri ard Rorti,
suvremenici američki filozof**

Da bi odgovorili na ovo pitanje, polazimo od samog pojma filozofija, kao jedinstvo dvije najsuptilnije rije i: *filo – ljubav i sofija – mudrost*. Dakle, **filozofija** (gr. *filosofia* – ljubav prema mudrosti), u enje o bitku. Iz odre enja bitka (svega što jest) svaka filozofija traži **put** i na in osmišljavanja **ovjekove egzistencije** i njegovog mjesata u svijetu. Filozofija je uvijek uvjetovana odre enim prostorom i vremenom. To je podru je u kojemu filozofija djeluje na taj na in da u mislima kriti ki izrazi realnost društvenog i historijskog zbivanja. Iz samog fakta historijske uvjetovanosti filozofije nužno slijedi i sadržaj njenog mišljenja. Osmišljavanje svijeta oblik razvoja, koji je bio svijesti doti ne epohe. Stoga je prošlost filozofije (sa svojim razliitim sistemima) sinteza filozofskog pristupa u kojemu je mišljenje pokušalo dati odgovor na izvorno pitanje: što je to što jest? Mnoštvo filozofije nije dokaz protiv same filozofije jer filozofija treba da bude stalno otvoreni na in mišljenja i postavljanja pitanja. Stoga se vrijednost neke filozofije odre uje iz njene mogu nosti za daljnje odgovore na kritika pitanja mišljenja, te ne smije u sebe preuzimati prepostavke, koje nisu dobijene putem mišljenja. Na osnovu tog kriterija može se sistematizirati razvoj filozofije od njenih prvih po etaka pa do danas. Bez poznavanje historije filozofije ne može se shvatiti što je filozofija bila. Tek u kontinuitetu mišljenja vidi se cjelina koja se odre uje kao niz

razlika me u samim filozofijama. Iz šireg shvaanja i razumijevanja problema odnosa prema svijetu i životu, na osnovu tumačenja samog pojma bitka, oblikuje se određena filozofija u intenciji da se realitet približi ideji a ne da se ideja poistovjeđuje s postojećim stanjem. Imajući to u vidu Marx je kritizirao dotadašnju filozofiju što je tražila svoje mjesto i priznajnje samo u tome da bude «tumačenje» postojećeg stanja. Time se filozofija zadovoljava s minimumom, a trebalo je i da na kritiku prevladavanje svega što umanjuje ovjekovu vrijednost i ljudske odnose uopće. Stoga je **Marx kritički shvatio filozofiju kao teoriju revolucije**, kao misaonu kritiku i kritiku misao, kao djelovanje teorije i kao teotriju prakse. Sve je to bilo sadržano u njegovu zahtjevu da svijet treba racionalno i progresivno mijenjati. Time se filozofija marksizma potvrđuje kao stalno pristuna misao našeg vremena uopće u humanom kretanju.

Dakle, **filozofija** - predstavlja, kritikući ispitivanje racionalnih osnova naših osnovnih uvjerenja i logika analiza osnovanih koncepata koji se primjenjuju u izražavanju tih uvjerenja. Filozofija se također može definirati kao razmišljanje o različitim vidovima ljudskog postojanja ili kao racionalno, metodičko i sistematsko razmatranje teme koje su od najveće važnosti za ljudski rod. Jasno, **filozofska pitanja** predstavljaju srž intelektualne historije brojnih civilizacija. Poteško je do kojih dolazi prilikom usaglašavanja definicije ove znanosti djelimično održavajući injenicu da se filozofijasto bave raznim oblastima znanja te soga obraćaju pažnju na različite vrste ljudskog iskustva. Najveće svjetske religije iznjedrile su sebi svojstvene i veoma važne filozofske škole. Filozofi zapadnog svijeta, kakvi su bili i **Toma Akvinski, Džordž Berkli, Seren Kjerkegor**, smatrali su filozofiju sredstvom za odbranu religije i uklanjanja antireligioznih grešaka materijalizma i racionalizma. **Pitagore, René Dekart i Bertrand Rasel** samo su neki od filozofa koji su u prvom redu bili matematičari, i koji je pogled na znanje i realni svijet bio pod utjecajem matematike. Filozofi, kao što su **Tomas Hobs, Žan-Žak Ruso i Džon Stjuart Mil** uglavnom su se opredijelili za politiku filozofiju, dok su se sa druge strane **Sokrat** i **Platon** bavili uglavnom pitanjima etike i moralne filozofije. Predsokratovci **Fransis Bejkon** i **Alferd Nort Fajthed** samo su neki od mnogih ija je polazna taka bio fizika sklop prirode. U druge filozofske discipline spadaju estetika, epistemologija,

logika, metafizika, filozofija uma i filozofska antropologija, eristika, retorika i analiti ka filozofija, kontinentalna filozofija, feministi ka filozofija i filozofija znanosti i dr.

S druge strane, **pedagogija**, kao humanisti ka znanstvena disciplina koja se bavi edukacijom i vaspitanjem, odnosno, odgojem, kroz njegove klju ne sadržaje: moralno, estetsko, intelektualno, fizi ko itsl., se manifestiraju kao svojevrsna filozofija obrazovanja i vaspitanja. Zato je nova škola i posebno studijski programi, zna ajno mjesto poklanjaju vezama izme u pedagogije, filozofije i informatike, kao sistema jedne mogu e filozofije obrazovanja i vaspitanja, koju su zapo eli svojevremeno Sokrat, Platon, Lok, Volter, Ruso, Kant i drugi.

Jasno, **Filozofija obrazovanja** (*philosophy of education*), se manifestira kao primena filozofskih metoda na probleme i pitanju obrazovanja. Me u temama koje se istražuju u filozofiji obrazovanja nalaze se priroda u enja, naro iro kod dece, i cilj obrazovanja, uklju uju i pitanje da li i na koji na in pedagozi treba da razviju kod djece ili im udahnuju moralne vrline i politi ke vrijednosti. Me u velike li nosti u historiji filozofije obrazovanja i vaspitanja spadaju **Platon, Ruso, Volter, Kant, Džon Djui** i dr. Ova nas grana upu uje na **filozofiju nanosti**, kao posebnu filozofsku disciplinu, koja nastoji da rasvjetli prirodu znanstvenog istraživanja – posmatra ke procedure, te vidove razmatranja, metode predstavljanja i ra unanja, metafizi ke prepostavke – i procenjuje njihovu validnost sa aspekta znanstvenih disciplina epistemologije, formalne logike, nau nog metoda, odnosno metodologije i metafizika. Historijski promatrano, dvije su glavne preokupacije filozofije znanosti: **ontološka i episemološka**. **Ontološka** (koja se esto prepli e sa samim naukama) traži odgovor na pitanje, kakve vrste entiteta mogu figurisati u nau nim teorijama i kakva je vrsta egzistencije takvim entitetima imanentna. **Epistemološka** pak podrazumijeva kriti ku analizu i procjenu koncepcata i metoda koriš enih u prou avanju prirodnih fenomena, kako onih generalno prihva enih koncepcata i metoda koji se koriste u svim nau nim istraživanja, tako i onih specifi nih, po kojima se odre ene nauke me usobno razlikuju. U tom kontekstu, zna aju ulogu u formiranju individue ima **filozofska kritika**, posebno u gledištima njema kih klasika, od Kanta, Fichte, Šelinga (Schelling) i Hegela, koji su izdavali asopis “*Kritik i žurnal filozofije*” (Kritisches Journal der Philosophie). Kao uvod u taj

asopis objavili su raspravu: Ueber das Wesen der philosophiscen Kritik uberhaupt, und ihr Verhaltniss zum gegenwartigen Zustand der Philosophie insbesondere (1802).

Tu se javlja fundamentalna teza, da kritika ne može biti utemeljena a na subjektivnom uvjerenju, ve mora imati svoje objektivno važenje. «Kao što ideja lijepe umjetnosti nije tek stvorena ili prona ena kritikom umjetnosti, ve je bez dalnjeg prepostavljenja, isto tako je i u filozofskoj kritici sama ideja filozofije uvjet i prepostavka» da bi se izbjeglo objektivno stanje i došlo do stupnja apsolutnog. Ako kritika nije subsumirana ideji, onda ona i ne može biti kritika i gubi se u bespredmetnosti. Bez ideje filozofije nije mogu a prava filozofska kritika.

Filozofija ima nešto u sebi ezoterijsko i nije prikladna za svakoga, ona se suprotstavlja tzv. zdravom razumu, koji u sebe uključuje sve lokalne i temporalne ograničenosti. «Filozofija mora spoznati mogu nost, da se narod uzdigne do nje, ali se ona ne smije spustiti do naroda.» Cilj je dakle u tome da se popularnost uzdigne na stupanj filozofije.

Kod Marxa filozofska kritika ima stalnu društveno-povijesnu funkciju. To je Marx u pismu Rugeu (septembar 1843) izrazio ovim rije im: «Ako konstrukcija budu nosti i završenost za sva vremena nije naša stvar, onda je utoliko sigurnije, što treba da izvršimo u sadašnjosti, mislim na bespoštednu kritiku svega postoje eg, bespoštednu kako u smislu da se krtika ne treba bojati svojih rezutata isto tako da se ne boji sukoba s postoje im silama.»

Dalje, **informatika i informati ke tehnologije** zavrije uju širu analizu ova tehni ka znanost, dolazi do izražaja u posljednjih pet decenija, kao jedinstvo informacije i njegovog automatskog djelovanja. Sam fenomen informacije, prema mišljenju filozofa i sociologa, kao i pedagoga, postao je posebno važan u savremenom formiranju ovjeka, koji se ne može zamisliti bez razvoja informacijskih tehnika i uop e sistema ovog mišljenja. To je doista jedan poseban na in prikupljanja, pohranjivanja, te prenosa, upotrebe obrade informacija, koje se razmjenjuju i upu uju kod velikog broja primalaca. Dakle, informatika je posebna tehni ka znanost o racionalnom iskorisavanju informacija za razvoj privrede, znanosti, kulture i tehnike. Naravno, infomatika zna ajno doprinosi razvoju politike i

političkih procesa u društvu i u vremenu. Bezbeli, informatika je omogućila lakšu i elementarniju obradu podataka, i kao takva, koristi se u svim oblastima suvremenog života. Prema tome, informatika je neophodna i veoma značajna, kako za individua, tako i za društvo u cjelini. Na taj način, na ovu znanost, s pravom bacamo svjetlo - sa stanovišta **filozofije tehnike**, koju slijedimo preko djela i ideja **Marxa, Hajdegera, i prije svega, Kostasa Akselosa**.

II – IDEJE – SVJETSKI DUH INDIVIDUE – KAKO RIJEŠITI ZAGONETKE MODERNE?

“... U profesionalnom i poslovnom životu ima danas malo oblasti u kojima, pored ostalog, nije nužna ili bar dobrodošla, sposobnost i vinost prikupljanja informacija, razvijanja ideja i dobrog pisanja”.

**Dr. Midhat ŠAMI ,
istaknuti sarajevski metodolog**

Sam pojam **individua** - dolazi iz konteksta pomišljanja filozofskog pravca individualizma, koji je prisutan u tokovima suvremene filozofije, posebno egzistencijalizma. Pitamo se, šta je individualizam? Individualizam je filozofski pravac suvremenog mišljenja, osjećanja i htjenja koji je upravljen prevashodno na jedinku kao takvu, sistem izdvajanja jedinki u društvu. Razlikujemo etički, historijski, politički, privredni i sociološki individualizam. Dakle, u pitanju je raznovrstan skup doktrina, koje tvore sistem vrijednosti, određenih političkih uvjerenja, principa i stavova. U tom smislu, individualizam posebno insistira, kako formirati svjetski duh, slobode i ljudska prava. Dakle, u pitanju je formiranje individue kao vrhunske vrijednosti u moralnom domenu, a to je sve pravom i ekonomijom u vremenu. Dakle, obrazovanje individue, je jedno od strateških pitanja – oblikovanja suvremenog društva.

Relacija: **Individua – društvo – tehnologija** – Prateći šire informacije o ovim pitanjima u suvremenom društvu, u prilici smo da pedagoško i psihološki razmišljajama o mnogim “tajnim” društvima, te “tajnim kabinetima”, koje vuku ključne poteze razvoja međudržavnih odnosa, kao i problemima sa kojima se su eljava ovjek u vremenu. Najzad, kako objasniti brojne izvore društvenih problema, a posebno nastale posljedice? Prema tome, došlo je do **izoliranosti individue**, kao posljedice tehnološkog napretka društva. Jasno, u ovom pitanju trebaju više razmišljati stratezi

industrijskih revolucija, u kojem je ovjek ili individua razvio osje anje nesigurnosti i ežnju za slobodom. Možda pretrpan ovjek sa informacijom, ne može biti drugi nego što jeste, ili da se utopi i distribuira njegov na in života preko interneta. Zato, kršenje ljudskih prava i sloboda i naše razmišljanje o tim paradigmama, može i u nedogled. Važno je da ljudi u ekspanziji informatike sa uvaju slobodu, razboritost, sabur, kao supertilnim dimnezijama reforme života i mišljenja, kako ne bi njegova egzistencija bila prikazana u Lametrijevom smislu “**ovjek mašina**”.

Mišljenja, da je suvremenii ovjek doveden je jedno absurdno stanje sputanosti kroz mrežu pravila i propisa, i da njegova budnost i egzistencija ovisi od mnogo udaljenih osoba na koje odluke on nikako ne može utjecati. Zato, se u novijem vremenu razvija arogantna birokratija, po kojoj **institucija** predstavlja sve, a **ovjek** u kafkijanskom smislu, postaje **ništa**. Naravno, ovo stanovište je otvoreno sa pozicije filozofije egzistencije, a ne sa pozicije bio-inženjeringu. Upravo taj bio-inženjeringu sa stanovišta filozofije, treba da se podigne na veći nivo. Primjera radi, uzimamo, kao okosnicu profesionalnog ponašanja **medicinsku i sudsku etiku**, kao i druge kodekse raznih profesija. Ali tu se otvaraju nova pitanja, kako zaštiti slobodu u odnosu na tehniki napredak medicine?! Jasno, eti ki aspekt ovdje dolazi iz pitanja, kako podstići i već regulaciju genetske konstitucije ljudskog bića? U post-industrijskom vremenu i šta ona zna i za budnost kompletног ljudskog roda. Prema tome, tehnologija, prije svega ona koju proizvodi informatika tehnologija, se manifestuje kao mnogo jača društvena sila, od težnje ka slobodi. U tom smislu, ljudi idu u različitim pravcima kroz tehnološko izobilje. A zaboravljaju na tradiciju, kao tlo pod nogama. Dakle, informatika era koja formira individuu, koja treba imati u svom svjetonazoru jedinstvo oblikovanja tradicije i buntovne informatike mašinerije. Tu se otvaraju pitanja paradoksa, kako na tom raskršću sa uvatim ovjeka danas? Jer, danas ovjeka ne možemo zamisliti, bez svjetla, vode, zraka, kao ni mobitela, kompjutera i sl. Takav je industrijski sistem uslijed revolucionarnog napredovanja suvremene informatike tehnologije, o čemu kompetentnije mnogo više znaju da govore sami ekspertri informatičkih sistema.

III – DJELA ZA INFORMATI KI FUTURIZAM – OSVAJANJE SVIJETA PUTEM INTERNETA

“Knjiga je opijum koji treba da razbije bedem mora u nama”.
Kafka

Ova Kafkina misao, je podsticajna za dalje razmišljanje i širu eksplikaciju pitanja, koja dolaze iz duha vode ih mislilaca pred nama postavljamo. U tom smislu, sam pojam **internet** nam dolazi od lat. *inter* – što zna i me u, izme u i eng. pojma *net* – što zna i mreža. Dakle, u pitanju je javno dostupna pokretna mreža podataka, koja povezuje, uz pomo kompjutera i kompjuterske mreže itave sisteme internet protokola. Na taj na in, povezuju se milioni ljudi, kroz uzajamnu interakciju na raznim profilima. To daleko ljepše i konstruktivnije mogu da objasne informati ari. Ali, u ovom slu aju, javlja se paradigma, kako povezati filozofske i pedagoške ideje, koje su zna ajne za formiranje individue u vremenu, a posebno u današnjoj informati koj eri. U tom smislu, bilo bi interesantno, kako bi mogli da povezujemo ideje od Sokrata, pa sve do današnjih modernih mislilaca, recimo **Ri arda Rortija, Mišela Fukoa, Deride, Habermasa, Muhi a** i drugih.

U tom kontekstu, zna ajno je spomenuti i povezivanje pravne znanosti sa drugim disciplinama duha, posebno sa subjektima internacionalnog prava. To isti em, kao jednu mogu u paradigmu, koja dolazi iz djelokruga Internacionalnog suda pravde, ili pak, Raselovog suda pravde. Razumljivo, veliki narodi, recimo Englezi i Njemci, znaju da uvaju svoje filozofe. Recimo, **Bernarda Rasela**, po kojem je sud u Mirovni sud u Hagu dobio ime. Dalje kao paradigmu, iznosim jednu injenicu, kada sam u jednom nedavnom intervjuu u Sarajevu prijedložio, da bi po imenu filozofa akademika **M. Filipovi a** mogao biti utemeljen sud u BiH, tada sam uo razli ite komentare, koje ovdje razumljivo, ne u komentirati. To je samo znak, koliko mi poštujemo vlastite vrijednosti velikih djela, koje posjeduje naša kultura. S druge strane, Grci nikad nisu mogli da prevazi u tragi nu i absurdnu injenicu osude Sokrata na smrt, godine 399. prije Hrista, odnosno, Hazreti Isa, a.s.

Na taj na in, danas se velikom brzinom u PDF formatu plasiraju remek djela civilizacije, koja trasiraju put razvoja modernog ovjeka. Jasno, svaki u eni ovjek, treba da ima svoj izbor djela svojih zna ajnih autora u kreiranju djela svojeg nazora na svijet, a posebno to da ine predava i koji usmjeravaju mla e generacije.

ZAKLJU NO RAZMATRANJE

*“Obrazovanje je najmo nije oružje
koje možete koristiti da biste promijenili svijet”.*

**Nelson Mandela,
Istaknuti heroj za ljudska prava i slobode**

Avaz akademske slobode, individue u vremenu je jedno veoma ozbiljno pitanje, koje se kre e jednom inspirativnom retrospektivom prema budu nosti. Upravo zbog toga je i sam pojam “slobode” razli ito shva en, od mnogih pisaca, filozofa i pedagoga. Mišljenja smo, da oni koji misle da su slobodni, to je samo uvjetno osje anje želje za slobodom. Ako to doista misle, onda su oni u velikoj zabludi.

S druge strane, postavlja se pitanje, da li u tom kontroverznom vremenu, razvoja informati ke tehnologije, može do i do jedne konstruktivne humanisti ke paradigme usmjeravanja mladih generacija? Ostaje da se na temelju konkretnih rezltata vidi kakva je naša stvarnost. U tom kontekstu, volio bih uti dragocjena objašnjenja od sudionika ovog me unarodnog skupa. Razmišljaju i o relevantnoj konstrukciji zaklju nog razmatranja, ukazao bih na jednu paradigmu iz povijesti filozofskog mišljenja. Primjera radi, kako informati ko društvo, sa velikm stupnjem informati kih sloboda može da prevazi e **Bekonove** (1561-1626) **idole:** *plemena, pe ine, trga, pozorišta*, kao svojevrsnih predsrasuda, koje su svojstvene ovjeku, kao pripadniku ljudske vrste, tj. koje se nalaze u samoj ljudskoj prirodi i koje ne mogu da se potisnu i kriti ki da budu prevladane. Zato, pred informati kom erom su i nova pitanja i novi izazovi, kako ove znanosti mogu da dosegnu do najsuptilinijih osjetila kod ovjeka, kao individue, u kojim se se ljudske slutnje, straha i fantazije uvrežile tako duboko u svijest i podsvijest. Dakle, evo o emu je razmišlja jedan mislilac prije pet stolje a, koji je bio uvar Velikog državnog pe ata u ondšnjoj Engleskoj, a kada je otišao u mirovinu

postao je jedan od najblistavijih i najsmjelijih umova svoga vremena, pa i danas. Dovoljno je samo spomenuti djelo „*Novi organon*”, kojim je lansirao induktivnu metodu, naspram Aristotelove deduktivne. No, iza svega toga, stoji jedna hipoteza modernih znanstvenika, da je upravo Bekon, po svemu sude i, autor ve ine onih djela koje je potpisao veliki Šekspir, kao najve i engleski poet i pisac!!! Vjerujem, da e informati ka era riješiti ovu veliku civilizacijsku enigmu.

Bezbeli, informati ka era može približiti, kako filozofiju, tako i pedagogiju i druge znanosti sa klju nim segmentima informati ke tehnologije i sve ih povezati u jednu ve u kompoziciju duha u interesu obrazovanja i vaspitanja suvremenog ovjeka.

LITERATURA

- Krci , Š.: „Uvo enje u metodologiju“ (2014.), Univerzitet u Novom Pazaru
- Krci , Š.: „Filozofski putokazi“ (1973-2002), FUN, Novi Pazar
- Kjerkegor S.: „Osvrt na moje djelo“ (1978), BIGZ, Beograd
- Termiz, Dž: „Problemi meta metodologije“ (2015), Univerzitet u Sarajevu
- Halilovi , E.: „Logi ko-empiristi ki racionalizam kao filozofija znanosti“ (2015), Dobra knjiga, Sarajevo
- asopis „Pregled“ (2014), Sarajevo

UPUTSTVO AUTORIMA RADOVA

PRVI AUTOR

Organizacija, adresa

kontakt (e-mail)

DRUGI AUTOR

Organizacija, adresa

kontakt (e-mail)

NASLOV RADA

(u najviše dva reda)

PAPER TITLE IN ENGLISH

(maximum two lines)

Apstrakt - U ovom uputstvu je opisano na koji na in je potrebno pripremiti radove. Rukopis rada tehnici obraditi pogledu na tekst ovog uputstva.

Ključne reči - uputstvo, rad, forma

Abstract - This document presents a template for preparing the camera-ready papers. We suggest your papers to be prepared in form of this template.

Key words - instruction, paper, form

UVOD

Radove pisati na srpskom/bosanskom ili engleskom jeziku. Radovi treba da budu obima do 9000 reči (maksimum 25 strana). U određivanju dužine teksta grafički prilozi (tabele, grafikoni, i sl.) broje se kao 250 reči (pola strane) ili 500 reči (cela strana).

PODNASLOV

Radove pisati na papiru formata A4 i koristiti margine: 2 cm gornja, 2 cm donja, leva i desna. Imena i prezimena autora i nazine njihovih institucija (ako postoje) pisati fontom Times New Roman 12 pt. Na in pisanja je pokazan na po etku ovog uputstva. Na sredini prve stranice rada napisati naslov rada na srpskom/bosanskom jeziku. Ispod njega sledi naziv rada na engleskom jeziku. Koristiti font Times New Roman Bold 14 pt.

Posle imena autora i naslova rada sledi apstrakt na srpskom/bosanskom jeziku pisan *italic*. Iza toga sledi apstrakt na engleskom jeziku tako e pisan *italic*. Podnaslove u rukopisu pisati **bold** velikim slovima veli ine kao u tekstu.

Rad kucati proredom 1.5 i dvostrukim proredom (2.0) izme u pasusa fontom Times New Roman 10 pt, kojim je kucano i ovo uputstvo. Po etak pasusa kucati od po etka reda. Sve delove teksta koji se žele istaknuti treba pisati *italic* (ne **bold** ili podvu eno). Strana imena pisati u originalu ili transkribovati na srpski/bosanski jezik, a pri prvom navo enju u zagradi staviti ime u originalu. Strane ne treba numerisati.

ZAKLJU AK

Ispod teksta u fusnote upisivati samo propratne komentare.¹

Na kraju citata u tekstu otvoriti zagradu i u njoj upisati prezime autora, godinu izdanja i broj strane.

- Primer za citiranje bibliografske jedinice jednog autora: (Giddens, 1986: 68).
- Primer za citiranje bibliografske jedinice dva autora (Horkheimer i Adorno, 1947: 77).
- Primer za citiranje više bibliografskih jedinica: (Fauconnet, 1928: 36; Barthes, 1971: 183).
- Primer citiranja bibliografske jedinice bez autora: (*Deklaracija*, 1948: 2).
- Primer citiranja bibliografske jedinice jednog autora u slu aju da postoje druge bibliografske jedinice istog autora izdate iste godine: (Durkheim, 1915c: 45).

¹ Propratni komentar pisati fontom Time New Roman 8 pt.

LITERATURA

Abecednim redom navesti sve citirane bibliografske jedinice. Knjiga se navodi slede im redom: prezime, ime, godina izdanja, *naslov knjige kurzivom*, mesto izdanja, naziv izdava a. Iznak u knjizi se navodi slede im redom: prezime (autora), ime (autora), godina izdanja, naslov lanka, u:, prezime (urednika), ime (urednika), skra ena oznaka uredništva (u zagradi), *naslov knjige kurzivom*, mesto izdanja, naziv izdava a. Iznak u asopisu se navodi slede im redom: prezime, ime, godina izdanja, naslov lanka, *naslov asopisa kurzivom*, godište, broj i broj prve i poslednje strane na kojima je lanak objavljen.

- Primer navo enja knjige: Giddens, Anthony. 1990. *Sociology*. Cambridge: Polity Press
- Primer navo enja teksta u knjizi: Pateman, Carole 1988. *The Fraternal Social Contract*, u: Keane, Jeane (ur.). *Civil Society and the State*. London: Verso Press
- Primer navo enja lanka u asopisu: Kateb, George 1987. Death and Politics: Hannah Arendt's Reflections on the American Constitution. *Social Research*, god. 54, br. 3: 605-616

CIP –

,

008

UNIVERZITETSKA misao: asopis za
Nauku, kulturu i umjetnost / glavni i odgovorni
Urednik Suad Be irovi . - 2002, br. 1- . - Novi
Pazar : Internacionalni Univerzitet u Novom
Pazaru, 2002 - (Kraljevo : Graficolor). - 24 cm

ISSN 1451-3870 = Univerzitetska misao (Novi Pazar)
COBISS.RS-ID 121150220